Reg. No. M. 889.

THE TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH, 1918 / 22ND KUMBHAM, 1093.

CONTENTS.

		Pages.
PART I.	Proclamations, Appointments, Proceedings, Circulars, Notifications and Declarations in English...	311 — 322
PART II.	Proclamations, Appointments, Proceedings, Circulars, Notifications and Declarations in Vernacular	173 — 178.
PART III.	Advertisements and Miscellaneous matter in English and Vernacular ...	181 — 201.
PART IV.	Departmental Sheets.	

PART I.

Revenue and Magistracy.

No. J. 1845. APPOINTMENTS.

M. R. Ry. K. Ananthanarayana Iyer Avergal, B. A. & B. L., Division Assistant and First Class Magistrate, Padmanabhapuram, in charge of the duties of the Dewan Peishkar, Padmanabhapuram, in addition to his own, is appointed to be in exclusive charge of that Division, until further orders.

M. R. Ry. K. Govinda Pillai Avergal, B. A., Tahsildar, Quilon *taluk*, to be Ag. Division Assistant and First Class Magistrate, Padmanabhapuram, until further orders.

M. R. Ry. K. N. Kesava Pillai, B. A. & B. L., Stationary Magistrate, Quilon, to be Ag. Tahsildar and Second Class Magistrate, Quilon taluk, *vice* M. R. Ry. K. Govinda Pillai Avergal, B. A., on other duty or until further orders.

Under Section 11 of Regulation V of 1067, M. R. Ry. K. N. Govindan B. A., Sub-Inspector of Police, Paravoor, is appointed Ag. Stationary Magistrate, Quilon, with Second Class powers, *vice* M. R. Ry. K. N. Kesava Pillai, B. A. & B. L., on other duty or until further orders.

INVESTITURE OF POWERS.

Under Section 10 of Regulation V of 1067, M. R. Ry. K. Ananthanarayana Iyer Avergal, B. A. & B. L., appointed to be in exclusive charge of the Padmanabhapuram Division, is invested with the powers of a District Magistrate.

(BLANK PAGE-NO CONTENTS)

Under Section 308 of Regulation V of 1067, as amended by Regulations IV of 1082 and VII of 1085, M. R. Ry. K. Govinda Pillai Avergal, B. A., appointed Ag. Division Assistant and First Class Magistrate, Padmanabhapuram, is invested with the power to hear and dispose of appeals.

No. J. 1880. LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. N. Subramonia Iyer Avl., M. A., Senior Dewan Peishkar, Trivandrum, extension of privilege leave for four days.

No. J. 1883. PROMOTION.

M. R. Ry. P. N. Krishna Pillai Avl., B. A. & B. L., 3rd Grade Tahsildar, to be Ag. Second Grade Tahsildar, vice M. R. Ry. N. Nilakanta Pillai Avl., B. A. & B. L., on other duty, with effect from the 1st Kumbhom 1093.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

Registration Department.

No. J. 1881. RESUMPTION OF CHARGE.

M. R. Ry. A. Nilakanta Aiyar, Sub-Registrar, Shertalai, returned from special duty and resumed charge of his duties on the forenoon of the 3rd Kumbhom 1093

No. J. 1882.

M. R. Ry. S. Ramakrishna Iyer, Sub Registrar, Amaravila, returned from special duty and resumed charge of his duties on the forenoon of the 5th Kumbhom 1093.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

Proceedings of the Government of His Highness the Maha Raja of Travancore.

Read again —

G. O. No 482/F. & M. R., dated 3rd February 1918.

Read also —

(1) Revised Fishery Rules dated 3rd February 1918, issued under Section 6 of the Game and Fish Protection Regulation XII of 1089.

(2) Notification No. 435/F. & M. R., dated 3rd February 1918

(3) Letter No. 534 dated 9th February 1918, from the Director of Agriculture and Fisheries.

With reference to the Exception to Rule 2 of the Revised Fishery Rules and Notification No. 435/F. & M. R., dated 3rd February 1918, read above, the Director of Agriculture and Fisheries reports that, in the case of Vadivala, Koruvala and Kochuvala, exemption is required not from the payment of license fees, but from the restriction regarding mesh-limit prescribed by Rule 2. He therefore suggests that the wording of the exception to this Rule be suitably modified and a revised Notification issued in supersession of the Notification already published.

ORDER THEREON, NO. 756/F. & M. R., DATED TRIVANDRUM, 21TH FEBRUARY 1918.

The Government accept the Director's proposal. The Exception to Rule 2 of the Revised Fishery Rules, dated 3rd February 1918, is amended as follows —

EXCEPTION.

The Government may exempt any fishing net from the operation of this Rule provided that such exemption will not be detrimental to the fisheries. A list of the nets so exempted, together with the minimum mesh limit prescribed for each, shall, from time to time, be published in the Government Gazette.

2. Notification No. 435/F. & M. R., dated 3rd February 1918, published at page 72 of Part IV of the Government Gazette, dated 5th February 1918, is hereby cancelled.

3. A revised Notification exempting the three classes of nets (Vadivala, Koruvala and Kotchuvala) will be published in the Gazette.

(By order)
R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

To

1. The Director of Agriculture and Fisheries.
2. The Gazette.
3. The Press Room.

No. J. 1776. NOTIFICATION.

It is hereby notified, under sanction of His Highness the Maha Raja, that the following Rules are substituted for Rule 5 of the Rules passed on the 1st November 1912/16th Thulam 1088, under Sections 17, 18 and 25 of the Court Fees Regulation, VI of 1087, and published at pages 2203 - 2204 in Part 1 of the Gazette dated the 19th November 1912:—

5. Damaged or spoiled Court fee stamps may be renewed by the Division Peishkar, whether the stamps were purchased in his Division or elsewhere, on application made to him within six months after the stamp has been damaged or spoiled and on delivery of the stamps concerned.

Provided that Our Government may in special cases allow renewals within one year after the stamp has been damaged or spoiled.

5. A. The Division Peishkar may, before passing an order under Rule 5, require every person claiming a renewal or his duly authorised agent to make an oral statement on oath or affirmation or to put in an affidavit setting forth the circumstances under which the claim has arisen. The Division Peishkar may also, if he thinks fit, call for the evidence of witnesses in support of the statement set forth in the deposition or affidavit of the claimant or his agent.

5. B. Court fee stamps will be held to be damaged or spoiled within the meaning of Rule 5 —

(a) when the stamp or the paper on which it is impressed or affixed has been inadvertently and undesignedly spoiled, obliterated or by any means rendered unfit for use; or

(b) when because of some error in the drawing up or copying of any writing upon it to which it is affixed the writing is rendered of no avail; or

(c) when by reason of death a transaction which is intended to be effected by a writing duly stamped with the proper fee is not completed and the writing becomes of no avail;

(d) when the transaction intended by such writing to be effected has been effected by some other instrument on which the proper fee has been duly paid;

(e) when any stamp has been filed in any Court or before any public officer and cancelled accordingly, and it is afterwards discovered that such stamp has been required by mistake and that a stamp of less value ought to have been required and certificate to that effect is issued by the said Court or public officer; or

(f) when plaints written thereon have not been filed in any Court.

In the case of stamps spoiled under clause (e) the Division Peishkar may grant a renewal within six months after the date of delivery to the holder of the certificate mentioned in the clause.

5. C. In any case in which a renewal is allowed under Rule 5, the Division Peishkar may give in lieu thereof,

(a) other stamps of the same description and value, or

(b) if required and he thinks fit, stamps of any other description to the same amount and value, or

(c) at his discretion the same value in money deducting one anna for each rupee or fraction of a rupee.

5. D. When any person is possessed of court fee stamp or stamps which have not been damaged or spoiled as detailed in Rule 5 (B), but for which he has no immediate use, the Division Peishkar shall repay to such person the value of such stamp or stamps in money deducting one anna for each rupee or fraction of a rupee upon such person delivering up the same to be cancelled and on proving to the Division Peishkar's satisfaction:

(a) that such stamp or stamps were purchased by such person with a bonafide intention to use them, and

(b) that he has paid the full price thereof; and

(c) that they were so purchased within the period of six months next preceding the date on which they were so delivered.

Provided that, when a licensed vendor surrenders his license order, the Division Peishkar may at his discretion repay to him or his representative as the case may be, the sum actually paid by the vendor without any such deduction as aforesaid.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 23rd/28th February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

No. G. 1251. NOTIFICATION.

It is hereby notified, under Section 123 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation III of 1076, amended by Regulations V of 1085 and II of 1088, that the Sanitary Inspector under the Town Improvement Committee, Neyyattinkara, is invested with the powers of a Police Officer for the purpose of that Regulation.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 28th February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

No. J. 1752. NOTIFICATION.

Under sanction of His Highness the Maha Raja, it is hereby notified that the undermentioned individual is exempted from personal attendance in Civil Courts under Section 578 of the Civil Procedure Code.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 27th February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

Name.	*Residence*
M. R. Ry. Thuppan Thuppan Namputiripad Avl.	Panayil Pazhur Illom, Kunnathunad taluk.

No. J. 1761 NOTIFICATION.

Whereas the District Magistrate, Padmanabhapuram, has brought to the notice of Government the existence of a dispute between the two factions of the Muhamadans of Thackalai, the one represented by Avoothalipoo Srasu Pillai and the other by Ahamad Pillai Oothuman Pillai, about the performance of religious ceremonies in the Mydeen and Thaickavu mosques, and the likelihood of a serious breach of the peace, leading to a riot, if either party is allowed to enter the said mosques and perform service there, it is hereby notified, under the last clause of Section 127 of Regulation V of 1067, that the prohibitory order dated the 22nd Dhanu 1093, passed by the District Magistrate, under the said Section, is made permanent, and that no person shall enter either of the mosques named above and perform any religious service or attend any such service therein till the dispute is finally decided by a Court of competent jurisdiction.

By order,

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 27th February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. G. 1161. NOTIFICATION.

Under Clause 2, Section 7 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation III of 1076, amended by Regulations V of 1085 and II of 1088, it is hereby notified that His Highness the Maha Raja has been pleased to appoint Mr. V. Devanayagom as a non-official member of the Town Improvement Committee, Kuzhithura, for a term of three years, *vice* Mr. Yesudasan deceased.

By order,

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. G. 1167. NOTIFICATION.

It is hereby notified, under sanction of His Highness the Maha Raja, that N. Krishna Pillai, Sanitary Inspector under the Town Improvement Committee, Neyyattinkara, is invested with the powers of a Proverthikar under Section 58 of the Revenue Recovery Regulation I of 1068, amended by Regulation III of 1087.

By order,

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 745/F & M. R. NOTIFICATION.

Under sanction of His Highness the Maha Raja, it is hereby notified for general information that the records specified below are included as items 19, 20 and 21 of Appendix II (Records to be destroyed) to the Rules for the destruction of the records of the Agricultural Department, dated the 5th November 1914, issued under Section I of Regulation III of 1057 and published at pages 4117 and 4118, Part I, of the Government Gazette dated the 15th December 1914 —

Records to be destroyed.	*To be preserved for.*
(19) Daily Reports of coolies	2 years.
(20) Progress Reports ...	2 years.
(21) Crop Reports ...	2 years.

(By order)

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 981/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that 2 cents of land comprised in Survey No. 251/9 A., in the Nemam pakuthi, Neyyattinkara taluk, is required for the use of the Mudipuranada Lower Grade Elementary School, Vellayani.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection at the office of the Division Assistant, Trivandrum.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1065/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that ·804 cents from Survey Nos. 1747/A and 1752/A, in the Theroor pakuthi, Agasteeswaram taluk, is required for certain irrigation works in Sabbayarkulam and Thiruvikramanerikulam.

The plan of the land to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Padmanabhapuram.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1067/L. R. DECLARATION.

Under Section 3 of Regulation 5 of 1074, it is hereby declared that lands to the extent of 73 cents, from survey numbers 482, 483 and 485, in the Paravur pakuthi, Quilon taluk, are required for the use of the Quilon-Trivandrum Railway.

The plan of the land to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Quilon.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum 2nd March 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

No. 1070/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that 6 cents of land from Survey No. 236 in the Kulasekarapuram pakuthi, Agastiswaram taluk, is required for the Nallaparai branch channel.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Padmanabhapuram.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1072/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that 12 cents of land from Survey No. 1427/30, in Thirupathisaram pakuthi, Thovala taluk, is required for extending the premises of the paddy farm at Nagercoil.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Padmanabhapuram.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1074/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that an extent of 5 acres and 42 cents of land comprised in survey numbers 121/1, 122/2, 122/3 and 122/4 in the Manakad pakuthi, Thodupuzha taluk, is required for inclusion in the Nellappara Reserve.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection in the Additional Division Assistant's Office, Perumpavoor.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1056/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that lands to the extent of 30 cents 247 square links from survey numbers 7/3-27 and 4/28-11 in the Thiruvanvandoor pakuthi and 63 cents from survey numbers 168/6 A/1, 135/14 B/1, 168/4 C/1, 135/14 A/1, 168/5 1, 168/7 1, 168/8 1 and 168/1 B in the Valakkalem Pakuthi, Chengannur taluk, are required for constructing a bridge across the Ranni river at Chengannur.

The plan of the lands to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Quilon.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1078/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089 it is hereby declared that 30 cents of land from Survey No. 822 A and 842, in the Attur pakuthi, Kalkulam taluk, and the trees thereon are required for the use of the Kattathura Higher Grade Elementary School.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Padmanabhapuram.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. 1080/L. R. DECLARATION.

Under Section 6 of Regulation XI of 1089, it is hereby declared that 1 cent of land comprised in Survey No. 2297/52 and 53, in the Chengazhacheri pakuthi, Trivandrum taluk, is required for private scavenging in Valiachalai street, Trivandrum.

The plan of the site proposed to be acquired is available for inspection at the Division Assistant's Office, Trivandrum.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 2nd March 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. F. & M. R. 714. NOTICE.

Sankaranarayana Iyer, Tharauanallur Manager, having been dismissed from the service for certain irregularities, all Heads of Departments and Offices are informed that his re-entertainment in any branch of the Public Service in any capacity is hereby prohibited.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 23rd February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

NOTICE.

No. G. 656.

In supersession of the notice dated 23rd December 1905 and the notice dated 16th April 1906, it is hereby notified that the Superintendent, Government Press, is entrusted with the printing and issue of the Government Gazette and the receiving of subscription on account of the same.

All matter, whether official or private, intended for publication in the Government Gazette should be sent in diglott wherever necessary, plainly and legibly written on one side of the paper only, so as to reach the Superintendent, Government Press, by 5 P. M. on the Saturday previous to the issue of the Gazette in which they are meant to be published. *This time limit applies to all matter, both fresh manuscript and also matter of which a proof has previously been supplied.*

Lengthy papers should be sent earlier and in sufficient time.

All communications relating to the issue of the Gazette and remittances on account of subscription should be addressed to the "Superintendent, Government Press, Trivandrum."

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 9th February 1914.

A. J. VIEYRA,
Chief Secretary to Government.

No. D. L. 86. NOTIFICATION.

Krishnan Madhava Varyar of Thirumupathu Pathal Variyam, Thevalakattu Kara, Vazhapuzha Proverthy, Parur Taluk, claims, as present Senior Member and Manager of his undivided family the interest due on Debenture Bond No. M 119 for Rs. 3,000 issued in

favour of Sankaran Soolapany Variar of the above Variyam, payable at the Parur Sub Treasury, stating that the amount of the Bond was paid by the latter as the representative head of the tarwad out of the tarwad funds, and that the latter died on 12th Chingom 1093.

Any person having objection to the issue of a fresh bond to Krishnan Madhava Variyar, mentioned above, may communicate the same with reasons therefor, personally or by registered Anchal, to the undersigned, within two months from the date of publication of this notification.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 23rd February 1918.

K. GEORGE,
Financial Secretary to Government.

No. D. L. 66

NOTIFICATION.

Vasudevan Raman Bhattathiripad of Thekkedathu Manakkal, Kodumaloor Kara, Ettumanoor Taluk, claims, as present Senior Member and Manager of his undivided family, the interest due on Government Debenture Bond No. M. 182 for B. Rs. 1,000 issued in favour of his deceased elder brother Vasudevan Sankaran Bhattathiripad, Thekkedathu Manakkal, Kodumaloor Kara, Kodumaloor Pakuthy, Ettumanoor Taluk, payable at the Ettumanoor Sub-Treasury, stating that the amount of the Bond was paid by the latter out of the family funds. Vasudevan Sankaran Bhattathiripad is stated to have died on 13th Karkatakam 1092.

person having objection to the issue of a fresh bond to Vasudevan Raman Bhattathiripad, mentioned above, may communicate the same with reasons therefor, personally or by registered Anchal, to the undersigned, within two months from the date of publication of this Notification.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd February 1918.

K. GEORGE,
Financial Secretary to Government.

CORRECTIONS TO THE ACCOUNT CODE, PART I, II EDITIONS.

LIII LIST.

Page 44 Article 117. Rule 11.

Insert the following as Exception 2 to the Rule, numbering the existing Exception as 1:—

The Special Officer, Cocoanut-palm Disease, may incur expenditure on account of money order commission for remitting, by Anchal Hundies, within the State, the pay and allowances of the manure depot officers under him.

LIII. 1-7-1093.

Page 62. Article 167. Note 7.

Substitute the word " on " for the word " for " occurring after " issued " in line 1 of the amendment to this Note, introduced by Correction List No. XLVIII, dated 1st Karkadagom 1092.

LIII. 1-7-1093.

By order.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 13th February 1918.

K. GEORGE,
Senior Assistant Account Officer in charge,
Financial Department.

CORRECTIONS TO THE ACCOUNT CODE, PART II, REVISED EDITION.

VIII. LIST.

Page 75. Article 609.

Insert the figures " 1 " and " 2½ " between " Rs. " and " 5 " in line 4 of the Article.

VIII. 1-7-1093.

By order,

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 15th February 1918.

K. GEORGE,
Senior Assistant Account Officer in charge,
Financial Department.

NOTICE.

No. 65.

The meeting of the Legislative Council fixed for the 1st Meenom 1093/14th March 1918, is postponed to the 8th Meenom 1093/21st March 1918.

By order,

K. NARAYANAN PANDALAI,
Secretary to the Legislative Council.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 18th February 1918.

CORRECTIONS TO THE TRAVANCORE SERVICE REGULATIONS, IV EDITION.

XXIX LIST.

Page 154 Appendix No. 5.

Cancel item No. 11 "Head-Masters of Lower Grade Secondary Schools etc."

(With effect from 1st Karkadagom 1091).

XXIX. 1-2-1918.

Page 151 Appendix No. 4.

Insert the following as item No. 2 B under the heading "Forest".—

2 B/ Special Veterinary Officer/ Rs. 37½.

XXIX. 1-2-1918.

Page 154. Appendix No. 5.

Add a new heading "Mint" after item No. 4 A (introduced by Correction List No. XVIII, dated 1st March 1917) and insert the following under it :—

4 B/ Superintendent, Mint./ Rs. 30./ Attached to the appointment of Superintendent, Stamp Manufactory.

With effect from 1st Dhanu 1093)

XXIX. 1-2-1918.

Appendix No. 1 A Public Service Notification.

Page 5 of the Appendix. Rule 4

"Sanitary Department".

In the column "Qualification prescribed" substitute the words "Madras Certificated Sanitary Inspector's Test" against the item "Sanitary Inspectors and Assistant Sanitary Inspectors under Town Improvement Committees", (introduced by Correction List No. XI, dated 1st June 1916), and also for the words "Madras Sanitary Inspector's Certificate" against the item "Head Vaccinators".

Substitute "Notification No. E. 3448/290 of 1914, dated 12th October 1917" for the authorities now existing against the above two items in the column "Order sanctioning the same."

XXIX. 1-2-1918.

By order,

K. GEORGE,
Sr. Assistant Account Officer in charge, Financial Department.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd February 1918.

LIST AND ABSTRACT ACCOUNT OF SECURITIES HELD BY THE TREASURER OF CHARITABLE ENDOWMENTS UNDER REGULATION II OF 1082.

Serial Number.	Name of Endowment.	Person in whose behalf held.	Particulars of securities.		Cash receipts.		Total cash receipts.	Cash Expenditure.		Total paid	Balance in cash on 1-7-1093.
			Sirkar Savings Bank Pass Book, Government of India Promissory note or Government Debenture Bond No.	Amount.	Interest or Dividend realised including opening balance on 1-7-1092.	Other cash receipts.		Fees paid to the Government.	Other payments.		
				Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.
1	Mitchell Memorial Scholarships ...	His Highness the Maha Raja's College Council.	1. Pass Book No. 713/P. A. of the Trivandrum Major Treasury.	6-13-3	293-0-12	...	293-0-12	..	285-3-8	285-3-8	7-25-4
			2. Debenture Bond No. M. 236	5,700-0-0							
2	Read Memorial Scholarships ...	Do.	Pass Book No. 821/P. A. of the Trivandrum Major Treasury.	3,460-20-0	124-17-12	..	124-17-12	...	117-20-0	117-20-0	6-25-12
3	V. Rama Iyengar Scholarship. ...	Principal and the Senior Professor of Chemistry of His Highness the Maha Raja's College.	Do. 840/P. A. of Do.	6,107-4-0	227-8-1	...	227-8-1	...	213-21-0	213-21-0	13-15-4

LIST AND ABSTRACT ACCOUNT OF SECURITIES HELD BY THE TREASURER OF CHARITABLE ENDOWMENTS UNDER REGULATION II OF 1082—(*contd.*)

Serial Number.	Name of Endowment.	Person in whose behalf held.	Particulars of securities.		Cash receipts.		Total cash receipts.	Cash Expenditure		Total paid.	Balance in cash on 1-7-1093.
			Sirkar Savings Bank Pass Book, Government of India Promissory note or Government Debenture Bond No.	Amount.	Interest or Dividend realised including opening balance on 1-7-1092.	Other cash receipts.		Fees paid to the Government.	Other payments.		
				Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.	Rs. ch. c.
4	R. S. Lepper Memorial Endowment...	Principal and the Senior Professor of History of His Highness the Maha Raja's College, an officer of Government to be nominated by the Travancore Darbar and two graduates in History of not less than five years' standing.	1. Pass Book No. 841/P. A. of Trivandrum Major Treasury. 2. Debenture Bond No. M. 74.	35-7-3 2,341-2-0	203-3-0	...	203-3-0	...	76-13-0	76-13-0	126-18-0
5	The Regunatha Iyer Memorial Fund ...	Headmaster, His Highness the Maha Raja's Higher Grade Secondary School, Trivandrum, and his two Senior Assistants.	1. Government of India Promissory Note No. MO 24107 2. Do. No. MO19831.	203-16-0 203-16-0	...	...		...	...	...	...

Office of the Treasurer of Charitable Endowments,
Trivandrum, 5th Kumbhom 1093.

K. GEORGE,
Treasurer of Charitable Endowments.

No. P. 478.

NOTIFICATION.

It is hereby notified that, from the 1st March 1918, two trains will run from Quilon to Trivandrum and back each day. The time table of the proposed services on the Travancore branch of the South Indian Railway is published below for general information.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 25th February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

TRAVANCORE BRANCH.

THE PRESENT AND PROPOSED TIMINGS OF NOS. 59, 60, 75, 76, 135, 138 & 151 TRAINS.

No. 76 Mixed.		No. 60 Mixed.		No. 138 Mixed.		Stations.			No. 75 Mixed.		No. 151 Mixed.		No. 137 Mixed.		No. 59 Mixed.	
Proposed 20 miles.	Present 20 miles.	Proposed 20 miles.	Present 20 miles.	Proposed 20 miles	Present	Speed		Speed	Present 20 miles.	Proposed 20 miles	Present 20 miles.	Proposed 20 miles.	Present.	Proposed 20 miles	Present 20 miles	Proposed 20 miles
18 47	19 15	No alteration.	11 50	...	...	A.	Maniyachi Jn.	D.	2 30	To be cancelled	19 35	19 15	No Train		7 30	No alteration.
17 53 17 5	18 1 17 49		11 45 11 25	... ...	... ...	D A	Tinnevelly Bridge	A. D.	3 35 4 0		20 50 ...	20 30 ...			9 44 9 19	
8 55 8 40	9 15 9 20		6 0 ...	... 18 30	No train	D A	Quilon	A D.	12 25 12 50	No alteration.				19 10	13 20	
6 0	6 10		...	16 0		D.	Trivandrum	A.	15 40					22 0	...	

NOTIFICATION.

No. 757/F. & M. R.

In supersession of Notification No. 135/F. & M. R., dated 3rd February 1918, published at page 72, Part IV, of the Government Gazette, dated 5th February 1918, it is hereby notified, under the Exception to Rule 2 of the Revised Fishery Rules dated 3rd February 1918, as amended by G. O. No. 756/F. & M. R., dated 24th February 1918 that the nets named below are exempted from the operation of Rule 2:—

(1) Valivala and Koruvala ([illegible]) nets used for catching prawns only.

(2) Kochuvala ([illegible]), a seine used for catching Netholi in the Ashtamudi Lake.

The meshes of these nets shall not be less than quarter of an inch, *i. e.*, each linear foot of the nets shall not contain more than 48 knots.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 24th February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH, 1918. / 22ND KUMBHAM, 1093.

PART II.

നമ്പർ [illegible] ൧൦൯൩ ൽ, റെവന്യൂവും മജിസ്ട്രേസിയും.

നിയമനങ്ങൾ.

സ്വന്തംജോലിക്കു പുറമെ പത്മനാഭപുരം ദിവാൻപേഷ്കാരുടെ ചാർജുകൂടി വഹിക്കുന്ന പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റും ഒന്നാംക്ലാസു മജിസ്ട്രേട്ടും ആയ മ. രാ. രാ. കെ. അനന്തനാരായണയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകളെ ഇനി ഒരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ ആ ഡിവിഷൻ ചാർജ് മാത്രം വഹിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം താലൂക്കു തഹശീൽദാർ മ. രാ. രാ. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ബി. എ. അവർകളെ, ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റും ഒന്നാംക്ലാസു മജിസ്ട്രേട്ടും ആയി കാര്യംവിചാരിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊല്ലം സ്റ്റേഷനറി മജിസ്ട്രേട്ട മ. രാ. രാ. കെ. എൻ. കേശവപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകളെ, സ്വന്തം ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മ. രാ. രാ. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ബി. എ. അവർകളുടെ പകരമായി ഇനി ഒരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതു വരെയും കൊല്ലം താലൂക്കു ആക്ടിംഗ് തഹശീൽദാരും രണ്ടാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടുമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

പറവൂർ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മ. രാ. രാ. കെ. എൻ. ഗോവിന്ദൻ ബി. എ. യെ, മ. രാ. രാ. കെ. എൻ. കേശവപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. ന്റെ പകരമായി ഇനി ഒരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതു വരെയും രണ്ടാംക്ലാസ് അധികാരങ്ങളോടുകൂടി കൊല്ലം ആക്ടിംഗ് സ്റ്റേഷനറി മജിസ്ട്രേട്ടായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

അധികാരം കൊടുത്ത വിവരം.

പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ ചാർജ് വഹിക്കുന്നതിനു മാത്രം നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. കെ. അനന്തനാരായണയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകൾക്കു, [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

പത്മനാഭപുരം ആക്ടിംഗ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റും ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടുമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മ. രാ. രാ. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ബി. എ. അവർകൾക്കു, [illegible] റെഗുലേഷനാലും, [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം [illegible] അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, }
൧൯൧൮ മാർച്ച് ൫. }

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമെന്റു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നമ്പർ [illegible] [illegible] വിവരം.

[illegible] സ്പെഷ്യൽ [illegible] എം. എ. [illegible]

[illegible]

നമ്പർ [illegible] [illegible] വിവരം.

[illegible] ബി. എൽ. അവർകൾ [illegible] ബി. എ., ബി. എൽ. [illegible]

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, } ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
[illegible] } ആക്ടിംഗ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

[illegible]

നമ്പർ [illegible] [illegible] വിവരം.

[illegible] സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് [illegible] പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ [illegible] [illegible] വിവരം.

[illegible] സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് [illegible] പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, } ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
[illegible] } ആക്ടിംഗ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമ്മെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

[illegible] പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ [illegible] റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

[illegible] ഉത്തരവു, തിരുവനന്തപുരം.

[illegible] വർഷം ഡിസംബർ [illegible]

[illegible] പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടി [illegible] പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ കമ്മിട്ടിയുടെ [illegible] മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല. [illegible] പ്രസിഡണ്ടിനു പുറമേ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ [illegible] സാമാജികന്മാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത [illegible] കമ്മിട്ടിയിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ലാത്ത [illegible] പട്ടണത്തിൽ [illegible] പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible]

[illegible] യോഗങ്ങൾ. [illegible] സാധാരണ യോഗങ്ങളും [illegible] വിശേഷാൽ യോഗങ്ങളും [illegible], പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] സാധാരണ യോഗങ്ങളും [illegible] വിശേഷാൽ യോഗങ്ങളും കൂടി [illegible] ആയി കൂടി [illegible]

[illegible] ആകെ [illegible] രൂപ [illegible], പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] രൂപ ഈടായി.

[illegible] ഗൃഹങ്ങളിൽ [illegible] പട്ടണത്തിൽ [illegible] ഗൃഹങ്ങളിൽ [illegible] ആവശ്യം [illegible] കമ്മിട്ടി [illegible] ഒരു വിശേഷാൽ റിപ്പോർട്ട് അയക്കണം.

൬. വീട്ടുവരി. പട്ടണത്തിൽ [illegible] ഡിമാണ്ട് രേജിസ്റ്റർ പടി [illegible] രൂപ പിരിഞ്ഞു [illegible] രൂപ [illegible] പിരിയാതെ കിടന്നിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടവസാനത്തിൽ [illegible] രൂപ പിരിയാതെ [illegible] അധികമായിരിക്കുന്നു [illegible] കമ്മിട്ടി വേഗത്തിൽ നടപടി നടത്തേണ്ടതാകുന്നു.

[illegible] ലൈസൻസുകൾ. [illegible] ലൈസൻസുകൾ [illegible] കമ്മിട്ടി [illegible], പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] ഈ വകയിൽ [illegible] ഈടായ തുക [illegible] രൂപ ആയിരുന്നിരിക്കെ, പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] രൂപ ഈടായി. [illegible] ലൈസൻസുകളുടെ എണ്ണം വിവരമായി കമ്മിട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

൭. പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ. [illegible] കമ്മിട്ടി [illegible] പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ നടത്തിയിരുന്നിരിക്കെ പ്രസ്തുതയാണ്ടിൽ [illegible] പ്രാസിക്യൂഷനുകൾ നടത്തി. ഇവയിൽ [illegible] കുറ്റസ്ഥാപനമാവുകയും [illegible]

[illegible]

വ. [illegible]

൯. [illegible]

൧൦. [illegible]

൧൧. [illegible]

൧൨. [illegible]

൧൩. [illegible]

൧൪. [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible],

[illegible] ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

[illegible]

(A true translation.)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,

Head Translator to Government.

[illegible]

പരസ്യം.

[illegible]

[illegible] }

നമ്പർ G. [illegible]

പരസ്യം.

[illegible]

ത്തിനു ഉള്ള റെഗുലേഷനിലെ [illegible] വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ നെ [illegible] പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയിൽനിന്നു സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർക്കു ആ റെഗുലേഷൻ [illegible] ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ [illegible] അധികാരങ്ങളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, }
[illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]. }

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ,
ദിവാൻ.

നംബർ [illegible].

പരസ്യം.

[illegible] പള്ളിയിലും [illegible] പള്ളിയിലും മതസംബന്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെപ്പററി ഒരു [illegible] പ്രമാണിമാരായ [illegible] അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന [illegible] ഈ രണ്ടു [illegible] മേൽപ്പറഞ്ഞ പള്ളികളിൽ കടന്നു അവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നതിനു സ [illegible] ഒരു സമാധാനലംഘനത്തിനു ഇടയുള്ളതായിട്ടും, [illegible] ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് ഗവൺമെന്റിനെ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ [illegible] ആണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പു [illegible] ഖണ്ഡമനുസരിച്ചു ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ [illegible] ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് [illegible] മാസം [illegible] കൊടുത്ത നിരോധന ഉത്തരവി [illegible]; പ്രസ്തുത [illegible] അധികാരമുള്ള ഒരു കോർട്ട് അവസാനമായി തീർപ്പു ചെയ്യു [illegible] മേൽപ്പറഞ്ഞ പള്ളികളിൽ ഏതിലെങ്കിലും കടന്നു മതസംബന്ധമായ യാതൊരു ആരാധനയും [illegible] യാതൊരു ആരാധനയിലും [illegible] ചെയ്തുകൂടാത്തതും ആകുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, }
[illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]. }

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർണ്മെന്റ് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

നംബർ [illegible].

പരസ്യം.

[illegible] ആണ്ടത്തെ [illegible]-ാം റെഗുലേഷനാലും [illegible] ആണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷനാലും ഭേദപ്പെടുത്തി നന്നാക്കപ്പെട്ട [illegible] ആണ്ടത്തെ [illegible]-ാം റെഗുലേഷനായ പട്ടണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിഷ്കരണത്തിനും ഉള്ള റെഗുലേഷനിലെ [illegible]-ാം വകുപ്പു [illegible]-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തെന്തെന്നാൽ മിസ്റ്റർ വി. [illegible] മരിച്ചുപോയ മിസ്റ്റർ [illegible] പകരം മൂന്നുവർഷ കാലത്തേക്കു [illegible] പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയിലെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലാത്ത ഒരു സാമാജികനായി കല്പിച്ചു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, }
[illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]. }

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർണ്മെന്റ് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

നംബർ [illegible].

പരസ്യം.

കല്പനപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ നെയ്യാററിൻകര പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിട്ടിയുടെ കീഴ് സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ. കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു [illegible] ആണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തി നന്നാക്കപ്പെട്ട [illegible]-ാമാണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷനായ കരം പിരിവു റെഗുലേഷനിലെ [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം ഒരു പാർവ്വത്യക്കാരന്റെ അധികാരങ്ങളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, }
[illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]. }

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർണ്മെന്റ് ചീഫ് സെക്രിട്ടറി.

നംബർ [illegible]/L. R.

അറിയിപ്പു.

കമ്പിനികളാൽ പണി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആവിവണ്ടി പാതകൾക്കു വേണ്ട ഭൂമി സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്ന വകക്കു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള [illegible] ആണ്ടത്തെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്നതു

കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നംബർകളിൽ നിന്നും [illegible] സെൻറ സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

[illegible] നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ കൊല്ലം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, }
[illegible] മാർച്ച് [illegible]. }

എം. കൃഷ്ണൻ നായർ,
ദിവാൻ.

നംബർ [illegible]/ L. R. അറിയിപ്പ്

[illegible] ലെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതു്.

വെള്ളായണി ഇടിപ്പുറ [illegible] എൽ ജി ഇ. സ്കൂൾ വകയ്ക്കു നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ സർവേ [illegible] നമ്പർ വസ്തുവിൽ നിന്നും [illegible] സെന്റ സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ [illegible]/L. R. അറിയിപ്പ്.

അമരാവതികുളത്തിൽ നിന്നും സമീപസ്ഥകുളത്തിലും തൃവിക്രമമംഗലംകുളത്തിലും ഉള്ള നിലങ്ങൾക്കു വെള്ളം പായുന്നതിനു [illegible] കാൽ വെട്ടുന്നതിനായി അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ സർവേ [illegible]/എ. [illegible]/ഏ. നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും [illegible] ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം [illegible] ലെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] മാർച്ച് [illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ [illegible]/L. R. അറിയിപ്പ്.

തിരുപ്പറപ്പ് ചാനൽ വകയ്ക്കു അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ സർവേ [illegible] നമ്പർ വസ്തുവിൽ നിന്നും [illegible] സെന്റ സ്ഥലം [illegible] ലെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കുകൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] മാർച്ച് [illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ [illegible]/L. R. അറിയിപ്പ്.

[illegible] ആശുപത്രി [illegible] വകയ്ക്കു [illegible] താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ സർവേ [illegible] നമ്പർ വസ്തുവിൽ നിന്നും [illegible] സെന്റ സ്ഥലം [illegible] ലെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കുകൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ പത്മനാഭപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] മാർച്ച്മാസം [illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ [illegible]/L. R. അറിയിപ്പ്.

നെല്ലിപ്പാറ [illegible] വിലേക്ക [illegible] താലൂക്കു [illegible] പകുതിയിൽ സർവേ [illegible], [illegible] ഈ നമ്പർ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു [illegible] സെന്റു സ്ഥലം [illegible] ലെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കുകൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്ലാൻ [illegible] ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

ഹജൂർകച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] മാർച്ച്മാസം [illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമെന്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ [illegible]/L. R. അറിയിപ്പ്.

[illegible] കടികളുടെ പേരിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ [illegible] എടുക്കുന്നതിലേക്കായിട്ടുള്ള [illegible] ലെ [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്നതു്:

[illegible] തിരുവല്ല പകുതിയിൽ സർവേ [illegible] നമ്പ്ര വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു [illegible] ചതുരശ്രവിസ്തീർണം [illegible] പകുതിയിൽ [illegible]

[illegible] നമ്പ്രുകളിൽ നിന്നു [illegible] സെൻറ സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻറെ പ്ലാൻ ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible] മാർച്ച് [illegible]. } ആർ. മഹാദേവയ്യർ, അക്ടിംഗ് ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നമ്പർ [illegible] / L. R. അറിയിപ്പ്

[illegible] വയർലെസ്സ് [illegible] വകയ്ക്കു [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ [illegible] നിന്നും [illegible] സെൻറ സ്ഥലവും വൃക്ഷങ്ങളും [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പനുസരിച്ചു വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൻറെ പ്ലാൻ [illegible] ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാം.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible] മാർച്ച് [illegible]. } ആർ. മഹാദേവയ്യർ, അക്ടിംഗ് ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നമ്പർ [illegible] / L. R. അറിയിപ്പ്

വലിയശാല ഗ്രാമത്തിൽ [illegible] വകയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരം [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർകളിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ സ്ഥലം [illegible] റെഗുലേഷൻ [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിലയ്ക്കു കൊള്ളുവാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൻറെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറ ആഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible] മാർച്ച് [illegible]. } ആർ. മഹാദേവയ്യർ, അക്ടിംഗ് ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നമ്പർ [illegible]. പരസ്യം.

[illegible] ഡിസംബർ [illegible] പരസ്യത്തേയും [illegible] ഏപ്രിൽ [illegible] പരസ്യത്തേയും [illegible] ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, ഗവർമെണ്ടു ഗസറ്റിനെ അച്ചടിക്കയും [illegible] അതാതുകളുടെ വില വാങ്ങിക്കയും ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർമെണ്ടു അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഗവർമെണ്ടു ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും അവ സാക്ഷാൽ [illegible] കടലാസിൻറെ ഒരുവശത്തു മാത്രം സ്പഷ്ടമായും [illegible] വായിക്കാൻ [illegible] എഴുതിയും ഇംഗ്ലീഷിലും [illegible] വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ [illegible] എഴുതിയും [illegible] ഏതു ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവോ ആ ഗസറ്റു അച്ചടിക്കുന്ന ദിവസത്തിനു മുമ്പിലത്തെ [illegible] മണിക്കു മുമ്പായി ഗവർമെണ്ടു അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിൻറെ [illegible] എത്താൻ [illegible] അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] എഴുതി അയക്കുന്നവരുടെ [illegible] കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള [illegible] സമയക്രമം സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. [illegible] എഴുതിയിട്ടുള്ള [illegible] കൂടി [illegible] സഹിതം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ [illegible] അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഗസറ്റു അയക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകുത്തുകളും [illegible] വിലയായി അടയ്ക്കുന്ന പണവും തിരുവനന്തപുരം ഗവർമെണ്ടു അച്ചുക്കൂടം സൂപ്രണ്ടിന് [illegible] എന്നു മേൽവിലാസംവച്ചു അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]. } എ. ജെ. വീയറ, ഗവർമെണ്ടു ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നംബർ എൽ, [illegible]. പരസ്യം.

[illegible] മാണ്ടു മീനമാസം [illegible] / [illegible] വർഷം മാർച്ചുമാസം [illegible] -ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിയമനിർമ്മാണസഭയുടെ യോഗം [illegible] മാണ്ടു മീനമാസം [illegible] / [illegible] വർഷം മാർച്ചുമാസം [illegible] -ക്കു മാററി വച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം, [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible]. } കെ. നാരായണൻപണ്ടാല, ലെജിസ്ലേറ്റിവു കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918 / 22nd Kumbham, 1093.

PART III

പരസ്യം.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
[illegible] സിവിൽ [illegible]

[illegible]

പ്രതി.

[illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible] (ഒപ്പു).

[illegible]

[illegible] പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
[illegible] സിവിൽ [illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

[illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible]

[illegible]

[illegible] പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ

൧൦൯൯-ാമാണ്ടത്തെ സിവിൽ നമ്പർ [illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതികൾ.

[illegible]

൧൯-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൧൭-ാം പ്രതി ടി [illegible]

൧[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൧[illegible]-ാം പ്രതി ടി [illegible]

൧[illegible]-ാം പ്രതി ടി [illegible]

൧[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൧[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൧[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൨[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൨[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

൨[illegible]-ാം പ്രതി ടിയിൽ [illegible]

ടി പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്.

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

൧൦൯൯-മാണ്ട് [illegible] ൧[illegible]. [illegible] (ഒപ്പ്).

ആലപ്പുഴ [illegible] കോർട്ടിൽ

൧൦൯൯-ലെ [illegible] ഹർജി നമ്പർ [illegible].

ഹർജിക്കാരി.

ആലപ്പുഴ [illegible] വള്ളിയമ്മാൾ

എതൃഹർജിക്കാർ.

൧. [illegible]

൨. [illegible]

൩. [illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

൧൦൯൯-[illegible] ൧[illegible]. [illegible] (ഒപ്പ്)

പരസ്യം.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ നിന്നും

൧൦൯൯-[illegible] നമ്പർ [illegible].

ഹർജിക്കാരി.

കൊല്ലം [illegible] പുരയിടത്തിൽ താമസിക്കും [illegible] അമ്മാൾ

എതൃകക്ഷി.

[illegible] വെളുത്തല്ലൂർ [illegible] മുറിയിൽ പന്തപ്ലാവിൽ കിഴക്കേമഠത്തിൽ വെങ്കിട്ടരാമയ്യൻ രാമസുബ്ബയ്യൻ.

ടി നമ്പരിൽ ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും എതൃകക്ഷിയുടെ അനുജനും ആയിരുന്ന മരിച്ചുപോയ വെങ്കിട്ടരാമയ്യൻ [illegible] ഹർജിക്കാരിയുടെ പേർക്കു സർട്ടിഫിക്കേട്ടു കൊടുക്കണമെന്നു ഹർജിക്കാരി ബോധിപ്പിച്ചിരുന്ന സംഗതിയെപ്പററി ഈ മീനമാസം ൯-നു വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി അപേക്ഷ അനുവദിക്കാതിരിപ്പാൻ വല്ലപ്രകാരവും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിചാരണദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടു മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൩ കുംഭം ൧൯-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, (ഒപ്പു).

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്നും
൧൦൯൨-ലെ [illegible] ൧൩൭൫.

വാദി.

[illegible] അധികാരത്തിൽ [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ പുത്തൻ[illegible] വീട്ടിൽ നാഗരുപിള്ള ആശാരി [illegible] ആശാരി.

പ്രതി.

[illegible] അധികാരത്തിൽ [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] പുരയിടത്തിൽ നിന്നും [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന [illegible] ആശാരി [illegible] ആശാരി.

പ്രസ്താവിച്ചുപ്രകാരം അന്യായം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു വിചാരണക്കു [illegible] അറിയിപ്പു നടത്തിയതിലും [illegible] പ്രതി [illegible] പോയി ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാസം [illegible] വിചാരണയ്ക്കു പ്രതിയോ അധികാരപ്പെട്ട വക്കീലോ ഈ കോർട്ടു മുമ്പാകെ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രതിയെക്കൂടാതെ കേസ് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൯൩ കുംഭം [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, [illegible]

പരസ്യം.

ആററിങ്ങൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
൧൦൯൩-ൽ സക്സഷൻ നമ്പർ [illegible]

അപേക്ഷക്കാരൻ.

[illegible] അധികാരത്തിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ [illegible]
വക്കീൽ എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ.

എതൃകക്ഷികൾ.

൧. [illegible] അധികാരത്തിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] പുലവിള വീട്ടിൽ [illegible] അയ്യപ്പൻ കൃഷ്ണൻ.
൨. ടി പുലവിളവീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന [illegible]
൩. ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന [illegible]
൪. ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന നാരായണൻ [illegible]
൫. ടി മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]
൬. ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന [illegible]
൭. ടി മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന [illegible]
൮. ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന [illegible]
൯. ടിയിൽ താമസിക്കുന്ന നാരായണൻ [illegible]

എതൃകക്ഷികളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

[illegible] മരിച്ചുപോയ ടി [illegible] വീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ [illegible] സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ കേസ്സിൽ [illegible] സിവിൽ [illegible] ഒന്നാം പട്ടിക കോർട്ടിൽ [illegible] ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ [illegible] ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ [illegible] മണിക്കു ഈ കോർട്ടു മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൩ മകരം [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, സി. എസ്. [illegible]

പരസ്യം.

ചേർത്തല പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൫-ലെ [illegible] നമ്പർ [illegible].

ഹർജിക്കാരി.

[illegible]

എതിർകക്ഷി.

[illegible]

[illegible]

൧൦൯൫ [illegible].

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ് ഗുമസ്തൻ (ഒപ്പു).

സമൻ പരസ്യം.

ചേർത്തല മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൫-ൽ [illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

൧൦൯൫ [illegible].

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ് ഗുമസ്തൻ, വി. നാരായണപിള്ള.

ഹരിപ്പാട്ടു മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൫-ലെ സിവിൽ [illegible].

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

പള്ളിപ്പാട്ടു പ്രവൃത്തിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കൃഷ്ണപിള്ള.

[illegible]

[illegible]

൧൦൯൫ [illegible].

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ് ഗുമസ്തൻ, റി. എസ്സ്. കൃഷ്ണപിള്ള.

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൫-ലെ [illegible] നമ്പർ ൨.

ഹർജിക്കാരൻ.

ആലപ്പുഴ [illegible]

എതിർകക്ഷികൾ.

൧ ആലപ്പുഴ [illegible]
൨ ടി [illegible]
൩ ടി [illegible]

൪ ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കൽ ചെറിയാൻകുഞ്ഞു ഉമ്മൻ.
൫ ടിയിൽ ചെറിയാൻകുഞ്ഞു ജേക്കബ്
൬ ടിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ ചാമടി സെൻറജോസഫ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുവരു ന്നിക്കുന്ന ചെറിയാൻകുഞ്ഞു മാത്യു
൭ ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കൽ മൈനർ കുഞ്ഞമ്മ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന ചെറിയാൻകുഞ്ഞു റോസ.

രക്ഷകർത്താവു ടിയിൽ ടിയാളുടെ തള്ള ചെറിയാൻകുഞ്ഞു റോസ

൮ ടിയിൽ മൈനർ ചെറിയാൻകുഞ്ഞു ഏലികുട്ടി.

രക്ഷകർത്താവു തള്ള ചെറിയാൻകുഞ്ഞു റോസ.

൯ ടിയിൽ ചെറിയാൻകുഞ്ഞു റോസ.
൧൦ ടിയിൽ നിന്നും വല്ലം ഉദയംപേരൂർ മാണിക്കനാം പറമ്പിൽ വടക്കേവീട്ടിൽ താമസിക്കും ഉലഹന്നൻ മറിയം.
൧൧ കൈനകരി തേവർകാട്ടു നിന്നും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ മലയിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കും ചാണ്ടി അന്നാ.

ഹർജിക്കാരൻ ൧ മുതൽ ൮ വരെയും ൧൦-ഉം ൧൧-ം എതൃഹർജിക്കാരും ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ ഇലഞ്ഞിക്കൽ ജോസഫ് ചെറിയാൻകുഞ്ഞിന്റെ മക്കളും ൯-ാം എതൃഹർജിക്കാരി ടിയാന്റെ ഭാര്യയും ആകുന്നു. ടി ജോസഫ് ചെറിയാൻകുഞ്ഞു ൧൦൯൧ കർക്കടകം ൨൭-നു മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാളുടെ പേർക്കു ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ വറുഗീസ് അന്ന മുതൽപേർ ൪൦ ഇന്റസ്ത്രിയൽ ബാങ്കിൽ എഴുതികൊടുത്തിട്ടുള്ള കടപ്പത്രപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടതായുള്ള സംഖ്യകളുടെ അവകാശം ടി ജോസഫ് ചെറിയാൻകുഞ്ഞിന്റെ മരണപത്രപ്രകാരം ഹർജിക്കാരന്റെ വീതത്തിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചു ഹർജിക്കാരൻ ആലപ്പുഴ മുൻസിഫ്കോടതിയിൽ ൻ൩-ലെ സിവിൽ ൮൭൧-ാം നമ്പരായി വ്യവഹാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിൻപ്രകാരമുള്ള സംഖ്യ ഈടാക്കി എടുക്കുന്നതിനു ഹർജിക്കാരനു സർട്ടിഫിക്കെറ്റു കൊടുക്കണമെന്നു ബോധിപ്പിച്ചു ഹർജി വിചാരണ ഈ മാസം ൨൭-നു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൯൩ കുംഭം ൧൨-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്ത, എസ്. കൃഷ്ണസ്വാമിനായിഡു.

പരസ്യം.

കൊട്ടാരക്കര മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൯൩-മാണ്ടു സിവിൽ നമ്പർ ൨൮൯.

വാദി.

കൊല്ലം പരവൂർ പകുതിയിൽ തെക്കുംഭാഗത്തുചേരിയിൽ പള്ളിമുഴിക്കും പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഹമ്മാളമ്മാൾ മകൾ ഉമ്മാൾ.

൪-ാം പ്രതി.

ആറ്റിങ്ങൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നഴ്ത്തലച്ചേരിയിൽ കോയിൽ വിളാകത്തു കാമാക്ഷി ചിന്നതമ്പി.

പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

ഈ നമ്പരിൽ ൪-ാം പ്രതിക്കു കൊടുത്തയച്ച സമൻസു മടക്കി അയച്ചിരിക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ഈ മാസം ൨൭-നു അവധി വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ ആ ദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു മുൻപു ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം പ്രതിയെക്കൂടാതെ കേസ് തീർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നു,

൧൦൯൩-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൨-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, പി. സുബ്ബയ്യർ.

വൈക്കം മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ നിന്നും
൨൧-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം.

വൈക്കം മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ വിധിനടത്താൻ അയച്ചിട്ടുള്ള
കോട്ടയം മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
൧൦൮൭-ലെ സിവിൽ ൪൭൫.

വാദി.

മാന്നാർ പ്രവൃത്തി എണ്ണയ്ക്കാട്ടു കരയിൽ കുറിച്ചിമുതലത്തു ഭോഗസ്ഥാനം ഉടമസ്ഥൻ മറപ്പള്ളി ഇല്ലത്തു പരമേശ്വരൻ ഉണ്ണി നമ്പൂരി.

പ്രതികളും.

൧. കടുത്തുരുത്തി പ്രവൃത്തി പാലാച്ചിറ കരയിൽ തടത്തിൽനിന്നും ഉദയംപേരൂർ പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ കോട്ടവള്ളി വീട്ടിൽ നല്ലവഴി താമസിക്കും കുഞ്ഞികൊച്ചു.

൨. ടിയാന്റെ ജേഷ്ടൻ പാലാച്ചിറ കരയിൽ പറമ്പത്തു പാറയിൽ താമസിക്കും കുഞ്ഞിക്കൊച്ചു കൊച്ചു.

൬. ടി മുറിയിൽ തെക്കേൽപാക്കം കല്യാണി, എന്നാളി.

൭. ടി യിൽ കല്യാണി ഗോപാലൻ.

൮. മുട്ടച്ചിറ പള്ളിയിൽ കൈക്കാരൻ കരുത്തതി പെരുമ്പ്രം കരയിൽ കല്ലുകടമ്പനായ പരിയത്തു പറ മ്പിൽ വക്കി സ്കറിയാ.

൯. ടി യിൽ കൈക്കാരൻ മാഞ്ഞൂർ പ്രവൃത്തിയിൽ എരുമേലി കരയിൽ മടത്തിക്കുന്നേൽ ചാണ്ടി വറിയത്.

൧൦. ടി പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൈക്കാരൻ കരുത്തതി പ്രവൃത്തി പാലാ ചിറ കരയിൽ ചിറയ്ക്കൽ സ്കറിയാ തൊമ്മി.

൧൧. ടി പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൈക്കാരൻ കരുത്തതി പെരുമ്പ്രം കരയിൽ ഏറ്റുമാനൂർക്കാരൻ വക്കി മത്തായി

൧൨. ടി പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൈക്കാരൻ കരുത്തതി പ്രവൃത്തിയിൽ തിരുവാതുക്കൽ കരയിൽ കുഴി വേലിൽ കരിയാറ ഔസേപ്പ് ഉലഹന്നാൻ.

മേൽ നമ്പ്ര വിധി ൫൦-ം നം-ം പ്രതികൾ മുട്ടച്ചിറപള്ളിയിൽ കൈക്കാരന്മാരായിരുന്ന കാലത്തു വിധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ൫-ം നം-ം പ്രതികളുടെ കൈസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ൭-൮ വരെ ൻ-ം പ്രതികളെ ടി പള്ളിയിൽ കൈക്കാരന്മാരായി നിയമിച്ചു പള്ളിവക സകല ഭരണവും മുതലെടുപ്പും അധികാരവും നടത്തിവരുന്നതും ആകയാൽ കൂടാതെ ടി പള്ളിയിൽ കൈക്കാരന്മാരായോ പ്രതിനിധികളായോ വേറെ വല്ലവരും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ൧൦൮൬ മീനം ൨൭-നു ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്തൻ, (ഒപ്പ്.)

പ്രതിസമൻ,

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൫൯൨-ാം വ ൧൦൮൫.

വാദി

ആലപ്പുഴമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പുത്തൻ പണ്ടകശാലയിൽ മരിക്കാർ കടക്കാരൻ മുഹമ്മദു കുഞ്ഞു ഹമ്മദു കുട്ടി.

പ്രതി.

തിരുവല്ലാ താലൂക്ക ആറന്മുള പ്രവൃത്തിയിൽ കറിമ്പനത്ര മുറിയിൽ നെടുങ്ങൂർ മത്തായി ചെറിയകുഞ്ഞു.

ടി പ്രതിക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത്.

മേൽ നമ്പരിൽ വാദി പ്രതിയുടെ മേൽ ബോധിപ്പിച്ച വ്യവഹാരം ൧൦൮൬ കുംഭം ൨൦-നു വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേ ദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ടി പ്രതിയോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രതിയുടെ വക്കീലോ ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ടി പ്രതിക്ക ദോഷമായി കേസ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.

൧൦൮൬ കുംഭം ൯-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എസ് കൃഷ്ണസ്വാമി നായിഡു.

പരസ്യം

ആറന്മുള പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൮൬-ലെ സക്സഷൻ നമ്പർ ൧൪.

ഹർജിക്കാരൻ.

കടപ്രാവ്യവധികാരത്തിൽ കായംകുളംമുറി ഇടക്കാട്ടിൽ അയ്യൻ ശങ്കരൻ

വക്കീൽ എസ്. രാമകൃഷ്ണയ്യൻ

എതൃകക്ഷികൾ.

൧. കടപ്രാവ്യവധികാരത്തിൽ വക്കം ദേശത്തു പുളയിൽ വീട്ടിൽ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ
൨. ടിയിൽ കൃഷ്ണൻ നീലകണ്ഠൻ.

എതൃകക്ഷികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

കടപ്രാവ്യവധികാരത്തിൽ വക്കം ദേശത്തു വിളയിൽ പുരയിടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അയ്യൻ ഇടക്കാട്ടുപുരയിടത്തിൽ രാമൻ മാധവൻ മുതൽപേരുടെ പക്കൽ നിന്നും എഴുതിവാങ്ങിയിരുന്ന ചിട്ടികളിന്മേൽ കിട്ടേണ്ട പണത്തെ ഹർജിക്കാരനു ൧൦൮൦ മകരം ൧൩-നു എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൈമാററ ആധാരത്തിൻപടി ഹർജിക്കാരൻ വാദിയായി സ്ഥലം ആഡിഷണൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ ൧൦൮൫ മീനം ൧൪-ം നമ്പരായി വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആ വ്യവഹാരത്തിൽ ഹർജിക്കാരൻ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കട്ടു കിട്ടേണ്ടതിന്നു ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പററി ആക്ഷേപം വല്ലതും ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം ൩൦-നു പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

൧൦൮൬ കുംഭം ൯-നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, സി. എസ്. വെങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ

പ്രതി സമൻ,

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ
൯൩-ൽ സിവിൽ ൧൨൯.

വാദി,

മുട്ടാറു പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മുറിയിൽ ചൂളിക്കീകളത്തിൽ ഔസേപ്പ ഉമ്മൻ.

൧-ാം പ്രതി,

മുണ്ടക്കയം പെരുവന്താനത്തു പകുതിപ്പുഴ മാംചക സൊറിൽമെൻറ [illegible] ജോലിയിൽ താമസിച്ചുവരുന്ന കന്ന്യേക്കോണിൽ നാരായണൻ പരമേശ്വരൻ

ടി ൧-ാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

മേൽനമ്പരിൽ വാദി ടി പ്രതിയുടെ മേൽ ബോധിപ്പിച്ച വ്യവഹാരം ൧൦൯൩ കുംഭം ൨൮-ന് വിചാരണയ്ക്കുവച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക പ്രതിയൊ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ടി പ്രതിയുടെ വക്കീലൊ ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ടി പ്രതിക്ക ദോഷമായി കേസ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്,

൧൦൯൩ കുംഭം ൧൮-ന്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എസ്. കൃഷ്ണസ്വാമിനായിഡു,

പരസ്യം.

കൊട്ടാരക്കര മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ

൧൦൯൩-മാണ്ടു സിവിൽ നമ്പർ ൪൮൧.

വാദി,

എഴുകോൺ പ്രവൃത്തിയിൽ കിഴക്കെ മാറനാട്ട മുറിയിൽ പിലാവിളയിൽ മത്തായി യോഹന്നാൻ.

൧൧-ാം പ്രതി,

കൊട്ടാരക്കര തെക്കുംപുറത്തു മുറിയിൽ തോണ്ടലിൽ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും കളപ്പാട്ടത്തു മുറിയിൽ [illegible] പുരയിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നീല ഇട്ടിക്കാളി,

൧൧-ാം പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

പണത്തിനായി വാദി പ്രതികളുടെമേൽ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ ൧൧-ാം പ്രതിക്ക പലപ്രാവശ്യവും സമൻസയച്ചതിലും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതും ഈ നമ്പർ ഈ മാസം ൨൮-ാം തീയതി വച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക ടി പ്രതിയൊ അധികൃതനൊ ഹാജരായി ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം നമ്പർ ഏകപക്ഷമായി തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൯൩-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൧-ന്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, വി. വേലുപ്പിള്ള.

പത്മനാഭപുരം അഡിഷനാൽ മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ

൧൦൯൩-മാണ്ടു പതിവു സ്യൂട്ടുനമ്പർ ൭൪൮-ാം.

വാദി,

കടിയപട്ടണം അധികാരത്തിൽ മണവാളക്കുറിച്ചി പകുതിയിൽ മണവാളക്കുറിച്ചിയിൽ കടയിൽവിള പുരയിടത്തിൽ മുസൽമാൻ പാവുത്തു മീരാൻപിള്ള സുൽത്താൻപിള്ള.

പ്രതി,

നീണ്ടകര അധികാരത്തിൽ നീണ്ടകര പകുതിയിൽ [illegible] ഉൗരിൽ മുസൽമാൻ [illegible] മകൻ മീരാൻപിള്ള എന്ന ചിന്ന ചേക്ക മീരാൻപിള്ള.

ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പരിൽ വാദി പ്രതി [illegible] പ്രകാരം [illegible] പണത്തിനായി അന്യായപ്പെട്ട [illegible] വിചാരണ വച്ചിരിക്കുന്ന ൧൦൯൩-മാണ്ടു കുംഭമാസം ൨൦-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക പ്രതി നേരിട്ടൊ വക്കീൽമുഖേനായൊ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളാത്തപക്ഷം ടി നമ്പർ പ്രതിയെ കൂടാതെ തീരുമാനിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൦൯൩-മാണ്ടു കുംഭം ൭-ന്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ആ. ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എ. പി. [illegible]

പരസ്യം

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോട്ടിൽ
൧൦൯൩-ൽ സ്യൂട്ട് ൫൨൭.

വാദി,

കൊല്ലം [illegible] ചേരിയിൽ ചിറക്കുപടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ [illegible]ളപ്പെ അച്ചുതൻ പോറ്റി

പ്രതി

കോട്ടയം കന്നിമേൽചേരിയിൽ കന്നാട്ടുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ നാരായണൻ.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിക്കു പലപ്രാവശ്യം സമൻ അയച്ചതിൽ സമൻ കൈപ്പററാതെ മറഞ്ഞു താമസിക്കുന്നതിനാൽ ടി നമ്പർ മീനമാസം ൨൯-ാം തീയതി വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ടി പ്രതി കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ ടി കേസു പ്രതിക്കു എക്സ്പാർട്ടിയായി തീർപ്പുചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഇതിനാൽ അറിയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൯൯- കുംഭം ൪-ാം,

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പു)

ആററിങ്ങൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ

൯൨- സിവിൽ നമ്പർ ൧൪൭൭.

വാദി

ഇടയ്ക്കോട്ടധികാരത്തിൽ ഇളമ്പയിൽ ദേശത്തു മുല്ലശ്ശേരി മഠവും ആററിങ്ങൽ ചിററാററുംകര ദേശത്തു കൈതവാരത്തു മഠവും ഉള്ള ടി ദേശത്തു കൊട്ടിയോട്ടു കരമനശ്ശേരി മഠത്തിൽ നാരായണരു കൃഷ്ണരു.

൫-ാം പ്രതി.

ആററിങ്ങൽ അധികാരത്തിൽ മേലാററിങ്ങൽ ദേശത്തു മുത്തിപ്പള്ളി വീട്ടിൽ നഗരൂരധികാരത്തിൽ ടി ദേശത്തു തെക്കിൽകിഴക്കുവീട്ടിൽ ഉള്ള ആററിങ്ങൽ അധികാരത്തിൽ ചിററാററുംകര ദേശത്തു കരിച്ചയിൽ കരിങ്ങൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നങ്ങേലി കുഞ്ഞി

മേൽനമ്പർ കേസിൽ വാദി ൫-ാം പ്രതി മുതൽപേർ പേരിൽ അന്യായപ്പെട്ട ൫-ാം പ്രതിക്കു ൫ പ്രാവശ്യം സമൻ അയച്ചതിലും സമൻ കൈപ്പററാതെ മാറിനിൽക്കുന്നതും കേസ് ഈ മാസം ൩൦-ാം വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതു അതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ൫-ാം പ്രതിയോ മുഖ്യസ്ഥൻ കോർട്ടുവക്കീലോ ഈ കോർട്ടിൽ ഹാജരാകാത്തപക്ഷം ൫-ാം പ്രതിയെ കൂടാതെ കേസു തീർച്ചയാക്കുന്നതാണ്.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

൯൯- കുംഭം ൧൫-ാം ഹെഡ്ഗുമസ്തൻ, സി എസ് വെങ്കിടസുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ.

പരസ്യം.

കൊല്ലം അഡിഷനാൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൮-ാമാണ്ടു സി വ്യവ ൨൨-ാം നമ്പ്ര.

വാദി,

കൊല്ലം ആണ്ടാമുകളത്തുചേരിയിൽ കൊച്ചുകടപുരയിടത്തിൽ പരദേശി കാസീൻപിള്ള.

൩-ാം പ്രതി.

ടി ആണ്ടാമുകളത്തുചേരിയിൽ തെക്കേവിളപ്പുരയിടത്തിൽ അബ്ദുൽ കാദീർ അബ്ദുൽ അലി,

ടി ൩-ാം പ്രതിയെ അറിയപ്പെടുത്തുന്നതു.

ടി പ്രതിക്കു സമൻ അയച്ചതിൽ ആയതു കൈപ്പററാതെ മാറി നിൽക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ഈ മാസം ൨൭-ാം വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള ഈ കോർട്ടു വക്കീലോ നേരിൽ ഹാജരായിക്കൊള്ളുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഹാജരാകാതെ ഇരുന്നാൽ പ്രതിയെക്കൂടാതെ ടി കേസു വിചാരണചെയ്തു എക്സ്പാർട്ടിയായി തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നു ഇതിനാൽ അറിയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൯൮ കുംഭം ൧൧-ാം.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ് ഗുമസ്താ, എ. സി. ഐസക്.

പരസ്യം.

ചിറയിൻകീഴു താലൂക്കിൽ ചെമ്പകമംഗലം പ്രവൃത്തിയിൽ ഒറ്റപ്പന മുറിയിൽ ചെട്ടിയാർവിള വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ രാമൻ പരമേശ്വരൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു.

ഞാൻ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചു വന്നതും ഭാഗ്യം കെ ഏററിക്കൊട്ടും മുതലായവയിൽ നിന്നും താഴോട്ടു ആറു കമ്പിപ്പലക കൊട്ട സംഖ്യവരയും ഇവയുടെ മുകളിൽ ഇടത്തുനിന്നും വലത്തോട്ടു വളച്ചു ഇടത്തുവരത്തു തിരുത്തൂര മുദ്രവളവും മദ്ധ്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ എഴുത്തക്ഷരത്തിൽ ആർ, പി പി. എന്നും ഒടുവിൽ ഒരു ചതുരക്കട്ടം മലയാളത്തിൽ എഴുത്തക്ഷരത്തിൽ ഒരു എസ്സും ചാരെ ചേർന്നു ചെറിയ വരകളും ഉള്ളതായ ഒപ്പിനെ ഭേദപ്പെടുത്തി ആർ പി ഈ രണ്ടക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ എഴുത്തക്ഷരത്തിലും ശേഷം പേരെഴുത്തിലുള്ള എല്ലാ അക്ഷരവും ചെറിയ എഴുത്തക്ഷരവുമായി ഉള്ള ഒപ്പിട്ടു ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധംചെയ്തതിനു ശേഷം ഒപ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മേലാൽ അപ്രകാരം അല്ലാതെയുള്ള ഒപ്പോടുകൂടിയ രേഖകളും എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

൧൦൯൮ മകരം
കുംഭമാസം ൯-ാം

ആർ. പരമേശ്വരൻപിള്ള, (ഒപ്പു)

തിരുവനന്തപുരം അഡീഷനാൽ ഡിസ്ത്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോടതി മുൻപാകെ

ടി കോടതിയിൽ ൧൦൯൩-ലെ വ്യവഹാരം നമ്പർ [illegible].

വാദി

വിളപ്പിൽ പകുതിയിൽ വിളവൂർക്കലേക്കു ചെറുകോട്ടിൽ കല്ലുവാരവിളവീട്ടിൽ കാളി [illegible],
൨. ടിയിൽ പനയ്ക്കത്തറവീട്ടിൽ കുമാരൻ അനന്തൻ.

പ്രതികൾ.

വിളപ്പിൽ പകുതിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ രാമൻ പത്മനാഭൻ മുതൽപേർ.

സിവിൽനിയമം [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു.

വിളപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ [illegible] [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

൧൦൯൩-മാണ്ടു കുംഭം [illegible]. [illegible] ഗുമസ്താ, [illegible].

പത്മനാഭപുരം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ

൧൦൯൩-ലെ എക്സിക്യൂഷൻ പെറ്റിഷൻ നമ്പർ [illegible].

ഹർജിക്കാരൻ.

[illegible]

എതിർകക്ഷി.

[illegible]

[illegible] പത്മനാഭപുരം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ [illegible]

൧൦൯൩-മാണ്ടു [illegible].

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible] ഗുമസ്താ [illegible], (ഒപ്പ്).

പ്രസിദ്ധം.

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

[illegible] സിവിൽ [illegible].

വാദി.

ആലപ്പുഴ [illegible]

പ്രതി.

[illegible]

ടി പ്രതിയെ തിര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

൧൦൯൩-മാണ്ടു കുംഭം [illegible].

[illegible] ഗുമസ്താ, [illegible].

പരസ്യം.

[illegible] മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ
[illegible] സിവിൽ നമ്പർ [illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

[illegible] ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, വി. [illegible]പിള്ള.

പരസ്യം.

[illegible] മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
[illegible] സിവിൽ നമ്പർ [illegible]

വാദികൾ.

[illegible]

പ്രതികൾ.

[illegible]

[illegible] ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

[illegible] ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, വി. നാരായണപിള്ള.

പ്രതിസമൻ.

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
[illegible] സിവിൽ [illegible]

വാദി.

ആലപ്പുഴ[illegible]

[illegible] പ്രതി.

[illegible]

[illegible] പ്രതിയെ [illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
[illegible] ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എസ്. കൃഷ്ണസ്വാമി [illegible]

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
[illegible] സ്യൂട്ട് നമ്പർ [illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

[illegible] ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പ്)

T P L
WORK VERIFIED
1995

പരസ്യം.

[illegible] പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ
[illegible] സക്സഷൻ നമ്പർ [illegible]

ഹർജിക്കാരൻ

[illegible] കണ്ടിമേൽചേരിയിൽ [illegible] പുത്തൻ പുരയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്രാൻസിസ്.

എതൃകക്ഷികൾ.

[illegible]. ടി വീട്ടിൽ [illegible] പ്രാൻസിസ്
[illegible] ടിയിൽ [illegible] പ്രാൻസിസ്
[illegible] ടി യിൽ [illegible] പ്രാൻസിസ്
[illegible] ടി യിൽ [illegible] പ്രാൻസിസ്.

[illegible]

[illegible] മാസം [illegible]

[illegible]പ്രകാരം,
[illegible]

[illegible] പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
[illegible] സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ [illegible].

ഹർജിക്കാർ,

[illegible]. [illegible] വസ്ത്യൻ [illegible].
[illegible] ടി യിൽ [illegible] വസ്ത്യൻ [illegible].
[illegible] ടിയിൽ [illegible] വസ്ത്യൻ [illegible].
[illegible] ടിയിൽ [illegible] വസ്ത്യൻ [illegible].
[illegible] വരെ ഹർജിക്കാരുടെ [illegible] ടിയിൽ വസ്ത്യൻ [illegible].
[illegible] ടിയിൽ [illegible].

എതൃ ഹർജിക്കാരി.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]പ്രകാരം,
[illegible]

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൽ ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽനിന്നും
[illegible] നമ്പർ [illegible].

[illegible]

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

പി [illegible]പിള്ള.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible] ദേവശിഖാമണി

[illegible]

[illegible]

[illegible]

വാദി,

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible] (ഒപ്പ്).

പരസ്യം.

[illegible] മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

[illegible] സ്യൂട്ട നമ്പർ [illegible]

വാദി.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം

ഹെഡ് ഗുമസ്താ, വി. നാരായണപിള്ള.

സി. പി. [illegible] വകുപ്പിൻപ്രകാരം

പരസ്യം.

[illegible] മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

[illegible] സ്യൂട്ട [illegible]

വാദി

[illegible] ഈപ്പൻ

പ്രതികൾ

1. [illegible]

2. [illegible]

[illegible] ഈപ്പൻ വാദി

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
[illegible]

പരസ്യം

[illegible] മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

[illegible] സ്യൂട്ട് നമ്പർ [illegible]

[illegible]

[illegible]

എതൃകക്ഷികൾ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

എതൃകക്ഷികളെ അറിയിക്കുന്നതു്.

[illegible]

(൧) [illegible]

(൨) [illegible]

(൩) [illegible]

(൪) [illegible]

(൫) [illegible]

(൬) [illegible]

(൭) [illegible]

(൮) [illegible]

(൯) [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
[illegible]

പ്രൊക്ലമേഷൻ

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

[illegible]

ഹർജി

[illegible]

പ്രതി

[illegible]

ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
എസ്. കൃഷ്ണ [illegible],
ഹെഡ് ഗുമസ്താ.

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ [illegible]

[illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതികൾ.

[illegible]

[illegible]

ടി പ്രതിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ് ഗുമസ്താ, എസ്. [illegible].

പരസ്യം.

[illegible]

[illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതികൾ

൧. [illegible]
൨. [illegible]
൩. [illegible]
൪. [illegible]

പ്രതികളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

[illegible]

ളോ വക്കീലോ ഹാജരായിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അന്നേദിവസം പ്രതിയെക്കൂടാതെ കേസു തീരുമാനിക്കുന്നതാണെന്നു ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൦൯൦-മാണ്ടു കുംഭം ൧൯-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ആ. ഹെഡ്ഗുമസ്താ, എ. ഡി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ.

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൦-ൽ സക്സഷൻ നമ്പർ ൧൫-

ഹർജിക്കാരൻ.

വാമനപുരം അധികാരത്തിൽ ഒന്നാംനമ്പ്ര മുറിയിൽ ചാത്തവിള പുരയിടത്തിൽ പോക്കുകരടു മീരാസാഹു.

വക്കീൽ എസ്. രാമകൃഷ്ണയ്യൻ.

എതിർകക്ഷികൾ.

൧ വാമനപുരം അധികാരത്തിൽ ടി മുറിയിൽ മണ്ണാട്ടു പുരയിടത്തിൽ കൊച്ചുവീരാൻപിള്ള കലീഫാ ഉമ്മാൾ.

൨ ടിയിൽ നാച്ചരടിമക്കളു ആച്ചുമ്മാളമ്മാൾ.

൩ ടിയിൽ ബാല്യം നാച്ചരടിമക്കളു ഹൈദർ മുഹമ്മദു.

൪ ടിയിൽ ബാല്യം നാച്ചരടിമക്കളു അബ്ദുൽ ഖാദിരു.

൫ ടിയിൽ ബാല്യം നാച്ചരടിമക്കളു മറിയം ബീ ബീ.

൬ ടിയിൽ നാച്ചരടിമക്കളു മുഹമ്മദു പാത്തുമ്മാൾ.

൭ ടിയിൽ നാച്ചരടിമക്കളു കദീജാഉമ്മാൾ.

൮ ടി അധികാരത്തിൽ ഒന്നാംനമ്പ്ര മുറിയിൽ ചരിക്കവിള്ള പുരയിടത്തിൽ ബാല്യം നാച്ചരടിമക്കളു ആയിശാ ബീ ബീ.

൯ ടിയിൽ ബാല്യം അലിയാരുകണ്ണു മുഹമ്മദു മുസ്തഫാ.

൰ ടിയിൽ ബാല്യം അലിയാരുകണ്ണു മുഹമ്മദു ഇസ്മായിൽ.

൰൧ ടിയിൽ കൊച്ചുവാവാ അലിയാരുകണ്ണു.

ഇതിൽ ൩-ാം കക്ഷി മുതൽ ബാല്യക്കാരായിരിക്കുന്നവരും ൩-ം ൪-ം ൫-ം കക്ഷികളും മൈനർമാരു ആകയാൽ ൮-ാം കക്ഷിയും ൯-ം ൰-ം ൰൧-ം മൈനറുമാരു ആകുന്നതാകുന്നു. ൧-ാം കക്ഷിയും ആകുന്നു.

എതിർകക്ഷികളോടു തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

വാമനപുരം അധികാരത്തിൽ വാമനപുരത്തു മുറിയിൽ മണ്ണാട്ടു പുരയിടത്തിൽ അബ്ദുൽഖാദരു മക്കളു നാച്ചരടിമക്കളു ഇരട്ടു കടങ്ങൾപ്രകാരം ടി വാമനപുരത്തു മുറിയിൽ മേല്പടി പുരയിടത്തിൽ കെട്ടി താമസിച്ചുവന്ന മുതൽപേരുടെ പക്കൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ളതിനു ൧൦൮൫ ൽ ൨൧൦-ാം നമ്പരായി വിധിവായിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ചു ടി വിധിപ്രകാരം കിട്ടുവാനുള്ള രൂപാവകയിൽ പണവും ടിയാന്റെ മരണശേഷം അവകാശികളായ മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ പേർക്കു ഹർജിക്കാരൻ ൧൦൯൦ മകരം ൰-നു മേലായാൽ പരും സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിനു ഹർജിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മീനം ൧൦-നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടുമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം.

൧൦൯൦ കുംഭം ൧൦-

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹെഡ്ഗുമസ്താ,

സി. എസ്. വെങ്കിടസുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ.

പ്രസിദ്ധം.

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൦൯൦-ലെ സൂട്ടു നമ്പ്ര.

വാദി.

ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ കൊച്ചുനമ്പ്രാടിയിൽ കൊച്ചുമരക്കാർ ഇടിക്കുളകണ്ണു കുഞ്ഞുകോരൻ കുഞ്ഞുകൊച്ചു.

പ്രതി.

പള്ളാതുരുത്തി മുറിയിൽ ശങ്കരൻ കുഞ്ഞു മറ്റു മുറിയിൽ കിഴക്കേതു മഠത്തിൽ വെങ്കിടസുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ.

പ്രതിക്കു തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു.

മേൽ നമ്പരിൽ വാദി ബോധിപ്പിച്ച ടി കേസു ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു ൧൦൯൦ കുംഭം ൨൫-നു വിചാര

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

വാദി.

[illegible]

[illegible]

പ്രതി

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible]

നോട്ടീസ്.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൽ [illegible]

[illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible]

പരസ്യം.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൽ [illegible]

[illegible]

വാദി.

[illegible]

പ്രതി.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

[illegible]

ചേർത്തല ശ്രീമൽ ദക്ഷിണ തിരുമല ദേവസ്വം ഉടമസ്ഥരായ
ഗൌഡസാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ മഹായോഗത്തിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ടി ബ്രാഹ്മണസമൂഹം ൧൦൯൨ ഇടവം ൧൮൹ മുതൽ നടത്തിവന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ വച്ചു ടി ദേവസ്വം പ്രതിനിധിയായി തിരിഞ്ഞു എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ പെട്ട വൈക്കം പള്ളിപ്പുറം പ്രവൃത്തിയിൽ ഒളവയ്പ്പു മുറിയിൽ നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ രംഗപ്പനായക്കൻ മകൻ കൃഷ്ണൻ അവർകളെ ടി ദേവസ്വം അധികാരിയായി നിയമിച്ചു എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡയറി നിശ്ചയപ്രകാരം മാത്രം വരുത്തി ൧൦൯൩ ധനു ൯൹ കൂടിയ യോഗത്തിൽ നിന്നും ടിയാനു അധികാരപത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി ദേവസ്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ടി അധികാരസ്ഥൻ മുഖാന്തിരം നടത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ സകലമഹാജനങ്ങളെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്നു ടി യോഗ നിശ്ചയപ്രകാരം ടി ദേവസ്വം കാര്യാലോചനയോഗം പ്രതിനിധിയിൽ പെട്ട ചേർത്തല വടക്കുംമുറിയിൽ വിളക്കനാറി മഠത്തിൽ കൃഷ്ണവാദ്ധ്യാർ ഗോവിന്ദവാദ്ധ്യാർ

൧൦൯൩-മാണ്ടു മകരമാസം ൨൭൹ ടി കെ. ഗോവിന്ദവാദ്ധ്യാർ, ഒപ്പു.

പരസ്യം.

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ നിന്നും
൧൦൯൨ സിവിൽ ൨൬൩൭.

വാദി.

വേലായുധൻ നാരായണൻ.

പ്രതി.

കൊട്ടാരക്കര ഷഷ്ഠമംഗലൻ പ്രവൃത്തിയിൽ ടി മുറിയിൽ മണിയാവിള പടിഞ്ഞാറെ പുരയിടത്തിൽ കല്യാണി കുഞ്ഞുകുട്ടി.

ടി നമ്പരിൽ പ്രതിയ്ക്കു പകർപ്പ വഗ്ഗം സമൻ അയച്ചതിൽ സമൻ കൈപ്പറ്റാതെ മറഞ്ഞു താമസിയ്ക്കുന്നതും ടി നമ്പർ ഈ വരുന്ന മീനമാസം ൬൹ വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു പ്രതി ഈ കോട്ടിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ ഈ കേസു പ്രതിയ്ക്കു ദോഷമായി തീർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെന്നു ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.

൧൦൯൩ കുംഭമാസം ൧൹ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്താ, (ഒപ്പു.)

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ്കോട്ടിൽ
൧൦൯൨ സ്മാൾ ൭൬൧.

വാദിവക്കിൽ കെ. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള.

പ്രതികൾ.

൧. കിളികൊല്ലൂർ പ്രവൃത്തിയിൽ പുതിയവിള മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കണക്ക കുമാരൻ പത്മനാഭൻ.
൨. ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻ അയ്യപ്പൻ.
൩. ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻ വാസു.

ടി പ്രതികളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതു

ടി നമ്പർ സംഗതിക്കു പ്രതികൾക്കു പലപ്രാവശ്യം സമൻ അയച്ചതിൽ കൈപ്പറ്റാതെ മറിയിരിക്കുന്നതും നമ്പർ കുംഭമാസം ൧൫൹ വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം പ്രതികൾ പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോട്ടുമുൻപാകെ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതും അപ്രകാരം ഹാജരാകാതെ ഇരുന്നാൽ പ്രതികളെക്കൂടാതെ വിചാരണനടത്തി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
൧൦൯൩ മകരം ൨൭൹. ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പു)

IN THE MATTER OF THE NANJEENAD MARIA NAYAGI THIRAVIA SAHAYA MARANA PROVIDENT FUND LTD., RAMANPUTTUR.

NOTICE PURSUANT TO SECTION 249 (3) OF THE TRAVANCORE COMPANIES REGULATION I OF 1092.

Whereas from the facts that communications addressed to The Nanjenad Maria Nayagi Thiravia Sahaya Marana Provident Fund Limited, Ramanputtur, at its registered office either remain unanswered or are returned undelivered and that at the time of inspection on the 15th day of September 1917, there was no trace of the company at its registered office, it appears that the said company is not carrying on business or in operation, notice is hereby given, pursuant to section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092, that at the expiration of three

months from the date of this notice, the name of the said company will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the said company will be dissolved.

Trivandrum, 27th February 1918. } A. VENKITARAMA AIYAR, *Registrar of Joint Stock Companies.*

IN THE MATTER OF THE DHARMA SAMVARTHINI DRAVIA SAHAYA ELA NIDHI COMPANY LTD., SHENCOTTAH.

Notice pursuant to Section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092.

Whereas from the facts that communications addressed to Dharma Samvarthini Dravia Sahaya Ela Nidhi Company Limited, Shencottah at its registered office either remain unanswered or are returned undelivered it appears that the said company is not carrying on business or in operation, notice is hereby given, pursuant to section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092, that at the expiration of three months from the date of this notice, the name of the said company will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the said company will be dissolved.

Trivandrum, 27th February 1918. } A. VENKATARAMA AIYAR, *Registrar of Joint Stock Companies.*

IN THE MATTER OF THE DEVA MATHAVIN SNEHA VIVAHA DHANA SAHAYA COMPANY LTD., THUCKALAI.

Notice pursuant to Section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092.

Whereas from the facts that communications addressed to Deva Matharin Sneha Vivaha Dhana Sahaya Company Limited, Thuckalai, at its registered office either remain unanswered or are returned undelivered it appears that the said company is not carrying on business or in operation, notice is hereby given, pursuant to section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092, that at the expiration of three months from the date of this notice, the name of the said company will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the said company will be dissolved.

Trivandrum, 27th February 1918. } A. VENKITARAMA AIYAR, *Registrar of Joint Stock Companies.*

IN THE MATTER OF THE COSMOPOLITAN EMPORIUM LTD., TRIVANDRUM.

Notice pursuant to Section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092.

Whereas from the facts that communications addressed to The Cosmopolitan Emporium Limited Trivandrum, at its registered office either remain unanswered or are returned undelivered it appears that the said company is not carrying on business or in operation notice is hereby given, pursuant to section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092, that at the expiration of three months from the date of this notice the name of the said company will, unless cause is shown to the contrary be struck off the register and the said company will be dissolved.

Trivandrum, 27th February 1918. } A. VENKATARAMA AIYAR, *Registrar of Joint Stock Companies.*

IN THE MATTER OF THE TRAVANCORE THIRUNABHI JOTHI NIDHI COMPANY LTD., KOTTAR.

Notice pursuant to Section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092

Whereas from the facts that communications addressed to The Travancore Thirunabhi Jothi Nidhi Company Limited, Kottar, at its registered office either remain unanswered or are returned undelivered and that, at the time of inspection on the 11th day of September 1917,

there was no trace of the company at its registered office, it appears that the said company is not carrying on business or in operation, notice is hereby given, pursuant to section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092, that at the expiration of three months from the date of this notice, the name of the said company will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the said company will be dissolved.

Trivandrum,
27th February 1918.

A. VENKATARAMA AIYAR,
Registrar of Joint Stock Companies.

ADDITIONS TO THE MUSEUM FROM 1ST CHINGOM TO 29TH MAKAROM 1093.

No.	Date.	English name.	Scientific name.	No. of speci-mens.	How obtained.
1	11-1-93	Model of Subramonia with Vel embossed in silver ...	...	1	By purchase.
2	19-1-93	Sea snake ...	Enhydris Sp.	1	Do.
3	23-1-93	Do	Do.	1	Do.
4	Do.	Do.	Hydrus platurus.	1	Do.
5	4-2-93	Sickle ...	...	1	Do.
6	15-2-93	Pair of Kolusu in brass ...	...	.	Do.
7	24-3-93	Model of country loom with fly-shuttle ..	...	1	Do.
8	14-4-93	Saws of Saw-fish measuring 4 ft 2" & 3 ft 5" ...	Pristis Sp:	2	Do.
9	3-5-93	Octopus. (Cuttle fish) ..	Octopus Sp:	2	Do.
10	6-5-93	Model of turning-lathe ..		1	Do.
11	22-5-93	Squilla ..	Squilla mantis.	1	Do.
12	24-5-93	Rishabham (Bull) in brass ...	...	1	Do
13	25-5-93	Spherical metal mirror ...	...	1	Do.
14	12-6-93	Brass jadi-alankaram ...	...	1	Do.
15	12-6-93	Thiruckupoo	...	1	Do.

Trivandrum,
1-3-18.

K. P. UKKANDAN UNNI NAIR,
Ag. Director,
Government Museum & Public Gardens.

STATEMENT OF VISITORS TO THE MUSEUM FROM 1ST CHINGOM TO 30TH DHANU 1093.

No.	Month.	Men.	Women	Children.	Total.
1	Chingom	6914	2600	7213	16727
2	Kanni.	17819	10090	9211	37120
3	Thulam	11280	5653	4754	21687
4	Vrichigom.	4079	959	1144	6182
5	Dhanu.	5738	2189	2040	9967

Trivandrum,
1-3-18.

K. P. UKKANDAN UNNI NAIR,
Ag. Director,
Government Museum & Public Gardens.

പരസ്യം.

മാവേലിക്കര മുൻസിഫ കോട്ടിൽ

[illegible]

[illegible]

൧. [illegible] (കൊല്ലം)

൨. [illegible]

എതൃകക്ഷികൾ.

൧. [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ താമൻ [illegible]

൨. [illegible] താമൻ [illegible]

[illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്രവൃത്തി [illegible] പ്രകാരം [illegible] വല്ല ആക്ഷേപവും [illegible] ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

൯൩-ാമാണ്ട് [illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ്ഗുമസ്തൻ, (ഒപ്പു).

NOTIFICATION

Whereas plague is reported to prevail in Coimbatore and other places and whereas there is danger of its being imported into Cochin if people from these and other plague infected areas are allowed to attend the Bharani festival and fair at Cranganore in the Cochin State on Saturday, the 3rd Meenam 1093 corresponding to 16th March 1918, it is hereby notified in exercise of the powers conferred on the Diwan by section 2 of the Epidemic Disease Regulation I of 1072, that the attendance of people from plague infected areas at the ensuing Bharani festival and fair at Cranganore is prohibited.

2. All persons proceeding to the said festival or fair in contravention of this notification will be turned back.

3. Intending visitors are warned of the danger they may be exposed to by proceeding to the above festival and fair.

Office of the Diwan of Cochin,
Local and Legislative Department,
7th February 1918,
25th Makaram 1093.

J. W. BHORE,
Diwan of Cochin.

പരസ്യം.

[illegible] പ്രദേശങ്ങളിലും പ്ലേഗ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതായും മേല്പടി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നു [illegible] ഭരണി അടിയന്തിരത്തിനും ചന്തക്കും [illegible] കൂടുവാൻ [illegible] പ്ലേഗ് [illegible] പ്ലേഗ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു [illegible] വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨. ഇ പരസ്യത്തിനു വിരോധമായി [illegible] ഭരണി [illegible] ചന്തക്കോ പോകുന്ന എല്ലാപേരേയും തിരിച്ചയക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. മേല്പടി ഭരണി അടിയന്തിരത്തിനും ചന്തക്കും പോകുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും [illegible] ഉണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊച്ചി ദിവാൻജി അവർകളുടെ ആഫീസ്സ്,
ലോക്കൽ ആൻഡ് [illegible]
ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ട്,
൧൯൧൮ ഫെബ്രുവരി ൭-ാം-
൧൦൯൩ മകരം ൨൫-ാം-

[illegible] ഡബ്ല്യു. ഭോർ,
[illegible]

NOTICE.

The Mahopadhyaya Examination will be conducted in accordance with the time-table annexed, in the Sanskrit College building within the Fort, Trivandrum. Candidates who are not students of the College should pay a fee of Rs. (7) seven for the above examination which will not be returned on any account. The fee may be remitted into any Taluk Treasury, and the receipt thereof together with the application for admission to the examination should reach the President of the Board before the First Meenam 1093.

Students from the College should apply as usual through the Principal.

The syllabus for the Examination is the same as that of the Sanskrit College, revised in the light of the curricula published in pages 221-226 of the Government Gazette dated 30th June 1914/16th Ani 1089. The tickets for admission to the examination will be distributed by the Superintendent on the first day of the Examination. The candidates are required to produce satisfactory evidence of identification.

Application forms can be had from the Principal, Sanskrit College, Trivandrum.

The Sanskrit College,
Trivandrum, 14th February 1918.

V. KRISHNAN TAMPY,
Principal.

TIME TABLE.

Date.	*Hour.*	*Subjects.*		
		General Part.		
4-9-93	10—1	*Samskritabhashacharitam*		Laghupaniniyam Part II
	2—5	*Sahityacharitam.*		History of Sanskrit Literature by Macdonnel.
5-9-93	10—1	*Daivatam.*		1. Yaskanirukham Daivatakandom (Adhyaya 1, 2 & 3) 2. Tantravartika (Arthavada-pada).
	2—5	*Darsanam.*		Sarvadarsana Sangraha (Ramanuja, Purnaprajna, Sankhya, Jaiminiya Darsanas).
		Special Part.		
6-9-93	10—1	*First Paper.*	Branch I Jyotisha.	1. Aryabhatya. 2. Karanapadhati.
			Branch II Tarka.	1. Gadadhariya Hetwabhasa Samanya Nirukti. 2. Gadadhariya Avayavagrandha (Pratigranta).
			Branch III Vyakarana.	Paribhashendusekara.
	2—5	*Second Paper.*	Branch I Jyotisha.	Kshetramiti (Books I-4).
			Branch II Tarka.	1. Gadadhariya Chaturdasatakshini (Avalakshanadwayom). 2. Gadadhariya sidhantalakshanam.
			Branch III Vyakarana.	Mahabhashya Anhikas (1-9).
7-9-93	10—1	*Third Paper.*	Branch I Jyotisha.	Prasnamarga Purvardha (Adhyaya 1—10) and Uttarardha (except 15-24 & 28).
			Branch II Tarka.	1. Vyutpathivada (Dvitiyanta). 2. Gadadhariya Pakshata (180 pages).
			Branch III Vyakarana.	1. Vakyapadyom. 2. Bhushana Saram. 3. Sabdendusekara (Karakam). 4. Sabdakhanda Tarkamanjari).
	2—5	*Fourth Paper.*	Branch I Jyotisha.	Rudiments of Western Astronomy.
			Branch II Tarka.	Elements of Western Logic.
			Branch III Vyakarana.	Comparative Grammar.

Mahopadhyaya Examination.

IN THE MATTER OF THE PUNALOOR AGRICULTURAL AND TRADING COMPANY LTD

Notice pursuant to Section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092.

Whereas from the facts that communications addressed to The Punaloor Agricultural and Trading Company Limited at its registered office, either remain unanswered or are returned undelivered, it appears that the said company is not carrying on business or in operation

Notice is hereby given, pursuant to section 249 (3) of the Travancore Companies Regulation I of 1092, that at the expiration of three months from the date of this notice, the name of the said company will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the said company will be dissolved.

Trivandrum,
27th February 1918.

A. VENKITARAMA AIYER,
Registrar of Joint Stock Companies.

LIST OF HOLIDAYS FOR THE HUZUR CUTCHERRY DURING THE MONTH OF KUMBHOM 1093.

English month.	Date.	Malayalam month.	Date.	Day of the week.	Nature of Holidays.
1918 March	11	Kumbham.	28	Monday.	Sivarathri.
Do	12	Do	29	Tuesday.	New Moon.

൧൦൯൩ കുംഭമാസത്തിൽ ഹജൂർകച്ചേരി ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങൾ വിവരം ലിസ്റ്റ്.

ഇംഗ്ലീഷ് മാസം	തീയതി	മലയാള മാസം	തീയതി	ആഴ്ച	വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ
൧൯൧൮ മാർച്ച്	൧൧	കുംഭം	൨൮	തിങ്കൾ	ശിവരാത്രി
ടി	൧൨	ടി	൨൯	ചൊവ്വ	കറുത്തവാവ്

LIST OF HOLIDAYS FOR THE HUZUR CUTCHERRY DURING THE MONTH OF MEENAM 1093

English month.	Date.	Malayalam month.	Date.	Day of the week	Nature of Holidays
1918 March.	27	Meenam.	14	Wednesday.	Arat.
April.	10	Do	28	Do	New Moon.
Do.	12	Do	30	Friday.	Ugadipandikai.

൧൦൯൩ മീനമാസത്തിൽ ഹജൂർകച്ചേരി ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങൾ വിവരം ലിസ്റ്റ്.

ഇംഗ്ലീഷ് മാസം	തീയതി	മലയാളമാസം	തീയതി	ആഴ്ച	വിശേഷദിവസങ്ങൾ
൧൯൧൮ മാർച്ച്	൨൭	മീനം	൧൪	ബുധൻ	ആറാട്ട്
ഏപ്രിൽ	൧൦	ടി	൨൮	ടി	കറുത്തവാവ്
ടി	൧൨	ടി	൩൦	വെള്ളി	ഉഗാദിപണ്ടിക

LIST OF HOLIDAYS FOR THE BANK OF MADRAS, TRIVANDRUM. FOR THE MONTH OF MARCH 1918.

Monday	11th March 1918	on account of	Mahasivarathri.
Friday	19th Do	Do	Good Friday.
Saturday	30th Do.	Do.	Easter Holiday.

For the Bank of Madras,
(Sd.) A. FULLARTON,
Agent.

പഞ്ചാംഗം.

൧൦൯൩ മാസ്സ്	൧൦൯൩ കുംഭമാസം	ആഴ്ച	നക്ഷത്രം		തിഥി		വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ.
തീയതി	തീയതി						
൫	൨൨	ചൊ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൨-ാം [illegible]
൬	൨൩	ബു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൩-ാം ഏകാദശി
൭	൨൪	വ്യാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൪-ാം [illegible] വരെ
൮	൨൫	വെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	൨൬	ശ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൬-ാം പ്രദോഷം.
൧൦	൨൭	ഞാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൭-ാം ശിവരാത്രി.
൧൧	൨൮	തി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NOTICE.

I, Ouseph Ouseph, Mandanakara in Thazhevaukunnam muri of Thodupuzha taluque, wish to change my signature, since it can be put by every one, as it is only a cross, ‡, and my new signature will be this :—

Ouseph Ouseph *Mandanakara*, Signature. ‡.

പരസ്യം.

[illegible] മുൻസീഫ് കോടതിയിൽ

൧൦൯൩-ാമാണ്ടു [illegible] നമ്പർ ൧൭൭.

വാദികൾ

൧. [illegible]

൨. [illegible]

പ്രതികൾ.

൩. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] **PUBLISHED BY AUTHORITY.** [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH 1918 / 22ND KUMBHAM 1093.

PART IV.

DEPARTMENTAL SHEETS.

	Pages.
Agricultural and Fisheries Department	113 — 136.
Education Department	41 — 52.
Excise Department	115 — 118.
Forest Department	135 — 154
Judicial Department	61 — 62
Land Revenue Department	81 — 86.
Medical and Sanitary Departments	36 — 46.
Observatory Department	63 — 68.
Police Department	45 — 46.
Public Works Department	47 — 51.
Town Improvements Committees	205 — 251

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH, 1918 / 22ND KUMBHAM, 1093

Department of Agriculture & Fisheries.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that the following manures are available for sale in the Manure Depot at Parur at the prices noted against them :—

		Rs.	Chs.	C.
Oil-cake (laurel or marotti) powdered 1 candy of	600 lbs.	10	0	0
Prawnskin ...	Do.	12	0	0
Ash ...	Do.	3	7	0
Lime ...	Do.	3	0	0
Salt (per sack of 160 lbs.)		2	4	0

COCOANUT MIXTURE PER TREE.

Ash	...	20 lbs.
Lime	...	10 „
Oil-cake	...	7½ „
Prawnskin	...	2 „
Salt	...	½ „
Total.........		40 lbs. price chs. 10.

PADDY MIXTURE PER ACRE.

Ash	...	600 lbs.
Oil-cake	...	400 „
Prawnskin	...	200 „
Total...... ...		1200 lbs. price Rs. 14-21-12 cash.

Lime should be applied in paddy lands once in 5 or 6 years at the rate of 500 lbs. per acre about 10 days previous to sowing.

Parur, 19-2-1093.

N. NARAYANAN TAMPI,
Agricultural Sub-Inspector.

നോട്ടീസ്.

[illegible] സകലജനങ്ങളും അറിയുന്നതിനു [illegible] പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ [illegible] പറവൂർ സർക്കാർ ഡിപ്പോവിൽ നിന്നും [illegible] താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്കു വില്ക്കുന്നതാകുന്നു.

പിണ്ണാക്കു പൊടിച്ചത് ([illegible] ചാക്കുകളിൽ നിറവെട്ടി) ഒരു റാത്തൽ	}	[illegible]	[illegible]	[illegible]
എല്ലുപൊടി	ടി	[illegible]	...	...
ചാരം	ടി	[illegible]	[illegible]	...
കുമ്മായം	ടി	[illegible]	[illegible]	...
ഉപ്പ് (ഒരു ചാക്ക [illegible] റാത്തൽ)		[illegible]	[illegible]	...

ഒരു തെങ്ങിനു വേണ്ട കൂട്ടുവളം.

ചാരം	൨൦	റാത്തൽ
കുമ്മായം	൧൦	ടി
പിണ്ണാക്ക	൭½	ടി
എല്ലുപൊടി	൨	ടി
ഉപ്പ	½	ടി
ആകെ	൪൦	റാത്തൽ വില ചക്രം ൧൦

ഒരേക്കർ നിലത്തിലേക്കു വേണ്ട കൂട്ടുവളം.

ചാരം	൩൦൦	റാത്തൽ
പിണ്ണാക്ക	൪൦൦	ടി
എല്ലുപൊടി	൨൦൦	ടി
ആകെ	൯൦൦	റാത്തൽ വില [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ്

നിലങ്ങളിൽ [illegible] വിതയ്ക്കുന്നതിനു ഏകദേശം ൧൦ ദിവസത്തിനു മുമ്പായി ഏക്കർ ഒന്നിനു ൩൦൦ റാത്തൽ കുമ്മായം വീതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

പറവൂർ, [illegible] നു.

എൻ. നാരായണൻതമ്പി,
കൃഷി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ.

തിരുവിതാംകൂർ.

കൃഷിവ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ.

ലഘുപത്രിക നമ്പർ ൧ ൻ.

നെൽകൃഷി.

നിലം ഒരുക്കൽ.—പറവൂർ, ആലങ്ങാട്ട ഈ രണ്ടു താലൂക്കുകളിലെ പാടങ്ങളിൽ കളകൾ [illegible] തഴച്ചുവളരുന്നതല്ലാതെ നെല്ലു [illegible] നന്നായി വളരുന്നു കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ കളകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല. കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും പ്രചാരപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള മെസ്റ്റൺ ഇരുമ്പു കലപ്പ [illegible] ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ ഈ കളകൾ അശേഷവും നശിച്ചുപോകുന്നതും [illegible] ഉള്ളെളിച്ചു [illegible] ഉഴവു [illegible] അനേകം ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ആശാരിയുടെയോ കൊല്ലന്റെയോ സഹായം കൂടാതെ എട്ടുവയസ്സുള്ള [illegible] ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നാടൻ കലപ്പകൊണ്ടു [illegible] ചാൽ ഉഴുന്നതിനു പകരം ഇരുമ്പു കലപ്പകൊണ്ടു മൂന്നു ചാൽ ഉഴുതാൽ മതിയാകുന്നതാണ്.

വളം ചേർക്കൽ.—വിളവിൽ കുറവ് വരുന്നതു വളമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃഷിക്കാർ പരക്കെ അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും ആവശ്യംപോലെ വളം ശരിയായി ചേർത്ത് ശാസ്ത്രീയരീതിയിൽ കൃഷിചെയ്യാൻ തുനിയുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂറിലെ അനേകം താലൂക്കുകളിൽ ശാസ്ത്രീയരീതിയിലുള്ള കൃഷിസമ്പ്രദായം പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടി കാണുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം കൃഷിക്കാർ അതിന്റെ ഫലത്തെ കണ്ടറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നു നടപ്പിൽ വരുത്തീട്ടുള്ള വളങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളെ കൃഷിക്കാരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ [illegible] കരയിൽ [illegible] ചടാപ്പള്ളി [illegible] അവർകളുടെ നിലങ്ങളിൽ കൃഷിഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും ചില വളങ്ങളെ ചേർത്തു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയതിൽ കൂടുതൽ ആദായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം [illegible] തന്നെ [illegible] ചെയ്യുന്നു.

[illegible] നെൽകൃഷിയെ ആദായകരമായും വിലവു [illegible] കൊണ്ടുവരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ മേൽ [illegible] കലപ്പയും വളങ്ങളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

കലപ്പയും, നെല്ല്, [illegible] മുതലായതുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക മിശ്ര വളങ്ങളും പറവൂർ സർക്കാർ ഡിപ്പോവിൽ നിന്നു വിലയ്ക്കു വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

പറവൂർ, [illegible] നു.

എൻ. നാരായണൻതമ്പി,
കൃഷി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ.

ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുവക വളം ചേർത്തു കൃഷിചെയ്തതിനെപ്പററി ഒരു കർഷകൻ ഇപ്രകാരം എഴുതി അയച്ചിരിക്കുന്നു.

തിരുവിതാംകൂർ കൃഷി-വ്യവസായ ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും പ്രചാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും നെൽകൃഷിക്കു വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ളതും അനേകം കൃഷിക്കാർ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ വളങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ... പറവൂർ കൃഷി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അവർകൾ പറവൂർ നിന്നും ... റോഡിൽ ... കല്ലിനു സമീപമുള്ള കരുമാല്ലൂർ ഏലായിൽ എന്റെ വക ... വളങ്ങൾ ചേർത്തു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാൻ അതിനെ സമ്മതിച്ചു വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നിലത്തെ കാൽ ഏക്കർ വീതം മൂന്നായി ഭാഗിച്ചു ഓരോന്നിനെ നാടൻ കരികൊണ്ടു ഉഴുതുമറിക്കുകയും മററും ചെയ്തു. ഈ കൃഷി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു പട്ടികയായി താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

നിലം	വളം	വളത്തിന്റെ വില	വിളവ്
എ	൩൦ പറ ചാരം	൨ രൂപ	൨൨ പറ
ബി	൩൦൦ റാത്തൽ കൂട്ടുവളം	൫ രൂപ	൨൭ പറ
സി	൨൨൫ റാത്തൽ കൃത്രിമവളം	൮ രൂപ	൩൬ പറ

വിതകഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ടു ... ദിവസത്തെ ഉണക്കം നെല്ലു പൂത്തസമയത്തുള്ള കഠിനമായ ... ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതലായി വിളവു കിട്ടുമായിരുന്നു.

കരുമാല്ലൂർ ഏലാ ഒട്ടുക്കു സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്കു ഇത്രയും കൂടുതൽ വിളവു കിട്ടിയതു കൃത്രിമവളത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണെന്നതിനു സംശയമില്ലാ. ഇതിനും പുറമെ കൂട്ടുവളം ഉപയോഗിച്ച നിലങ്ങളിലെ നെൽച്ചെടികൾ ... ഉണ്ടായിരുന്നു ... കാററുകൊണ്ടു മറിഞ്ഞു വീഴുകയാലുണ്ടാകുന്ന ... കൃത്രിമവളം ഉപയോഗിച്ച നിലത്തിൽ ... ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകയുണ്ടായില്ലാ. ഇങ്ങനെ വിളവിനു ലാഭം കണ്ടതുകൊണ്ടു കൃഷിഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും വിററുവരുന്ന വളം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതു നന്നാണെന്നുള്ളതിനു യാതൊരു സംശയവുമില്ലാ. കൃഷിക്കാർ എല്ലാം മേൽപറഞ്ഞ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നെൽകൃഷി കൂടുതൽ ആദായകരമാക്കിത്തീർക്കണമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കൊല്ലം, കുംഭം ൧൦൯൩.

ആലങ്ങാട്ടു താലൂക്കിൽ അയിരൂർ പ്രവൃത്തിയിൽ കരുമാല്ലൂർകരയിൽ ചടാപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ കേശവപിള്ള, (ഒപ്പു).

ക്യാമ്പ്, തിരുവനന്തപുരം,
൨൨ കുംഭം ൯൩.

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
കൃഷി-വ്യവസായ ഡയറക്ടർ.

NOTIFICATION.

It is hereby notified for the information of the public that under rules passed by His Highness the Maha Raja on the 5th November 1914/23rd Thulam 1090 under section I of Regulation III of 1057 the following records of the Department of Agriculture and Fisheries will be destroyed three months hence from the publication of this notice in the Government Gazette and that copies of such records can be had on application to the undersigned within the period above mentioned.

Quilon,
19th Kumbhom 1093/2nd March 1918.

N. KUNJAN PILLAI,
Director of Agriculture & Fisheries.

Serial No.	Description of records	Year.	No.	Remarks.
1	Weekly statements of sick and lame animals admitted into the Veterinary Hospitals and Dispensaries for treatment	1908-1914	7 years.	
2	Applications for appointments with testimonials &c.	1908-1914	7 years.	
3	Enquiries from ryots about soils, seeds, manures, insect pests and other agricultural subjects	1908-1911	4 years.	
4	Monthly returns of appointments, transfers, leaves granted and punishments inflicted	1908-1914	7 years.	
5	Returns of moneys drawn from and remitted into treasuries	1908-1914	7 years.	
6	Diaries of subordinate officers	1908-1914	7 years.	
7	Returns of the expenditure of Service Anchal stamps	1908-1914	7 years	
8	Returns of cows served by Government seed-bull	1908-1914	7 years.	
9	Applications for seeds, manures &c.	1908-1914	7 years.	

കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡയറക്ടരാഫീസ്,
കൊല്ലം, നവംബർ [illegible]

പരസ്യം.

[illegible] കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡയറക്ടർ ആഫീസിൽ നിന്നും
[illegible] പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ഈ ആഫീസിൽ [illegible] റിക്കാർട്ടുകൾ [illegible] ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ [illegible] അവയുടെ [illegible] ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

കൊല്ലം,
[illegible] }

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
കൃഷിമത്സ്യവ്യവസായ ഡയറക്ടർ.

നമ്പർ	റിക്കാർട്ടിന്റെ വിവരം	റിക്കാർട്ടിന്റെ [illegible]	എണ്ണം	റിമാർക്ക.
൧	[illegible] കണക്കുകൾ	[illegible]		
൨	ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ഉദ്യോഗത്തിനുള്ള അപേക്ഷകളും സാക്ഷിപത്രങ്ങളും	[illegible]	൫	
൩	മല്ലു, വിത്തു, വളം, [illegible] കൃഷിക്കാരുടെ [illegible]	[illegible]	൪	
൪	[illegible] കണക്കുകൾ	,,	,,	
൫	സർക്കാർ [illegible] പണം [illegible] കണക്കുകൾ			
൬	കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ ഡയറികൾ			
൭	[illegible] ചിലവിനുള്ള [illegible] കണക്കുകൾ			
൮	സർക്കാർ വിത്തുകാലക്കുകളിൽ [illegible] കളുടെ കണക്ക			
൯	വിത്തു, വളം മുതലായ വസ്തുക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ			

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918 / 22nd Kumbham, 1093.

Education Department

No. E. 570. NOTIFICATION.

Under sanction of His Highness the Maha Raja, the fees referred to in Rule 119 of the Education Code, for classes V, VI and VII of the Departmental Vernacular Schools for Boys are revised as shown below, from the beginning of the school year 1918-19.

Class V	——	Chs. (14) fourteen.
Class VI	——	Chs. (16) sixteen.
Class VII	——	Chs. (18) eighteen.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 20th February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

Leave of absence

No. 1080/L. 2.

M. R. Ry. S. Subrahmania Sastri Avergal, M. A., Inspector of Schools, Northern Range is granted 6 days' casual leave from 25th February 1918 with permission to be outside his jurisdiction during the period.

Office of the Deputy Director of Public Instruction,
Trivandrum, 1st March 1918.

P. RAMASWAMY IYER,
Deputy Director of Public Instruction.

No. 1571/2493.

Results of the examination for Trained Teachers' Certificates held in September 1917 under Rule 160 of the Education Code.

In continuation of the results published on pages 216 and 217 of the Education Sheet of the Government Gazette dated 11th December 1917, it is hereby notified that K. Sesha Iyer, No. 211 has passed the Trained Teachers' Certificate Examination held in September 1917 in Subdivision C of the 3rd Class.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 25th February 1918.

L. C. HODGSON,
Director of Public Instruction.

No. 1368/2108. NOTICE.

Parts I to VI of the book "Musical Composition" of Swathi Thirunal Maharaja rendered into swaram notation by Mr. S. Renganatha Iyer, clerk, General and Revenue Secretariat, Trivandrum, are prescribed as text books in Music for use in the Vernacular Schools for Girls in the Classes and at the prices noted below:—

Parts.	*Classes.*	*Price.*
I	I & II	6 as.
II	III	7 as.
III	IV	8 as.
IV	V	9 as.
V	VI	10 as.
VI	VII	12 as.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 22nd February 1918.

L. C. HODGSON,
Director of Public Instruction.

ADVERTISEMENT.

Applications are invited from Graduates with experience in office work for the post of Manager in the Office of the Inspector of English Schools. Salary Rs. (50) fifty per mensem. Applications, together with testimonials should reach that Officer not later than Friday, 15th March 1918.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 23rd February 1918.

L. C. HODGSON
Director of Public Instruction.

THE TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918. / 22nd Kumbham, 1093.

Excise Department.

No. S. R. 463. CUSTOMS NOTIFICATION.

Under Section 18 of the Sea Customs Regulation V of 1068, the Government are pleased to prohibit the bringing by sea or land into Travancore, of any copy of the book entitled "Young India" by Lajpat Rai, republished in London by the Home Rule League, with a foreword by J. C. Wedgwood M. P.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 19th February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

CUSTOMS NOTIFICATION.

No. S. R. 474.

Under Section 18 of the Sea Customs Regulation V of 1068, the Government are pleased to prohibit the bringing by sea or by land, into Travancore, of any copy of the pamphlet entitled "Self Government for India" published by Aktiebolaget Chelius and Company, Stockholm, and issued by the Indian Nationalist Committee (European Centre).

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

No. S. R. 475. CUSTOMS NOTIFICATION.

Under Section 18 of the Sea Customs Regulation, V of 1068, the Government are pleased to prohibit the bringing by sea or by land, into Travancore, of any copy of the pamphlet entitled "Sir Roger Casement and India" issued by the Indian National Committee (European Centre) and published by A. B. Dahl Bergstorlags, Stockholm.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

൧൦൯൯-ാമാണ്ടിലെ ൧൧൦൦-ാമാണ്ടിലെയും സ്വന്ത്ര പീടികകളിൽ ചാരായം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലേലം ചെയ്ത വിൽക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള

പരസ്യം.

താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വന്ത്ര പീടികകളിൽ ൧൦൯൯-ാമാണ്ടിലും ൧൧൦൦-ാമാണ്ടിലും ചാരായം വിൽക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ആ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും തീയതികളിലും എക്സൈസ് കമീഷണർ ഓരോ പീടികയായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും [illegible] വിൽക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം [illegible] ഈ ആഫീസിൽ [illegible] എന്നു [illegible] ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	പ്രദേശം		ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലം		ലേലം നടത്തുന്ന തീയതി
൧	തോവാള	താലൂക്ക	നാഗർകോവിൽ സ്റ്റാമ്പ് ആഫീസ്		൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ മാർച്ച് [illegible]
൨	അഗസ്തീശ്വരം	ടി	ടി	ടി	ടി
൩	ഇരണിയൽ	ടി	താലൂക്ക കച്ചേരി, തക്കല		൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ മാർച്ച് [illegible]
൪	കല്ക്കുളം	ടി	ടി	ടി	ടി
൫	വിളവങ്കോട്	ടി	വിളവങ്കോട് താലൂക്ക കച്ചേരി		൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ മാർച്ച് [illegible]
൬	നെയ്യാറ്റിൻകര	ടി	നെയ്യാറ്റിൻകര	ടി	൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ മാർച്ച് [illegible]
൭	തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ		എക്സൈസ് കമീഷണരുടെ ആഫീസ്		[illegible] [illegible]
൮	തിരുവനന്തപുരം	താലൂക്ക	ടി	ടി	ടി
൯	നെടുമങ്ങാട്	ടി	നെടുമങ്ങാട് താലൂക്ക കച്ചേരി		൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ മാർച്ച് [illegible]
൧൦	ചിറയിൻകീഴ്	ടി	ആറ്റിങ്ങൽ	ടി	൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ മാർച്ച് [illegible]
൧൧	കൊല്ലം	ടി	കൊല്ലം സ്റ്റാമ്പ് ആഫീസ്		൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൨	കൊട്ടാരക്കര	ടി	കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക കച്ചേരി		൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൩	പത്തനാപുരം	ടി	പുനലൂർ	ടി	൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൪	ചെങ്കോട്ട	ടി	ചെങ്കോട്ട	ടി	൧൦൯൯ മീനം [illegible] ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൫	കുന്നത്തൂർ		അടൂർ	ടി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]

ക്രമ നമ്പർ	പ്രദേശങ്ങൾ	ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലം	ലേലം നടത്തുന്ന തീയതി
൧൬	മാവേലിക്കര താലൂക്ക	മാവേലിക്കര താലൂക്കക്കച്ചേരി	൧൦൯൩ മേടം ൩-ാം ൭-ാം ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ ൧൫-ാം ൧൯-ാം
൧൭	കാർത്തികപ്പള്ളി ടി	ഹരിപ്പാട് ടി	൧൦൯൩ മേടം ൮-ാം ൧൦-ാം ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ ൨൦-ാം ൨൨-ാം
൧൮	ചെങ്ങന്നൂർ ടി	ചെങ്ങന്നൂർ ടി	൧൦൯൩ മേടം ൧൧-ാം ൧൨-ാം ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ ൨൩-ാം ൨൪-ാം
൧൯	തിരുവല്ലാ ടി	തിരുവല്ലാ ടി	൧൦൯൩ മേടം ൧൩-ാം ൧൪-ാം ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ ൨൫-ാം ൨൬-ാം
൨൦	ചങ്ങനാശേരി ടി	ചങ്ങനാശേരി ടി	൧൦൯൩ മേടം ൧൭-ാം ൧൮-ാം ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ ൨൯-ാം ൩൦-ാം
൨൧	കോട്ടയം ടി	കോട്ടയം ടി	൧൦൯൩ മേടം ൧൯-ാം ൨൦-ാം ൨൧-ാം ൨൨-ാം ൧൯൧൮ മെ ൧-ാം ൨-ാം ൩-ാം ൪-ാം
൨൨	പീരുമേട് ടി	ടി	ടി
൨൩	ഏറ്റുമാനൂർ ടി	ഏറ്റുമാനൂർ ടി	൧൦൯൩ മേടം ൨൪-ാം ൨൫-ാം ൧൯൧൮ മെ ൬-ാം ൭-ാം
൨൪	മീനച്ചൽ ടി	പാലാ ടി	൧൦൯൩ മേടം ൨൭-ാം ൨൮-ാം ൧൯൧൮ മെ ൯-ാം ൧൦-ാം
൨൫	മൂവാറ്റുപുഴ ടി	മൂവാറ്റുപുഴ ടി	൧൦൯൩ മേടം ൩൦-ാം ൧൯൧൮ മെ ൧൨-ാം
൨൬	തൊടുപുഴ ടി	തൊടുപുഴ ടി	൧൦൯൩ മേടം ൩൧-ാം ൧൯൧൮ മെ ൧൩-ാം
൨൭	കുന്നത്തുനാട് ടി	പെരുമ്പാവൂർ ടി	൧൦൯൩ ഇടവം ൧-ാം ൧൯൧൮ മെ ൧൪-ാം
൨൮	ആലങ്ങാട് ടി	ആലങ്ങാട് ടി	൧൦൯൩ ഇടവം ൩-ാം ൧൯൧൮ മെ ൧൬-ാം
൨൯	പറവൂർ ടി	പറവൂർ ടി	൧൦൯൩ ഇടവം ൫-ാം ൧൯൧൮ മെ ൧൮-ാം
൩൦	വൈക്കം ടി	വൈക്കം ടി	൧൦൯൩ ഇടവം ൭-ാം ൧൯൧൮ മെ ൨൦-ാം
൩൧	ചേർത്തല ടി	ചേർത്തല ടി	൧൦൯൩ ഇടവം ൯-ാം ൧൯൧൮ മെ ൨൨-ാം
൩൨	ആലപ്പുഴ ടൌൺ	ആലപ്പുഴ പുകയില പണ്ടകശാല	൧൦൯൩ ഇടവം ൧൦-ാം ൧൯൧൮ മെ ൨൩-ാം
൩൩	അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക	അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കക്കച്ചേരി	൧൦൯൩ ഇടവം ൧൨-ാം ൧൩-ാം ൧൯൧൮ മെ ൨൫-ാം ൨൬-ാം
൩൪	കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക	കരുനാഗപ്പള്ളി ടി	൧൦൯൩ ഇടവം ൧൬-ാം ൧൭-ാം ൧൯൧൮ മെ ൨൯-ാം ൩൦-ാം

[illegible]

[illegible]

൧. [illegible]

൨. [illegible]

൩. [illegible]

൪. [illegible]

(എ) [illegible]

(ബി) [illegible]

(സി) [illegible]

(ഡി) [illegible]

(ഇ) [illegible]

(എഫ്) [illegible]

(ജി) [illegible]

[illegible]

൫. [illegible]

൬. [illegible]

൭. [illegible]

൮. [illegible]

൯. [illegible]

൧൦. [illegible]

ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർൺമെണ്ടിന്റെ യുക്തംപോലെ വില്പനാവകാശം മററു വിധത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ വീണ്ടും വില്ക്കുന്നതിലേക്കായി [illegible] ആ ആളിനെ [illegible] വക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കായി വീണ്ടും വിളിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

൧൧. ഒരു ലേലം അവസാനിച്ചതിൽപിന്നെ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ, ലേലത്തിൽ വിളിക്കാത്തവരായി ചെന്ന എല്ലാ ആളുകളുടേയും നിരതദ്രവ്യങ്ങളെ അവർക്കു തിരികെ കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ തിരിച്ചു [illegible] ആക്കുകയോ ചെയ്യണം.

൧൨. ഗവർൺമെണ്ടു സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിനു മേൽ അല്ലാതെ, ഗവർൺമെണ്ടിനു [illegible], യാതൊരു വില്പനയും പൂർത്തിയായതായി വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതു വല്ല ലേലം വിളിയേയും അംഗീകരിക്കയോ നിരസിക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർൺമെണ്ടിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൩. ഒരോ ലേലവില്പനയേയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരം കഴിയുന്നെടത്തോളം വേഗത്തിൽ രേഖാമൂലമായി ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവനെ അറിയിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൪. ലേലത്തിൽ കൊണ്ടവൻ മുമ്പു കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള തുകയോടു കൂട്ടിയാൽ മുൻതവണയുടെ (അല്ലെങ്കിൽ [illegible] വകുപ്പിന്റെ ൭-ാം ഉപവകുപ്പു അനുസരിച്ചു ഒരു തവണയുടെ) കിസ്തിന്റെ ഇരട്ടി തികയുന്നതിനു വേണ്ട പണം, ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം അയാളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതി മുതൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം, അയാൾ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ തുകകൂടി കെട്ടിവച്ച തീയതി മുതൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം ആവശ്യമുള്ള ഉടമ്പടി എഴുതിക്കൊടുക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള ലൈസൻസ് വാങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവൻ മേൽപറഞ്ഞപ്രകാരം അങ്ങനെ വേണ്ട കൂടുതൽ തുക കെട്ടിവയ്ക്കയോ ഉടമ്പടി എഴുതിക്കൊടുക്കയോ ആ ലൈസൻസു വാങ്ങിക്കയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, അയാൾ മുൻ കെട്ടിവച്ച തുക ഗവർൺമെണ്ടിലേക്കായി പിടിച്ചെടുക്കയും ആ പിടിക ഗവർൺമെണ്ട് [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വീണ്ടും ലേലത്തിലോ മററു വിധത്തിലോ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവൻ ഉടമ്പടി എഴുതിക്കൊടുക്കുംമുമ്പെ മരിക്കുന്നപക്ഷം, ഗവർൺമെണ്ടു കരാറ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരിച്ചവന്റെ അവകാശികൾ കൂടെ പകരം നിന്നു ഉടമ്പടി എഴുതി വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൫. [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം നടത്തുന്ന പുനർവില്ക്കലയെ പിടിക സംബന്ധിച്ച ഒരു നടപടിയും ആദ്യം ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറയ്ക്കുന്നതാകുന്നതല്ല. വീണ്ടും വില്ക്കുന്നതിൽനിന്നു ഉണ്ടാകുന്ന [illegible] അയാൾക്കു അവകാശം ഉള്ളതല്ല. എന്നാൽ നഷ്ടം വരുന്നതായാൽ ആദ്യത്തെ വില്പനയിലെ പ്രസ്താവം [illegible] ഒടുവിൽ [illegible] ആദ്യത്തെ വില്പനയിൽ വിളിച്ചെടുത്തവൻ കൊടുക്കേണ്ടതായ മുഴുവൻ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ [illegible] കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വില്പനയിൽ നഷ്ടം വരുന്നപക്ഷം, ആ വില്പനയിൽ നിന്നു ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനു ആദ്യലേലം വിളിച്ചെടുത്തവൻ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ജാമ്യസംഖ്യ [illegible] കഴിച്ചുള്ളതും, ബാക്കി വല്ലതും ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ, അതിനെ വിളിച്ചെടുത്തവനിൽനിന്നു [illegible] ഈടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആദ്യലേലക്കാരൻ മുൻപോറായി കെട്ടിവച്ചിട്ടും ഇളന്നിരുന്ന തുക രണ്ടാമത്തെ വില്പനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്ന പക്ഷം മിച്ചം, അങ്ങനെ കെട്ടിവച്ച മുഴുവൻ തുകയേയും ഗവർൺമെണ്ടിലേക്ക മുതൽ കൂട്ടുന്നതാകുന്നു. ഈ വില്പനാവകാശത്തെ വീണ്ടും ലേലത്തിലോ മററു വിധത്തിലോ ഏർപ്പാടു ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഏർപ്പാടു ചെയ്യുക നിമിത്തം ആദ്യത്തെ വില്പനയെ അപേക്ഷിച്ചു ഗവർൺമെണ്ടിലേക്ക നഷ്ടം വരികയും ചെയ്യുന്നതായാൽ, വില്പനത്തുകയായ ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവൻ ആ വിധത്തിലുള്ള നഷ്ടത്തിനു ഉത്തരവാദിയായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൬. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തെ വിളിച്ചെടുക്കുന്നവനു ക്രമപ്രകാരം ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നാലും, ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്നതിനു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾക്കു അവൻ പാത്രമായിരിക്കയും ചെയ്യും.

൧൭. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തെ ഏതു തുകയ്ക്കായിട്ടു വില്ക്കുന്നുവോ ആ തുക കരാറുകൂടെ ഒരോ തവണയിലേക്കും കെട്ടേണ്ടതായ തുകയായിരിക്കും.

൧൮. [illegible] വകുപ്പിലും [illegible] വകുപ്പിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാസിറ്റുകളും ലൈസൻസിലെ നിബന്ധനകളെ ശരിയായി നടത്തുന്നതിലേക്കുള്ള ജാമ്യം ആയി സ്വീകരിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ഡിപ്പാസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു മുൻകൂറായി സർക്കാരിലേക്ക കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷം, കരാറിന്റെ അവസാനത്തിൽ, കരാറുകാരൻ ഒടുവിലത്തെ തവണയും ഒടുവിലത്തെ കിസ്തും [illegible] ചെയ്യേണ്ടതായ കിസ്തുകളിലേക്കായി അവയെ വരവു വയ്ക്കുന്നതാകുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യ പീടികകളിൽ ചാരായം വില്ക്കുന്നതിനു സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തിനുള്ള

ലൈസൻസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ.

൧൯. ലൈസൻസുകാരൻ (ഗവൺമെണ്ടിൽനിന്നു ഏർപ്പാടുചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള) ചാരായം [illegible] ലൈസൻസിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലല്ലാതെ വില്ക്കുകയോ [illegible] ചെയ്യരുത്.

൨൦. [illegible] പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന [illegible] ആകുന്നു. എന്നാൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെയോ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെയോ സർക്കിൾ ആഫീസരുടെയോ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദത്തോടുകൂടി, [illegible] മാറ്റാവുന്നതാകുന്നു.

൨൧. [illegible] മാറ്റുന്നതിനു [illegible] സമുദായത്തിന്റെ [illegible] ഗവർന്മെണ്ടിന്റെ മേൽ കൂടിയുള്ള [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ [illegible] കുന്നു.

൨൨. ചാരായം വില്ക്കുന്ന [illegible] പ്രത്യേകം തിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന [illegible] കെട്ടിടത്തിൽ [illegible] അല്ലാതെ [illegible]

൨൩. [illegible] ലൈസൻസു സംബന്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ [illegible] ദ്രവ്യം [illegible] വില്പന ചെയ്യരുത്.

൨൪. [illegible] ഷാപ്പ് [illegible] ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള [illegible] ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ [illegible] പ്രകാരമായി [illegible] സ്ഥലത്തു [illegible] യിരിക്കണം.

൨൫. വില്പനയ്ക്കായി വച്ചിരിക്കുന്ന [illegible] ചാരായം [illegible] വെള്ളം [illegible] ചാരായം [illegible] [illegible]

൨൬. [illegible] ചെന്നിട്ടുള്ളവരായ [illegible] പ്രതിഷേധിക്കാൻ അധികൃതന്മാരായ [illegible] ഷാപ്പിൽ [illegible] ചാരായം [illegible] എക്സൈസ് [illegible] ഇൻസ്പെക്ടർമാരും [illegible] സർക്കിൾ ആഫീസർമാരും [illegible] പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൨൭. [illegible] സാംക്രാമിക [illegible] ചാരായം [illegible] ചെയ്യുന്നതിനു [illegible] വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨൮. എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെയോ അസിസ്റ്റൻറ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെയോ സർക്കിൾ ആഫീസരുടെയോ [illegible] പിരിച്ചു [illegible] ചെയ്യരുത്.

൨൯. [illegible] ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ [illegible] ചാരായം വില്പനക്കായി [illegible] എക്സൈസ് [illegible] ലൈസൻസുകളി[illegible] ലൈസൻസ് [illegible] നിരോധിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩൦. [illegible] അനുവദിക്കരുത്. [illegible] ഷാപ്പിൽ [illegible] [illegible] അവിടെ [illegible] ചെയ്യരുത്.

൩൧. (എ) [illegible] അധികൃത [illegible] കൂടാതെ,

(ബി) വല്ല [illegible] ആഫീസർ പ്രൈവറ്റ് [illegible] സോറുകൾ [illegible]

(൨) വല്ല യൂറോപ്യനോ യൂറേഷ്യനോ ആയ സോനാന്തചരനും,

(൩) മേല്പറഞ്ഞ ആളുകളിൽ വല്ലവരുടേയും കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗമായ ഏവനും,

(ബി) ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ,

(൧) യൂറോപ്യനോ യൂറേഷ്യനോ ആയ വല്ല കപ്പലോട്ടക്കാരനോ,

(൨) യാതൊരു പട്ടാള ശിപായിയ്ക്കോ പോലീസ് സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന ആൾക്കോ,

(൩) എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിലെ യാതൊരു ജീവനക്കാരനോ,

(൪) റെയിൽവേ കമ്പനിയിലെ യാതൊരു ജീവനക്കാരനോ,

(സി) യാതൊരു അവസ്ഥകളിലും,

(൧) പോലീസ് ബന്തോവസ്തിൽ പോകുന്ന വല്ല യൂറോപ്യനോ യൂറേഷ്യനോ ആയ ഉരുപ്പടിക്കാരനും,

(൨) പതിനാറു വയസ്സിനു താഴെ ഉള്ള വല്ല കുട്ടിക്കും,

(൩) ഭ്രാന്തനായ വല്ലവനും അല്ലെങ്കിൽ

(൪) മദ്യപാനമത്തൻ എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കയോ വിശ്വസിക്കയോ ചെയ്യുന്ന വല്ലവനും,

ചാരായം വില്ക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ.

൩൨. യൂറോപ്യൻ ശിപായിമാരോ നാട്ടുകാരായ ശിപായിമാരോ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടാളമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അംശമോ നടപ്പിസ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി പോകയോ കൂടാരം അടിച്ചിരിക്കയോ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയിലോ വഴി അരികിലോ ഉള്ള കടകളെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ആജ്ഞാപിക്കുംപോലെ അടച്ചേക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] സ്ഥലത്തു വഹള്ളയോ ഉപദ്രവമോ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പീടികക്കാരൻ സ്വയമേവ പീടിക അടച്ചേക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൩. ലൈസൻസ് കൂടാതെ കൈവശം വച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ഗവർമെണ്ടു വിധിച്ചിട്ടുള്ള അളവിൽ അധികമായ പ്രമാണം കൂടുതലായി ചാരായം, സാധുവായ പെർമിറ്റ് കൂടാതെ, ലൈസൻസുള്ള യാതൊരു വില്പനസ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ഒരു സമയത്തു യാതൊരുത്തനും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

൩൪. യാതൊരു പീടികയേയും താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ അടയ്ക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതായ ആജ്ഞാപിക്കയോ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ, അതിനെ ഇഷ്ടം പോലെ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം തുറന്നു വച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] എന്നു എക്സൈസ് കമ്മിഷണറോ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറോ [illegible] വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം ചാരായം ഓരോ പീടികയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] തുറന്നു വച്ചിരിക്കേണ്ട പീടികകൾ [illegible] പീടികകളും [illegible] വീണ്ടും വിൽക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൩൫. [illegible] പീടികകളിൽ ചാരായം വിറ്റുകൂടാ. ചാരായത്തിനുള്ള വില [illegible] പണം [illegible] ആ വിവരത്തെ ഓരോ പീടികക്കാരനും [illegible] പോലീസ് അധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൬. [illegible] എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ [illegible] പീടികയിൽ വച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആ വിധം [illegible] എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ നിന്നും [illegible] വിധം പീടികക്കാരൻ [illegible] സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൭. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ [illegible] വിധം [illegible] ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൩൮. [illegible] പീടികക്കാരൻ [illegible] എക്സൈസ് [illegible] അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറോ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ [illegible] എക്സൈസ് [illegible] നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

[illegible] ലൈസൻസുകാരൻ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ [illegible] തന്റെ പീടികയിൽ വച്ചിരിക്കണം.

[illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ [illegible] എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും [illegible] വിധത്തിൽ [illegible] ഉള്ളതാകുന്നു.

[illegible] ലൈസൻസിനാൽ [illegible] പട്ടണത്തിലെ [illegible] സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. [illegible] വിൽക്കാവുന്നതാകുന്നു.

[illegible] ലൈസൻസുകാരൻ തന്റെ പീടികയിൽ നിന്നു [illegible] വിൽക്കുന്നതിലോ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] സ്വാതന്ത്ര്യകാലത്തിൽ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ അനുവദിക്കയും അരുത്.

[illegible] ചാരായം [illegible] ചാരായം [illegible] ബന്ധുക്കളിൽ [illegible] പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

[illegible] ചാരായം വച്ചിട്ടുള്ള [illegible] വിധത്തിൽ [illegible] സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

[illegible] ലൈസൻസിനെയോ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണരോ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

[illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ തന്റെ [illegible] ലൈസൻസിന്റെയോ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] ചെയ്യരുത്.

[illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണരോ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു.

[illegible] ലൈസൻസുകാരൻ എക്സൈസ് [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി [illegible] ഇടപാടും ചെയ്യരുതു.

[illegible] സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തെ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] ലൈസൻസിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവു ചെയ്യുന്നതല്ല.

[illegible] പാട്ടത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കണം [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ അവകാശപ്പെട്ടുകൂടാ.

[illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] കിസ്തു [illegible] എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ [illegible] പണം [illegible] ചെല്ലാൻ, [illegible] നാവിൽ [illegible].

[illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] കിസ്തിനെ [illegible] എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ [illegible] ലൈസൻസുകാരനെ [illegible] ലൈസൻസി [illegible] സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ [illegible] വിധത്തിൽ [illegible] കമ്മീഷണരുടെ [illegible]

താകുന്നു. അവകാശത്തെ അങ്ങനെ റദ്ദാക്കി വീണ്ടും വില്ക്കുകയോ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മുഖേന നടത്തുകയോ മറുവിധത്തിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളേയും വീഴ്ചവരുത്തിയ ലൈസൻസുകാരൻ സഹിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു വല്ല ആദായവും ഉണ്ടായാൽ ആയതിന്മേൽ ലൈസൻസുകാരന്നു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കരാറുകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാസിട്ടു വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു മുഴുവൻ ഇല്ലാതെപോകുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ അവകാശത്തെ വീണ്ടും വില്ക്കുന്നതുവരെയോ മറുവിധത്തിൽ നടപടി നടത്തുന്നതുവരെയോ ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അനുവദിക്കാവുന്നതാകുന്നു. കിസ്തുവിനോ മറ്റോ ലൈസൻസുകാരനിൽ നിന്നു ഈടാക്കേണ്ടതായ വല്ല തുകയേയും കരം പിരിവു റെഗ്യുലേഷൻ അനുസരിച്ചു പിരിക്കയോ കരാർ കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ലൈസൻസുകാരൻ വച്ചിട്ടുള്ള ഡിപ്പാസിട്ടു വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാസിട്ടിൽ നിന്നു ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

൩൩. വസൂലാക്കാനുള്ള എല്ലാ പണത്തിന്മേലും പലിശ ആണ്ടൊന്നുക്കു ൧൦൦-ന്നു പന്ത്രണ്ടുവീതം ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩൪. ലൈസൻസുകാരൻ ആകട്ടെ ലൈസൻസുകാരന്റെ കീഴിൽ വേലചെയ്യുന്ന വല്ല ആളും ആകട്ടെ ലൈസൻസിലെ നിബന്ധനകളിൽ വല്ലതിനേയും ലംഘിക്കുന്നതായാൽ ലൈസൻസുകാരനു,

(എ) ൫൦ രൂപവരെ പിഴയും, അല്ലെങ്കിൽ,

(ബി) ഡിപ്പാസിട്ടു കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഇല്ലാതെപോകുന്നതിനും, ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി, അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്മേൽ അവകാശം വീണ്ടും വില്ക്കുകയോ മറുവിധത്തിൽ നടപടി നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടിയോ പാത്രമാകുന്നതാകുന്നു. ലൈസൻസു ഇപ്രകാരം റദ്ദുചെയ്യപ്പെട്ടാലും, ലൈസൻസിലെ കാലാവധിയിൽ ശേഷം കാലത്തിനു അയാൾ ഇനിയും ഒടുക്കേണ്ടതായ തുക ഉടൻതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതായി വരും.

മേല്പറഞ്ഞ പിഴ വിധിക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്കു അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു.

ഈ ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു ഒരു ലൈസൻസുകാരന്റെമേൽ വല്ല പിഴയും ചുമത്തിയിരുന്നാൽ അതിന്റെ തുകയെ അയാൾ ഒടുക്കുന്നതിനു വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം, അയാളിൽനിന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള കിസ്തു ഒടുക്കുന്നതിൽ ഏതു ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു ൩൨-ാം ഖണ്ഡത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അതുപോലുള്ള ഫലങ്ങൾ അയാൾക്കു ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു.

൩൫. ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പിഴ വിധിച്ചതുകൊണ്ടോ ഡിപ്പാസിട്ടു തുക ഇല്ലാതാക്കിയതുകൊണ്ടോ ലൈസൻസു റദ്ദാക്കിയതുകൊണ്ടോ ലൈസൻസുകാരൻ ആകട്ടെ അയാളുടെ ഏജന്റുകൾ ആകട്ടെ അബ്കാരി റെഗ്യുലേഷനു വിരോധമായി ചെയ്ത വല്ല പ്രത്യേക കുറ്റത്തിനോ ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ വല്ല ലംഘനത്തിനോ പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും അവർ വിമോചനം പ്രാപിക്കുന്നതല്ലാ.

൩൬. സെപ്പറേറ്റ് റവന്യൂസംബന്ധിച്ചു അതാതുകാലം നടപ്പുള്ള വല്ല നിയമവും അനുസരിച്ചു ലൈസൻസുകാരന്റെ പേരിൽ വല്ല കുറ്റവും സ്ഥാപനമാകയോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിയമപ്രകാരം ഉള്ള വല്ല കുറ്റവും അവന്റെപേരിൽ സ്ഥാപനം ആയിട്ടുള്ളതായി അവനു ലൈസൻസു കൊടുത്തതിൽ പിന്നീടു അറിവുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം, അയാൾ അയാളുടെ ലൈസൻസു ഇല്ലാതെപോയിട്ടുള്ളതായി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അറിയിക്കാം. ഈ അറിയിപ്പു ഗവർണ്മെണ്ടിനാൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിനു വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു. ലൈസൻസുകാരന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കുറ്റസ്ഥാപനം ചെയ്യുകയോ അയാൾക്കു ലൈസൻസു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിയമം അനുസരിച്ചു അയാളുടെപേരിൽ കുറ്റസ്ഥാപനം ആയിട്ടുള്ളതായി അവനു ലൈസൻസു കൊടുത്തതിൽ പിന്നീടു അറിവു കിട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം, അയാളുടെ പേരിൽ സ്ഥാപനമായ കുറ്റം ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അയാളെ ലൈസൻസു വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു അയോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അയാൾ ലൈസൻസു ഇല്ലാതെപോകുന്നതിനും അയാളുടെ ഡിപ്പാസിട്ടു ഇല്ലാതെപോകുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റസ്ഥാപനം ഇടയാക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു ഒരു ലൈസൻസു ഇല്ലാതെപോകുമ്പോൾ അവകാശത്തെ ലൈസൻസുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്മേൽ വീണ്ടും വില്ക്കുകയോ മറുവിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കയോ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൩൭. ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർക്കു മൂന്നു മാസത്തെ മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തിട്ടു ലൈസൻസിനെ പിൻവലിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലൈസൻസുകാരൻ ഒടുക്കിട്ടുള്ള ഫീസിൽ വീതപ്രകാരം ഉള്ള ശേഷം കാലത്തെ തുക അയാൾക്കു തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും.

൩൮. ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സ്ഥാനത്തിനു കുറയാതെയുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്കും സൎജന്റുമാർക്കും കൂടാതെ വല്ല എക്സൈസ് ആഫീസർക്കും ലൈസൻസു ഉള്ള പീടികയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകളെയും വില്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുന്നതിനും പീടികയിൽ വച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അധികാരം ഉണ്ടു.

[illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] ഉള്ള വല്ല വസ്തുവോ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടു [illegible] [illegible] മാത്രമേ [illegible] ഉപയോഗിക്കാവു.

[illegible] ഏല്പിക്കുന്നതിന മുമ്പെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള [illegible] ചാരായ [illegible] ഖജനാവിൽ നിന്നോ [illegible] ലൈസൻസുകാരൻ [illegible] [illegible] ലൈസൻസുകാരന്റെ [illegible] [illegible] ഏല്പിക്കുന്ന വില [illegible] [illegible] മണിക്കൂർ [illegible] വെല്ലൂർ, ചേർത്തല, മൂവാറ്റുപുഴ, [illegible], കന്യാകുമാരി, ആലപ്പുഴ, പറവൂർ [illegible] (ലണ്ടൻപ്രൂഫ്) U. P. [illegible] ചാരായം [illegible] [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്ക ചെല്ലേണ്ട തീരുവയും [illegible] താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏതുതരത്തിലുള്ള ചാരായം എന്ന	വീര്യം			ഏല്പിക്കുന്ന വില			തീരുവ			മൊത്തം		
				രൂ.	ച.	ക.	രൂ.	ച.	കാ.	രൂ.	ച.	കാ.
കള്ളച്ചാരായം	യു. പി. (ലണ്ടൻപ്രൂഫ്) ൨൦ ഡിഗ്രി			൧	൨൪	൧൫	൪	൧൩	൪	൬	൧൩	൩
ടി	ടി	൩൦	ടി	൧	൧൮	൫	൪	൦	൪	൫	൧൮	൯
കരിപ്പെട്ടിച്ചാരായം	ടി	൨൦	ടി	൧	൮	൧൦	൨	൧൫	൪	൩	൨൩	൧൪
ടി	ടി	൩൦	ടി	൧	൪	൧	൨	൬	൬	൩	൧൦	൭

൬൧. കരാറു നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും, ൨൦ യു. പി. വീര്യമുള്ള തെങ്ങിൻകള്ളച്ചാരായമൊ കരിപ്പെട്ടിച്ചാരായമൊ കൊടുക്കുന്നതിനെ നിറുത്തലാക്കാൻ ഗവർമ്മെണ്ട് ആലോചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ൩൦ യു. പി. മുതൽ ൬൦ യു. പി. യിൽ കവിയാതെ അതിൽ കുറവായി വല്ല വീര്യവും ഉള്ളതൊ ആയ ചാരായം കൊടുക്കുന്നതിന ആലോചിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. ൩൦ യു. പി. യിൽ കുറവായി വീര്യമുള്ള ചാരായം കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന പക്ഷത്തിൽ ഏല്പിക്കുന്ന വിലകളും അതിലേക്ക കൊടുക്കേണ്ട തീരുവയും ൨൦ യു. പി. വീര്യമുള്ളതിനും ൩൦ യു. പി. വീര്യമുള്ളതിനും മുൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിലയ്ക്കും തീരുവയ്ക്കും അനുസരണമായിരിക്കും.

൬൨. ലൈസൻസുകാരന ചാരായം വിലയ്ക്കു വാങ്ങിക്കേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വിലയ്ക്കു വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിന ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്ക ചെല്ലാനുള്ള തീരുവയുടെ വകക്ക റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടരോ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനൊ കൊടുക്കുന്ന ചെല്ലാനു, അതാതു സമയം ആജ്ഞാപിക്കപ്പെടുംപോലെ ഉള്ള ടേഷറി ആഫീസുകളുടെ മുൻപാകെ, അയാൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആ തീരുവ ഒടുക്കിയതിലേക്ക ഖജനാവിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന രസീതിനെ വാറെഹൌസ്ഥലത്തിലെയൊ പണ്ടകശാലയിലെയൊ മേലാവിചാരം വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കേണ്ടതും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്രത്തോളം ചാരായത്തിന തീരുവ ഒടുക്കിട്ടുണ്ടൊ അത്രയും ചാരായം കൊടുക്കുന്നതിന സപ്ലൈ കണ്ട്രാക്ടർക്ക ഉത്തരവു കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു. അയാൾ എത്രത്തോളം അളവിലേക്ക തീരുവ ഒടുക്കിയൊ ആ അളവിലേക്ക സപ്ലൈ കണ്ട്രാക്ടർക്ക ചെല്ലാനുള്ള വിലയെ അയാളുടേയൊ അയാളുടെ അധികൃതനായ ഏജണ്ടിന്റേയൊ പക്കൽ രൊക്കം പണം കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചാരായം കൊടുക്കുന്നതിന സപ്ലൈ കണ്ട്രാക്ടർക്കുള്ള ചുമതല അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതായ ഒഴിവു ദിവസങ്ങളെ ഒഴിച്ചു ആ ഉത്തരവു കിട്ടിയതിൽപിന്നിട്ട ൪൮ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ തുടങ്ങുകയുള്ളു.

൬൩. വാറെഹൌസ്ഥലത്തുനിന്നൊ പണ്ടകശാലയിൽ നിന്നൊ ഒരു ലൈസൻസുകാരൻ വാങ്ങാവുന്ന ഓരോ തരം ചാരായത്തിന്റെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവു ഒരു ഗ്യാലൻ ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൬൪. ലൈസൻസുകാരൻ ൧൦൭൯-ാമാണ്ടത്തെ ൪-ാം റെഗുലേഷൻപ്രകാരം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളേയും മേല്പടി റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചോ ചാരായം സംബന്ധിച്ച ഇനിമേൽ നടപ്പാക്കാവുന്ന വല്ല നിയമം അനുസരിച്ചോ ഇനിമേൽ നടപ്പാക്കാവുന്ന ചട്ടങ്ങളേയും അനുസരിച്ചു നടക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൦൪ ഫെബ്രുവരി ൪-നു.

വി. പി. മാധവരായർ?

ശീ. കൃഷ്ണൻനായർ,
ദിവാൻ.

(A true translation.)

K. Chidambara Vadhyar,
Head Translator to Government.

കോട്ടയം — ചാരായം

൧൧൩൪-ം ൧൧൩൫-ം ആണ്ടുകളിൽ കോട്ടയം താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧	തിരുവാർപ്പ്	തിരുവാർപ്പ്	കൊച്ചുപാലം	ചോളകരിതോട്	കൊച്ചുപാലം തോട്	തിരുവാർപ്പ് ആറ്	മട്ടപ്പറമ്പ് പുരയിടം അർപ്പറമ്പു പാടവും ഏട്ടനാട്ട് തറയും അറയ്ക്കൽ കുട്ടിവക്കയും നിലങ്ങൾ
൨	ടി	കിളിരൂർ	ചിറയിൽ	കിടാകാട്ടും കുടമാട്ടും ചിറേഴവും വക പുരയിടങ്ങൾ	തിരുനക്കാസമുതിയാര മറപ്പുറം, പകുതിയും പുതിയതായി എഴുപതും വാച്ചാൽ തോടും	ശ്രാമടി പാടം	കിളിരൂർ തോട്
൩	കോട്ടയം	തിരുനക്കര	ചെട്ടുപറക്കര	പുതിയതുകയിൽ പടിഞ്ഞാറെ പാടം	ചാലിയക്കുന്നിലേക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡ്	വേളൂർ റോഡ്	കണിയാമ്പറമ്പും ചെട്ടുകുഴിയും എരുത്തിക്കലും പുരയിടങ്ങൾ
൪	ടി	ടി	തിരുനക്കര ചന്ത	മെയിൻറോഡ്	മുഗാസ്ലപത്രിക്ക് പടിഞ്ഞാറുവശം കൂടി തെക്കോട്ടുള്ള ഇടവഴി	കല്ലുപുരയ്ക്കൽ, പാറയ്ക്കൽ പുരയിടങ്ങൾ	ചന്തയിൽ കിഴക്കേ അറ്റത്തു നിന്നും വടക്കോട്ട് മെയിൻറോഡിലേക്കുള്ള റോഡ്
൫	ടി	കോടിമത	കോടിമത	ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ നിന്നും വയസ്കരക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡും പുതുക്കളവും	മുസാവരി റോഡ്	പൊന്നേ ചെട്ടിട	വയസ്കര വില്ലേജ് റോഡിൽ നിന്നും പള്ളിപ്പുറത്തു കാവിലേക്കുള്ള ഇടവഴി
൬	ടി	കാരാപ്പുഴ	കാരാപ്പുഴ	പാറികാട്ടുചെട്ട നിലം	അറത്തൊട്ടി തോട്	മാളിക്കൽ കടവും തുമ്പയിൽ അരപ്പറും നിലങ്ങൾ	മന്നാർ നിലവും അറയ്ക്കൽ പിള്ളവക റോഡും എരുത്തിക്കൽ കുന്നും

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	കോട്ടയം	വേളൂർ	പനന്ത്യൂർ	പാറപ്പാടത്തുനിന്നും പാണമ്പടിക്കലേക്കുള്ള ഇടവഴി	വെമ്പാപ്പള്ളിത്തോട്	ഒണ്ണാട്ട് തോട്	ഓമ്പറമ്പുചിറയും പുരയിടങ്ങളും കാതിക്കുഴി നിലവും
൨	നാട്ടകം	മാവിളങ്ങ്	മാവിളങ്ങ്	ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കുള്ള പഴയ റോഡ്	ചങ്ങനാശേരിക്കുള്ള റോഡ്	ലക്ഷ്മിപുരം ചന്തയ്ക്കു വടക്ക ചങ്ങനാശേരി റോഡിൽ നിന്നും പാടത്തിലേക്കുള്ള ഇടവഴി	തേരകത്തു കാട്ടിനിലവും ചെമ്പുമ്പറമ്പു പുരയിടവും
൩	വിജയപുരം	മുട്ടമ്പലം	മുട്ടമ്പലം	പീരുമേട്റോഡ്	പുളിക്കൽബംഗ്ലാവിൽനിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള ഇടവഴി	കന്നമ്പള്ളി ചേരിക്കൽ	അബ്രഹാംവക്കീൽവക തോപ്പിൽ പുരയിടം
൧൦	ടി	മാങ്ങാനം	നാഗംപുരം	പണ്ടാരക്കുഴിയിൽ പുരയിടം	പുതുപ്പള്ളി റോഡ്	പുതുപ്പള്ളി റോഡിൽ നിന്നും തോപ്പിൽക്കടവിലേക്കുള്ള ഇടവഴി	കല്ലരിക്കൽതാഴെ പാടം
൧൧	ടി	അമയന്നൂർ	നടഭാഗം	കിഴക്കേപ്പറമ്പും തെക്കേക്കൂട്ടം പുരയിടങ്ങളും	കുറിഞ്ഞാലിക്കാട്ട മററവും മറുകൽചിറ പുരയിടവും	കല്ലറക്കലും അമരകാട്ടും വേട്ടാമററവും പുരയിടങ്ങൾ	കിടങ്ങൂർറോഡ്
൧൨	ടി	പുന്നത്തറ	പുന്നത്തറ	കവണാററിൽ നിന്നും പുന്നത്തറ പള്ളിക്കു പോകുന്ന ഇടവഴി	മണലൊന്നുകുന്ന ചേരിക്കൽ	മൂഴിക്കൽതോട്	മീനച്ചൽ ആറ
൧൩	പാമ്പാടി	വെ	ആശാരിക്കുന്ന	കുറിയൻകോട്ട വയൽ	പുതുവെട്ടി വയൽ	പ്ലാച്ചിനച്ചേരിക്കൽ	വെന്നിമലയ്ക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡും ഏണ്ണിക്കുന്നേലും
൧൪	ടി	മീനടം	കിഴക്കംഭാഗം	മീനടം വില്ലേജ് റോഡ്	നെടുമ്പൊയ്ക ചേരിക്കൽ	കൊല്ലമ്പറമ്പുപുരയിടം	മുരിക്കന്നേൽ പള്ളി
൧൫	ടി	ചോത്തല	ചോത്തലമററം	പുത്തൻകണ്ടം	കുഴിച്ചിറ ചേരിക്കൽ	പീരുമേട് റോഡ്	പുള്ളിയിൽ പുരയിടം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര	ഷാപ്പുസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൪൭	അകലക്കുന്നം	മററക്കര	നടുഭാഗം	പന്തകം തോട	പന്തകം തോട	മണിമലയും പരിപ്പാമററവും പുരയിടങ്ങൾ	മററക്കര പാടം
൪൮	ടി	ആനിക്കാട	ടി	കഞ്ഞിരമററം പള്ളിയിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള വഴി	ഇളങ്ങുളത്തുനിന്നും ഉള്ള നാട്ടുവഴി	ചിറയ്ക്കാവു നിലം	പറമ്പുകാവു പുരയിടം
൪൯	ടി	എലിക്കുളം	എലിക്കുളം	തോണനാട്ടു പുരയിടവും എലിക്കുളം അമ്പലവും	മണിയല്ലൂ ചേരിക്കൽ	പെരുമ്പൊഴിപ്പുറത്തു പോകുന്ന ഇടവഴി	പൊൻകുന്നം പാലാ റോഡു
൫൦	ടി	എളങ്ങുളം	വടക്കുംഭാഗം	പള്ളി പുരയിടം	കൂരാലിക്കുന്നുചേരിക്കൽ	നമ്പിലായി പുരയിടം	കീഴ്പള്ളിക്കൽ പുരയിടം
൫൧	അയ്മനം	മള്ളൂശ്ശേരി	തിരുവാററ	പുഷ്പാലിനിലം	ചൊട്ടയ്ക്കൽ തോട	മീനച്ചിൽ ആറ	ഇരുത്തേൽ മ്യാലിൽ പുരയിടം.
൫൨	ടി	അയ്മനം	കല്ലുമട	നാട്ടുവഴി	കല്ലുമട ആറ	പാടത്തിലും കരുകയിൽപടിയും വട്ടപ്പാറയും പുരയിടങ്ങൾ	വെള്ളത്തറ പുരയിടവും അമ്യാരി മുണ്ടകനം
൫൩	ടി	പരിപ്പ	മാററത്തിൽ	പരിപ്പുമററവും മണവും വാഴത്ര പുരയിടവും	പറയ്ക്കാട്ടു തോട	ചേടക്കേരി ആറ	നാട്ടുവഴി
൫൪	ടി	നട്ടാശ്ശേരി	നാഗമ്പടം	ചെങ്ങളംപാട്ടേകുന്നം പ്രാണിക്കുന്നം	ഏററുമാനൂർക്കുള്ള പബ്ലിക്ക റോഡു	ആഴിൻചുവട്ടിൽ കരുകച്ചാലിലേക്കുള്ള വഴി	താഴിച്ചിപ്പാടം
൫൫	കോട്ടയം	വടക്കുംഭാഗം	ചന്ത	കോട്ടമതിൽ	മോറായിക്കൽ തോട	കത്തൊഴുക്കൂ തോടു	പുതിയകാവുവഴി
൫൬	ടി	[illegible]	[illegible]	വലിയകുളക്കൽ പാടം	കുട്ടോലമാലിൽ തോട	ചെങ്ങളം ആറ	കൈത്തോട

പീരുമേട്—ചാരായം.

൧൦൮൭-ാം ൧൦൮൮-ാം ആണ്ടുകളിൽ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	ദേശം	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്		പടിഞ്ഞാറ്
൧	ചെറുവള്ളി	ചെറുവള്ളി	ചെറുവള്ളി	കരിമ്പാമീറ്റം പുരയിടം	വാളംപയം ആറ	കുളത്തൂർ പുരയിടം	ചെറുവള്ളി പാടം
൨	ടി	ചെമ്പ്ലാടി	ചെമ്പ്ലാടി	മണിമല ആറ	ചെറുവള്ളിത്തോട്ടം	ചെറുവള്ളിത്തോട്ടം	നെല്ലിക്കൽ റോഡ്
൩	ചിറക്കടവ്	ചിറക്കടവ്	അരിപ്പൽ	വില്ലൻചിറ	അമ്പിക്കൽ ആറ	പള്ളി	വെട്ടിക്കാട്ടു പുരയിടം
൪	ടി	തുവത്താഴെ വടക്കേഭാഗം	വട്ടകാവ്	ഉരുളംറോഡിൽ നിന്നും തമ്പലക്കാട്ടേക്കുള്ള വഴി	കോഴിപ്പള്ളി ചേരിക്കൽ	പൊൻകുന്നം ചന്തയും വട്ടകാവു കുളവും	പൊൻകുന്നം-മുണ്ടക്കയം റോഡ്
൫	ടി	ടി	പൊൻകുന്നം	മാന്തറത്തോട്	പുന്നാംപറമ്പ്	അഞ്ചലാഫീസിന്റെ വടക്കേ അതിരുകൂടി പോകുന്ന പഴയ റോഡ്	പൊൻകുന്നം സത്രം
൬	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	പാലത്തുങ്കൽ	പഴയപള്ളി	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിപ്പാലവും ഈരാറ്റുപേട്ട റോഡും	ആറും അനന്തനാം ചേരിക്കലും	പോലീസ്ഹൌസും അമ്പലമ്പറമ്പും
൭	ടി	എടക്കുന്നം	മണ്ണാറയം	വടക്കേമല പൂവഞ്ചി ചേരിക്കൽ	കല്ലേപ്പാലം	വെള്ളനാടി ആറ	ഉണ്ടചാലവും കുന്നപ്പള്ളി പുരയിടങ്ങളും

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൮	പൂഞ്ഞാർ	നടകാൽ	കൊല്ലൻപറമ്പു	കവണാറ	നടയ്ക്കൽ [illegible]	[illegible] പുരയിടം	പൂഞ്ഞാറിനുള്ള പബ്ലിക് റോഡു
൯	ടി	മന്നം	കുട്ടിക്കൽ	പാപ്പൻചേരിക്കലിന്റെ വടക്കെ അതിരിനെ തുടന്നു	റോഡു	പാലക്കന ചേരിക്കലിന്റെ തെക്കെഅതിരിനെ തുടന്നു	പറന്താനം കുന്നു
൧൦	പീരുമേട	പീരുമേടു	പെരുവന്താനം	വണ്ടിപ്പെരിയാറംവക പെരുവന്താനം ചേരിക്കൽ	മിസ്റ്റർ റിച്ചർഡ്‌സൺ സായിപ്പിന്റെ തോട്ടം	കോട്ടയം കുമിളി മെയിൻറോഡു	പീരുമേട്ടിലേക്ക പോകുന്നപബ്ലിക്‌റോഡിൽ [illegible] മയിൽകുറ്റി
൧൧	ടി	ടി	അഴുത	അഴുതആറു	[illegible] ഫർലാങ്ങ്കുറ്റി	പബ്ലിക്‌റോഡു	[illegible] നമ്പർ മയിൽകുറ്റി
൧൨	ടി	ടി	പാമ്പനാർ	പീരുമേട്ടിൽ നിന്നും കുമിളിക്കുള്ള റോഡു	അബ്രഹാംപിള്ളയുടെ തോട്ടം	ആനവിലാസം തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള റോഡു	അബ്രഹാംപിള്ളയുടെ തോട്ടം
൧൩	പെരിയാർ	പെരിയാർ	പെരിയാർ	[illegible] നയിനാ [illegible] പുരയിടം	പെരിയാർ [illegible] അബ്രഹാംപിള്ളയുടെ [illegible]	നയിനാ കമ്പനിവക [illegible]	നയിനാ കമ്പനിവക തോട്ടം സർക്കാർ [illegible]
൧൪	ടി	കുമിളി	കുമിളി	കുമിളിറോഡിൽ നിന്നും [illegible]	കുമിളി [illegible] നിന്നും [illegible] പോകുന്ന [illegible] പഴയ റോഡു	കുമിളിറോഡിൽ നിന്നും [illegible]	[illegible] പഴയറോഡു

ഏറനാടു — ചാരായം

൧൦൮൪-ാം ൧൦൮൫-ാം ആണ്ടുകളിൽ ഏറനാട് താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ വിവരം

നമ്പർ	അംശം	ദേശം	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	[illegible]	പടിഞ്ഞാറ്റംദേശം	[illegible] ചന്ത	പബ്ലിക്ക് റോഡ്	[illegible] റോഡ്	[illegible] റോഡിൽ നിന്നു [illegible] കൂടി [illegible] ഇടവഴി	[illegible]
൨	ടി	കിഴക്കുംദേശം	[illegible]	[illegible] പുരയിടം	[illegible] തോട്	[illegible] പുരയിടം	[illegible] നിലം
൩	ടി	ടി	പാറയിൽ	[illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible] നിലങ്ങൾ	[illegible] നിലവും [illegible]	[illegible]
൪	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] തോട്	പബ്ലിക്ക് റോഡ്	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	[illegible]	റോഡ്	[illegible]
൬	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] റോഡ്	[illegible] റോഡ്	[illegible] പീടികയും	[illegible]
൭	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	[illegible]	[illegible] നിലം	[illegible] പുരയിടം
൯	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] നിലവും റോഡും	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	ടി	[illegible]	[illegible] ചന്ത	[illegible] വീട്	[illegible] വീട്	[illegible] പുരയിടം	[illegible] നിലം
൧൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible] ഇടവഴിയും	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൪൨	പെരുമ്പായിക്കാട്ടുശ്ശേരി	പെരുമ്പായിക്കാട്ടുശ്ശേരി	കുമ്പുകാട്	മടത്തേട്ട പുരയിടം	കുടമാളൂർ അതിര	പങ്ങാട്ടുപുരയിടം	കോട്ടയം ഏററുമാനൂർ പബ്ലിക്ക് റോഡ്
൪൩	നെടുംപ്ലാവ്	നെടുംപ്ലാവ്	കുന്നംപറത്തു	ക്ലാക്കിപ്പറമ്പിന്റെ തെക്കുവശമുള്ള തോട്	പറയൻ കുന്ന	പുതുക്കുടി പറമ്പും വില്ലേജ് റോഡും കയിത്തോട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയും	പാലോട്ടു കതി വയലം
൪൪	കൈപ്പുഴ	ആയാംകുടി	ആയാംകുടി	വെള്ളത്തേൽ പുരയിടങ്ങൾ	വടക്കേത്തൊടി പുരയിടങ്ങൾ	കിഴിവാരംപുരം	കോട്ടുകട്ട ത്യാൽ
൪൫	ടി	കടുത്തുരുത്തി	കടുത്തുരുത്തി	സ്റ്റേഷന്റെ തെക്കുവശമുള്ള ഇടവഴി	വല്യാത്തു ത്യാൽ	പന്നാം കുഴി കുന്ന	പള്ളിക്കുള്ള വഴി
൪൬	ടി	പറമ്പ്രം	പറമ്പ്രം	തോയിപ്പള്ളി തോട്	തെക്കേ മടക്കോട്	മേലെപ്പറമ്പുപുരയിടം	കതിരൊരള പുരയിടം
൪൭	ടി	ഞീഴൂർ	തല്ലറമ്പ	ഞീഴൂർ പാടം	ഞീഴൂർ പാടം	ഞീഴൂർ പാടം	കാവുങ്ങാട്ട നിരപ്പ്
൪൮	കിടങ്ങൂർ	പിറയാർ	കോട്ടയതിക	കുവക്കാട്ടിൽ പുരയിടം	വടക്കോട്ടുള്ള മുന്നടിപ്പത	കവണാറ	മുത്തുറി പുരയിടം
൪൯	ടി	കടപ്പൂര്	ചാമക്കയൽ	പുത്തൂർ പുരയിടം	പാറപ്പള്ളിയും വലിയമുത്തും പുരയിടങ്ങൾ	നടക്കാക്കന്നപ്പതിക്കൽ	തയ്യിൽ പുരയിടവും പെവനാട്ട പുരയിടവും
൫൦	ടി	കിടങ്ങൂർ	തട്ടാൻ മാട്ടേൽ	ഗോവിന്ദപുരം കുന്ന	ഗോവിന്ദപുരം കുന്ന	നെടുമനക്ഷേത്രിക്കൽ	കവണാറ
൫൧	ഉഴവൂർ	കല്ലുനാട്	കല്ലുനാട്	ചേവിരാതടം പുന്നക്കനിലം	കന്നമല	വില്ലേജ് റോഡും നാട്ടതോടും	അയ്യൻമാവേലിമല
൫൨	ടി	വയല	വയല	വാരെക്കാട്ട പുരയിടവും തേൻ പള്ളി പുരയിടവും	നാട്ട തോട	നാട്ടതോടും പാടവും	നാട്ടുവഴി
൫൩	ടി	മരങ്ങാട്ടുപള്ളി	മരങ്ങാട്ടുപള്ളി	പാലാഭാഗമുള്ള വില്ലേജ് റോഡ്	പാലാക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡ്	കോതികാ നെടുമ്പൻ വക കൊപ്പിരിക്ക പുരയിടം	തിരിവിരിതീരൽ നടുവുപാറ വക പാലാവശ്ശ നിലം

൧൦൮൪-ം ൧൦൮൫-ം ആണ്ടുകളിൽ മീനച്ചൽ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറു
൧	പുലിയന്നൂർ	പുലിയന്നൂർ	പുലിയന്നൂർ	ചെമ്പാതിക്കൽ കെട്ടുവീടും [illegible] റയിൽ പുരയിടവും	മണ്ഡപത്തിൽ കുന്നേൽ പുരയിടവും കണിയാരച്ചേരി തയ്യിൽ പുരയിടങ്ങളും	കവണാറു	കോട്ടക്കാപ്പള്ളി പാലിടവും മുത്തോലിക്കുള്ള റോഡും
൨	ടി	കിഴവംകുളം	കിഴവംകുളം	നെടുന്തകടിയിൽ പുരയിടവും എളപ്പുങ്കൽ പുരയിടവും	നെയ്യൂർ നാട്ടുതോട്	കൊഴുവനാൽ ചന്ത	മാമ്പഴേൽ വയൽ
൩	ടി	പള്ളിച്ചിറ	പള്ളിച്ചിറ	പിച്ചനാട്ട പുരയിടം	വള്ളനാതിക്കൽ നരിക്കുഴി കുന്നിവനാടു ഈ പുരയിടങ്ങൾ	വാഴക്കാട്ട ആയക്കൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	വെള്ളാപ്പാട്ടുനിന്നു ഏഴാച്ചേരിക്കുള്ള ആറ്റിറമ്പു
൪	രാമപുരം	രാമപുരം	രാമപുരം	പേരുമൺ കടവു	രാമപുരത്തുനിന്നു പിഴകിലേക്കുള്ള റോഡു	വായിക്കാട്ട പുരയിടവും ചേനാട്ടുപുരയിടവും	പനച്ചിതോട്ടപുരയിടവും [illegible] യിൽ പുരയിടവും
൫	ടി	കടനാട്ട	കടനാട്ട	ചവറനാൽ പാലം	പള്ളിയിൽ റോഡു	കൊല്ലപ്പള്ളി പാലം	കൊല്ലപ്പള്ളി റോഡ്
൬	മീലാം	മീലാം	മീലാം	താഴ്ത്തുപറമ്പു	തൊമ്മനാമറ്റം	കവണാറു	വെള്ളപ്പാട്ടുവയലു നിലവും [illegible] ലും കം
൭	ടി	പൊന്നാട്ട	പൊന്നാട്ട	ആലുങ്കൽ പുരയിടവും തച്ചിരിക്കൽ പുരയിടവും	[illegible] മറ്റം പുരയിടവും പെട്ടിക്കാനാൽ പുരയിടവും	പാളിപ്പാക്കൽ പുരയിടവും ചേലമറ്റം പുരയിടവും	പടിഞ്ഞാറ വയല് നിലങ്ങൾ
൮	ടി	പയപ്പാറ	പയപ്പാറ	തോപ്പൻവക മുട്ടത്തിൽ പുരയിടം	ചോക്കാടൻവക മേക്കൽ പുരയിടം	വടക്കൻ ആഗസ്തിവക കുഴിയണി പുരയിടം	ആറ്റുതകരപ്പറമ്പു ഈ പുരയിടങ്ങൾ

൪൭

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ			
				വടക്കു	കിഴക്കു	തെക്കു	പടിഞ്ഞാറു
൯	ഭരണങ്ങാനം	ഇടപ്പാടി	അറവക്കുളം	പഴയകോട്ടവഴി	ആമറ്റൂർ പുരയിടം തെക്കും കാട്ടിൽ തെക്കേൽവക പുരയിടം പിണക്കാട്ടു പുരയിടം.	കവണാറു	ഏളൂപറമ്പിൽ പുരയിടം കാവുംപ്ലായിൽവക മുക്കൂട്ടർ പുരയിടം കരുതോട്ടത്തിൽ പുരയിടം
൧൦	ടി	പ്രവിത്താനം	പ്രവിത്താനം	ചന്ദിരംകുന്നു പുരയിടം കിഴക്കേടത്തു കുരോട്ടുപുരയിടം വങ്കർകുന്നുപുരയിടം	പ്രവിത്താനം തെക്കേവശം ഉള്ള നിലങ്ങൾ	അല്ലംപാറ കുന്നുംപുരയിടം [illegible] പുരയിടം ചിങ്കല്ലുപുരയിടം	മങ്കുഴമക്കാവു ചിങ്കല്ലു പുരയിടം ചന്ദിരംകുന്നു പുരയിടം
൧൧	മീനച്ചൽ	പാലാ	പാലാ	അച്ചിലക്കൽ പുരയിടം	നെല്ലിക്കൽ പുരയിടം	പുത്തൂരി പുരയിടം	പേർമറ്റം [illegible] ഈ പുരയിടങ്ങൾ
൧൨	ടി	മീനച്ചൽ	മീനച്ചൽ	പുതിയ പുരയിടം	പൂവത്തുങ്കൽ പുരയിടം	അത്തിക്കാട്ടു പുരയിടം	മീനച്ചൽ തോടു
൧൩	ടി	ഇടമറ്റം	ഇടമറ്റം	കണ്ണാട്ടുകുന്നേൽ പുരയിടം	ചക്കാലയിൽ പുരയിടം	കോട്ടയിൽ മാപ്പിള ഈ പുരയിടങ്ങൾ	കുഴിക്കൊമ്പു പുരയിടം
൧൪	ടി	പന്തത്തല	പന്തത്തല	തെക്കേതിരിക്കൽ ചെറുതാഴ പള്ളിപ്പുറം ഈ പുരയിടങ്ങൾ	കൂപ്പുമ്മാക്കൽ [illegible] ഈ പുരയിടങ്ങൾ	വീരാമ്പാനത്തുകുളവും തോട്ടം	[illegible] പാടങ്ങൾ
൧൫	കൊണ്ടൂർ	മേലമ്പാറ	മേലമ്പാറ	പള്ളിക്കരോട്ടു	ചേലുതോട്ട്	കവണാറു	[illegible] പള്ളാട്ടു കുന്നു ഈ പുരയിടങ്ങൾ
൧൬	ടി	തലപ്പലം	തലപ്പലം	തട്ടുങ്കൽ പുരയിടത്തിന്റെ തെക്കേ ഇടവഴി	മുളക്കൽ പുരയിടവും കവണാറും	ആറു	വലിയ മംഗലം തോടു
൧൭	ടി	തിടനാട്ട	തിടനാട്ട	തിടനാട്ടു [illegible] ഇടവഴി	പിറാറ്	പിലാറക്കുന്നേൽ പറമ്പു	ചക്കതോട്ടമല

മൂവാററുപുഴ — ചാരായം.

൧൦൩൯ — ൧൦൪൦-ാം ആണ്ടുകളിൽ മൂവാററുപുഴ താലൂക്കിൽ [illegible] ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

വിവരം രണ്ട്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	ഇളവൂർ	ഇളവൂർ	ഇളവൂർ	[illegible] പറമ്പു കുന്നു	[illegible] പറമ്പു	കുഴിപ്പള്ളിപറമ്പു	വില്ലേജ് റോഡു
൨	ടി	കാരക്കാട്ട	കാരക്കാട്ട	മുളയകൽ ഉൾ[illegible]ന്ന വക മുളകൾ പുരയിടം	[illegible]ത്തു കുട്ടൻ നി[illegible]ന്റെ വക പാറ[illegible] പുരയിടം [illegible] മല	[illegible] നാരായണൻ [illegible] പുരയിടം	പബ്ലിക് റോഡു
൩	ടി	മോനിപ്പള്ളി	മോനിപ്പള്ളി	മാനാനികുഴി[illegible]		കിഴക്കേ പടിഞ്ഞാറുള്ള [illegible] പറ	കരിക്കുളം നിലം
൪	കൂത്താട്ടുകുളം	മാറിക	മാറിക	[illegible] പുരയിടം [illegible] പറമ്പു വടക്കേ[illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം	[illegible]	[illegible] പുരയിടം പള്ളി[illegible] പുരയിടം പള്ളിയും പുരയിടം [illegible] പുരയിടം	വലിയകണ്ടം നിലം പബ്ലിക് റോഡു
൫	ടി	പാലക്കുഴ	കരിമ്പനസ്സ്[illegible]	കുഴിവേലിപ്പുഴി നിലം കുഴിവേലി [illegible] പുരയിടം	[illegible] വെട്ടിക്കാട്ടു [illegible]	ഉപ്പുകണ്ടം പുരയിടങ്ങളും [illegible]	
൬	ടി	കൂത്താട്ടുകുളം	കൂത്താട്ടുകുളം	[illegible] വക നിലവും പുരയിടങ്ങളും	[illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം വെട്ടിക്കാട്ടു കുന്നു [illegible] പുരയിടം [illegible] നിലം [illegible]	വലിയ[illegible] നിലം [illegible] പുരയിടങ്ങളും	കുഴിക്കാട്ടു കുന്നു മൂടപ്പിള്ളി പുരയിടം [illegible] നിലം
൭	ടി	കിഴകൊമ്പു	കിഴകൊമ്പു	പുതിയപള്ളി പടമാടു [illegible] വാട്ടു മുതൽ [illegible]പ്പറമ്പിൽ പുരയിടം		[illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം [illegible]	[illegible] വക പുരയിടവും വെട്ടിക്കാട്ടു കുന്നുംപുറം വക പുരയിടം വെട്ടിക്കാട്ടു പുരയിടം [illegible] തോട്ടത്തോടു പാടം
൮	തിരുമാറാടി	ഓലിയപ്പുറം	ഓലിയപ്പുറം	[illegible] പുരയിടം [illegible] നിലം [illegible] പുരയിടം വാരിക്കാട്ടു അകത്തു പുരയിടം [illegible] പുരയിടം	കിഴക്കേ[illegible] മുതൽ [illegible] പുത്തൻ[illegible] മലക[illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം [illegible] മുതൽ	കാവുമ്പുറം പാടം വാളിയാ പാടം

മൂവാററുപുഴ—ചാരായം

പിറവം റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൯	തിരുമാറാടി	കാക്കൂർ	കാക്കൂർ	പള്ളത്തുപുരയിടം മഞ്ഞപ്പെട്ട പുരയിടം ആറാംചേരിപുരയിടം നങ്കര പുരയിടം ചാത്തനാട്ടുപുരയിടം വാളംകോട്ട പുരയിടം	കണ്ണാംപള്ളി പഴിലിവക പുരയിടം പാറപ്പുറത്ത് [illegible]വക പുരയിടം	[illegible] വക പുരയിടം മാറാമല പുരയിടം ആലിങ്ങാട്ടി പുരയിടം മണക്കൽ പാടം	കാക്കൂർപാടം
൧൦	ടി	ഓണക്കൂർ	അഞ്ചൽപെട്ടിക്കൽ	മങ്ങലത്തു ചെറിയ വക നീറാലി നിലം	മേപ്പുറത്തു തേവിനാവക മൂത്തകുന്നുപുരയിടം	പബ്ലിക്ക റോഡ്	കാവുങ്കൽ നമ്പൂരിവക പരുത്തിപുരയിടം
൧൧	പിറവം	ആലപുരം	കുന്നൻകര	മണ്ണായി വക പുത്തനാശേരി പുരയിടം	പെരുവള്ളി നമ്പൂരിവക പുരയിടം	വില്ലേജ് റോഡും ആലപ്പുറം തോടും	നാട്ടുതോട്
൧൨	ടി	പിറവം	ചന്തപ്പുരത്തു	പൊന്നൻ പുരയിടവും ഗ്യാസ് നിലവും	കലികം പബ്ലിക് റോഡിൽ നിന്നും പള്ളിക്കാവിലേക്കുള്ള വഴി	ചോന്നാട്ട പറയിവക പള്ളിക്കാവു ദേവസ്വത്തിന്റെ പുരയിടം ആശാരി രാമൻ വക പടിഞ്ഞാറേ പുരയിടം ദേവസ്വം വാര്യർവക പുരയിടം	പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുൻവശത്തു നിന്നും വാഴപ്പള്ളി മാറി സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഇടവഴി
൧൩	രാമമംഗലം	മാമലശ്ശേരി	മാമലശ്ശേരി	ഗന്ധംകുളം മല	പൂളിയ്ക്കൽ ഇടവഴിയും മണിക്കുളങ്ങര പുരയിടവും	ചെമ്പൻ മരവും നിലവും അത്തിമരം കുറ്റിയും	വില്ലേജ് റോഡ്
൧൪	ടി	രാമമംഗലം	രാമമംഗലം	പൊറികക്കുഴി പുരയിടം	തട്ടാമി നിയന്ത്രു പുരയിടം	വില്ലേജ് റോഡ്	ഓലിനാ പുരയിടം
൧൫	ടി	ഊരമനാട്	ഊരമനാട്	പുല്ലംതറ ആറ്	കോവിൽകളി പുരയിടം ദോട്ടൂർവെട്ടിക്കൽ മാത്യു	പൊവിലിക്കൽ ഭാഗി	വില്ലേജ് റോഡ്
൧൬	ടി	മണീട്	മണീട്	വെട്ടുമാൻ മല	പൂന്തലെ കിളിയമങ്ങലം ചാൽ	ഉതിയൽ ചിറ	വലിയപാടം

മൂവാററുപുഴ പകരയം
ഭൂസർവ്വേപട്ടികൾ തുടരുന്നു

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧൭	രാമമംഗലം	ഏഴക്കരനാട്	ഏഴക്കരനാട്	നാട്ടരുടെ ചിറമറ്റം നിലവും	മൂവാററുപുഴ ആറ	പെരിയ പാടം നിലവും സ്കൂളോടും	നീറാൻമേലിൽ നിലം
					മൂവാററുപുഴറോഡ്.		
൧൮	ആരക്കുഴ	രാമമംഗലം	ടൗൺ	മേച്ചിറിൽ പുരയിടം നിലം	മൂവാററുപുഴ നിന്നും ഇലഞ്ഞി കൂത്താട്ടുകുളം പോകുന്ന റോഡ്	പോസ്റ്റാപ്പീസിനെ [illegible] മുതൽ ഇടവഴി	മുനകന്നു മല
൧൯	ടി	വടക്കൻമാറാടി	വടക്കൻമാറാടി	പുക്കാട്ട് വേലിക്കെട്ട്	ഉള്ളാട്ടു കടിമാരി	[illegible] മലയും	[illegible]
൨൦	ടി	ആരക്കുഴ	ആരക്കുഴ	നൊറള്ളരുടെ പുരയിടം മനിയാട്ട പുരയിടം	ചേറപ്പള്ളിൽ പുരയിടം നാറല്ലൽ പുരയിടം	മേറാപ്പിള്ളിത്തോട്ടം പള്ളിയെ പുരയിടം	[illegible]
൨൧	മൂവാററുപുഴ	കാവന	കാവന	നടാകണ്ടം പുരയിടം	മണാചരി പുരയിടം പടിഞ്ഞാറെക്കര പുരയിടം	പുളിക്കൽ ആറ	[illegible] പുരയിടം
൨൨	മുളവൂർ	കന്നയ്ക്കാൽ	കന്നയ്ക്കാൽ	എടക്കാട്ടുമല	എളിവടിപുരയിടം	മുണ്ടാക്കുഴി പാടവും [illegible] പാടവും	മൂവാററുപുഴ നിന്നും [illegible] പോകുന്ന റോഡിനു [illegible] കരിങ്കൽ [illegible] പടിഞ്ഞാറോട്ടും പറമ്പ്
൨൩	ടി	റാക്കാട്	റാക്കാട്	മണ്ടാട്ടേൻ പുരയിടം മങ്ങലത്തു പുരയിടം	മൂവാററുപുഴയാറ	ഉറിമലത്താഴത്തു നിലം ഉറമലത്താഴത്തു പുരയിടം കറവനിള്ളി പുരയിടം	[illegible] മല
൨൪	ടി	കടാതി	കടാതി	കടാതിപ്പാടം	കുന്നപുറത്തുപുരയിടങ്ങൾ	കടാതിപ്പാടം തെക്കെ നിലങ്ങൾ	ഉടുമ്പുകുഴി പുരയിടം കിഴക്കെ പള്ളിയമ്പലത്തു പുരയിടം

മൂവാററുപുഴ റേഞ്ച്

ന.നം.	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ.			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൫	പൂവർ	വെള്ളൂർകുന്നം	വെള്ളൂർകുന്നം	കിഴക്ക പടിഞ്ഞാറുള്ള തൈങ്ക് വെള്ളൂർ പുരയിടം കോതമംഗലത്തേക്ക്	കോതമംഗലത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ നിന്നും മൂവാററുപുഴ പാലത്തേക്കുള്ള പുതിയ റോഡ് ടി റോഡിൽ നിന്നും പഴയ പള്ളിക്കുള്ള തൊണ്ട്	മൂവാററുപുഴയാറ	അടുക്കള പറമ്പു പുരയിടം പട്ടണാമഠം പാറയിൽ മേനക്കശിക്കൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ
൨൬	ടി	തൃക്കളത്തൂർ	തൃക്കളത്തൂർ	മേലമാട്ട് പറമ്പും, തെങ്ങും പാറയും	തൃക്കളത്തൂർ ചിറ പള്ളിമിററത്തു കാവും മറ്റും	ചിറക്കാവ് മുതൽ കിഴക്കിനുള്ളതാൽ	വണ്ണപ്പോട് തോട്ടു പുറമ്പോക്കു വയൽ
൨൭	ഈരമല്ലൂർ	ചെറുവാട്ട്	ചെറുവാട്ട്	മുണ്ടകനിലം	മാപ്പിളവെളി പുരയിടം	തൃക്കാരിയൂർ നിന്നും കൈതവളവുകൂടെയുള്ള വില്ലേജ് റോഡ്	ആവലിൻ ചോട്ടി പുരയിടം
൨൮	കോതമംഗലം	പടച്ചേരി	ചേട്ടവടി	പഴമല പറമ്പ്	റാമ്പിള്ളി കടിപുരയിടം	കല്ലുങ്കൽ മുതൽ	വെള്ളാക്കടി മുതൽ
൨൯	ടി	വെണ്ടിമന	വെണ്ടിമന	വരാണികുന്നത്തു പുരയിടം	പുളിക്കൽ പുരയിടം	പറമ്പപ്പള്ളി തോട്	പുഞ്ചക്കണ്ടം
൩൦	ടി	കോതമംഗലം	വടക്കംഭാഗം	കിഴക്കേമറ്റ പുരയിടം	പുളിക്കൽ മനയാലിപുരയിടം	കപ്പലു മാട്ടിൽ പുരയിടം	ചക്കാന്ത് പുരയിടം ചക്കാന്ത് നിലം

മൂവാററുപുഴ—താലൂക്ക്.
മൂവാററുപുഴ ടൗൺ

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൬൧	കോതമംഗലം	കോതമംഗലം	പള്ളിത്താഴം	അമ്പലപ്പറമ്പ പുരയിടം	കരുവന്നക്കാടി പുരയിടം	കോതമംഗലം പുഴ	തൊണ്ടി പുരയിടം പാലപ്പുറ കണ്ടം
൬൨	ടി	പുതുപ്പാടി	പുതുപ്പാടി	മൂവാററുപുഴ നിന്നും കോതമംഗലത്തേക്കുള്ള പബ്ലിക്ക് റോഡ്	കിഴക്കേമാളം പുരയിടം	ടി	കയ്യമ്പാട്ട നിലം
൬൩	കുട്ടമംഗലം	കീരംപാറ	കീരംപാറ	വെട്ടിക്കൽ പുരയിടം	പുളിവേലിൽ കാന്ത പുരയിടം	വഴിക്കുളി പുരയിടം	ചെട്ടിക്കുഴി പുരയിടം
൬൪	ഏനാനല്ലൂർ	കടവൂർ	കടവൂർ	ചാത്തമറ്റം റോഡ്	തോട്	നടുവിലത്തോട്ട നിലം	കടക്കോൽ കണ്ടം നിലം
൬൫	ടി	പോത്താനിക്കാട്	പോത്താനിക്കാട്	കല്ലുംപാട്ട നിലം	കരുപ്പക്കണ്ടം നിലം	ചെറിയമല	പുറമറ്റത്തിൽ പുരയിടം
൬൬	ടി	കാലാമ്പൂർ	കാലാമ്പൂർ	കണ്ണംപിള്ളി നിലം	ചാലിക്കണ്ടം നിലം	കോഴിപ്പള്ളി തോട	പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തിൽ ഇടവഴി
൬൭	വാരപ്പെട്ടി	ഇഞ്ചൂർ	ഇഞ്ചൂർ	ചാമത്തിക്കുടി പുരയിടം	കീരിമാന്തിക്കൽ പുരയിടം	മുക്കൺവട്ടം നിലം	പുളിക്കണ പാറമല

൬൯

തൊടുപുഴ—ചാരായം.

൧൦൯൮-: ൧൦൯൯-ം ആണ്ടുകളിൽ തൊടുപുഴ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	കാരിക്കോട	ഞ്ഞൂർ	കോടയത്തൂർ	കോടയത്തൂർ ആറ	കീററല തോട	പന്തപ്ലാവുമല	ചക്കകുൽ തോട
൨	ടി	ഏളംദേശം	കൊത്താരപ്പള്ളി	പുന്നേൽ കണ്ടം	കണ്ണാട്ട പാടം	മീൻകല്ലുമുടി മല	കൊന്നാരവഴിപ്പള്ളി
൩	തൊടുപുഴ	കരിങ്കുന്നം	കരിങ്കുന്നം	പുതിയ പറമ്പു പുരയിടം തേവർക്കോവിൽ പാടം	വല്ലനിടം പാടം മീനച്ചിലേക്കുള്ള റോഡിലെ കലുങ്ക്	മീനച്ചിലേക്ക പോകുന്ന പബ്ലിക്ക റോഡു ചേരുകൽ കണ്ടം	പായേൻ പറമ്പു പുരയിടം മീനച്ചിലേക്ക പോകുന്ന പബ്ലിക്ക റോഡിൽ കലുങ്ക നമ്മേലി പുരയിടം
൪	ടി	തൊടുപുഴ	അടിക്കട	അറക്കൽ പുരയിടം കിഴക്കെ കുന്നേൽ കൊററവത്തൻ പുരയിടം	കോവിലകത്തെ പൊമ്മത്തു പറമ്പു എളംബലത്തോട്ടുപുരയിടം ഇടവഴി നാരികത്ത പുരയിടം	തൊട്ടിപ്പറമ്പു പാവാനിക്കൽ പുരയിടങ്ങൾ	അറക്കൽ പുരയിടം പുതിയ കുന്നേൽ പുരയിടം തൊടുപുഴ ദേവസ്വംവക പറയക്കാട്ടുകണ്ടം
൫	മണക്കാട	നെടിയശാല	നെടിയശാല	ഓന്നള്ളു പാറ	അനമ്പ്ലാവേല	മൂവാറ്റുകരുത്തു നിന്നും തൊടുപുഴക്കുള്ള പബ്ലിക്ക റോഡ്	മുന്നാപീടിക സ്ഥലം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൬	മണക്കാട	ആറ്റിക്കുഴ.	അരക്കുഴ	ഏളംപ്ലാച്ചേരി പുരയിടം തെവനക്കനാപുരയിടം	നടുത്തോട്ടത്തിൽ പുരയിടം അറയ്ക്കപ്പള്ളി പുരയിടം	ചേലക്കൽ പറമ്പ് പുരയിടം	മുഴിക്കൽ തോട
൭	കുമാരമംഗലം	കപ്പ്	കപ്പ്	മുടിയിൽതറ പുരയിടം മുതാല കുടി ഇലഞ്ഞിക്കോട്ട നിലം	കുഴിയാതയോട്ട പാടം കല്ലു കുഴി ഇല്ലത്ത് നിലം	തൊടുപുഴ ആറു	തരിമററംനിലം അമ്പലക്കുന്നം പുരയിടം
൮	ടി	വാഴക്കുളം	വാഴക്കുളം	പരിത്തനാടി നിലം	മുല്ലൻകുഴിയിൽ പുരയിടവും കരിമ്പ പള്ളിയും	പലുഞ്ഞി പുരയിടം	വാഴക്കുളം ചന്ത
൯	കരിമണ്ണൂർ	കരിമണ്ണൂർ	പന്നിയൂർ	കാക്കാലം നിലം	ആയിക്കപാടം	വലിയ തോട്ട	മുരിയ ചാൽ പാടം
൧൦	ടി	നെടുമററം	നെടുമററം	ചെത്തുകണ്ടം നിലം	പൂലംകുടി പുരയിടം	വെള്ളിക്കനാക്കൽ പുരയിടം	പുളിയൻ മാക്കൽ പുരയിടം

കണ്ണൂർ — [illegible]

[illegible] പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ [illegible] പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെ [illegible]

[illegible]

നമ്പർ	അംശം	ദേശം	പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പേർ	പള്ളിക്കൂടം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുരയിടത്തിന്റെ അതിരുകൾ: വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പടയാളി [illegible] പുരയിടവും തെരുവിന്റെ ഇടവഴിയും	[illegible] പുരയിടവും	[illegible]
൨	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഇടവഴി	വില്ലേജ് റോഡ്	[illegible]
൩	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ഇടവഴി	[illegible]	[illegible] ഇടവഴി
൪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ഇടവഴിയും	[illegible] പാടം	വില്ലേജ് റോഡ്	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും പബ്ലിക്ക് റോഡും [illegible] പാടവും	[illegible]	[illegible]
൬	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	വില്ലേജ് റോഡ്	[illegible] പുരയിടം	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പബ്ലിക്ക് റോഡ്	ഇടവഴി	[illegible]	പബ്ലിക്ക് റോഡ്
൯	ടി	ടി	ടി [illegible]	[illegible] പാടം	പബ്ലിക്ക് റോഡ്	വില്ലേജ് റോഡ്	[illegible]
൧൦	ടി	ടി	ടി [illegible]	വില്ലേജ് റോഡ്	ഇടവഴി	[illegible]	[illegible]

കുന്നത്തുനാട — ചാരാമ്പം

വടക്കു റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	കാപ്പിന്റെ പേർ	കാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്കു	കിഴക്കു	തെക്കു	പടിഞ്ഞാറു
൧൧	ചെരനല്ലൂർ	ചേലമറ്റം	ചേലമറ്റം	കുന്നല്ലൂട്ടമല	മരോട്ടപ്പാടം	പുത്തൻപാലവും [illegible]വും	ചേലമറ്റം പാടം
൧൨	ടി	പെരുമ്പാവൂർ	പെരുമ്പാവൂർ	പബ്ലിക്കറോഡു	പബ്ലിക്കറോഡു	പാറക്കാ [illegible] നിലം	പാത്തിക്കലും കല്ലുക[illegible] മകനിലവും
൧൩	ടി	കാഞ്ഞിരക്കാട്ടുമുറി	കാഞ്ഞിരക്കാട്ട	ഇടവഴി	പൊട്ടക്കയവും [illegible]കുടിയും തെക്കേക്കുടിയും [illegible] പുരയിടങ്ങളും	ഇടവഴി	പബ്ലിക്കറോഡു
൧൪	ടി	ഒക്കൽമുറി	ഒക്കൽ	[illegible]ിയത്തുംവക പുരയിടം	പബ്ലിക്കറോഡു	വെള്ളോറിപ്പാടം	തട്ടാറക്കുടി പുരയിടവും [illegible]ടപ്ലിള്ളിക്കുടി പുരയിടവും
൧൫	ടി	ടി	താന്നിപ്പുഴ	പുഴ	കണിച്ചാട്ടുകട പുരയിടവും ഇടത്തനാഴി പുരയിടവും	ഇടവഴി	[illegible]പ്ലാവു[illegible]വക പുരയിടം
൧൬	വാഴക്കുളം	കിഴക്കേവാഴക്കുളം	കിഴക്കേവാഴക്കുളം	പുഴ	പുറഞ്ഞായിവക പറമ്പും പീടികയും	പാടം	തോട
൧൭	ടി	തെക്കേവാഴക്കുളം	തെക്കേവാഴക്കുളം	നാട്ടുകല്ലുംപുറ പുരയിടം	മനക്കുഴിമല	കരുത്തനക്കാട്ടു നിലം	നിരപ്പക്കാട്ടുമല
					മാമല റേഞ്ച്.		
൧൮	കുന്നത്തുനാട	മോർക്കാല	മോർക്കാല	ചിറനാട്ടു നിലം	പുന്നോർക്കോട്ടിനും തെക്കേ വടക്കുള്ള റോഡു	പള്ളിക്കര മുഹമ്മദീയപ്പള്ളി	പറപ്പാറനിലം
൧൯	കിഴക്കമ്പലം	കുമ്മനോട്	ഇലഞ്ഞാട്	കല്ലുകുമാരി	പോത്തൻകുഴിമല	കൊട്ടായിപ്പാറ	കൊറ്റംചേരി പുരയിടം
൨൦	കിഴക്കമ്പലം	കിഴക്കമ്പലം	നരിമിറ്റം	കാവുംതൃക്കൽ	മടവിക്കവക ദ്യാൽ	പുത്തൻകുടി പുരയിടം	കാവൽപ്പാടം

കുന്നത്തുനാട് — ചായം.

മാമല റേഞ്ച്.

നമ്പര്	പകുതി	കര	ചാപ്പിന്റെ പേര്	ചാപ്പ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്കു	കിഴക്കു	തെക്കു	പടിഞ്ഞാറു
[illegible]	കിഴക്കമ്പലം	പഴങ്ങനാട്	കർണ്ണാട്ടു [illegible] കം	[illegible] പറയിടം	കറുകപ്പാടം	ചില്ലിവട്ടപ്പറമ്പു പറയിടം	ഏട്ടോടി നിലം
[illegible]	വടവുകോട്	മറക്കുഴി	മൂന്നുകല്ലുകത	പുന്നത്തറ നിലം	മറക്കുഴിപ്പൊളനിലം	[illegible]	വെള്ളംതടക്കുഴി
[illegible]	ടി	[illegible]	പുന്നക്കരിഞ്ചാല	[illegible] പാടം	[illegible] അമ്പലം	തോന്നപ്പള്ളിപാടം	വട്ടക്കാട്ടുമല
[illegible]	ടി	[illegible]	പാറയിൽ പടിഞ്ഞാറു	[illegible]	വേങ്ങാട്ടുമാലി ചന്ദനക്കാട്ടു മല	[illegible] മുല്ലപ്പിമല പറയിടം	കരിക്കാട്ടു [illegible] മല
[illegible]	ഐക്കരനാട്	കടമറ്റം	കടമറ്റം	[illegible] പാടവും തോടും	[illegible] വഴി പുറം	പുല്ലരത്തി [illegible]	കിടാച്ചിറയും ചില്ലി പാടവും
[illegible]	ടി	[illegible]	പട്ടുപ്പുറം	കല്ലുങ്കൽ പാടവും മലയും	[illegible] പറമ്പിടവും കൽപാറ പാടവും	[illegible]	വില്ലേജ്[illegible] കോട്ടപ്പള്ളി പാടവും
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] പാടവും [illegible] തടവും	പുല്ലിമാന്തിറി [illegible]	കരിയപ്പാടവും തോടും	വെട്ടിച്ചിറ കാവക്കാട്ടു മല
					വല്ലം റേഞ്ച്.		
[illegible]	[illegible]	മണ്ണൂർ	മണ്ണൂർ	[illegible]	താഴത്തു [illegible] നാം	[illegible] വയൽ നിലം	മണ്ണൂർപാടം

കുന്നത്തുനാട് — താലൂക്ക്.

[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	ദേശം	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				കിഴക്ക്	തെക്ക്	വടക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൫൯	മഴുവന്നൂർ	മഴുവന്നൂർ	മഴുവന്നൂർ	[illegible] പാടം	[illegible] പുരയിടം	[illegible] പാടം	[illegible] പാടം
൬൦	അശമന്നൂർ	ചെറുകുന്നം	ചെറുകുന്നം	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible] പുരയിടം
൬൧	ടി	പനിച്ചയം	പനിച്ചയം	[illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം	[illegible]
൬൨	ടി	വായ്ക്കര	വായ്ക്കര	[illegible] പുരയിടം	[illegible]	[illegible] പുരയിടം	[illegible]
൬൩	രായമംഗലം	പുല്ലുവഴി	പുല്ലുവഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬൪	ടി	കീഴില്ലം	കീഴില്ലം	[illegible] നിലവും [illegible]	[illegible] പുരയിടം	[illegible]	[illegible]
൬൫	ടി	രായമംഗലം	കുറുപ്പംപടി	[illegible] പാടം	[illegible] പുരയിടവും	[illegible]	[illegible]
൬൬	വേങ്ങൂർ	മുടക്കുഴ	മുടക്കുഴ	ഇടവഴി	[illegible] വഴി	ഇടവഴി	പാടം
൬൭	ടി	വേങ്ങൂർ	വേങ്ങൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬൮	ടി	പ്രളയക്കാട്	പ്രളയക്കാട്	[illegible] നിലവും [illegible] നിലവും.	[illegible] നിലം	[illegible]	[illegible] ഇടവഴിയും

ആലങ്ങാട്ട — ചാരായം.

[illegible] ആണ്ടേക്കു ആലങ്ങാട്ടുതാലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

പറവൂർ റേഞ്ചു.

നമ്പർ	[illegible]	[illegible]	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] നിലം	കരുമല്ലൂർ പാടം	റോഡു	തട്ടാമ്പടിയും പാറപ്പറമ്പും
൨	കിഴക്കെ [illegible]	കിഴക്കെ [illegible]	കിഴക്കെ [illegible]	[illegible] പാടവും ഇടവഴിയും	ഇടവഴി	തെക്കേപാടം	[illegible]പാടം
൩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] റോഡു	ചതിയിത്തപറമ്പും [illegible] മാരന്റെ പുരയിടവും ആലങ്ങാട്ടറേഞ്ച്,	കിഴക്കെകടുങ്ങല്ലൂർ കരയും കടുങ്ങല്ലൂർ ചാലും	മാനാടൻ കത്തനാർവക പുരയിടം
൪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുത്തൻപള്ളി പടിയിൽ നിന്നു [illegible] കൂടി [illegible] ടവഴി	[illegible] കുളവും [illegible] വും	തവിടക്കുഴി [illegible] പറമ്പുകൾ	പുത്തൻപള്ളിയിൽ നിന്നും [illegible] പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ മുൻവശംകൂടി ആലുവായ്ക്കുള്ള നാട്ടുവഴി
൫	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] നിന്നും [illegible] ട്ടേക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡു	[illegible] നിന്നും [illegible] ക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡു	[illegible]
൬	ടി	നീറിക്കോട്	നീറിക്കോട്	നീറിക്കോട്ടുനിന്നു [illegible] നാട്ടുവഴിയും [illegible] നിലവും	[illegible] നിലവും [illegible] പുരയിടവും [illegible] വക പുരയിടവും	[illegible] നിലവും [illegible] പുരയിടവും	നീറിക്കോട്ടു പാടത്തിൽ നിന്നും കരുമല്ലൂർക്കുള്ള നാട്ടുവഴി
൭	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] നിന്നും ആലുവായ്ക്കുള്ള [illegible] റോഡു	[illegible] നിലം	[illegible] പാടം നിലം	ആലങ്ങാട്ടു കാവ്

ആലങ്ങാട്—താലൂക്ക്

[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	ദേശം	സ്ഥലപ്പേര്	അതിരുകൾ: വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൮	കടുങ്ങല്ലൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൩	[illegible]	പാറക്കടവ്	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	കാവിന്റെ പേർ	കാവു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് അതിർത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൩൪	പാറക്കടവു	കുറുമശ്ശേരി	കുരുമത്ര	ചുഴിക്കരതൃപ്പാടം	കുറ്റിക്കാട് പറമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറും എതിർ വശങ്ങളുള്ള ഇടവഴിയും കുറിക്കാട്ടു പറമ്പും	കറുകുറ്റിയിൽ നിന്നും മൂക്കന്നൂർക്കുള്ള റോഡു	മുളവുകാട്ടു റോഡു
൩൫	ടി	കോട്ടശ്ശേരി	വടക്കേക്കര	അങ്കമാലി പറക്കടവിലേക്കുള്ള ആറാട്ടുകടവു	മാളിയേക്കൽ പറമ്പ്	മണിയറക്കൽ പറമ്പും കൂട്ടുങ്കൽ പുരയിടവും പനയ്ക്കൽ പറമ്പും	കളരിക്കൽ പുരയിടവും ചാടിവാതുക്കൽ വക പുരയിടവും
൩൬	ടി	പുളിയനം	പുളിയനം	അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും മൂഴിക്കുളം കടവിലേക്കുള്ള റോഡു	ആറാട്ടുപുഴയിൽ നിന്നും മറ്റൂരിലേക്കുള്ള വഴി	കല്ലുപറമ്പും വയലും തളിക്കുന്നം	പോത്തുപാടവും ചെട്ടികുന്നം
൩൭	ദേശം കുളങ്ങര	അങ്കമാലി	അങ്കമാലി ചന്ത	റോഡിൽനിന്നും കുന്നുകര വഴിയുള്ള റോഡു	ട്രാൻസ്ഫെർഡ് പുരയിടം	അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും മഞ്ഞപ്രയ്ക്കുള്ള റോഡു	അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും കറുകുറ്റിക്കുള്ള റോഡു
൩൮	ടി	മൂഴിക്കുളം	കോഴിക്കുളം	അങ്കമാലി പാറക്കടവിലേക്കുള്ള റോഡു	പാറക്കാട്ടു വഴിയിൽ നിന്നു കാഞ്ഞിരക്കുള്ള റോഡു	തോട്ടങ്ങളും അമ്പലത്തിന്റെ വടക്കുവശം കൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ഇടവഴി	വേങ്ങൂരിന്റെ പുരയിടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ വശത്തുള്ള ഇടവഴി
൩൯	ടി	കറുകറ്റി	തളിക്കുന്നത്തു	കുന്നത്തു ഇടവഴി	ചെറുകുന്നത്തു ഇടവഴി	മറ്റൂരിടവഴി	കറുകറ്റി പള്ളിപ്പറമ്പു ഇടവഴി
൪൦	ടി	ടി	അരമനയു	അമ്പലപ്പുറത്ത് ഇടവഴി	പബ്ലിക്ക റോഡു	പാടശേഖരം	റെയിൽറോഡു
൪൧	ടി	കരയാംപറമ്പു	കരയാംപറമ്പു	പുത്തൻപറമ്പിൽ നിന്നും തെക്കോട്ടുള്ള പഴയ വില്ലേജ് റോഡു	അമ്പലനടയ്ക്കുള്ള പഴയ വില്ലേജ് റോഡു	കോട്ടവഴി പറമ്പിന്റെ തെക്കുവശം കൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടു പോകുന്ന ഇടവഴി	അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും കറുകറ്റിക്കുള്ള പബ്ലിക്ക റോഡു

[illegible] — [illegible]

അലങ്ങാട്ട ദേശം.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേർ	അതു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ — വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൧	കോതകുളങ്ങര	[illegible]	[illegible]	[illegible] പടവും	[illegible] പള്ളി [illegible] പറമ്പു പുരയിടങ്ങളും	[illegible]	[illegible] പറമ്പും [illegible] ഇടവഴിയും
൨൨	ആലുവാ	[illegible]	[illegible]	[illegible] പള്ളിക്കരോഡു	[illegible]	കടവിൽ [illegible]	[illegible] പള്ളി പാടവും പറമ്പും
൨൩	ടി	ആലുവാ	ആലുവാ [illegible]	[illegible] പറമ്പുകൾ	[illegible] പറമ്പും റോഡും	[illegible] പള്ളിപ്പുരയിടവും പുരയിടങ്ങളും	[illegible] റോഡും [illegible] പറമ്പും
൨൪	കോതകുളങ്ങര	[illegible]	ആലുവാ [illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] കൂടി [illegible] നിലത്തിലേക്ക പോകുന്ന ഇടവഴി	[illegible] പാടത്തിൽ നിന്നു [illegible] പള്ളി [illegible] കൂടി [illegible] ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക പോകുന്ന ഇടവഴി	[illegible] നിലങ്ങൾ
൨൫	ആലുവാ	ടി	ആലുവാ [illegible]	ആലുവാ പാടം	ആലുവായിൽനിന്നും [illegible] പള്ളിക്കരോഡു	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	ആലുവാപ്പുഴ
൨൬	ടി	ടി	ആലുവാ [illegible]	ആലുവാ [illegible] പള്ളിക്കരോഡു	ആലുവായിൽനിന്നും [illegible] പള്ളിക്ക റോഡു	[illegible] റോഡു	[illegible] പീടികയിൽ നിന്നും ആലുവാ കടവിലേക്കുള്ള റോഡു
൨൭	ടി	[illegible]	[illegible]	ആലുവായിൽ നിന്നും [illegible] വില്ലേജ് റോഡു	[illegible] തോപ്പു	[illegible] പാടവും	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ
൨൮	[illegible]	[illegible] മുറി	[illegible]	[illegible] പാടം നിലങ്ങൾ	[illegible] പാടം നിലങ്ങളും [illegible] പുരയിടവും [illegible] പാടം നിലങ്ങളും	[illegible] വില്ലേജ് റോഡു	[illegible] നിലങ്ങളും തോട്ടം

ആലങ്ങാട്ട — ചാരായം

ആലങ്ങാട്ട റേഞ്ച്

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിൻെറ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിൻെറ അതിർത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
നം. ൧	തൃക്കാ[illegible]	വടക്കോട്ട	നാരായണത്തുപടി	പെരുമ്പാവൂർക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡ്	സർവെ ൧൦൭-൧ ൧൦൮-൦ നമ്പർ വസ്തുക്കൾ	സർവെ ൧൧൫-൦ ൧൧൬-൦ നമ്പർ വസ്തുക്കൾ	സർവെ ൧൧൦-൦ ൧൧൪-൦ നമ്പർ വസ്തുക്കൾ
നം. ൨	ടി	കാക്കനാട്ട	കാക്കനാട്ട	ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും പള്ളിക്കരക്കുള്ള കിഴക്കൻ നാട്ടുവഴി	കുഴിക്കാട്ട് മൂലപള്ളിയും ചാലുകളും	വെട്ടുവഴിയിൽ നിന്നും ഒരു അൻചുകണ്ടത്തേക്കുള്ള വഴി	[illegible]പാടം ചിള്ളിയകരത്തോട്ട് വയലുകൾ
				വരാപ്പുഴ റേഞ്ച്			
നം. ൩	ഇടപ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗം	പോണേക്കര	റെയിൽവെ	വടക്കേതോട്	ഇടപ്പള്ളി റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പോണേക്കരക്കുള്ള ഇടവഴി	റെയിൽവെ ലൈൻ	പീലിയാട്ട് തോട്ടം കിഴക്കു വശമുള്ള തോട്ടം
നം. ൪	ടി	ചുറവപാട്ട	പട്ടത്തുംഭാഗത്തിൽ	ഇടപ്പള്ളി വടക്കെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നും റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള റോഡ്	ഇടപ്പള്ളി കിഴക്കുവശം തെക്കുവടക്കുള്ള തോട്	[illegible] വടക്കുവശം കിഴക്കോട്ടുള്ള ഇടവഴി	അല്ലപ്രായിൽ നിന്നും ഏറണാകുളത്തേക്കുള്ള റോഡ്
നം. ൫	ടി	ടി	തോപ്പിൽപറമ്പ്	പോണേക്കരതോട്	ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള റോഡ്	പുത്തനമ്പലത്തിൽ നിന്നും ചേരാനല്ലൂർ കടവിലേക്കുള്ള റോഡ്	പുത്തൻ[illegible] വീട്ടിൻെറ പടിഞ്ഞാറുവശം റെയിൽവെ ലൈനിലേക്കുള്ള വഴി
നം. ൬	ഇടപ്പള്ളി തെക്കുംഭാഗം	വെണ്ണല	ചന്തയിൽ	ചെട്ടിക്കടവിലേക്കുള്ള ഇടവഴി	പുഞ്ചപ്പാടം	[illegible] നിന്നും കിഴക്കേപാടത്തേക്കുള്ള ഇടവഴി	ഇടപ്പള്ളി തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ്

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	ദേശം	[illegible]	[illegible]			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	കൊടുവള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					ചാവക്കാട് താലൂക്ക്		
൭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പറവൂർ—പാറായം,
പറവൂർ റോഡ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	[illegible]	അതിരുകൾ: കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്	വടക്ക്
[illegible]	പറവൂർ	[illegible]	[illegible]	പുഴ	[illegible]	തോട്	[illegible]
[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	ടി / [illegible]	[illegible]	തോട് / [illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	വടക്കേക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുഴ	പുഴ	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുഴ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടം	[illegible]	[illegible] പുരയിടം
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] സ്ഥലം	തോട്	തോട്
[illegible]	പുത്തൻവേലിക്കര	[illegible]	[illegible]	പുഴ	[illegible]	പുഴ	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	പുഴ / വെളിപ്പറമ്പ്	[illegible] / [illegible]	പുഴ / [illegible]	[illegible] / [illegible]

വൈക്കം—ചാരായം.

൧൦൯൭-ം ൧൦൯൮-ം ആണ്ടുകളിൽ വൈക്കം താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

വടയാർ റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തി. വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	വൈക്കം	മൂത്തേടത്തു കാവ്	മൂത്തേടത്തു	ആലുങ്കൽ പുരയിടം	വൈക്കത്തു നിന്നും മൂത്തേടത്തു കാവിലേക്കുള്ള റോഡ്	[illegible]ൽ കുട്ടി[illegible] പുരയിടം	[illegible] നിന്നും [illegible] റോഡ്
൨	ടി	പള്ളിപ്പുറത്തുശ്ശേരി	പള്ളിപ്പുറത്തുശ്ശേരി	വയ്യത്ത് പള്ളിപുരയിടം	ടി	[illegible]ൽ തോട്	വേമ്പനാട്ട് കായൽ
൩	ടി	പടിഞ്ഞാറേ ചേരിമേൽ തെക്കുമുറി	[illegible]	[illegible] തോട	ടി	[illegible] പുരയിടം	[illegible] നിന്നും [illegible] റോഡ്
					[illegible] റേഞ്ച്.		
൪	[illegible]	[illegible]	കുളത്തിൽ	[illegible] വക [illegible]മ്പും [illegible] വക [illegible] പറമ്പും	വേമ്പനാട്ട് കായൽ	[illegible] തോട	[illegible] നിന്നും [illegible] വഴി
					വടയാർ റേഞ്ച്.		
൫	നടുവിലെ പകുതി	പടിഞ്ഞാറെ ചേരിമേൽ പടിഞ്ഞാറെമുറി	പടിഞ്ഞാറെ[illegible]	അറയ്ക്കൽ പുരയിടവും ചിറപ്പറമ്പു പുരയിടവും	പുത്തൻതോട്ടിൽ നിന്നും [illegible]ലേക്കുള്ള വഴി	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] കായൽ
൬	ടി	കിഴക്കുംചേരിമേൽ നടുവിലെമുറി	കിഴക്കേനട	പെരുഞ്ചിറപ്പാടം	[illegible] കൂടി തെക്കു വടക്കുള്ള വഴി	പാടവും [illegible] റോഡിൽ നിന്നും [illegible]ലേക്കുള്ള വഴി	[illegible] പുരയിടവും [illegible]

വൈക്കം—[illegible]

വടയാർ ദേശം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	[illegible]പ്പിന്റെ പേര്	[illegible] സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	നടുവിലെപകുതി	പടിഞ്ഞാറേ [illegible] ചിറമേൽ വടക്കേമുറി	വടക്കേനട	വല്ലകത്തിലെ പുരയിടങ്ങൾ	പൊതുവഴി [illegible]	[illegible]പ്പുറം വഴിയും [illegible] മാറത്തിൽ പുരയിടവും	ഇല്ലവിപ്പാടം
൨	വടക്കേമുറി	വടക്കേമുറി	നന്താവനത്ത്	തോട്ടകടവിൽ നിന്നും [illegible] വേലിക്കുന്നിലേക്കുള്ള നാട്ടുവഴി	പബ്ലിക് റോഡ്	[illegible] തോട്	[illegible] നിന്നും [illegible]ക്കുള്ള നാട്ടുവഴി
					തോട്ടകടവു റോഡ്		
൩	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി	[illegible] വടക്കു	[illegible]ക്കാട്ടു [illegible]	[illegible]ക്കാട്ടുശ്ശേരി പള്ളിവക പുരയിടവും	[illegible]ക്കുള്ള നാട്ടുവഴി	[illegible]തോട്	ഒല്ലൂർ[illegible]ചാൽ
					[illegible] റോഡ്		
൧൦	പൊന്നാപള്ളി	[illegible]	തടിയാട്ടു[illegible]	[illegible] വെളിച്ചം[illegible] നാട്ടു[illegible]	[illegible] പടിഞ്ഞാറു[illegible] [illegible] കുറ്റുകാട്ടു പുരയിടം	[illegible] പറമ്പു [illegible]	[illegible] പടിഞ്ഞാറു [illegible] കൂടി [illegible]ക്കുള്ള നാട്ടുവഴി
൧൧	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] പുരയിടം [illegible] വെളി	കായൽ	ചിറയിൽ ഇടവഴി	അട്ടാ[illegible]യിൽ നിന്നും [illegible] കൂടിയുള്ള നാട്ടുവഴി
൧൨	വടക്കേ മറ[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടം വടക്കേ [illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം	ടി	[illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം	കായൽ

കൊല്ലം—ചിറയിൻകീഴ്,

കരുനാഗപ്പള്ളി.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	സർവ്വേ ചെയ്ത പേർ	അതിർത്തിയും [illegible]			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൫൧	വടക്കേ [illegible] ഭാഗം	[illegible] ഭാഗം	[illegible]	[illegible]	[illegible] നിന്നും [illegible] റോഡ്	[illegible] പുരയിടം [illegible]	[illegible]
					പൂത്തോട്ട റോഡ്.		
൫൨	മണക്കാട്	പാറ്റൂർ	പാറ്റൂർ	[illegible] കുന്നും [illegible]	പാറ്റൂർ മഠം	[illegible]	[illegible]
൫൩	[illegible]	ഉദയം പേരൂർ	ഉദയം പേരൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫൪	ചെമ്പു	ചെമ്പു	ചെമ്പു	അരയൻ വക [illegible] പുരയിടവും കനാട്ട പുരയിടവും	പുഴ	[illegible]	[illegible]
					വടയാർ റോഡ്.		
൫൫	[illegible] പടിഞ്ഞാറെക്കര	[illegible] പടിഞ്ഞാറെക്കര	[illegible]	[illegible] തറ	[illegible] പുഴത്തറ	[illegible]	[illegible]
					പൂത്തോട്ട റോഡ്.		
൫൬	മറവൻതുരുത്ത്	വടക്കുംഭാഗം	വടക്കുംഭാഗം	മണക്കനം പുഴ	[illegible] തറ	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	എല്ലാക്കവിന്തറ [illegible]

വൈക്കം — ചാരായം.

പൂത്തോട്ട റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ: വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ്
൮൯	ഉദയനാപുരം (കൊണ്ടു)	മറവന്തുരുത്ത്	മറവന്തുരുത്ത്	പുഴ	വള്ളംപെട്ടി കല്ലുങ്കൽ	കോട്ടപ്പള്ളി നിലം	പാതിരിപ്പാടം
					വടയാർ റേഞ്ച്.		
൯൦	വടയാർ	വടക്കേഭാഗം	പാലത്തുങ്കൽ	ആറ	പനിക്കോടൻ ചിറ	കോട്ടപ്പറമ്പ്	ആറ
൯൧	ടി	തലയോലപ്പറമ്പ്	തലയോലപ്പറമ്പ്	പുല്ലൻപ്ലാവിൽ പുരയിടം	പള്ളിയും പറമ്പു പുരയിടം	തെക്കടത്ത് നിലങ്ങൾ	ആടേൽ നിലത്തിനുള്ള തോട്
൯൨	ടി	മിടായിക്കുന്നം	മിടായിക്കുന്നം	കാളിശ്ശേരി പുരയിടം	മിടായിക്കുന്നം മുണ്ട നിലങ്ങൾ	വലിയ പുരയിടവും കുഴിപ്പള്ളി പുരയിടവും	തറയിൽ പുരയിടം
൯൩	ടി	വെള്ളൂർ	വെള്ളൂർ	പള്ളിയിൽ എബ്രഹാമിന്റെ മഠം	പുഴ [illegible]	ഉദയാർമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ പടിഞ്ഞാറെ ചിറ	ആറ
					പിറവം റേഞ്ച്.		
൯൪	മുളക്കുളം	വടക്കേക്കര	[illegible]	എം. [illegible] പിറവത്തിന് [illegible] റോഡ്	പൂവത്തുങ്കൽ നിലം [illegible] പള്ളിക്കുള്ള വഴി	[illegible] പുരയിടവും	പുനക്കുഴി വീടും [illegible] നിലവും
൯൫	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] ആറ	കരിനിലം [illegible]	[illegible] പാടം	[illegible] പുരയിടവും [illegible]

തലയോലപ്പറമ്പ്.
[illegible] റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൬	[illegible]	കല്ലുപ്പള്ളി	കല്ലുപ്പള്ളി	[illegible] ഇടവഴി	[illegible] തിട്ട വടക്കേ റോഡ്	[illegible] തോട്	[illegible]
൨൭	തലയാഴം	ഉല്ലല	ഉല്ലല	പുല്ലാനിത്തറ പുരയിടവും [illegible]	[illegible] നിലം	[illegible]	[illegible]
൨൮	ടി	തോട്ടകം	തോട്ടകം	കരിയാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൯	വെച്ചൂർ	കുടവെച്ചൂർ	പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗം	[illegible] പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൦	ടി	ടി	കിഴക്കേ ഭാഗം	[illegible] പുരയിടം	[illegible] നിലം	[illegible]	[illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] ആണ്ടുകളിൽ [illegible] സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട [illegible] വിസ്തൃത [illegible] റിപ്പോർട്ട്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	[illegible]പ്പിന്റെ പേർ	[illegible]			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]						
൧൧	[illegible] വടക്ക	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി
൧൨	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൩	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൫	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൬	[illegible] വടക്ക	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിതമായ പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ
൧൭	തണ്ണീർമുക്കം വടക്ക്	തണ്ണീർമുക്കം	തണ്ണീർമുക്കം	[illegible]	കായൽ	[illegible] വഴിയും	[illegible]
൧൮	ടി	ശ്രീകണ്ഠമംഗലം	ശ്രീകണ്ഠമംഗലം	കട്ടച്ചിറ [illegible] നിന്നും [illegible] പടത്തിലേക്കുള്ള റോഡ്	[illegible]	[illegible]	കട്ടച്ചിറ [illegible] നിന്നും [illegible] വഴി
൧൯	ചേന്നങ്കരി	[illegible]	ആലുംകൽ	[illegible]	[illegible] റോഡ്	[illegible] പുറമ്പോക്കും	[illegible]
൨൦	ടി	ടി	അരൂക്കുറ്റിയിൽ	[illegible] തോട്ടം പടിഞ്ഞാറു [illegible] വരെ	[illegible] പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൂടി [illegible] റോഡ്	[illegible] നിന്നും പടിഞ്ഞാറു [illegible] വരെ	ടി
൨൧	ചേർത്തല വടക്ക	വടക്കുംമുറി	കവളേക്കവട്ടം	[illegible] തോട്	[illegible] തോട്	[illegible] റോഡ്	[illegible] തോട്
൨൨	ടി	ടി	പൂത്തോട്ട	പൂത്തോട്ട [illegible]	പൂത്തോട്ട റോഡിൽ നിന്നും [illegible] റോഡ്	[illegible] കിഴക്കോട്ട [illegible] റോഡിൽ ചേരുന്ന റോഡ്	[illegible] തോട്
൨൩	ടി	ടി	മുട്ടത്തങ്ങാടി	[illegible]	[illegible] കൂടി [illegible] കൂടെ തോട്	[illegible] നിന്നും [illegible] റോഡ്	[illegible] റോഡ് [illegible] വരെ
൨൪	ടി	ടി	ചേർത്തല റേഞ്ച്	[illegible] കൂടി [illegible] വഴി	കിഴക്കേ [illegible] നിന്നും [illegible] റോഡ്	[illegible]	[illegible] കിഴക്ക് കൂടി [illegible] റോഡ്

[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	പള്ളിയുടെ പേർ	പള്ളി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പുരയിടത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				കിഴക്ക്	തെക്ക്	വടക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] പബ്ലിക് റോഡ്	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	ഉഴുവ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	ഉഴുവ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	പട്ടണക്കാട്	പട്ടണക്കാട്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൩൩	തുറവൂർ തെക്ക	വളമംഗലം വടക്ക	കോളശ്ശേരി	കോളശ്ശേരി പാടവും തൊ[illegible]ക്കാരൻവക പുരയിടവും	ചേന്നം നിന്നും കുത്തിയതോട്ടേക്കുള്ള വഴി	തുറവൂർ നടക്കൽ നിന്നും പള്ളിത്തോട് കടവിലേക്കുള്ള വഴി	വലിയ പാടം
൩൪	ടി	പടിഞ്ഞാറേക്കര വടക്ക	കുത്തിയതോട്പള്ളി	കുത്തിയതോട് പള്ളി പുരയിടവും [illegible]യിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടുള്ള വഴിയും	നാട്ടുവഴി	പള്ളിക്കവലയിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ [illegible] നിന്നും തൈക്കൽ പാടത്തിൽ കൂടി മനക്കോടത്തു മീൻ ചന്തക്കുള്ള വഴി	ചേരത്തോട്
൩൫	ടി വടക്ക	ടി വടക്ക	മനക്കോടം	തെക്കേ കമ്പാളവും ദേവസ്വം തോട്ടം	ദേശത്തോട	[illegible] തോട്	കരുനിലങ്ങൾ
൩൬	ടി	പടിഞ്ഞാറേക്കര വടക്ക	പള്ളിത്തോട	വെളുത്ത കുത്തിന്റെ വക കുടശ്ശിങ്കൽ വീട	പൊഴിച്ചാൽ	[illegible] വസ്തു [illegible]ൻവക കോയിപ്പറമ്പു വീട	കടൽ
൩൭	ടി	എഴുപുന്ന തെക്ക	കരിമ്പിൻചേരി	കുഴിവേലിയും അനന്തപുരം പുരയിടങ്ങളും പഴയകായലും	പുത്തൻതോട	[illegible] പണിക്കൻവക കരിമാൻചേരിയും കൊച്ചുപള്ളി പണിക്കൻവക പുരയിടങ്ങളും [illegible]നക്കോട്ടിൽ കത്തനാർവക വളവൻചിറയും	നാട്ടുവഴി
൩൮	ടി	കോടംതുരുത്ത	കോടംതുരുത്ത	ചെമ്മനാട്ട വടക്കേത്തോട	പാമ്പിക്ക തോട്	[illegible]ത്തിയ തോട്	തഴുപ്പികായൽ
൩൯	അരൂർ	ഇരമല്ലൂർ	പാക്കനാ	[illegible]ന്തിരൂർ തോട	നാട്ടുവഴി	പാക്കനാത്തു വെളി	ഇരമല്ലൂർ കായൽ
൪൦	ടി	ചന്തിരൂർ	ചന്തിരൂർ	കുത്തിയതോട്പ്പള്ളി	പാമ്പിക്ക തോടും [illegible] പള്ളിയും	പനക്കാട്ടിൽ [illegible]ന്റെ വീടും കുളവും	വെള്ളത്തള്ളി കായൽ
൪൧	ടി	[illegible]	[illegible]	കൈതപ്പുഴ കായൽ	[illegible] കായൽ	[illegible] വക വസ്തുവും വെളിയുമുള്ള [illegible]	[illegible] കായൽ

൯൫

ആലപ്പുഴ ടൗൺ — പട്ടിക

പതിനാലാം ഫാറത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	ഗോസായിമഠം	വാടക്കനാൽ	കണ്ണൻവർക്കി പാലത്തിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ്	കല്ലൻറോഡ്	കല്ലുപാലത്തിൽനിന്നും വടക്കോട്ട് വാടക്കനാലിലേക്കുള്ള റോഡ്
൨	ടി	ടി	പഴവങ്ങാടി	കല്ലൻറോഡ്	മുല്ലക്കൽ റോഡ്	ആലപ്പുഴത്തോട്	ഇരുമ്പുപാലത്തിൽനിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ്
൩	ടി	ടി	പുത്തൻകുളങ്ങര	കുളപ്പുറത്തുറോഡ്	അമ്പലപ്പുഴ റോഡ്	തിരുവമ്പാടി ചുടുകാട്	പുത്തൻകാടുകൾ ഊടുവഴി
൪	ടി	ടി	[illegible]	പവ്വക്കറോഡ്	കുട്ടച്ചിറം റോഡ്	കൊട്ടാരം റോഡ്	കടപ്പുററോഡും കടലും
൫	[illegible]	[illegible]	തൊണ്ടൻകുളങ്ങര	തുറാട്ടുവഴി	ജില്ലാക്കോർട്ടിന്റെ പുറകുവശം കൂടി തത്തംപള്ളിക്കുള്ള നടക്കാവ്	ജില്ലാക്കോട്ട	റോഡ്
൬	ടി	ടി	വാടത്തിറമ്പ്	ടി	ഇരുമ്പുപാലത്തിൽകൂടി വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ്	വാടത്തോട്	കണ്ണൻവർക്കി പാലത്തിൽനിന്നും വടക്കോട്ട് ചെന്നുചേരുന്ന റോഡ്

അമ്പലപ്പുഴ—ചാരായം.

൧൯൬൪—൬൫-ൽ ആണ്ടുകളിൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ചാരായ ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	[illegible]വഴി	ആനപ്രമ്പാൽ വടക്ക	ആനപ്രമ്പാൽ വടക്ക	വിലങ്ങാറ്	വിലങ്ങാറ്	തലവടി ആറ്	തലവടി ആറ്റുകളപ്പുര പുതൽപറമ്പും വടക്കോട്ട അമ്പ്രോ കളപ്പുരക്കൽ വരെയും
൨	ടി	നീരേറ്റുപുറം	നീരേറ്റുപുറം നടുവിലെ മുറി	ചേരിത്തോട്	ചെറുകോട്ട പുരയിടം അതിൽ നേരെ ലയിൻചേരി തോട്ട വരെ	ടി	പനവേലി പുരയിടത്തിൽ നിന്നും നേരെ വടക്കോട്ട വഴിൻ കളത്തിൽപുരയിടം വരേയും പനവേലിയിൽ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും നേരെ തെക്കോട്ട തലവടി ആറ വരേയും
൩	ടി	[illegible]മുറി	തെക്കേമുറി	തലവടിയാറ്	അരിത്തോട്	കാരിക്കോട്ട പുരയിടവും കിഴക്ക പടിഞ്ഞാറുള്ള ചിറയും	മുറിക്കോലിത്തോട്
൪	ടി	ആനപ്രമ്പാൽ തെക്ക	ആനപ്രമ്പാൽ തെക്ക	ടി	ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന നേരെ തെക്കോട്ട ലയിൻ മുട്ടും വാടത്തോട്ടവരെ	മുട്ടംപാറ തോട്	പാറയിൽ തോട്
൫	[illegible]	എടത്വാ	എടത്വാ	എടത്വാ ആറ്	എടത്വാ ആറ്	കാട്ടംപോറ്റത്തു തോട്	പാണ്ടികടവുതോട (തെക്ക കിഴക്ക അതൃത്തികൾ ചേരുന്നതായ സ്ഥലത്തു നിന്നും തെക്കും കിഴക്കും ഒരു ഫർലോംഗ്‌വരെ ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാം)
൬	തകഴി	[illegible]മംഗലം	ചെക്കിടിക്കാട്	കണ്ടത്തിൽവരമ്പിനകം നിലവും കരുകയിൽത്തോടും	കോലത്തു പുരയിടവും നാട്ടുതോടും മാലയിൽ പുരയിടവും നിലവും	തലപ്പു ആറ്	പാലിയത്തു ആറ്
൭	ടി	തകഴി	തകഴി	വിളന്തിട്ടതോടും പടിഞ്ഞാറ വിരിപ്പുനിലവും	[illegible]ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കവശം തെക്കുവടക്ക കിടക്കുന്ന നാട്ടുതോട	തകഴി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക വശം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ കിടക്കുന്ന നാട്ടുവഴിയും വരമ്പത്തുപുരയിടവും	മാണിക്കത്തറ പറയൻ പുരയിടവും നാരായവരമ്പും

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേര്	ചാപ്പുസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൮	തകഴി	തകഴി	തകഴി	നാട്ടുതോട്	[illegible] നിലവും	[illegible] ആറു	[illegible] വടക്കോട്ടു [illegible] ഇടശ്ശേരി [illegible] നിലവും
൯	പുറക്കാട്	[illegible]	വെള്ളഞ്ചേരി	[illegible] വടക്കേ അരയൻപറമ്പു [illegible] വടക്കുള്ള ഇടവഴി	പുത്തൻകുളം [illegible] ഇടവഴി	[illegible] പുരയിടത്തിൽനിന്നു [illegible] പുരയിടംവരെ	[illegible] ഇടവഴി (പടിഞ്ഞാറു [illegible] അമ്പലപ്പുഴ [illegible] വരെ)
൧൦	ടി	പുറക്കാട്	പുറക്കാട്	[illegible] നെല്ലൂര തോട്	[illegible] കിഴക്കുവശമുള്ള [illegible]	[illegible] തോട്ടം	സമുദ്രം
൧൧	അമ്പലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ	പള്ളാത്തുരുത്തി [illegible] നിന്നും [illegible] അമ്പലപ്പുഴ [illegible] നാട്ടുതോടുവരെ	അമ്പലപ്പുഴ അഞ്ചലാഫീസിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുനിന്നു കിഴക്കോട്ടു [illegible] പോകുന്ന [illegible]	അമ്പലപ്പുഴ അഞ്ചലാഫീസിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുനിന്നു കിഴക്കോട്ടു [illegible] അമ്പലപ്പുഴ [illegible]	അഞ്ചലാഫീസു മുതൽ [illegible] വരെ [illegible] നാട്ടുതോട്
൧൨	ടി	കരുമാടി	കരുമാടി	കരുമാടി തോട്ടിൽനിന്നും [illegible] കരുമാടി [illegible] പടക്കു [illegible] പോകുന്ന ഇടത്തോട്ടം	പുത്തൻ [illegible] പാടവും	കരുമാടി [illegible] കിഴക്കുവശമുള്ള [illegible] പിള്ളയുടെ [illegible] തോട്ടം	[illegible] കിഴക്കുവശമുള്ള [illegible] കളിക്കുട്ട [illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേര്	ചാപ്പ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧൩	അമ്പലപ്പുഴ	കാക്കാഴം	കാക്കാഴം	അമ്പലപ്പുഴ നിന്നും അമ്പലപ്പുഴക്കുള്ള റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴാമത്തെ മയിൽക്കുറ്റിയിൽനിന്നു നേരെ പടിഞ്ഞാട്ട സമുദ്രംവരെ	കുറിച്ചുരക്കുന്ന തോട്ടുവരെ	[illegible] വരെ	സമുദ്രം
൧൪	നെടുമുടി	നടുഭാഗം	നടുഭാഗം	മാത്തൻതോട്ട	കോതറത്തോട്ട	[illegible] ആറു	കരിപ്പാടം
൧൫	ടി	തെക്കേക്കര	തെക്കേക്കര	മാവേലിത്തോട്ട	ചമ്പക്കുളം ആറു	ചെമ്പകശ്ശേരി തോട്ട	മാവേലിത്തോട്ട
൧൬	ചമ്പക്കുളം	അമിച്ചകരി	അമിച്ചകരി	മനംകേരി നിലം	ചെമ്പടിവക നിലവും തോട്ടവും	ചമ്പക്കുളം ആറു	മനംകേരി നിലവും ചമ്പക്കുളം ആറും
൧൭	പുളിംകുന്നു	പുളിംകുന്നു	പുളിംകുന്നു	തെക്കേപ്പാലംവക [illegible] ശ്ശേരി പാടവും പാറശ്ശേരി അവുസേപ്പുവക പുരയും	പോറശ്ശേരി [illegible] കിഴക്കേതും പുരയിടത്തിനു കിഴക്കുവശത്തുകൂടി പാറശ്ശേരി വിലത്തിലേക്കുള്ള മുട്ടത്തോട്ട	പനയാറ്റിൽനിന്നും [illegible] [illegible] പുരയിടത്തിനു തെക്കുള്ള [illegible] [illegible] പുരയിടംവരെയുള്ള മട്ടത്തോട്ട	പനയടം പനയാറ്റിൽ നിന്നു വലിയപള്ളിക്ക വടക്കുകൂടി പുളിംകുന്നു നാട്ടുതോട്
൧൮	പുളിംകുന്നു	[illegible] ഭാഗം	മങ്കൊമ്പു	കളങ്ങരമാപ്പിളവക ഏൺപതും പാടം പുരയും	മങ്കൊമ്പു ആറു	[illegible] പുരയിടത്തിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട [illegible] കിഴക്കുവശത്തുകൂടി [illegible] [illegible] [illegible] തോട്ട	മങ്കൊമ്പു ആറ്റിൽ നിന്നു [illegible] കിഴക്കുവശത്തുകൂടി [illegible] കിടക്കുന്ന നാട്ടുതോട്
൧൯	ടി	കണ്ണാടി	കണ്ണാടി	നടുവിലേടത്തു പുരയിടവും കാഞ്ഞിക്കൂട്ടശ്ശേരി നിലവും ചെന്നുപാടം പുരയും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] [illegible]	[illegible] ഇടയാടി പുരയിടവും [illegible]	ഏലപ്പുള്ളി വകയും പള്ളിവക പുരയിടവും
൨൦	[illegible]	ചേന്നങ്കരി	ചേന്നങ്കരി	കട്ടത്തറ പുരയിടം	പൂന്തോട്ട	[illegible] പുരയിടവും നാട്ടുതോടും	[illegible] ആറു

[illegible] — [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	[illegible]	[illegible]			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧	ചവറ [illegible] ഭാഗം	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	ചവറ	ചവറ	ചവറ	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]
൩	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible] വഴി	[illegible] വഴി
൪	ടി	[illegible] വടക്കുഭാഗം	[illegible] വടക്ക	[illegible]	[illegible] വഴിയും [illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	പന്മന	വാഴയിൽഭാഗം	വാഴയിൽ	[illegible] കിഴക്കേൽ വഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി
൬	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	പറമ്പിന്റെ പേര്	[illegible]			
				പടിഞ്ഞാറ്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	വടക്ക്
൯	ദേവികര	[illegible] തങ്കേ[illegible]	കോഴിവിളതെക്ക	[illegible] പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ [illegible] [illegible] വരെ ([illegible])	[illegible]	[illegible] അമ്പലത്തിൽ [illegible]	[illegible] അമ്പല [illegible] കൂടി [illegible] പള്ളി [illegible]
൰	ടി	വടക്കേ പാവൂൽ	വടക്കേ പാവൂൽ	[illegible]	[illegible] വയൽ	[illegible] കിഴക്ക [illegible]	[illegible] വടൽ [illegible]
൩	[illegible]പ്പള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]പ്പള്ളി [illegible] കി[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും തെൻവടൽ [illegible]
൧൦	[illegible]പ്പള്ളി	പടനായർകുള[illegible]	പടനായർകുളങ്ങര	[illegible] കിടക്കുന്ന വഴിയും [illegible]പ്പള്ളി പുരയിടവും	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible]
൧൧	[illegible]	ആലപ്പാട്ട്	ആലപ്പാട്ട്	[illegible]	[illegible]വീട്ടിന്റെ കിഴക്ക് [illegible] വഴി	[illegible]	[illegible] ([illegible]പ്പള്ളി [illegible])
൧൨	[illegible]	പുതിയർവഞ്ചി [illegible]	വട്ടത്തിൽ	[illegible] വീട്ട് [illegible]	[illegible] കിഴക്കുവശം [illegible]	[illegible] കിഴ[illegible] വഴിയും [illegible] വീട്ട് [illegible]	[illegible]പ്പള്ളി — [illegible] (ഈ പറമ്പിന്റെ [illegible] പടനായർകുളങ്ങര വടക്കു മുറിയിലാണ്)

കരുനാഗപ്പള്ളി — താലൂക്ക്.
കായംകുളം മണ്ഡപ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	കല്ലിന്റെ പേർ	കല്ലു നാട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൫൩	ക്ലാപ്പന [illegible]	ക്ലാപ്പന [illegible]	ക്ലാപ്പന [illegible]	കല്ലുംകുട്ടിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള പള്ളിക്കരോഡു	പുല്ലുകുട്ടിൽ കിഴക്കേവശം വരെ [illegible] വടക്കു [illegible] കിഴക്കുവശം [illegible]	[illegible]	[illegible] പടിഞ്ഞാറു [illegible]
					കരുനാഗപ്പള്ളി മണ്ഡപ്.		
൫൪	[illegible] തൊട	ക്ലാപ്പന	ക്ലാപ്പന	കൊച്ചുവീട്ടിൽ പുരയിടവും കിഴക്കേ വലിയകുളങ്ങരക്കുള്ള വഴിയും	[illegible] ഉച്ചിറയ്ക്കുള്ള [illegible] വഴിയും	[illegible] മിച്ചഭൂമിക്കുള്ള [illegible] വഴി	കായൽ
൫൫	[illegible] പ്പള്ളി	പ്രയാർ വടക്കു	ചളിക്കച്ചേരി	മാരംതോട	[illegible] തെക്കോട്ടുള്ള [illegible] വഴിയും	[illegible] കിഴക്കേ ഇടവഴി	ടി
൫൬	ടി	അഴീക്കൽ	ഉത്രേക്കൽ	കായംകുളം അഴി	കായൽ	[illegible] വീട്ടിൽ പുരയിടവും	കടൽ
					കായംകുളം മണ്ഡപ്.		
൫൭	ടി	[illegible]യിക്കുഴി	ഓച്ചിറ	മുണ്ടകോട്ടയിൽ പുരയിടവും ഓച്ചിറ കമ്പോളവും തമ്മിൽ [illegible]കൻ വക പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശം [illegible] വഴി	[illegible]	[illegible] മുണ്ടകോട്ടയിൽ [illegible]

പത്മനാഭപുരം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എന്നീ റെവന്യൂ ഡിവിഷനുകളിലും, കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ ചങ്ങനാശേരി, കോട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂർ, മീനച്ചൽ, എന്നീ താലൂക്കുകളിലും, [illegible] ഡിവിഷനിൽ [illegible] (൧൦൯൩) [illegible] ഡിവിഷനിൽ [illegible] വിലകളിൽ [illegible] പരസ്യം.

[illegible] കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ [illegible] ൧൦൯൩ [illegible] കള്ളു ഉണ്ടാക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള [illegible] പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും തീയതികളിലും, [illegible] ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ [illegible] കള്ളു [illegible] പട്ടികയിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

നമ്പർ	പ്രദേശത്തിന്റെ പേര്	ലേലം നടത്തുന്ന സ്ഥലം	ലേലം നടത്തുന്ന തീയതി
൧	തോവാള താലൂക്ക്	നാഗർകോവിൽ നായിബ് ആഫീസ്	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൨	അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്ക്	ടി ടി	ടി
൩	ഇരണിയൽ ടി	തക്കല താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൪	കൽക്കുളം ടി	ടി ടി	ടി
൫	വിളവംകോട് ടി	വിളവംകോട് ടി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൬	നെയ്യാറ്റിൻകര ടി	നെയ്യാറ്റിൻകര ടി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൭	തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ	എക്സൈസ് കമ്മീഷണരുടെ ആഫീസ്	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൮	ടി താലൂക്ക്	ടി ടി	ടി
൯	നെടുമങ്ങാട് ടി	നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കുകച്ചേരി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൧൦	ചിറയിൻകീഴ് ടി	ആറ്റിങ്ങൽ ടി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ മാർച്ച് [illegible]
൧൧	കൊല്ലം ടി	[illegible] ആഫീസ്	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൨	കൊട്ടാരക്കര ടി	കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കു കച്ചേരി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൩	പത്തനാപുരം ടി	പുനലൂർ ടി	൧൦൯൩ മീനം [illegible] / ൧൯൧൮ ഏപ്രിൽ [illegible]

ക്രമനമ്പർ	[illegible]	[illegible]	[illegible] തീയതി
൧൩	[illegible] താലൂക്ക	[illegible] താലൂക്ക കച്ചേരി	൧൦൯൯ മീനം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൪	കുന്നത്തൂർ ഡി	[illegible] ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൫	മാവേലിക്കര ഡി	മാവേലിക്കര ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൬	കാർത്തികപ്പള്ളി ഡി	ഹരിപ്പാട് ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൭	ചെങ്ങന്നൂർ ഡി	ചെങ്ങന്നൂർ ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൮	തിരുവല്ലാ ഡി	തിരുവല്ലാ ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൧൯	ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡി	ചങ്ങനാശ്ശേരി ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ ഏപ്രിൽ [illegible]
൨൦	കോട്ടയം ഡി	കോട്ടയം ഡി	[illegible] / ൧൯൨൪ മെയ് [illegible]
൨൧	പീരുമേട ഡി	ഡി ഡി	ഡി
൨൨	ഏറ്റുമാനൂർ ഡി	ഏറ്റുമാനൂർ ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ മെയ് [illegible]
൨൩	മീനച്ചിൽ ഡി	പാലാ ഡി	൧൦൯൯ മേടം [illegible] / ൧൯൨൪ മെയ് [illegible]
൨൪	ആലപ്പുഴ ടൗൺ	ആലപ്പുഴ [illegible]	൧൦൯൯ ഇടവം [illegible] / ൧൯൨൪ മെയ് [illegible]
൨൫	അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക	അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക കച്ചേരി	൧൦൯൯ ഇടവം [illegible] / ൧൯൨൪ മെയ് [illegible]
൨൬	കരുനാഗപ്പള്ളി ഡി	കരുനാഗപ്പള്ളി ഡി	൧൦൯൯ ഇടവം [illegible] / ൧൯൨൪ മെയ് [illegible]

വേലവിളംബരം [illegible] നടത്തപ്പെടുന്നതാകുന്ന

വില്പനകളെ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും മറ്റും

൧. [illegible] വിളിക്കുന്നവൻ [illegible] (൧൦) [illegible] [illegible] മുമ്പായി [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

൨. [illegible] [illegible] വിളിച്ചെടുക്കുന്ന [illegible] [illegible] വേലവില്പന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ [illegible] [illegible] അല്ലാതെ [illegible] [illegible].

൩. ലേലവിളിപ്പിന്റെ നടപ്പുമുറിയിലേക്ക് [illegible] നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും വിളി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലേലം വിളിപ്പിന്റെ [illegible] വിളിക്കേണ്ടതിന്റെ [illegible] തിരിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുന്ന ഏവനേയും,

(ക) അയാൾ [illegible] അബ്കാരി [illegible] നിയമം [illegible] ആയ ഒരു കുറ്റത്തിന് [illegible] കുറ്റങ്ങളെ ചെയ്തതായി ഒരു ക്രിമിനൽ കോർട്ടിനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ആണെന്നോ,

(ഖ) സെപ്ടംബർ [illegible] മേൽപ്പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു [illegible] കുറവും അവകളുടെമേൽ സ്ഥാപനമായിട്ടുണ്ടെന്നോ,

(ഗ) [illegible] വല്ല [illegible] അയാൾ [illegible] വ [illegible] ഉൾപ്പെട്ടു [illegible] പിടിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നോ,

(ഘ) അയാൾ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ [illegible] ഉദ്യോഗം ജീവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരനാകുന്നു എന്നോ,

(ങ) അയാൾ നല്ല കേൾവിയുള്ള ആൾ അല്ലെന്നോ,

(ച) ഈ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതിൽ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വല്ല ആളുടെയും [illegible] പ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ,

(ഛ) അയാളുടെ ധനികത്വം [illegible] എന്നോ [illegible] വകുപ്പിൽ [illegible] ആൾ [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പക്ഷം,

[illegible] വല്ല [illegible] അയാളിനെ വിളിക്കേണ്ടതിൽ [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരം ഉണ്ട്.

൫. ലേലവിളിപ്പു നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ [illegible] പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ലേലം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] അവകളുടെ പേരിലായി വിളിക്കുന്നതിനെ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

൬. ഏതു [illegible] എന്നുള്ളതു ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ [illegible] നിശ്ചയിക്കുന്നതാകുന്നു.

൭. [illegible] ലേലം വിളിക്കുന്നതിൽ [illegible] ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതായാൽ, ആ ലേലത്തെ [illegible] ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ [illegible] സൌകര്യമുള്ള ദിവസത്തേക്കു [illegible] ആ ലേലം നടത്തുന്നതാണെന്നുള്ള [illegible] പരസ്യമായി [illegible] ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അധികാരം ഉണ്ട്.

൮. ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലേലം വിളിക്കുന്നവരായി അദ്ദേഹത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുടെ പേരും അയാൾ വിളിക്കുന്ന തുകയും [illegible], ലേലം നടന്നുവരുമ്പോൾ, വിളിപ്പു ലിസ്റ്റിൽ ലേലം വിളിച്ച ഓരോ ഇനത്തിനും എതിരായി എഴുതേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റിൽ ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനും ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആളുമായി ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട [illegible] തന്നെ ഒപ്പിട്ടു തീയതി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൯. ലേലസ്ഥലത്തു [illegible] വല്ല തർക്കവും ഉണ്ടായാൽ ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തീർച്ച അവസാന തീർച്ചയായി ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു. [illegible] ഏറ്റവും കൂടിയ തുകയെ വല്ല കാരണത്തിന്മേലും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനടുത്ത ഏറ്റവും കൂടിയ തുകയെ അംഗീകരിക്കയോ ആ ഇനത്തിന്റെ ഈ ലേലത്തെ ആവർത്തിച്ചു നടത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

൧൦. ലേലം വിളിക്കുന്നവനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തനും [illegible] ആ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പിലോ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] (ഡെപ്പോസിറ്റ്) കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അയാൾ അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ [illegible] അനുസരിച്ചു അയാൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു [illegible] ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് [illegible] വിളിപ്പുകളുള്ള [illegible] പറയപ്പെടുന്ന [illegible] ദിവസത്തിലോ [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെ [illegible] ആ [illegible] നടപടി നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. [illegible] വിളിക്കേണ്ടതിന് [illegible]

൧൧. [illegible] അവസാനിച്ചതിൽപിന്നെ [illegible] ലേലത്തിന്, [illegible] വിളിക്കുന്ന [illegible] എല്ലാവരും കെട്ടിവച്ച [illegible] ഏതു ആളോടാവശ്യപ്പെട്ടാലും [illegible]

൧൨. ഗവർമ്മെണ്ടു [illegible], ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു [illegible] വിളിയും അവസാന [illegible] കാരണവും പറയാതെ വല്ല ലേലം വിളിയേയും അംഗീകരിക്കയോ നിരസിക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനു ഗവർമ്മെണ്ടിനു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ആ സാധനങ്ങളുടെ പേരും അവയെ ചില്ലറയായി വില്ക്കുന്ന വിലയും എഴുതി ഒരു അടയാളപ്പലക പതിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ സ്ഥലത്തെ ഭാഷയിൽ വ്യക്തമായി വായിക്കത്തക്കവണ്ണം ചായംകൊണ്ടെഴുതിയിരിക്കണം. ലൈസൻസിനെ പീടികയുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഭാഗത്തു തൂക്കിയിരിക്കണം.

൨൬. വച്ചിരിക്കുന്നതോ വില്ക്കുന്നതോ ആയ യാതൊരു കള്ളിനും നല്ലതല്ലാത്ത വല്ല സാധനങ്ങളും കലർപ്പു ചേരാത്തതും ആയിരിക്കണം. സർക്കാരിന്റെ ലഹരിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ മറ്റോ വല്ല സാധനവും ചേർക്കുകയോ കലർത്തുകയോ ചെയ്തുകൂടാ.

൨൭. സേവിക്കുന്നതിന് കൊള്ളരുതാത്തതോ കലർപ്പു ചേർന്നിട്ടുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതു കള്ളിന്റേയും മാതൃക എടുക്കുന്നതിനു പീടികകളെ പരിശോധിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അധികാരം ഉള്ളതാകുന്നു. പീടികയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കള്ള് സേവിക്കുന്നതിനു കൊള്ളരുതാത്തതായി കാണപ്പെടുന്നതോ കലർപ്പു ചേർന്നിട്ടുള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ അവസ്ഥയിൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണരേയും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർമാരേയും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാരേയും റേഞ്ച് ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർമാരേയും അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൨൮. [illegible] വയസ്സിനു താഴെയുള്ള വല്ല ആളെയോ കുഴപ്പക്കാരായ ഒരു സാമൂഹ്യദ്രോഹിയെയോ പീടികയിൽ ആക്കി കള്ളുവില്ക്കുകയോ [illegible] ചെയ്യുന്നതിനേയും അതിനെ വില്ക്കുന്നതിനോ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ആയി പീടികകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പണിക്കാക്കുന്നതിനേയും വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൨൯. എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടേയോ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെയോ സർക്കിൾ ആഫീസരുടേയോ [illegible] വഴിച്ചിട്ടുള്ള വിരോധത്താൽ അധികാരം ഉള്ളവർ യാതൊരു പീടികയും സ്വന്തമായിട്ടോ [illegible] ആയിട്ടോ ബിനാമിയായിട്ടോ [illegible] കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തുകൂടാ.

൩൦. [illegible] ലൈസൻസ് കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പീടികകൾ സമീപത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ [illegible] ഉപയോഗത്തിനായി കള്ളു വില്ക്കുന്ന ലൈസൻസുകൾ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസുകൾ ആ സ്ഥലത്തു പതിവായി കള്ളുകടകൾ പീടികകൾക്കു സാധാരണയായി ബാധകമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ലൈസൻസുകളിലെ [illegible] ഭാഗത്തിൽ കാണിക്കണം. അതിലേക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന ലൈസൻസുകൾ [illegible] നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൩൧. പീടികകളിൽ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം. ഉൾനടത്തുന്നവൻ ഏതു ഘട്ടത്തിലും പീടികകളിലുള്ള ഈ [illegible] അനുവദിച്ചുകൂടാ. വല്ല കലഹമോ തടസ്സമോ [illegible] അക്രമങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കയോ ചെയ്യുന്ന വിവരം ലൈസൻസുള്ള പീടികക്കാരൻ ഉടനെ അടുത്തുള്ള മജിസ്ട്രേട്ടിനെയോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] സംബന്ധിച്ച ആ കാര്യത്തിലേക്കായി യാതൊരു ആളിനേയും തന്റെ പീടികയിലും പരിസരങ്ങളിലും താമസിക്കുവാൻ അനുവദിക്കയോ ചെയ്തുകൂടാ.

൩൨. (എ) എക്സൈസ് ആഫീസരുടെയോ [illegible] മേലധികാരിയുടെയോ അനുവാദം കൂടാതെ,

(൧) വല്ല [illegible] കമ്മിഷണർ ആഫീസുകൾ, പ്രൈവറ്റ് [illegible],

(൨) വല്ല [illegible] ആയ [illegible],

(൩) [illegible] വല്ലവരുടേയും [illegible] ഭാഗമായ സ്ഥലം,

(ബി) ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ,

(൧) [illegible] ആയ വല്ല [illegible],

(൨) [illegible] ശിപായിയോ പൊലീസ് [illegible],

(൩) [illegible] വിദ്യാലയങ്ങളിലെ [illegible],

(൪) [illegible],

(സി) [illegible],

(൧) പൊലീസ് ബന്തോവസ്തിൽ പോകുന്ന വല്ല [illegible] ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ,

(൨) [illegible] വയസ്സിനു താഴെ [illegible] കുട്ടികൾ,

(൩) [illegible] അവസ്ഥയിൽ

(൪) [illegible] ചെയ്യുന്ന വല്ല ആൾക്കും,

കള്ള് വില്ക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൂടാ.

൩൩. [illegible] പീടികയിലോ [illegible] [illegible] സ്ഥലങ്ങളിൽ [illegible] പീടികക്കാരൻ [illegible] പീടികയിൽ [illegible] അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

൨൭. എക്സൈസ് കമ്മിഷണരുടെ രേഖാമൂലമായ സമ്മതം കൂടാതെ, ലൈസൻസുകാരൻ തന്റെ കടയുടേയോ ലൈസൻസിന്റെയോ വിഷയത്തെ വില്ക്കയോ മററു വിധത്തിൽ [illegible] ചെയ്യരുതു; ലൈസൻസിൻപടി അയാൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മുഴുവനുമോ അതിൽ വല്ല ഭാഗമോ ലൈസൻസുകാരൻ പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കയോ കീഴ്കുത്തകയായി കൊടുക്കയോ ചെയ്യരുതു.

൨൮. എക്സൈസ് കമ്മിഷണരാൽ ക്രമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ആഫീസരോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലൈസൻസുകാരൻ ലൈസൻസിനെ [illegible] ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൯. കള്ളിൽ നിന്നു വിനാഗിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾപ്രകാരം അല്ലാതെ ലൈസൻസുകാരൻ കള്ളിൽ നിന്നു വിനാഗിരി ഉണ്ടാക്കരുതു. കള്ളിൽ നിന്നു സ്പിരിട്ട് വാററി എടുക്കുന്നതിനേയും തീരെ വിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

൩൦. ലൈസൻസുകാരൻ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി യാതൊരുവിധ പണ ഇടപാടും ചെയ്യരുതു.

൩൧. സ്വാതന്ത്ര്യാവകാശത്തെ [illegible] വാങ്ങിയ ആ ആളെ കുത്തകയിലെ ഒന്നാം വർഷത്തിലെ ആവണി മാസത്തിൽ തുടങ്ങി ഓരോ മലയാള മാസത്തിലും പത്താം തിയതിയിലോ അതിനു മുമ്പോ ആയി മാസന്തോറും ഉള്ള ൧൨ തുല്യതവണകളിലായി, [illegible] കാലം ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുപോലെ, സ്ഥലത്തെ താലൂക്കു ഖജനാവിലോ മററു ഖജനാവിലോ ലൈസൻസുകാരൻ അടക്കണം; അങ്ങനെ അടക്കാതിരുന്നാൽ [illegible] മുതൽക്കു പലിശ ചുമത്തുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇരുപതാം തിയതി കഴിയുന്നതുവരെ ലൈസൻസിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിനോ ഉത്തരവു കൊടുക്കരുതു.

൩൨. യാതൊരു സംഗതിവശാലും ലൈസൻസുകാരൻ പാട്ടത്തുകയെ വീട്ടുന്നതിലേക്കു എന്തെങ്കിലും [illegible] എന്നോ അവകാശപ്പെടരുതു.

൩൩. ലൈസൻസുകാരനു ഒരു ഖജനാവിൽ തന്റെ കിസ്തുകളെ വകയോ വൃക്ഷക്കരം വകയോ പണം കെട്ടുവാനുള്ളപ്പോൾ, [illegible] മേലധികാരം വഹിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകട്ടെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മററു ആഫീസർ ആകട്ടെ പണം അടക്കുന്നതിനു മൂന്നു ദിവസത്തിനു അധികം മുമ്പിലല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ആ പണം അടക്കേണ്ടുന്ന [illegible] ചെല്ലാനോടുകൂടി ഖജനാവിൽ [illegible].

൩൪. ലൈസൻസുകാരൻ വല്ല മാസത്തിലേക്കും അടയ്ക്കേണ്ടതിലേക്കുള്ള കിസ്തു ൩൧-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു [illegible] ആ മാസത്തിലെ ഇരുപതാം തിയതിയിലോ അതിനുമുമ്പായോ അടക്കാതെ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സംഗതികളിൽ, എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു ലൈസൻസുകാരന്റെ യോഗ്യായോഗ്യതയിന്മേൽ ലൈസൻസിനെ റദ്ദ് ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വീണ്ടും വിൽക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കയോ [illegible] ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം നടത്തുന്നതിനു ആജ്ഞാപിക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ മററു വിധത്തിൽ നിവൃത്തിക്കയോ ചെയ്യാം. കമ്മിഷണരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഗവർമ്മെന്റിന്റെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിനു ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്നു. അവകാശത്തെ അങ്ങനെ റദ്ദ് ചെയ്തു വീണ്ടും വിൽക്കുകയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം നടത്തുകയോ മററു വിധത്തിൽ നിവൃത്തിക്കയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളേയും വീഴ്ചവരുത്തിയ ലൈസൻസുകാരൻ സഹിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു വല്ല ആദായവും ഉണ്ടായാൽ അതിലേക്കു ലൈസൻസുകാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കുത്തകക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കെട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന (ഡെപ്പാസിറ്റ്) തുക വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു മുഴുവൻ [illegible] ആകുന്നു. എന്നാൽ അവകാശത്തെ വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതുവരെയോ അതിനെപ്പററി മററു വിധത്തിൽ നടപടി നടത്തുന്നതുവരെയോ വില്പനക്കട നടത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ അനുവദിക്കാവുന്നതാകുന്നു. [illegible] ലൈസൻസുകാരനിൽ നിന്നു ഈടാക്കാനുള്ള എല്ലാ തുകയേയും കരം പിരിവു റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു പിരിക്കയോ കുത്തകക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ലൈസൻസുകാരൻ കെട്ടിയിട്ടുള്ള വല്ല തുകയും കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നു ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

൩൫. വസൂലാക്കാനുള്ള എല്ലാ പണങ്ങളിന്മേലും ആണ്ടൊന്നുക്കു ൧൦൦-ക്കു പന്ത്രണ്ടു വീതം പലിശ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൬. ലൈസൻസുകാരൻ ആകട്ടെ ലൈസൻസുകാരന്റെ കീഴിൽ വേല ചെയ്യുന്ന വല്ല ആളും ആകട്ടെ ലൈസൻസിലെ നിബന്ധനകളിൽ വല്ലതിനേയും ലംഘിക്കുന്നതായാൽ ലൈസൻസുകാരൻ,

(എ) ൫൦ രൂപാ വരെ പിഴയോ, അല്ലെങ്കിൽ,

(ബി) ഡിപ്പാസിറ്റ് കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മുഴുവനോ [illegible], ലൈസൻസു റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതിനോ, അയാളുടെ യോഗ്യായോഗ്യതയിന്മേൽ, അവകാശം വീണ്ടും വിൽക്കപ്പെടുകയോ മററു വിധത്തിൽ നടപടി നടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടിയോ പാത്രം ആകുന്നു. ലൈസൻസു ഇങ്ങനെ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലൈസൻസിലെ കാലാവധിയിലെ [illegible] അയാൾ [illegible] തുക മുഴുവൻ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും.

മേല്പറഞ്ഞ പിഴ വിധിക്കുന്നതിനു എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കു അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഈ ഖണ്ഡം സംബന്ധിച്ചു ഒരു ലൈസൻസുകാരന്റെ മേൽ വല്ല പിഴയും ചുമത്തപ്പെടുന്നതായാൽ, [illegible] വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായാൽ, [illegible] നിന്നു [illegible] ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. TO

൩൭. ഈ ചട്ടങ്ങൾ [illegible] ഡിപ്പാസിറ്റ് [illegible] ലൈസൻസുകാരന് [illegible] ഈ ചട്ടങ്ങളുടെ വല്ല [illegible] ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(A true translation)

K. CHIDAMBARA VADHYAR,
Head Translator to Government.

കോട്ടയം ജില്ല.

[illegible] ആണ്ടുകളിൽ കോട്ടയം താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	[illegible]	[illegible]	പുത്തൻ ചിറ	ചെങ്ങളത്താര	കിഴക്കേ കെട്ടുവരമ്പിൽ [illegible] യിടവും [illegible] ത്തറവകയും [illegible] വകയും പുരയിടങ്ങൾ	ചെങ്ങളം [illegible]	[illegible] തോടും [illegible] വും
൨	ടി	കിളിരൂർ	വടക്കേക്കര	ചെങ്ങളംതോട്	മീനച്ചൽ ആറ്	[illegible] ആറ്	കിളിരൂർ [illegible]
൩	ടി	ടി	[illegible] പടിക്കൽ	വെള്ളക്കെട്ട്, [illegible] വകയും [illegible] വകയും [illegible] വകയും പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] ആറ്	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] പുരയിടങ്ങളും [illegible] പുരയിടങ്ങളും
൪	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	കവണാറ്	[illegible] വക പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] തോട്
൫	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] തോടും [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] തോട്	[illegible] തോട്	[illegible] തോട്	[illegible]
൭	ടി	ടി	വെട്ടിക്കാട്	[illegible] നിലങ്ങളും [illegible]	[illegible] തോട്	വെട്ടിക്കാട്ട് [illegible]	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] വകയും [illegible]	[illegible] തോട്	[illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	കടവിന്റെ പേര്	കടവു സ്ഥാപിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൯	കോട്ടയം	വേളൂർ	[illegible]	[illegible] തോടു	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	ടി	ടി	ചുങ്കത്തിൽ [illegible] പുറത്ത്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧	ടി	കോടിമത	[illegible]	വടക്കേ [illegible] പുരയിടവും	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨	ടി	ടി	കോടിമത	[illegible] പുരയിടവും	[illegible] നിലവും	[illegible]	[illegible]
൧൩	ടി	ടി	തെക്കും ഗോപുരക്കടവ്	തെക്കും ഗോപുരനടവിൽനിന്നും [illegible] റോഡ്	[illegible]	[illegible]	[illegible] ഇടവഴി
൧൪	നാട്ടകം	പള്ളം	ഇത്തപ്പത്തിനായിരം	കായൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൫	ടി	ടി	കരിമ്പുംകാല കടവു	കോതരികരിപ്പാടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൬	ടി	ടി	മാവിളങ്ങ്	ചിങ്ങവനം ചന്തയിൽനിന്നും വരുത്തൻപാറക്കുള്ള റോഡ്	[illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേർ	ചാപ്പ് സംബന്ധിച്ച പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧൭	വാളകം	കഴിമറ്റം	നെല്ലിപ്പാറ	കിഴക്കേ [illegible] പാടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള [illegible]	നെല്ലിപ്പാറ പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] ഇടവഴി	[illegible] പാടം
൧൮	ടി	ടി	പരുത്തൻപാറ	വെള്ളത്തുരുത്തേൽ [illegible]	[illegible] നെല്ലിക്കൽ [illegible] പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള ഇടവഴി	[illegible]	പുതുപ്പറമ്പു പുരയിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശമുള്ള ഇടവഴി
൧൯	ടി	[illegible]	പുതുപ്പറമ്പു	എടത്തു[illegible] കുരിയൻ [illegible] തോപ്പിന്റെ [illegible] വഴി	[illegible] നിലങ്ങൾ	[illegible] റോഡ്	[illegible] റോഡ്
൨൦	ടി	[illegible]	[illegible]	മററത്തിലും പുതുവലും പടകത്തിലും പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] നിലങ്ങൾ	പുത്തൻപറമ്പും [illegible] പുരയിടങ്ങൾ	ടി
൨൧	ടി	[illegible]	എസ്റ്റേറ്റ്	എസ്റ്റേറ്റ് പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] ഇടവഴി	[illegible]	എസ്റ്റേറ്റ് പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] ഇടവഴി	ടി
൨൨	ടി	മുളവട്ടം	[illegible]	കാവുങ്കൽ [illegible] പുരയിടങ്ങൾ	പുതുപ്പള്ളിക്കുള്ള റോഡ്	[illegible] പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] നിലം
൨൩	ടി	[illegible]	നടുവേലിക്കര	[illegible] നടവഴി	[illegible]	നടുവേലി [illegible]	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാവുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൪	നാട്ടകം	[illegible]	[illegible]ടിയിൽ	[illegible]	കൊടൂരാറ	വലിയ പള്ളിക്കു വിലക്കുള്ള റോഡ്	[illegible]
൨൫	വിജയപുരം	പനയക്കഴിപ്പ്	[illegible]	[illegible] കരകപ്പലിൽ നിന്നും [illegible] റോഡ്	ഏറ്റുമാനൂർ റോഡും [illegible]	ഏറ്റുമാനൂർ റോഡ്	[illegible]
൨൬	ടി	മുട്ടമ്പലം	[illegible]	[illegible]	മുട്ടമ്പലം വില്ലേജ് റോഡ്	കൊടൂരാറ	[illegible]
൨൭	ടി	മാങ്ങാനം	മാങ്ങാനം	[illegible] പുരയിടം	മാങ്ങാനത്തു പാടം	മാങ്ങാനത്തു പാടം	[illegible]
൨൮	ടി	നട്ടാശ്ശേരി	കഞ്ഞിക്കുഴി	മീനന്തറ ആറ	കഞ്ഞിക്കുഴി [illegible]	പീരുമേട് റോഡ്	[illegible] റോഡ്
൨൯	ടി	വടവാതൂർ	വടവാതൂർ	പീരുമേട് റോഡ്	[illegible] പാലവും വടവാതൂർ [illegible]	[illegible]	[illegible] വില്ലേജ് റോഡ്
൩൦	ടി	കളിപ്പുരയിടം	കളിപ്പുരയിടം	കണ്ണൻപാറ പാടം	കണ്ണൻപാറ പാടം	പീരുമേട് റോഡ്	[illegible] പാടവും
൩൧	ടി	മാലം	മാലം	മാലത്തു പുഞ്ചനിലം	വേലക്കനം	കിടങ്ങൂക്കുള്ള റോഡ്	[illegible]
൩൨	ടി	തിരുവാർപ്പ്	നടമ്മേൽ	എളുവക പാടം	[illegible] നിന്നും പാലമുറിക്കുള്ള വഴി	വെകിടത്തു മുണ്ടകനിലം	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൩൩	വിജയപുരം	ആറുമാനൂർ	ആറുമാനൂർ	ചെറുപള്ളിക്കാവിൽ നിന്നും അയക്കം ഗാന്ധിമേക്കുള്ള ഊടുവഴി	ചീഴപ്പള്ളിത്തോട്	നീറിക്കാട്ട പുഞ്ചപ്പാടം	വടക്കേ കരമേനോറ.
൩൪	ടി	കൊങ്ങാണ്ടൂർ	കൊങ്ങാണ്ടൂർ	പാടക്കുന്നു ചേരിക്കൽ	ഉമ്പോപ്പുറപ്പാടം	മാടപ്പള്ളിയും കന്നമ്മേത്തു പുരയിടങ്ങളും	മേത്തുരം വഴിയിലും പുരയിടങ്ങൾ
൩൫	ടി	അയർക്കുന്നം	കിഴക്കുഭാഗം	മേനോൻപള്ളിയും പുലിയളക്കുഴിയും പുരയിടങ്ങളും ഇടപ്പല്ലൂർ ചാലും	കൊടിഞ്ഞാമാറവും പെരിയോർകുന്നം പുരയിടങ്ങളും പിലാക്കാട്ടും നിലവും	മുറിഞ്ഞചേരിക്കലും പള്ളിക്കാട്ട ചേരിയും അരിറം പാടവും	മുണ്ടമുറിക്കോട്ട കടപ്പതിയും പുരയിടങ്ങളും ഏടവനത്തോടും
൩൬	ടി	അരീപ്പറമ്പ	കിഴക്കുഭാഗം	കക്കുഴിയും പുത്തൻപുരക്കലും അയ്യൻകുന്നം ചുരക്കലും പുരയിടങ്ങൾ	മുണ്ടമ്പിത്തോട്	ആനിയക്കാട്ടുകുള നാട്ടുവഴിയും കരുത്തിക്കാട്ട നിലവും	പുല്ലാഴി മുതലായ ചേരിക്കൽ
൩൭	പാമ്പാടി	വെള്ളൂർ	പങ്ങാരപ്പറമ്പ	വെള്ളൂർപ്പാടം	ആനിവേലിപ്പാടവും ചെറുകുന്നേചേരിക്കലും	അയ്യൻപാടവും കൈക്കര വഴി നിലവും	കടിയൻ കുന്നേചേരിക്കൽ
൩൮	ടി	ടി	കാരിക്കാമറ്റം	പീരുമേട് റോഡ്	പുത്തൻകണ്ടംനിലം	വലിയതോടും പറവമറവും	നെടുങ്കുഴിയലും പാറയക്കുന്നു ചേരിക്കലും
൩൯	ടി	മീനടം	മീനടം പടിഞ്ഞാറുഭാഗം	പൊതിമറ്റവും ചേറാടിപ്പാടവും	കണ്ണിയാൻപറമ്പു പുരയിടം	വെള്ളൂർ ചേരിക്കൽ	മീനടം കുന്നേൽ നിന്നും വെള്ളൂർ ചേരിക്കലേക്കുള്ള ഇടവഴി
൪൦	ടി	പാമ്പാടി	പത്താംമൈയിൽ	മുരിച്ചോൽ പൊറിക്കോട്ടനിലം	സത്രവും പ [illegible] പുരയിടവും	പീരുമേട് റോഡ്	കൊച്ചിക്കോട്ട [illegible]
൪൧	ടി	ടി	കുന്നേപ്പാറ	വെള്ളിയപള്ളി ചേരിക്കലും കൂട്ടുപ്പുറത്ത് പുരയിടവും	മാട്ടപ്പാട്ട പാടം നിലം	വെള്ളൂർ ചേരിക്കൽ	നെടുങ്കുന്നം റോഡ്

നമ്പർ	പകുതി	ദേശം	പറമ്പിന്റെ പേർ	ഓരോ പറമ്പിന്റെയും പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറു
൩൨	പാമ്പാടി	പാമ്പാടി	പാറയിൽ പുരയിടം	നാട്ടുവഴിയും വെട്ടുകുന്നും മോഡിറവു പാടവും	തോട്ടുകുന്നു റോഡ്	കുറ്റിപ്പുറം റോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന വഴിയരികിലുള്ള നാട്ടുവഴി	പൊതുസ്ഥലക്കുന്നും ചേരികളും
൩൩	ടി	കോത്തല	കോത്തല തെക്കേ ഭാഗം	പീടികട്ട റോഡ്	പേട്ടയിൽകൂടെ ചേരികൾ	പുതിപ്പറമ്പത്തോട്ട	മല്ലപ്പടി നിലം
൩൪	ടി	ടി	കോത്തല വടക്കേ ഭാഗം	കണിയാരത്തിന്റെ മുക്കും പോണാരം ചേരികളും	പാനയം തോട്	മുണ്ടക്കുളവും മാറായിത്തറേ വും ചേരികളും	കരമ്പുകണ്ടം
൩൫	ടി	പൊത്തട	പാറക്കൽ	അരിപ്പാറയിൽ നിന്നും ആതിരാട്ടുകൂർ നാട്ടുവഴി	മരണിപ്പുറം	അരമ്പുമല ചേരികൾ	മറ്റുർകുന്നു
൩൬	നാട്ടകം	മറിയക്കര	മാനത്തിപ്പുരയിടം	മാനത്തിപ്പുരയിടവും കരിപ്പും തിരിവും	കുട്ടിമറ്റട	കുട്ടിമട്ട	മണ്ണചേരികൾ
൩൭	ടി	ടി	ചാക്കപ്പറം	മാർക്ക് ചേരികളും തോന്നക്കുന്നു	ചുരക്കുന്നു ചേരികൾ	നവല്ലുപ്പാക്കൽ നിലവും തെന്നിലവും	മരിട്ട പടിനിലം
൩൮	ടി	ആനിക്കാട്	മാടക്കമറ്റം	പാടത്തിൽ ചേരികളും മാറക്കരുടെ വഴിയും	കൊൽക്കുന്നിലേക്കുള്ള റോഡ്	അമ്പലങ്ങളുടെ നാട്ടുവഴി	മുറവൂർ ചേരികൾ
൩൯	ടി	ടി	മടക്കപുരയിടം	മാലിതറാം തടിചേരികൾ	തോട്	മുട്ടപ്പുവും പുരയിടം	മറകരക്കുള്ള നാട്ടുവഴി
൪൦	ടി	ടി	എളുവള്ളിൽ ഭാഗം	പെരുമ്പാറ ചേരികൾ	മണാൽ തോട്ട	എളങ്ങളുക്കുന്നിന്നും കമ്പൂരി ലേക്കുള്ള നാട്ടുവഴി	അമ്പൽക്കാവിൽ നിലം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	പറമ്പിന്റെ പേർ	പാട്ടം പതിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
[illegible]	അകലക്കുന്നം	ആനിക്കാട്	തെക്കേഭാഗം	ചരിവുള്ള തോട്	മല്ലശ്ശേരി തകടി ചേരിക്കലും ചെല്ലപ്പള്ളിഭാഗവും	നെല്ലിക്കൽ പുരയിടം	വട്ടപ്പാറ പുരയിടം ആഞ്ഞിലി ചേരിക്കലും
[illegible]	ടി	എളങ്ങുളം	തെക്കേഭാഗം	ഇളംകുളത്തുകരവഴിയും ചെറുകാട്ട് പുരയിടവും	വടക്കേത്തു പുരയിടവും തോട്ടുവക്ക പുരയിടവും	വടക്കേത്തു പുരയിടവും മൂങ്ങാവു ചേരിക്കലും	വേഴപ്പറമ്പ് ചേരിക്കലും
[illegible]	ടി	ടി	വടക്കേഭാഗം	മണപ്പള്ളി ചേരിക്കൽ	പടത്തുംമ്പം ചേരിക്കലും മാളികപ്പീടികയിൽ പുരയിടവും ചേരിക്കലും	നടയ്ക്കൽവയൽ	പുളിയാനിക്കൽ തോട്
[illegible]	ടി	പനമറ്റം	പനമറ്റം	കനോലചേരിക്കൽ	വാഴൂർമലചേരിക്കൽ	തലപ്പള്ളി പുരയിടം	പഴയരി കരിക്കൽ
[illegible]	ടി	ഉരുളികുന്നം	തട്ടാവിള	ചെന്നിക്കപ്പുറത്തു പുരയിടം	വലിയതോട്	മൈലാടി ചേരിക്കൽ	തോട്
[illegible]	ടി	എലിക്കുളം	പടിഞ്ഞാറേഭാഗം	തട്ടാൻവക പുരയിടവും തെക്കേത്ത് പുരയിടവും	കിഴക്കേപുറത്തുവഴിയാബാലം	മഠത്തിൽ പറമ്പിൽ	പബ്ലിക് റോഡ്
[illegible]	ടി	മല്ലികശ്ശേരി	മല്ലികശ്ശേരി	പിള്ളയാർതോട്ടിൽ നിന്നും എലിക്കുളത്തേക്കുള്ള നടവഴി	കരുവിനാൽ കാനത്തിന്റെ തൈവിളാകോത ചരിവുകൾ	അയ്യമല കോട്ട	കല്ലുപട്ടത്താനത്തു കിഴക്കുവശമുള്ള വട്ടത്താനം ചേരിക്കൽ
[illegible]	അയർക്കുന്നം	മറ്റം	മറ്റം	കുളപ്പുരക്കൽ വക ഏലമ്പ കോട്ടത്തു പുരയിടവും നിലവും	പതിപ്പിലെ കാലമ്മ വില്ലേജ് റോഡ്	കരുപ്പംകാവിന്റെ കിഴക്കോട്ടുള്ള ഇടവഴി	നാട്ടുതോട്
[illegible]	ടി	പാമ്പാടി	വടക്കേഭാഗം ആയിരവേലിൽ	ആയിരവേലിത്തോട്	അരയാലുങ്കൽ നിലം	വിലങ്ങുചിറയും കൂട്ടുങ്കൽപുരയിടവും	വേമ്പനാട്ടുകായൽ

[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	കാപ്പിന്റെ പേര്	കാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൬൦	അയ്മനം	പരിപ്പ്	വാരക്കാടി	പാലക്കോട്ട് നെഴുക്കുടി പുത്തൻപ്പുരത്തേക്കുള്ള നാട്ടുവഴി	പള്ളിത്താഴ പുവട്ടിലേക്കുള്ള നാട്ടുവഴി	തോടാംകരിതോട്	കുളിപ്പുരക്കൽ തോട്
൬൧	ടി	ടി	മണലിൽ	പുത്തൻകരിയും മണ്ണാട്ടു കരിയും നിലങ്ങൾ	ഇല്ലംപള്ളിത്തോട്	പരിപ്പിൽ ആറ്	കുമ്പിളിപ്പാടം
൬൨	ടി	അയ്മനം	പനക്കൽക്കുട്ട	പുത്തൻതോട്	പനക്കൽ തോട്	ടി	പള്ളിപ്പറമ്പിലും ചേരാട്ടുകരിയും പാടങ്ങൾ
൬൩	ടി	ടി	പത്തൻപറമ്പ്	ഇല്ലത്തിലെ തോട്	കടമ്പുള്ളൂർ കൊട്ടാരം വക മാലിപ്പുരയിടം	കല്ലുങ്കൽ തറയാറ്	കല്ലുങ്കിനിക്കം
൬൪	ടി	ടി	വേലൻപറമ്പ്	തൈക്കൽകരി തോട്	കല്ലാടൻ ആറ്	തുരുത്തൽ തോട്	പാറയൊടിപ്പാടം.
൬൫	ടി	[illegible]	കൊടയിൽപടി	ഒളശ്ശയ്ക്കുള്ള നാട്ടുവഴി	മുള്ളൻപാടം	ചെടയനാടി തോട്	കല്ലുപുരയ്ക്കൽ
൬൬	ടി	മള്ളൂശ്ശേരി	എളപ്പള്ളി മാലി	മള്ളൂശ്ശേരി പാടവും ഏഴുമാവുങ്കൽ പുരയിടവും	നാട്ടുതോട് (കൊടുങ്കലപ്പിൽ തോട്)	മീനച്ചിൽ ആറ്	തെങ്ങുംപള്ളി പുരയിടം
൬൭	ടി	പാറമ്പുഴ	പാറമ്പുഴ	പാറമ്പുഴ ഭാഗം	മീനച്ചിലാറ്	ടി	കൊട്ടാരപ്പറമ്പ് ആറും പാറമ്പുഴ ചുങ്കവും
൬൮	കുമ്മനം	ചെങ്ങളം	കുന്നംപുറം	പറക്കരി പാടം	ചെങ്ങളം കുന്നംപുറം	ആനക്കടത്തിൽ പുരയിടം	ആറ്റുമാലി തോട്

നമ്പർ	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൯	കടമനം	കടമനം	പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം	തേവേക്കുന്നു തോടും തട്ടകത്തറയും	കാനിക്കൽ പുരയിടം	പുനനോറ	പനമ്പിക്കരത്തോട്
൧൦	ടി	ടി	ചിറയിൽ	കൊണ്ടുകടത്തോട്	അറക്കാടന്തറ കൈപ്പട പാടം	കരി	വേമ്പനാട്ടുകായൽ
൧൧	ടി	കിഴക്കേഭാഗം	ചീരമ്പത്തൂർ	കണ്ണേഴത്തു തോട്	കൊച്ചിക്കൽ തോട്	ആറാട്ടുകുളത്തോട്	കിഴക്കേമഠത്തിൽ പുരയിടവും ആറും
൧൨	ടി	പടിഞ്ഞാറെഭാഗം	മണ്ടാട്ട്	പടന്നിലത്തു തോട്	പത്തൻപുരക്കൽ	വേമ്പനാട്ടുകായൽ	പഴുക്കാച്ചിറ
൧൩	ടി	വടക്കേഭാഗം	പുതുവീട്ടിൽ	പാച്ചാൻതോട്	കിഴക്കേത്തു ശേരിവിളം	വടക്കേമഠത്തോട്	വേമ്പനാട്ടുകായൽ
൧൪	ടി	ടി	ചുങ്കഭാഗം	പള്ളിത്തോട്	നാട്ടുതോട്	ടി	കിഴക്കേത്തു ശേരിവിളം
൧൫	ടി	ടി	കണ്ണന്തറ	കവണാറ	കവണാറ	തോരണത്തോട്	വേമ്പനാട്ടുകായൽ

പീരുമേട്—കള്ള

൧൦൯൩-ാം ൧൦൯൪-ാം കൊല്ലങ്ങളിൽ പീരുമേട് താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ: വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧ ൨	ണിമല ചെറുവള്ളി	ണിമല ചെറുപ്പള്ളി	[illegible] പടിഞ്ഞാറേക്കര	പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ [illegible] ലി പുരയിടങ്ങളും മണിമലയാറു	[illegible], വെള്ളാവൂർ [illegible] പുരയിടം ചെറുപ്പള്ളി കിഴക്കേക്കര	മണിമലയിൽനിന്നും [illegible] റോഡ് [illegible] കിട്ടുന്നവക ചെറികൾ	[illegible] [illegible]
൩ ൪	ടി ചിറക്കടവ	ചെറുവള്ളി [illegible] പടിഞ്ഞാറേഭാഗം	നടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറേഭാഗം	പടനിലം [illegible]	കളിയ്ക്കൽ ചെറികൾ ഇടക്കണ്ടം	[illegible] കൊട്ടും പടനിലം	[illegible] [illegible]
൫	ടി	[illegible] വടക്കേഭാഗം	പഴയചന്ത	പനമറ്റം	പുത്തൻചന്ത	[illegible] ചെറികൾ	
൬ ൭	ടി ടി	ടി ടി	ചക്കിയാനിക്കുഴി ചിറക്കടവ	[illegible] [illegible] പുരയിടം	[illegible] [illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം ചിറക്കടവു ക്ഷേത്രം	ടി [illegible] [illegible]
൮ ൯	ടി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	[illegible] കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	[illegible] പാലത്തിന്റെ കിഴക്ക	വടക്കേഭാഗം [illegible]	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി [illegible] ചെറികൾ	[illegible] [illegible] ചെറികൾ	[illegible] [illegible]
൧൦	ടി	ടി	പിള്ളച്ചിറ	ചെറുവള്ളിക്കുള്ള റോഡ്	ചിറ്റാറു	[illegible] പുരയിടവും [illegible] കവും	[illegible]
൧൧ ൧൨	ടി ടി	ഇടക്കുന്നം മുണ്ടക്കയം	ഇടക്കുന്നം മുണ്ടക്കയം	പീരുമേട് റോഡ് [illegible]	[illegible] [illegible] റോഡ്	[illegible] [illegible] റോഡ്	[illegible] [illegible]
൧൩ ൧൪ ൧൫	പൂഞ്ഞാർ ടി ടി	വടക്കേക്കര തെക്കേക്കര [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] കല്ലാറു കല്ലാറും [illegible] കൂടിചേന്നു	കല്ലാറു [illegible] [illegible]	കല്ലാറു [illegible] [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]

ഏറ്റുമാനൂർ—കള്ള.

൧൦൮൭-ാം ൧൦൮൮-ാം ആണ്ടുകളിൽ ഏറ്റുമാനൂർ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	ഏറ്റുമാനൂർ	ശ്രീകണ്ഠമംഗലം	കണിയാൻകുന്ന	വൈമറ്റത്തു പാടത്തു നിന്നു മുട്ടത്തിലേക്കു പോകുന്ന ഇടവഴി	കനാൽ പുരയിടവും കിഴക്കേമഠവും	വെള്ളിലംശം വക കുളമ്പാട് പുരയിടവും കിടങ്ങിൽ മത്തായി വക കണ്ണിരിക്കാട്ടു പുരയിടവും	കൊച്ചുകുഴിക്കളുടെ മുന്നടിപ്പാത
൨	ടി	മണ്ണാനം	മണ്ണാനം	അതിരമ്പുഴക്കുള്ള നാട്ടുതോട	പന്നല്ലൂരാൻവക നിലവും പുരയിടവും	മണ്ണാനത്തു നിന്നും കോട്ടയത്തേക്കുള്ള റോഡ	അതിരമ്പുഴ തോട
൩	ടി	പടിഞ്ഞാറ്റുംഭാഗം	നെടുവേലി കിഴക്ക	കിടാച്ചിറ പാടം	പള്ളിവാതുക്കൽ	ആനിവേലിപ്പാടം	നെടുവേലി പുരയിടത്തിന്റെ കിഴക്കുവശം കൂടി തെക്കോട്ടുള്ള ഇടവഴിയും പുല്ലേരി പുരയിടവും
൪	ടി	ടി	കോട്ടമുറി	ചാമക്കാലാ കുഴിയിൽ കോട്ടപ്പള്ളി ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പ്ലാന്തോട്ടത്തിലും ആനമലയും പുരയിടങ്ങൾ	പുത്തൻപുരയിലും ഉലിച്ചുമുക്കലും പുരയിടങ്ങൾ	പുളിങ്ങാപ്പള്ളി പുരയിടം
൫	ടി	ടി	ചിറയിൽ	നീണ്ടൂർറോഡും മുസാവരി റോഡും	പൊലീസ്സ്റ്റേഷൻ പുരയിടവും ഉപ്പം റോഡും	ഏറ്റുമാനൂർ ചിറയും ഈസ്കൂൾ പുരയിടവും	ഇടപ്പള്ളി പുരയിടത്തിന്റെ കിഴക്കുവശമുള്ള തോട
൬	ടി	ടി	കവലവഴി	...ടത്തിൽ പുരയിടവും പാലത്തുങ്കലും	തേവർകാലാ മുട്ട	നെടുന്തോട്ട് പുരയിടവും തവളക്കുഴിയും	ആനന്ദകത്ത
൭	ടി	കിഴക്കുംഭാഗം ചെറുവാണ്ടൂർ	ചെറുവാണ്ടൂർ	മുട്ടൻകോവും ചെമ്പള്ളൂർ പാടവുനിലങ്ങളും	മൂലേടത്തുകാലാ പുരയിടങ്ങൾ	പറപ്പുന്നമല വകകുഴിലാ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പള്ളവൻകുന്നും കപ്പത്തോട്ടത്തിൽ പുരയിടവും
൮	ടി	പേരൂർ	പനംതുരുത്ത	അണ്ണൻകാലാ ഒരുവക ഉറ്റി കുന്ന ഒക്കുവൻവക മുല്ലക്കാ കണ്ടൻവക ... കുഴിവക പുരയിടം	കൊച്ചുമൻവക ... കണ്ണൂറ്റുളള വകവക ഇരിപ്പുകാ കരിവള്ളവക തെക്കേടത്തു ഈ പുരയിടങ്ങൾ	കൊച്ചുനാരാണൻ വക പടിഞ്ഞാറേ ... നാരായണൻവക പൊന്നതോട്ടം പായിക്കാട്ടു ഈ പുരയിടങ്ങൾ	ആറാട്ടുവഴി
൯	ടി	പുന്നത്തുറ	കുഴിപ്പാടം	നെടുന്തോട	കുഴിയാൻ പുരയിടം	തച്ചുവേലിനിലം	കുറിപറിച്ച മുടക്കനിലം

നമ്പർ	പകുതി	ദേശം	ഷാപ്പിൻെറ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിൻെറ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧൦	ഏറമംഗലം	പുന്നത്തറ	ഊന്നംകല്ലുംതൊട്ടി	കന്നംവെട്ടി പടിഞ്ഞാറ കന്നംവെട്ടി	ഇടകളും ചാപ്പിൻെറ കിഴക്കെ ഊന്നുകല്ലുതോട്ടി ചാലിയകരി ഈ പുരയിടങ്ങൾ	ഇടക്കുളവും നടുവത്തറി ചാലു പാടങ്ങളും	[illegible] ചാഴിക്കരി പുരയിടവും
൧൧	ടി	കിഴക്കുഭാഗം	വട്ടകുളം	മംഗലത്തോട്ടം പാലാ പടിക്ക പുരയിടവും	ചാലിക്കാളുകുന്നു	തിരുവെള്ളൂരുള്ള പള്ളിക്ക റോഡു	ഇടയ്ക്കാടി നിലം
൧൨	ടി	ടി	കുററംകുഴി	കുററംകുഴി മുണ്ടകനിലങ്ങൾ	തുറചാന്നാക്കുള്ള മുന്നടിപ്പാത	മണിയംകുളത്തു പുരയിടങ്ങൾ	ചെമ്മാങ്ങൂർ പാടം
൧൩	കാണക്കാരി	കാണക്കാരി	ശ്ലാപ്പുമ്പുരം	പള്ളിക്ക് റോഡും കാണക്കാരി ചിറയും	മുട്ടപ്പള്ളിക്കുന്നു	കാണക്കാരി ക്ഷേത്രത്തിൻെറ തെക്കുവശംകൂടി കടമാക്കുള്ള മുന്നടിപ്പാത	കുഴിപ്പള്ളി പാടം
൧൪	ടി	കടപ്പൂര	വെമ്പള്ളി	പല്ലാമററം പാടം	ചാത്തമററം പാടം	താഴപ്പള്ളി പുരയിടവും തോടും	പള്ളിക്ക റോഡു
൧൫	ടി	കടപ്പൂര	പെരുമാപ്പാടം	എണ്ണപ്പേരൂർകുന്നും കാവും	മുണ്ടപ്പാടം	മഞ്ഞിരപ്പാറനിരപ്പ്	ചാമ്പാട്ടു പുരയിടങ്ങൾ
൧൬	ടി	കുറുമുള്ളൂർ	മററത്തിൽ	മുന്നടിപ്പാത	ടി	ചോളവേലി ചിറ	മുണ്ടപ്പാടം
൧൭	ടി	കളത്തൂര	തച്ചിരോത്ത	ചാലപ്പള്ളി തോട്ട	തെക്കുവടക്കുള്ള നാട്ടുതോട്ട	അപ്പേരൂർ നിലവും തോടും	നല്ലൂർനാഴി നിരപ്പ
൧൮	ടി	ടി	കല്ലുംകൂട്ടത്തിൽ	കുരപ്പംതറക്കൽ റോഡു	പാലമററം നിലം	കുന്നത്തുവേലി കുളവും നിലവും	കുഞ്ഞിരത്താനം കുന്ന
൧൯	ടി	ടി	കുരച്ചികുന്നു	കുരിക്കുളം തടവും കുന്നും	നാട്ടുതോട്	ചാലപ്പുഴതോട്ട	പാലേൽകുന്നു
൨൦	ടി	കാളികാവു	കരിമത്തുള്ളാൻ	കരാപ്പള്ളി മത്തായിവക കാളികാവുപുരയിടം	താഴത്തമററം പാടം	വലിയപാടം	തെങ്ങുംമററം പാടം
൨൧	ടി	കുറവലങ്ങാട്ട	ചൊള്ളനാൽ	പാറേരാണിവക നടുവിലെ പറമ്പു പുരയിടവും ചൊള്ളനാകുന്നു പുരയിടങ്ങളും	ചൊള്ളനാകുന്നു പുരയിടവും മുട്ട ഇടവഴിയും	കുഞ്ഞനാനിക്കൽ ത്യാൻ	പള്ളിക്കറോഡു
൨൨	ടി	ടി	മുട്ടുങ്കൽ	ശേകാണിക്കാപാടത്തിനു നടക്കുള്ള തോട്ട	മമ്പള്ളിക്കുന്നു	പള്ളിവക വട്ടക്കുന്നു	പുന്നാപ്പള്ളി പള്ളി പുരയിടങ്ങൾ
൨൩	ടി	കോഴായി	ചെന്നേലി	ആനക്കോട്ടിൽ വാതൽനിലവും അമയൻ നിലവും	ചെറുനിലവും എഴുഞ്ഞിവേലി നിലവും	തോടുകളും നിലവും വഴിക്കാട്ടുള്ളാൽ നിലവും	പാപ്പനേരി നിലവും പടിക്കൽ തോട്ടവും വട്ടുടം തോടും
൨൪	മാഞ്ഞൂർ	കോതനല്ലൂർ	വല്ല്യപറമ്പു	പാപ്പാമ്പറമ്പു	മുയററിൽ പാലം	പാലപ്പറമ്പു പുരയിടം	പുറച്ചിറപാടം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൭	മഞ്ചൂർ	മഞ്ചൂർ	വാഴപ്പള്ളിവ	കണ്ടാറപാടം റോഡു നിലം	പറക്കത്തിത്ത പുരയിടവും റോഡും വെട്ടിക്കാട്ട പുരയിടവും	കല്ലക്കുന്ന പുരയിടവും കിഴക്കേ ത്തുളപ്പറമ്പ പുരയിടവും	ഇളിക്കുഴ ഗ്രാമ റോഡ പറയനാംകുഴിനിലം
൮	ടി	ടി	മാഞ്ഞൂക്കവല	കണ്ടാറപാടവും തയ്യിൽമാട പുരയിടവും	തുമ്പുനാലാം പുരയിടം	ആണ്ടപാടം	വെട്ടിക്കാട്ടപറമ്പ പുരയിടം
൯	ടി	ടി	മുടക്കോടി	മാമലശ്ശേരി വീടും തയ്യിൽ വീടും	മാഞ്ഞൂർ പാടം	പുഞ്ചനിലം	മുലയിൽ കടവ്
൧൦	ടി	മേമുറി	പൂമാശ്ശേരി	എളങ്കാവ പൊളിച്ചിറവീട	കറുപ്പന്തറയ്ക്കുള്ള നാട്ടതോട	ടി	പാലക്കര
൧൧	ടി	ഇലഞ്ഞിമംഗലം	മട്ടപ്പുറ	നായപ്പള്ളി പാലവും റോഡും	ഉദയനാപുരൻ പള്ളി	ആലിന്ററപരത്തേക്കുള്ള തോട	മില്ലനകാവ
൧൨	ടി	കോതനല്ലൂർ	പാണൻ പറമ്പ	മുള്ളങ്കുഴി പാലം	പൂവക്കാട്ട ചിറ	കണ്ടനാടൻ വക പീടിക	ഇഞ്ചിക്കുഴി വീട
൧൩	ടി	മാഞ്ഞൂർ	കാട്ടുപ്പള്ളി വലിയപറമ്പ	ആറിതെട്ടള്ളുവീട	കാട്ടിക്കുന്നേൽ വലിയപറമ്പ	പുളിക്കളത്തപ്പറമ്പ	വെള്ളിമ്പറമ്പ പുരയിടങ്ങൾ
൧൪	ഞീഴൂർ	കടപ്ലാമറ്റൂർ	ഇലഞ്ഞിക്കുന്ന	പാറക്കാപ്പള്ളി	പെരുവളം വീട	കൈമൂലവീടും തെനടയ്ക്കൽ പാടവും	വാഴയിൽ തോട
൧൫	ടി	പ്രാല	പ്രാലയിൽ	മടത്തിക്കരി മൂലിക്കരി മുതലായ പുഞ്ച നിലങ്ങൾ	മാളിയേക്കൽ വീട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശം തെക്കുവടക്കുള്ള ഇടവഴി	നീണ്ടൂർ പള്ളിക്കും പള്ളിത്താഴത്തു പീടികക്കും തെക്കുവശമുള്ള ഇടവഴി	വെള്ളിപ്പള്ളി പഴയകരി മുതലായ പുഞ്ചനിലങ്ങൾ
൧൬	ടി	നീണ്ടൂർ	പെരുമാപ്പാടം പ്രാൽ	കല്ലുമ്പുറമ്പ	കരിങ്കുളവും കോതനല്ലൂരാലും	കറുപ്പുറിച്ചുതിൽ പുരയിടവും നെണ്ടുപള്ളി ഗ്രാലും	നാട്ടതോട
൧൭	പെരുമ്പാവൂര	പെരുമ്പാവൂര	ചാരകൊളങ്ങര	തട്ടമ്പിറ നിലം	കുതിരിയതോട	നീലിമംഗലം പാലം	മുടിയിൽ പാടം
൧൮	ടി	ആർപ്പൂക്കര	മുലക്കാട്ട	പാതിരിവട്ടം പാടം	കാക്കപ്പാടത്തേക്ക വെള്ളം പോകുന്ന മുട്ടതോട	മുഴുവന്നൂർ മുട്ടതോട	പായിവട്ടം പാടം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ.			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧൭	കൈപ്പുഴ	ആർപ്പൂക്കര	കരിപ്പുത്തേരി	കട്ടമ്പറംതോട്	നാൽപ്പാത്തെട്ട നടവഴി	എടമ്പരി തോട്	[illegible]
൧൮	ടി	ടി	വാഴപ്പറമ്പു	പരിയാരത്തു താമരച്ചാൽ ഈ നിലങ്ങളുടെ വടക്കുവശമുള്ള കൈത്തോട്	ചിറയിൽതോട്	പുത്തൻ തോട്	[illegible]
൧൯	ടി	ടി	ചോലെട്ട	തൊണ്ണക്കുഴി പുഞ്ച	ആർപ്പൂക്കര അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുവശമുള്ള കോനാകരിത്തോട്	കടമാളൂർ ആറ	[illegible] തോട്
൨൦	ടി	കടമാളൂർ	വടക്കേവീട്ടിൽ	കടമാളൂർ ആറ	ചട്ടിപ്പറമ്പും പുളിമൂട്ടും പറമ്പും	പല്ലരിക്കുന്ന	[illegible]
൨൧	ടി	കൈപ്പുഴ	ചാമക്കാല	കൈപ്പുഴപള്ളിക്ക വടക്കുവശമുള്ള കോട്ട	പൂഴിക്കൽ നടക്കൽ തോട്	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ തെക്കുവശം ഇടവഴി	[illegible]
൨൨	ടി	ടി	കരിയത്തുകുന്നു	കയ്യാറകുന്നു	ടി	കട്ടനാം തോട	[illegible]
൨൩	കടുത്തുരുത്തി	കാട്ടാമ്പാക്ക	തേവർകുന്നു തെക്കേച്ചരിവു	ഇരട്ടതോട	[illegible] നീർമറ്റുള്ള കുന്നിപ്പാത	പുലിക്കുട്ടിയിൽ പുരയിടവും ചക്കാംകുളത്തു വീട്ടും മുട്ടത്തി പീടികയും	[illegible]
൨൪	ടി	ടി	വരിക്കപ്പാക്കൽ	തൊമ്മക്കാട്ടുവീട്ടും നാട്ടുതോട്ടം	വെള്ളാക്കാവും എട്ടേത്തിൽ പുരയിടവും	പുത്തൻപറമ്പു വീട്ടും പുരയിടവും	തേവർകുന്നു
൨൫	ടി	ഏഴുമാന്തുരുത്തു	പള്ളിക്കേരി	കരിയാറ	കല്ലതോട	മനക്കത്താഴം ഉൾപ്പെട്ട നിലവും അതിനുള്ള പുരയിടവും	വാരിയത്തു പുരയിടവും ചക്കാലക്കൽ കൊച്ചുചിറേക്കൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ.			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൩൯	കട്ടുരുത്തി	ആയങ്കുടി	ഒഴക്കല്ലചിറ	നാട്ടുതോട്.	കരോടൻവക പുരയിടങ്ങൾ	കൊല്ലമ്പറമ്പുവക പുരയിടങ്ങൾ	മുണ്ടക്കനിലവും കരിയാറിന്റെ തീരവും
൪൦	ടി	മധുരവേലി	പീടികപ്പറമ്പ്	താനാവയിൽ പുരയിടങ്ങൾ	കൊടകുത്തി പുരയിടങ്ങൾ	പോയിപ്പറമ്പ് പുരയിടവും മടോണിച്ചിറയും	നാറ്റുരുട്ടിൽ നിലങ്ങൾ
൪൧	ടി	പറമ്പ്രം	പറമ്പ്രം പടിഞ്ഞാറ	മുട്ടച്ചിറ അങ്ങാടി	ഇട്ടക്കമറവും മാംക്കുട്ടത്തിൽ പുരയിടങ്ങളും	നെടിയകാലായും മുണ്ടമാവുങ്കലും പുരയിടങ്ങൾ	കാറ്റ്പറിച്ച പുരയിടങ്ങളും കാഞ്ഞിരത്തൻ നിലങ്ങളും
൪൨	ടി	ടി	ടി കിഴക്ക	താന്നിനിൽക്കും മല	ചാത്തമ്പടം പുരയിടങ്ങൾ	നെല്ലിനിൽക്കും തടം പുരയിടങ്ങൾ	പാറോതകാപ്പ പുരയിടങ്ങളും പുളിക്കാമറ്റ നിലവും
൪൩	ടി	ഞീഴൂർ	പുന്നയ്ക്കൽ	തത്തൽക്കുളത്തിൽ പുരയിടങ്ങൾ	മുണ്ടപ്ലാത	വരിയാത്ത് പുരയിടങ്ങൾ	നിരപ്പേൽ മല
൪൪	ടി	കുലശേഖരപുരം	മേലേത്തുതേൽ	വെട്ടർപറമ്പ്	വെള്ളാപ്പാറമല	ഏടമ്പാടം	വടക്കേട്ടുമല മുണ്ടപ്ലാത
൪൫	ടി	വെള്ളാശ്ശേരി	വെള്ളാശ്ശേരി	വെള്ളാശ്ശേരി നിലം	വട്ടനിരപ്പ് നിലം	പള്ളിക്കറോഡ്	വെള്ളാശ്ശേരി ചിറയും നിലവും
൪൬	കിടങ്ങൂർ	കുടല്ലൂർ	കുടല്ലൂർ	പാടപ്പള്ളി നിലം	കുണിമറ്റത്ത് ഇടവഴി	കടപ്പാമറ്റത്തുനിന്ന കടച്ചിറ ചെന്നചേരുന്ന തോട്	നെല്ലപ്പാറനിന്നു കടച്ചിറ ചെന്നചേരുന്ന തോട്
൪൭	ടി	കുമ്മണ്ണൂർ	കുമ്മണ്ണൂർ	താമരശ്ശേരി വട്ടമ്പറത്തു ഇല്ലത്തെ കോട്ടയിൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പെരുനാട്ടും നായിലും പുരയിടങ്ങൾ	താമരശ്ശേരി വട്ടമ്പറത്തു കരവുമ്പറത്തു ഈ പുരയിടങ്ങൾ	വടക്കേത്തു പറമ്പാശ്ശേരി വെട്ടുകാട്ടു ഈ പുരയിടങ്ങളും കൊഴുവനാട്ട് റോഡും
൪൮	ടി	മാറിടം	കാഞ്ഞിരമല	വെള്ളനാട്ടും തവളനാട്ടും പുരയിടങ്ങൾ	വെളിയന്നൂർ കരിമാട്ടിൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] പകലി നിലം	[illegible] നിന്നും കൂടെ ...ലേക്കുള്ള വില്ലേജ റോഡ്

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേർ	ചാപ്പ സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ.			
				വടക്കു	കിഴക്കു	തെക്കു	പടിഞ്ഞാറു.
൯൬	കിടങ്ങൂർ	മാറിയിടം.	മരോട്ടി	പെരുമ്പള്ളി പുരയിടങ്ങൾ	ഉണ്ണിവടക്കനുള്ള പുരയിടം ചെറുതോട്ടകയിൽ പുരയിടങ്ങൾ	കിഴക്കേപറ പുരയിടം കുററിപ്ലാക്കനുള്ള പുരയിടം മേൽക്കനാൽ പുരയിടം	നന്തിയാട്ടു പുരയിടവും മേൽകാൽ പുരയിടവും
൯൭	ടി	ടി	ആശാരികുന്നു	പടക്കണ്ടത്തിൽ പുരുവായിൽ മാച്ചേരിക്കുഴി ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പൊമ്പാതിനിലം	വെട്ടിത്തനുള്ള പുരയിടവും മുല്ലയിൽ പുരയിടവും	ആമ്പാട്ടു വേഷപ്ലേരിയും പുരയിടങ്ങൾ
൯൮	ടി	പുല്ലപ്പള്ളി	നെടുവേലി	തോട്ടപ്പുറത്തു പുരയിടങ്ങൾ	കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ മണ്ണനാൽ പുരയിടങ്ങളും വായിപ്പോളും മററവും	കവണാറ	ചിറക്കൽതോട
൯൯	ടി	ചെറുപ്ലാവു	കുന്നാട്ട	പുല്ലാട്ട എടച്ചേരികുഴ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പുഞ്ചനിലം	പാട്ടച്ചേരി പുരയിടം ചെറുകകുന്നു ചേരിക്കൽ	നയനത്തും കുഴച്ചേരിയും പുരയിടങ്ങൾ
൱൦	ടി	കിടങ്ങൂർ	മംഗലശ്ശേരി	കവണാറ	മററക്കരക്കുള്ള മുന്നടിപ്പാത	ചോളക്കൽനിലവും തോട്ടം	കുടാപ്പിള്ളിയും പാറയുറവും പുരയിടങ്ങൾ
൱൧	ടി	ചിറയാർ	തെക്കാട്ട	നിരവുഴ പുരയിടവും പറപ്പള്ളിപ്പടി മൂലവും	നെച്ചിക്കാട്ട പുരയിടം	പച്ചിക്കറോഡു	പുളിനിൽക്കുന്ന തൊടിയിൽ പുരയിടം
൱൨	ടി	ടി	ചാമക്കാല	മാറാവേലിതോട	ചിറയാർ അമ്പൽപ്പുരക്കുള്ള മുന്നടിപ്പാത	പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ പുരയിടങ്ങൾ	കോതപ്പടിനിലം
൱൩	ടി	ടി	കുളക്കാടി	പാറ്റിയിൽ പുരയിടവും കവണപ്പള്ളിൽ മററവും	മാധവപ്പള്ളി മനവക പുരയിടങ്ങൾ	പെരുമ്പള്ളി നിലം	മേക്കാട്ടൽ കുളത്തറവു
൱൪	ടി	ടി	പുലിപ്ര	പുന്നത്താനം പുരയിടവും തച്ചേരി നിലവും	അത്തിനാട്ട പുരയിടവും മണിമല പുരയിടവും	കവണാറ	നാട്ടതോട

84.

മീനച്ചൽ — കള്ള്.

൧൦൬൩-ം ൧൦൬൪-ം ആണ്ടുകളിൽ മീനച്ചൽ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	പൂഞ്ഞാർ	അന്തിനാപുരം	അന്തിനാപുരം	പഴയ കോട്ടവഴി	ചെമ്പകമറ്റം കിഴക്കേടത്തു പനന്താനത്തു ഈ പുരയിടങ്ങൾ	കവണാറ	പൂഞ്ഞാർ പാലവും തോടും
൨	ടി	പുലിയന്നൂർ	പുലിയന്നൂർ	ആലപ്പാട്ട് പുരയിടം കുന്നേൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പുരയിടം	പാലവും പുലിയന്നൂർ നാട്ടുതോടും	ടി	പകന്നിപ്പാലം നാട്ടുതോട
൩	ടി	കിഴവൻകുളം	കിഴവൻകുളം	കവണാറ	കൊച്ചുന്നി ചെങ്ങാലിത്തടം കരിങ്ങനാൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	മറ്റത്തിൽ പുരയിടം അഴകത്തിൽ ഉറുമ്പിൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	മേച്ചപ്പ വയലും മനയ്ക്കലെ തോട്ടം കാവുംകുന്ന് പുരയിടങ്ങളും
൪	ടി	മുരിക്കനാട്	മുരിക്കനാട്	ടി	പാഴുക്കുള്ള റോഡ്	[illegible] പുരയിടം വേലമ്പട്ടപറ പുരയിടം കിഴക്കേക്കര കോയിക്കൽ ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പുളിയറ പുരയിടം റോട്ടിങ്കൽ മറ്റം പുരയിടങ്ങൾ
൫	ടി	കാണിയക്കാട്	കാണിയക്കാട്	പുതിയപറമ്പു കൂടി ഈ പുരയിടങ്ങൾ	മൊന്നേകൂൽ പുരയിടം ഈന്തിയാനിക്കൽ പുരയിടം പുതിയപറമ്പു ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പുലിയന്നൂർ നിന്നും ഉള്ള കോട്ടവഴി	മേപ്പുറത്തു പള്ളിക്കു കിഴക്കവശം അളനാട്ടേക്കുള്ള വട്ടതോട്
൬	ടി	പടിഞ്ഞാറേക്കര	പടിഞ്ഞാറേക്കര	ഉള്ളിമറ്റം വാളിയപ്പള്ളി വക മേലയിക്കൽ പുരയിടം	മേറിയ്ക്ക പുത്തൻവീട്, മേമന ഈ പുരയിടങ്ങൾ	കല്ലുപറമ്പു ചെന്നാട്ടുവെള്ളൻവക കുഴിമറ്റം ഈ പുരയിടങ്ങൾ	ചെപ്പുറത്തിൽ നിന്നും മറ്റത്തോട്ടു പള്ളിക്കുള്ള മുനമ്പി റോഡ്
൭	ടി	പള്ളിച്ചിറ	പള്ളിച്ചിറ	മേക്കണ്ണിയപറമ്പിൽ തിനാൽ ചെരിപുരയിടം മുക്കാൽ പുരയിടം	മോട്ടം കടപ്പൂറ്റ പുരയിടം നാട്ടുതോട്	താന്നിമൂട്ടിൽ പാറ പൊൻതോല ഈ പുരയിടങ്ങൾ	പുറിഞ്ഞാറേതോട് ഇടംപാറക്കൽ പുരയിടം

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേർ	ചാപ്പ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൮	പുലിയന്നൂർ	പാലയ്യർ	പാലയ്യർ	തോട്ടമാലി പുരയിടം കാവും പ്രത്തു കരേച്ചരി പുരയിടം പുരാ ട്ടുപുരയിടം	നാട്ടുതോട	തോന്നിയാടിനിലം നനംഭേ രിപുരയിടം മുക്കൻ പുരയിടം	പാലംതറ പുരയിടം കന്ന, മേലേട്ട് പുരയിടം
൯	ടി	കടക്കച്ചിറ	കടക്കച്ചിറ	അലപ്പുമ്മി പുരയിടം മത്ത നാൽ പുരയിടം അന്ത്യനാട്ട പു രയിടം	മണ്ണുംകശേരി പുരയിടം ഒലിക്കൽ കിഴക്കെ പുരയിടം മ ലയിൽ ചെമ്പുപ്പള്ളി പുരയിടം	തിരനേത്തു പുരയിടം തേട്ട ത്തിൽ പുരയിടം കരുത്തുംപേട്ടേ രി പുരയിടം	തേട്ടത്തിൽ പുരയിടം പിറ കല്ലാൽ നിലം നാരിയനാട്ട നി ലം
൧൦	രാമപുരം	അരയ്യാമ്പു	അരയ്യാമ്പു	ആറാംമയിൽ കുറിയും മ ങ്കനിലങ്ങളും	ഉമ്പുമല	കല്ലുപ്പാറിപാലവും വലി യതോട	ഏഴാം മൈൽ കുന്നി ലവും
൧൧	ടി	കടനാട	കടനാട	എടത്തിവേക്കുള്ള റോഡ	കൊല്ലമ്പാനകണ്ടവും മറ്റത്തി ലാനിക്കൽ പുരയിടങ്ങളും	കടനാട പള്ളിക്ക വടക്കവ ശമുള്ള തോട	ഉമ്പുമല
൧൨	ടി	രാമപുരം	ചെറിയംപുറ ത്തു	കണിപ്പള്ളി തോട	പുഴയിൻതോട	ആറാട്ടുപുഴ തോട	മാമാനിലം
൧൩	ടി	ടി	വാകക്കാലാ	എലത്തെവിപാടവും തോണ്ടി യിൽ നിലവും	കരിക്കാറി പുരയിടം, വേ ലംപറമ്പ പുരയിടം പൂന്നച്ചേ രിപുരയിടം	പുത്തൻതോട	പുതയം പാടം
൧൪	ടി	അമതകര	അമതകര	തൊമ്മനാട്ട ചേരിക്കൽ	പെരിങ്ങലക്കാട്ട നിരപ്പ		
൧൫	ടി	കൊണ്ടാട	കൊണ്ടാട	എളവുക്കരുള്ള മുന്നടിപ്പാത	ആറാംവേലിപ്പാടം	പാറപ്പറമ്പും പൊന്നത്തി ൽ പറമ്പും	തോട്ടമാലി പുരയിടം പുര കനിലം
൧൬	ടി	കൂടപ്പലം	കൂടപ്പലം	അമ്പലവും തഴപ്പള്ളി പുര യിടവും വരയ്യാട്ട പുരയിടവും	അയ്യനിക്കാട്ട പുരയിടവും തേവർകാട്ട പുരയിടവും ആയെ കഴി പുരയിടവും	ഇടമറ്റംമല അമ്പലക്കുളത്തിൽ പുരയിടവും നസ്രാണിപ്പുഴയും പേട്ടവേലി പുരയി ടവും	കുഴക്കൽ നിരപ്പ് അരള്ളപ്പുറത്തു പുരയിടവും പാടേടത്തു പുരയിടവും ക വളന്മാക്കൽ പുരയിടവും

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧൭	രാമപുരം	കിഴതിരി	കിഴതിരി	കരിയംകുന്നു നെട്ടമല നെല്ലാട്ട പുരയിടം	വട്ടക്കല്ല്, വെള്ളച്ചേരി ചെറിയകുഴിയ നിലവും	താഴത്തു ഇടവട്ടം പുരയിടവും കണ്ടത്തും വലിയവീട്ടിൽ പുരയിടവും കന്നിപ്പുള്ളി തോടും	[illegible] പൊന്നാനിമഴതോടും
൧൮	ടി	വെള്ളിലാപ്പള്ളി	വെള്ളിലാപ്പള്ളി	കരട്ടേരി നിലം	ചമ്പകത്തോം നിലം	ചക്കാമ്പുഴ നിരപ്പ്	താഴത്തി നിലം
൧൯	ടി	പിഴക്ക	പിഴക്ക	കറിഞ്ഞി കുമ്പൻമല	മണ്ണവപ്പുരക്കൽ മുണ്ടകനിലം	കരിമല തോട്	പിഴക്കതോട്
൨൦	ടി	ഏഴാച്ചേരി	ഏഴാച്ചേരി	മണലടികണ്ടം	വലിയതോട്	അന്തിനാട്ടുകുന്നു പുരയിടങ്ങളും	[illegible] പുരയിടവും ചാമ്പക്കര നിലവും
൨൧	ലാലം	കിഴതടിയൂർ	ടൗൺ	മുണ്ടാങ്കൽ കല്ലറയും നാട്ടുതോടും	[illegible] മയിൽക്കാറിക്ക കിഴക്കുവശം കല്ലറ വടക്കുവശം പാടങ്ങളും	കടുന്നാറ	ലാലം പാലവും തോടും
൨൨	ടി	ലാലം	ലാലം	കോട്ടക്കുന്നു പുതിയപ്പാറ അമ്പലത്തിനടുത്ത ഈ പുരയിടങ്ങൾ	കോട്ടക്കുന്നു പുരയിടവും ലാലം തോടും	മുത്തനാട്ടു പുരയിടവും ആയിക്കുന്നു പുരയിടവും അരുവിയിൽ കന്നിയക്കോട്ട കൂട് എളവുങ്കൽ റോഡുവരെയും	പാറമല ചേരിക്കലും [illegible] നിലവും
൨൩	ടി	പയപ്പാർ	പയപ്പാർ	പയപ്പാറ വലിയതോടും ചാലിയും	പുളിയാമ്മാക്കൽ പുരയിടം	മുണ്ടാനാൽ പുരയിടം	മഞ്ഞുമാക്കൽ പുരയിടവും പയപ്പാറ തോടും
൨൪	ടി	അന്തീനാട്	അന്തീനാട്	കുളമാക്കൽ പറമ്പും കിപ്പാറ പുരയിടവും	കല്ലറ പാടം	പിറവിത്തനം കവലവഴി	കിപ്പാറ പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും
൨൫	ടി	നെച്ചിപ്പുഴൂർ	നെച്ചിപ്പുഴൂർ	ഇരുമ്പുകത്തി പുരയിടവും വെട്ടുകല്ലേൽ പുരയിടവും	കൊടിയംപാലി നിലം	മഞ്ഞുമാക്കൽ പുരയിടവും വെട്ടുകല്ലേൽ പുരയിടവും	ആഴിവാലിതോട്

൭൭

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
[illegible]	ഭരണങ്ങാനം	പുണ്ടശേരി	പുണ്ടശേരി	[illegible] കാവു [illegible] ൽ അഗസ്തിവക [illegible] പുരയിടവും [illegible] തോട്ടം [illegible] ആനകല്ലുങ്കൽ [illegible] ത്തായിവക പുരയിടവും	[illegible] തോട്	[illegible] മുതൽ [illegible] വരെ [illegible] മുതൽ [illegible] വരെയും നമ്പർ അടങ്ങിയ [illegible] [illegible] നമ്പർ അടങ്ങിയ [illegible] പാലപ്പുരയ്ക്കൽ പറമ്പും	[illegible]
[illegible]	ടി	അളനാട്	അളനാട്	[illegible] പുഴക്കുള്ള [illegible] ഡും [illegible] പ്രവിത്താനം [illegible] കൂടി ഉള്ള നാട്ടിലേക്കുള്ള വില്ലേജ് റോഡു	[illegible] കാവു [illegible] വെട്ടിക്കാട്ടും കരി വേലിയും നിലങ്ങളും	[illegible] മുതൽ [illegible] വരെ [illegible] മുതൽ [illegible] വരെയും നമ്പർ അടങ്ങിയ [illegible] [illegible] ർ അടങ്ങിയ [illegible] പാലപ്പുരയ്ക്കൽ പറമ്പും	[illegible] മുതൽ [illegible] വരെ [illegible] പുരയിടവും [illegible] വും [illegible] ൽ ശങ്കരൻ [illegible] പുരയിടവും
[illegible]	ടി	പ്രവിത്താനം	പ്രവിത്താനം	രാമപുരം ഭരണങ്ങാനം [illegible] ത്തി റോട്ട്	[illegible] കാവു നി [illegible] പള്ളി പുരയിടം [illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം [illegible] പുരയിടം [illegible] യിടം	[illegible] പുരയിടം പ്രവിത്താനം നിലങ്ങൾ
[illegible]	ടി	കൈയ്യൂർ	കൈയ്യൂർ	[illegible] കാവു [illegible] കുരപ്പാക്കൽ [illegible]	[illegible] റോട്ട് [illegible] പ്പു	[illegible] കൂട്ടർ തടവു	[illegible] പ്പു
[illegible]	ടി	ഇടപ്പാടി	ഇടപ്പാടി	[illegible] മുതൽ [illegible] വരെയും [illegible] അടങ്ങിയ ചൂരത്തുർ കണ്ടവും [illegible] നമ്പർ [illegible] [illegible] പാലപ്പുരയ്ക്കൽ പാറ	[illegible] കട്ടത്തോട്ടത്തിൽ പുരയിടങ്ങളും [illegible] [illegible] പുരയിടം [illegible] ഏടയംകന്ന പുരയിടം [illegible] കോട്ടവഴി അയ്യംപാറയിൽ നിന്നും ഉള്ള തോട്	[illegible]	[illegible] ഭരണങ്ങാനം [illegible] ത്തി റോട്ട്

[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
[illegible]	ഭരണങ്ങാനം	ഭരണങ്ങാനം	ഭരണങ്ങാനം	[illegible]	പള്ളിയോരത്ത് [illegible] തോട	[illegible]	[illegible]
[illegible]	മീനച്ചൽ	പാലാ	പാലാ	[illegible]	[illegible] കടവ്	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	മീനച്ചൽ	മീനച്ചൽ	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	മീനച്ചൽ തോട	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ തെക്ക [illegible] പടിഞ്ഞാട്ടുള്ള [illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ കിഴക്കേ [illegible] വഴി
[illegible]	ടി	പൂവരണി	ചരള	പൂവരണിയിൽ നിന്നും [illegible]	[illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും പുരയ്ക്കൽ പുരയിടവും	[illegible]
[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] തോട	[illegible] തോട	[illegible] പള്ളി [illegible] തോട
[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible] പൂവരണി തോട
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] തോട	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടം

നമ്പ്ര്	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്കു	കിഴക്കു	തെക്കു	പടിഞ്ഞാറു
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	വെട്ടിക്കുഴി [illegible] പുരയിടവും [illegible] കാവിന്റെ [illegible] വക പുരയിടവും കവണാറു	പുതുപ്പള്ളി [illegible] വക [illegible] പുരയിടവും [illegible] കവണാറു	[illegible] ത്തിൽ പുരയിടം	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			ഒലിക്കൽ [illegible] ത്തിൽ പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	വലിയകുന്നേൽ പുരയിടവും [illegible] പറമ്പും [illegible] പുരയിടവും
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	വെങ്ങാഴിശ്ശേരി പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും കരിങ്ങാനം മൂലതോട്	എള്ളുമ്പുഴി വയൽ	കുന്നിൽ പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		കരിങ്ങാനാമൂലതോട്	[illegible] കുന്നു പുരയിടവും പള്ളിനാക്കുന്നു പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചിററാറ്റുപുറം പടിഞ്ഞാറെ [illegible]	[illegible] ഈ പുരയിടങ്ങളും	വെള്ളാശ്ശേരി [illegible] പറമ്പും	[illegible] വലിയപറമ്പു പുരയിടവും [illegible] പറമ്പും
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കിഴക്കെ [illegible] പാട്ടുപറമ്പു ഈ ചേരികൾ	പള്ളിക്കൽ [illegible] പുരയിടവും [illegible] ചേരിക്കലും ചെററാടി പുരയിടവും	കവണാറു	ചെല്ലത്തോട്ടിന്റെ [illegible], [illegible] പുരയിടം, [illegible], ചോറിക്കാവു, [illegible], [illegible] പുരയിടം ചിററാറു
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കവണാറു	പാപ്പിക്കരോഡു	വെട്ടിക്കൽതോട്	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] കൂടി ചിററാറിൽ ചേരുന്ന വട്ടിത്തോടു	ചിററാറു	പപ്പിക്കരോഡു	കൊന്നക്കൽ [illegible]

നമ്പർ	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നടക്കാവു വരെ തോട്	[illegible] ചേരിതൽ	അഴുക്കനാറി തോട്	വട്ടക്കുന്നിച്ചേരിക്കലും കുഴിയാ കൽ പുരയിടവും പറമ്പുകാര ൽ പുരയിടങ്ങളും
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	വെള്ളാങ്ങേരി കണ്ടവും പില്ല പാറയും	[illegible]	ചേനാപ്പറ [illegible] ഈ പുരയിടങ്ങൾ	. [illegible] പുരയിടത്തിന പ ടിഞ്ഞാറുവശമുള്ള തോട്
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible], [illegible], വെ [illegible] ഈ പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] പട്ടയിൽ നിന്നും [illegible] കുന്നടി	[illegible] വാഴമറ്റം, ചേരി [illegible] ഈ പുരയിടങ്ങൾ	[illegible] തെള്ളനാപുഴ [illegible] ഈ പുരയിടങ്ങൾ
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] തോട്	[illegible] പട്ടയിൽ നിന്നും [illegible] കുന്നടിപ്പാത [illegible]	കുന്നപറമ്പു ചേരിക്കൽ	മരപ്പെട്ടിക്കൽ തോട്
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] തെക്കായിട [illegible] പുരയിടവും പ [illegible] തോടും	[illegible] വക കല്ലറ [illegible]	[illegible] ചേരിക്കലും [illegible] പുരയിടവും മുടക്കിൽ പുരയിടവും വടക്കരത്തോടും	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	ഇടമുഴിത്തടം ചേരിക്കൽ	[illegible] തോട്	[illegible]	[illegible], [illegible], [illegible], ഈ പുരയിടങ്ങൾ
[illegible]	മീനച്ചൽ	[illegible]	[illegible]	മീനച്ചൽ നാട്ടുതോട്	മീനച്ചൽ [illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും [illegible] തോടും
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible] വിട്ടുകിടപ്പു പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ചേരിക്കൽ [illegible]	[illegible] തോട്	[illegible]	[illegible] പുരയിടം, [illegible]

ആലപ്പുഴ — കള്ള്.

[illegible] ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]വഴി	[illegible] പാലത്തിൽ നിന്നു വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ്	[illegible] റോഡ്	കടപ്പുറം
൨	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] [illegible] കടവിൽനിന്നു [illegible] കായലിലേക്കുള്ള [illegible]	പള്ളാത്തുരുത്തി ആറ്	[illegible]	[illegible] കിഴക്കു [illegible] പള്ളി[illegible]യുള്ള ഇടവഴി
൩	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	മീൻതെരുവു	[illegible]വഴി	[illegible] പാലത്തിൽനിന്നു [illegible]ലേക്കുള്ള റോഡ്	ആലപ്പുഴ [illegible]	[illegible] പാലത്തിൽകൂടി വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ്
൪	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]റോഡു	പള്ളാത്തുരുത്തി ആറ്	[illegible] കിഴക്കോട്ടു [illegible]	[illegible] പാലത്തിൽനിന്നു വടക്കോട്ടും [illegible] ഉള്ള റോഡ്
൫	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]ത്തിൽനിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു [illegible]ക്കുള്ള റോഡ്	[illegible] റോഡിൽ നിന്നു [illegible] [illegible]ക്കൂടെ വഴി	[illegible] [illegible] മുതൽ [illegible] പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള വഴിയും [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]കൂടി [illegible] ഉള്ള [illegible]
൬	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] വടക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടുമുള്ള റോഡ്	[illegible] [illegible] കൂടി [illegible] പള്ളി വരെയുള്ള [illegible]	[illegible] വഴി	[illegible]പ്പുറം
൭	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]വഴിയിൽകൂടി പടിഞ്ഞാറോട്ടു [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] റോഡ്	[illegible] [illegible] [illegible] പറമ്പു	[illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൮	അമ്പലപ്പുഴ	തിരുവാമ്പാടി	നാഗരുങ്ങൻ പറമ്പ്	ആലപ്പുഴക്കും തിരുവനന്താപുരിക്കും അതൃത്തി തിരിച്ച കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ചന്ദനക്കാവിൽതോട്	ആലപ്പുഴ [illegible] നിന്നും അമ്പലപ്പുഴക്കുള്ള റോഡ്	അമ്പലപ്പുഴറോഡിൽ നിന്നും തൈപ്പറമ്പിൽ കണ്ടത്തപ്പൻ കട്ടിയുടെ തെക്കുവശം കൂടി കിഴക്കോട്ടുവഴിവീട്ടിൽ അമ്പലത്തിന്റെ തെക്കുപുറംകൂടി കിഴക്കോട്ടു പോകുന്ന ഇടവഴി	അമ്പലപ്പുഴക്കുള്ള പബ്ലിക്ക റോഡ്
൯	ടി	വാടക്കൽ	വെളിപ്പുരയിടം	വാടപ്പൊഴിത്തോട്	കതിരപ്പന്തിവെളി	പുത്തൻശേരി അന്തോനി വക പുരയിടവും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള വഴിയും	കടപ്പുറം
൧൦	ടി	കളർകോട്	മുരാറിപ്പറമ്പ്	അമ്പലപ്പുഴറോഡിൽ നിന്നു ചിന്നൻ താമസിക്കുന്ന കത്തനാര വളപ്പിന്റെ വടക്കുവശം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ഇടവഴി	അറവുകാട് അമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കുവശം കൂടി അമ്പലപ്പുഴ പോകുന്ന ഇടതോട്	അമ്പലപ്പുഴറോഡിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടു പൊന്നോഴത്തു തെക്കുവശം കൂടി കിഴക്കോട്ടുള്ള അമ്പലപ്പുഴ തോട്ടിലേക്കു ചേരുന്ന തോട്	പബ്ലിക്ക് റോഡ്
൧൧	ടി	പുന്നപ്ര	ഇട്ടപ്പള്ളി	റൊണ്ടാംകളിത്തട്ടിന്റെ കിഴക്കുവശം കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന ഇടവഴി	അമ്പലപ്പുഴക്കുപോകുന്ന തോട്	കമ്പളത്താക്കൽ കളിത്തട്ട്	അമ്പലപ്പുഴറോഡ്
൧൨	ടി	ടി	തൈവെളിപ്പറമ്പ്	തൊമ്മൻകുട്ടി വക വേലിമാട്ടുവീട്	കതിരപ്പന്തിവെളി	ചാവക്കാട്ടു പൊഴി	സമുദ്രം
൧൩	ടി	ടി	പുന്നപ്ര	അറപ്പൻപൊഴി	ടി	ചാന്നയിൽ അന്തിരയാവക വീട്	ടി
൧൪	ടി	പറവൂർ	[illegible]	തെക്കനിക്കാട്ട വക കളിത്തട്ട്	അമ്പലപ്പുഴക്കുള്ള തോട്	കിട്ടനായർ വക ഇരുമ്പനത്തു വീട്	അമ്പലപ്പുഴറോഡ്

അനുബന്ധം—[illegible]

൧൧൨൭-ം ൧൧൨൮-ം ആണ്ടുകളിൽ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട [illegible] ഷാപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	[illegible]വറി	ആനപ്രാമ്പാൽ വടക്ക	ആനപ്രാമ്പാൽ വടക്ക	അമ്പ്രയിലോട്ട് കാറിക്കാട്ടുപടി	പുളിപ്പുറം തോട്	[illegible] പുരയിടം	[illegible] പുരയിടം
൨	ടി	നീരേറ്റുപുറം	കാരിക്കുഴി	തകഴിത്തോട്	നീരേറ്റുപുറം ചന്ത കിഴക്കേ ഇടവഴി	ചെറിയതോട്	[illegible]തോട്
൩	ടി	ആനപ്രാമ്പാൽ തെക്ക	ആനപ്രാമ്പാൽ തെക്ക	തലവടി ആറ്	വടപുറത്തു പടിഞ്ഞാറെ തോട്	അറ്റിത്തോട്	[illegible]ക്കൽ തോട്
൪	കോഴിമുക്ക	പച്ചമുറി	പച്ചമുറി	അമ്പലക്കാട്ട് പുരയിടവും പുറ പറമ്പു പുരയിടവും	വള്ളവൻപറമ്പും പുരയിടവും പടിഞ്ഞാറെ പറമ്പും [illegible] പറമ്പും [illegible] പുരയിടങ്ങളും	[illegible] വീടിന്റെ തെക്ക് [illegible] കിഴക്ക പടിഞ്ഞാറെ തോട്	കാടംതുരുത്തു കുളത്തിൽ തോട്
൫	ടി	എടത്വാ	എടത്വാ	[illegible] തറ മുതൽ കിഴക്കോട്ട് [illegible] തെക്കേ പള്ളി പറമ്പിൽ പുരയിടം വരെ	[illegible] തോട്	[illegible]കുളത്തിൽ [illegible] കിഴക്ക പടിഞ്ഞാറെ തോട്	എടത്വാ പള്ളിക്കടവു ചെന്നംകരി [illegible] കിഴക്കേ ഇടത്തോടും
൬	ടി	ചങ്ങങ്കരി	ചങ്ങങ്കരി	കേളകംബിൽ തോട്	പാണ്ടിത്തോട്	കുളത്തൂർ പുരയിടത്തിന്റെ വടക്കുള്ള കിഴക്ക പടിഞ്ഞാറ മുട്ട തോട്	നായകരി [illegible]തോട്
൭	ടി	കൊട്ടപ്പിന്ന	കൊട്ടപ്പിന്ന	പുഴതിത്തോട്	[illegible]കുളത്തിൻ കിഴക്ക തെക്ക വടക്ക കിടക്കുന്ന [illegible]തോട്	പുരക്കരിപ്പാടം	[illegible] നിലം (കിഴക്കെ അതൃത്തിയിൽ നിന്നു കിഴക്ക കാൽ മയിൽവരെ ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാകുന്നു)

അനുബന്ധം — തുടർച്ച.

അനുബന്ധം രണ്ട്

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ: വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
൯	തകഴി	കുന്നമ്മ	കുന്നമ്മ	കരീത്തോട്	കരീത്തോട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങി തെക്കോട്ട് കിടക്കുന്ന നാട്ടുതോട്	കരിയാറ്	[illegible] വക നിലവും മുണ്ടപ്പറക്കൻ ചിറയും
൧൦	ടി	പടഹാരം	പടഹാരം	പൂക്കൈതയാറ്	പൂക്കൈതയാറിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് തകഴിക്ക് കിടക്കുന്ന തകഴി നട്ടുതോട്	തകഴി നട്ടുതോട്ടിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാറോട്ട് കിടക്കുന്ന മുട്ടുചേരി തോട്ടിനും നേരെ പടിഞ്ഞാറ് പണ്ടാര നിലം വരെ	പൂക്കൈതയാറിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് കുന്നമ്മൻകാട് നിലത്തിന് പടിഞ്ഞാറുകൂടി തെക്കുവടക്കായി കിടക്കുന്ന ഇടത്തോട്
൧൧	ടി	തെന്നടി	തെന്നടി	ഞാറവേലിത്തോട്	വാരക്കാട്ട് കിഴക്ക് വശം കിടക്കുന്ന പൂക്കൈതയാറ്	പൂക്കൈതയാറിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറേ കിടക്കുന്ന അരയൻ തോട്	അരയൻതോട്ടിന് വടക്കുള്ള നച്ചൻപിള്ള നിലം
൧൨	ടി	പുല്ലങ്കടി	പുല്ലങ്കടി	പുല്ലങ്കടിയാറും മട്ടത്തിൽ ആറുപറയും ചെമ്പടിനിലവും വടക്കേ വക പുരനിലവും	പന്നിവേലിക്കൽ തോടും പുല്ലങ്കടി ആറും	പൂക്കൈതയാറും പുരമടിത്തോടും	[illegible] തോടും ആറും
൧൩	പിറക്കാട്	കരൂർ	കരൂർ	പായിക്കുളങ്ങര [illegible]യും അതിന് കിഴക്കോട്ടുള്ള തോടും	[illegible] തോടിന് തുടർച്ചയായി കിടക്കുന്നതും [illegible] ചെന്നു ചേരുന്ന [illegible] നാട്ടുതോട്	അയ്യൻ [illegible] തോടും [illegible]	സമുദ്രം
൧൪	ടി	പിറക്കാട്	പിറക്കാട്	[illegible] വക കരിനിലവും പള്ളിവക തെങ്ങിൻപറമ്പും	[illegible] തോട്ടിൽ നിന്നും [illegible] തുടങ്ങി കിടക്കുന്ന നാട്ടുതോട്	[illegible] ഇൻസ്പെക്ടർ [illegible] വക [illegible] നിലവും [illegible]	സമുദ്രം

അമ്പലപ്പുഴ—[illegible]
അമ്പലപ്പുഴ തെക്കു

നമ്പർ	പകുതി	കര	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൪	പുറക്കാട്	തോട്ടപ്പള്ളി	തോട്ടപ്പള്ളി	പൊഴിയിങ്ങലോട്ടും സമുദ്രം അവിടെ നിന്നും നേരെ പടിഞ്ഞാറു സമുദ്രം വരെയും	വാടക്കേപ്പുറം തോട്ടിൽ നിന്നും തെക്കോട്ടു കിടക്കുന്ന തോട്	തോട്ടപ്പള്ളി പൊഴിച്ചിറ	സമുദ്രം
൨൫	അമ്പലപ്പുഴ	നീർക്കുന്നം	നീർക്കുന്നം	നീർക്കുന്നം തോടും അതിൽ നിന്നും നേരെ പടിഞ്ഞാട്ടു പബ്ലിക്ക് റോഡു കടന്നു സമുദ്രം വരെ	അമ്പലപ്പുഴ നിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള നീർക്കുന്നം തോട്	വളഞ്ഞവഴിപ്പള്ളി തോടും അതിൽനിന്നും നേരെ പടിഞ്ഞാറോട്ടു പബ്ലിക്ക് റോഡു കടന്നു സമുദ്രം വരെ	സമുദ്രം
൨൬	ടി	കോമന	കോമനപടിഞ്ഞാറു	അമ്പലപ്പുഴ മഠത്തിൽ നിന്നും കച്ചേരിക്കുള്ള റോഡു (വടക്കേ അറ്റത്തു റോഡിന്റെ വടക്ക ഭാഗത്തു ഹർബ്ബാറുവരെ ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാകുന്നു. കച്ചേരിക്കടുത്തു ഷാപ്പു ഏർപ്പെടുത്തിക്കൂടാ)	തെക്കേക്കാട്ടു പുരയിടം ഇടഞ്ഞി നേരെ തെക്കോട്ടു തെവരാതൽതോട്ടു വരെ	ആമ്പല്ലാക്കൽ തോട്	പബ്ലിക്കറോഡു
൨൭	ടി	കാക്കാഴം	കാക്കാഴം	കാക്കാഴം തോട്	തെവരമഠം നിലത്തിന്റെ കിഴക്കേ അററത്തു നിന്നും നേരെ വടക്കോട്ടു കാക്കാഴം തോടു വരെ	ഏവൂരാലിൽ നിലത്തിൽ നിന്നും നേരെ പടിഞ്ഞാട്ടു റയിൽ തെക്കു വടക്കു കിടക്കുന്ന ഇടവഴിവരെ	മാതേവെള്ളി പുരയിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറായി തെക്കു വടക്കു കിടക്കുന്ന ഇടവഴി
൨൮	ടി	കോമന	കോമന കിഴക്ക	അമ്പലപ്പുഴ തോട്ടിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ടു പോകുന്ന [illegible] തോട്	നാട്ടുതോട്	കൊച്ചു കുറത്തൻ മഠത്തിന്റെ തെക്കുവശമുള്ള തൈത്തോട്ടും അവിടെ നിന്നും നേരെ പടിഞ്ഞാട്ടു കൊല്ലം പറമ്പു പുരയിടം വരെ	വെള്ളൻ പറമ്പു പുരയിടത്തിൽ നിന്നും നേരെ വടക്കു കോമനത്തോട്ടുവരെ

അമ്പലപ്പുഴ—കള്ള്.
അമ്പലപ്പുഴ റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പു സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧൯	അമ്പലപ്പുഴ	ആമയിട	ആമയിട	കരുമാടിയിൽ നിന്നും അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള [illegible] വഴി	[illegible] പുറമ്പോക്കും [illegible] പുറമ്പോക്കും	[illegible]	[illegible]
൨൦	ടി	കഞ്ഞിപ്പാടം	കഞ്ഞിപ്പാടം	വട്ടപ്പായിത്ര അമ്പലം	പൂക്കൈതയാറ	അമ്പലപ്പുഴ വീട്ടിൽ [illegible] ന്റെ വടക്ക് പുറം [illegible] ൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അമ്പലപ്പുഴ തോട്	[illegible]
൨൧	നെടുമുടി	നടുഭാഗം	നടുഭാഗം	കരിക്കൽപള്ളി	[illegible]	പൂക്കൈതയാറ	പൂക്കൈതയാറ
൨൨	ടി	ചേന്നങ്കരി	[illegible]	[illegible] കായൽ	[illegible]	[illegible] തോട്	[illegible] പടിഞ്ഞാറു ചെമ്പും പുറം തോട്
൨൩	ടി	[illegible]	[illegible]	മണിമലത്തോട്	നെടുമുടിയാറ	[illegible] വിറയും	[illegible] തോട്
൨൪	ചമ്പക്കുളം	അമിച്ചകരി	അമിച്ചകരി	പാടശേഖരം [illegible] നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൫	ടി	തെക്കേക്കര	തെക്കേക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] — കല്ലു
[illegible] നമ്പ്ര

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	കല്ലിന്റെ പേര	കല്ലു സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൬	[illegible]ക്കളം	പന്തക്കാനം	[illegible]ക്കാനം	[illegible]പ്പുരയ്ക്കൽ പുരയിടവും തൊള്ളായിരം പാടവും	നാട്ടതോട	തൊഴുപ്പായിലെ പാടം	കൂവേലിപ്പാടം
൨൭	പുളിംകുന്നു	പുളിംകുന്നു	[illegible]ളിംകുന്നു പടിഞ്ഞാറ	കടുനിലവും [illegible] നട [illegible]ട്ടിക്കായിപ്പാടം പുഞ്ചയും	നാട്ടതോട്ടം [illegible] പുഞ്ചയും ([illegible]) [illegible] പുഞ്ചക്കു കിഴക്ക ഒരു ഫർലാങ്ങു വരെ കല്ലു സ്ഥാപിക്കാം)	കളങ്ങരമഠം വകയും [illegible] കാൻ താട്ടാമാരേ വക പുഞ്ച നിലങ്ങളും	[illegible] [illegible] വകയും [illegible]
൨൮	ടി	ടി	പുളി കുന്നു കിഴക്ക	[illegible] വരെ) (വടക്കെ അറ്റത്തിൽ നിന്നും വടക്ക ഒരു ഫർലാങ്ങുവരെയും കല്ലു സ്ഥാപിക്കാം)	പാട്ടത്തിലക [illegible] [illegible] പടിഞ്ഞാറെ [illegible] മുട്ടത്തോടും	[illegible] കിടക്കുന്ന [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] പടിഞ്ഞാറു കായൽ [illegible]	[illegible]യൽതോട
൨൯	ടി	ചമ്പക്കുളത്താകരി കോട്ടഭാഗം	[illegible]ത്താകരി കോട്ടഭാഗം	[illegible] മുതൽ നേർപടിഞ്ഞാറ [illegible] പുഞ്ച	പഴയ [illegible] [illegible] നേരെ തെക്കോട്ടു [illegible] വരെയുള്ള പുഞ്ചനിലം	[illegible]	[illegible]
൩൦	ടി	കണ്ണാടി	[illegible]ക്കാടു [illegible]ടി	[illegible] നാട്ടതോട്ടം [illegible] [illegible] നിലവും	[illegible]കരി നിലവും [illegible] [illegible] നിലവും [illegible] പാടം നിലവും	[illegible] പാടം നിലവും [illegible] പറമ്പിൽ [illegible] [illegible]	[illegible] വടക്കുള്ള പഴയ [illegible]
൩൧	ടി	കണ്ണാടിയും കന്നമ്മയും	[illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിൽ നിന്നു നേരെ കിഴക്ക [illegible] വക [illegible] ചിറവരെ	ചിറയിൽ [illegible] [illegible] ചിറക്ക [illegible] [illegible]വേലി പുരയിടം വരെ	[illegible]വേലി [illegible] പുരയിടത്തിൽ നിന്നു നേരെ [illegible] വല്ലു[illegible] പുരയിടം വരെ	[illegible] [illegible] നിലവും (പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറു ഒരു ഫർലാങ്ങു വരെ കല്ലു സ്ഥാപിക്കാം)

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേര്	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തി			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] നിലവും ചിറയും	കുന്നച്ചേരി എന്നു വിളിക്കുന്ന തോട്ടത്തോട	കുന്നച്ചേരി പുരയിടത്തോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന മണ്ണാട്ടു പുരയിടത്തിൽ നിന്നും നേരെ പടിഞ്ഞാട്ടു കാവാലം ആറുവരെ	കാവാലം ആറും ചാലെ പണിക്കരുവക കയൽ നിലവും
[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible] മുട്ടുതോടും തോട്ടിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായി കിഴക്ക പുത്തൻതോട്ടു വരെയും	നെടുമ്പള്ളി പുരയിടത്തിൽ നിന്നു തെക്കോട്ടു വേലന്തറ പുരയിടം വരെ	വേലംതറ പുരയിടത്തിൽ നിന്നും [illegible]	ആറിന്റെ തെക്കുള്ള പുത്തൻ തോടും ആറും കാവാലം തെക്ക ഭാഗം തോട്ടം സർവെ നമ്പർ [illegible]
[illegible]	കൈനകരി	[illegible]	[illegible]	ഇല്ലത്തുവീട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറു വശമുള്ള തോട്	കൈനകരി ആറ	തയ്യിൽ പണിക്കര വക നിലവും തോട്ടും	പൂപ്പള്ളി വക കായലും ചിറയും
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	മുട്ടുതോട്	വഞ്ചിപ്പുഴത്തോട്	പണ്ടാരക്കുളം കായൽ	പള്ളാത്തുരുത്തി ആറ
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	പുത്തൻതോട്	എടത്തറ പുരയിടവും ചെല്ലിത്തറ പുരയിടവും	[illegible]	കോയിക്കൽവക നിലവും [illegible] പുരയിടവും.
[illegible]	ടി	കുട്ടമംഗലം	കുട്ടമംഗലം	വേമ്പനാട്ടുകായൽ	കൈനകരി ആറ	[illegible] ചേരിയുടെ [illegible]	കാവിച്ചേരി പുരയിടവും ചിറയും കപ്പിച്ചേരി പുരയിടവും
[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible] പുരയിടം	വട്ടക്കായൽ
[illegible]	ടി	ടി	കൈനകരി [illegible]	[illegible] പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	ടി	[illegible] വക പുരയിടവും [illegible] പുരയിടവും	പുതുതോട്
൪൦	കൈനകരി [illegible]	[illegible]	[illegible]	വേമ്പനാട്ട് കായൽ	[illegible] പുരയിടവും [illegible]	[illegible]	പള്ളാത്തുരുത്തി ആറ

കരുനാഗപ്പള്ളി — താലൂക്ക.

[illegible] കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ [illegible]

കരുനാഗപ്പള്ളി [illegible]

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ചാപ്പിന്റെ പേര്	ചാപ്പ സ്ഥാപിക്കേണ്ടുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൧	ചവറ തെക്കുംഭാഗം പകുതി	നീണ്ടകര	നീണ്ടകര	[illegible], കിഴക്കേൽ വഴിയും	കായൽ	[illegible]	കടൽ
൨	ടി	നടുവത്തുശ്ശേരി	നടുവത്തുശ്ശേരി	[illegible]	[illegible] വടക്കോട്ടുള്ള വഴി	[illegible]	[illegible]
൩	ടി	കോവിലകം	കോവിലകം	[illegible] കായലും തോടും	[illegible]	[illegible]	
൪	ചവറ	കുളങ്ങരഭാഗം	കുളങ്ങരഭാഗം	[illegible]	ചവറ [illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	ടി	ചെറുശ്ശേരിഭാഗം	ചെറുശ്ശേരിഭാഗം	[illegible] വടക്കുവശം നട [illegible] കിഴക്കേൽ വഴി	ടി	[illegible]	[illegible]
൬	ടി	മടപ്പള്ളി	മടപ്പള്ളി	[illegible] തെക്കുവശം കിഴക്കേൽ നടവരമ്പു	[illegible] കിഴക്കുവശം [illegible] നടവരമ്പു	[illegible]	[illegible]
൭	പന്മന	വടക്കുംതല മേക്കുംമുറി	വടക്കുംതല	[illegible] വടക്കു വശംകൂടി [illegible] കിഴക്കേൽ വഴി	[illegible] വഴി	[illegible] വടക്കുവശം [illegible]	[illegible]

കരുനാഗപ്പള്ളി—കൊല്ലം.
കരുനാഗപ്പള്ളി റേഞ്ച്.

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതൃത്തികൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൬൧	പന്മന	പുല്ലുകേരി	പുല്ലുകേരി	നെല്ലിപ്പാമ്പു പുരയിടവും തേവലക്കര മുഹമ്മദീയ പള്ളിയിൽനിന്നും വരുന്ന കിഴമേൽവഴിയും	വേമ്പനാട്ടു തോട്	തയ്യിൽ പുരയിടവും കിഴമേൽ വഴിയും	വെളുത്തമണൽ കിഴക്കുവശം തെക്കുവടക്കുള്ള വഴി
൬൨	ടി	നടുവത്തുശ്ശേരി	നടവത്തുശ്ശേരി	കാട്ടുവിളയിൽ പുരയിടവും കിഴമേൽ വഴിയും	ഇടമനാരി പള്ളിയും തെൻവടൽ വഴിയും	അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രവും കിഴമേൽ വഴിയും	തെങ്ങുകോട്ടയും തെൻവടൽ വഴിയും
൬൩	ടി	ചിറയ്ക്കർ	ചിറക്കർ	ഇടപ്പള്ളിവ.കനിലവും ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ടയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിയും	ഇടവാളക്കോട്ടം തെക്കേക്കോട്ട നിലവും	ചിറമലയ്ക്കു പുരയിടവും തെക്കുവശം കിഴമേൽവഴിയും	ചവറക്കോട്ടം കായലും
൬൪	[illegible]	കോതിവിള	കോതിവിള	ഓലക്കാട്ടുവിള വടക്ക വശം കിഴമേൽ വഴി	കായൽ	തെക്കേ വീട്ടിൽ വടക്കുവശം വഴി	കാവിൽ കുളത്തിൽ അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റുംഭാഗം മണ്ണിക്കാവു കവട്ടിയിൽകൂടിയുള്ള തെൻവടൽ വഴി
൬൫	ടി	പാലക്കൽ	പാലക്കൽ	പബ്ലിക് റോഡ്	മമ്പഴ പടിഞ്ഞാറെ വരമ്പ	തൊണ്ടുമുറി വടക്കുവശം കിഴമേൽവഴി	ചോലയിൽ പാടം
൬൬	ടി	അരിനെല്ലൂർ	അരിനെല്ലൂർ	തോപ്പിൽപുരയിടവും വടക്കുവശം തെൻവടൽ വഴിയും	പുത്തിക്കുളം റോഡ്	ചെട്ടിക്കുളി തെക്കുവശം കിഴമേൽ വഴി	വലിയ പണയിൽ പാടം
൬൭	ടി	പടിഞ്ഞാറെക്കര	പടിഞ്ഞാറെക്കര	തോന്നപ്പുറത്തു വടക്കുവശം കിഴമേൽ വഴി	ഒതന്ത്രൻ പുരയിടവും പടിഞ്ഞാറെ വയലും	തേവലക്കര അറയ്ക്കചിറ	കൃഷ്ണൻകോട്ട മുക്കിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ്

നമ്പർ	പകുതി	മുറി	ഷാപ്പിന്റെ പേർ	ഷാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്
[illegible]	കരുനാഗപ്പള്ളി	കടപ്പാ	കടപ്പാ	കല്ലുകടവു റോഡ്	[illegible] റോഡ്	വെട്ടിക്കാട്ടു [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കല്ലേലിഭാഗം	കല്ലേലിഭാഗം	പുത്തൻകടവും [illegible] ലേക്കുള്ള കിഴമേൽ വഴി	കല്ലുകടയിൽ [illegible]	[illegible] പടി [illegible] തോട്	[illegible]
[illegible]	ടി	തൊടിയൂർ	തൊടിയൂർ	പബ്ലിക് റോഡ്	[illegible] പള്ളിയും [illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] വഴി [illegible]
[illegible]	കരുനാഗപ്പള്ളി	അയണിവേലി കുളങ്ങര	വെട്ടത്തുക്കര	[illegible] ഇവയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന കിഴമേൽ വഴി	പബ്ലിക് റോഡ്	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	[illegible] ചാലിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും, [illegible] പുരയിടവും, [illegible] ലിൽ പുരയിടത്തിന്റെ വടക്കേ അതിരായി കിടക്കുന്ന കിഴമേൽ വഴിയും	[illegible] പടവും	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	മരുതൂർകുളങ്ങര തെക്ക്	മരുതൂർകുളങ്ങര	[illegible] കിഴമേൽ ഇടവഴി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ടി	പടനായർകുളങ്ങര വടക്ക്	പടനായർകുളങ്ങര	[illegible] കിഴമേൽ വഴി	[illegible] വഴി	[illegible] പബ്ലിക് റോഡ്	[illegible]

ക്രമ നം	പകുതി	മുറി	കാപ്പിന്റെ പേർ	കാപ്പു സ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ: വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] വടക്കുവശം [illegible] കിടക്കുന്നതും പള്ളി [illegible] ലേക്ക് പോകുന്ന കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറു വഴി	[illegible] പടിഞ്ഞാറു [illegible]	[illegible] കിഴക്കോട്ടുള്ള വഴി	പബ്ലിക് റോഡ്
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടവും വടക്ക [illegible]	പബ്ലിക് റോഡ്	[illegible] പടിഞ്ഞാറെ [illegible] വഴി	[illegible] വഴി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പള്ളിക്കാവിൽ വടക്ക [illegible] ചങ്ങൻകുളങ്ങര റോഡു	[illegible] വഴി	[illegible] വഴി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വടക്കുംമുറി [illegible]	വടക്കുംമുറി	[illegible] വടക്കുവശം [illegible] മേൽ വഴി	[illegible] കിഴക്കോട്ടുള്ള [illegible] വഴിയും	[illegible] പടിഞ്ഞാറു വശം [illegible] വീട്	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]പ്പള്ളി	[illegible]	[illegible] കല്ലുപ്പുരയിടത്തിൽ നിന്നും [illegible] കോപ്പിലെ [illegible] പുരയിടത്തിന്റെ വടക്കേ അതിരായി പള്ളിക്കാവി ലേക്ക പോകുന്ന കിഴക്കേൽവഴി [illegible]	[illegible] പോകുന്ന [illegible]	[illegible] പുരയിടവും പള്ളി [illegible]	[illegible] പാടം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] വയലും	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible] വയലും [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടവും [illegible] വീടും	[illegible] വീട്ടിന്റെ [illegible] വയൽ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ വടക്കുവശം [illegible] പാടത്തിൽ വീട്ടിന്റെ വടക്കു വശം വയലും	പാടത്തിൽ വീട്ടിന്റെ കിഴക്ക [illegible] വയലും [illegible] വീട്	[illegible] വീട്ടിന്റെ [illegible] വഴിയും [illegible] വിൽ [illegible] പുരയിടവും	[illegible] പുരയിടത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു [illegible] പള്ളി [illegible]

കരുനാഗപ്പള്ളി — മണ്ഡപത്തുംവാതുക്കൽ
ചാപ്പുകളുടെ രേഖ

നമ്പർ	പകുതി	ദേശം	ചാപ്പിന്റെ പേർ	ചാപ്പു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ			
				വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ
൨൯	തൃക്കുന്നപുരം	ചിറക്കടവം	ചിറക്കടവം	കായംകുളം നീരൊഴുക്കുതോട്	[illegible] പാലത്തിൽ [illegible] [illegible] വള്ളിക്കാട് [illegible]	കല്ലുകുട്ടിയിൽനിന്നും [illegible] പാലത്തിലേക്കുള്ള കിഴക്കേവഴി	[illegible] (കായംകുളം [illegible] വടക്കു [illegible] [illegible])
				കരുനാഗപ്പള്ളിരേഖ			
൩൦	ചെന്നാട്	ചവറ്റക്കുളങ്ങര	ചിനപ്പുരേരി	പഴയകുളങ്ങരക്ഷേത്രവും കിഴക്കപടിഞ്ഞാറു താമരക്കുളത്തേക്കുള്ള വഴിയും	[illegible] വയലും തെക്കുവശത്ത് ഇടവഴിയും	[illegible] ക്ഷേത്രം [illegible] കിഴക്കോട്ടുള്ള വഴി	[illegible]
൩൧	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible] മഠത്തിന്റെ വടക്കവശം കിഴക്കേൽ ഇടവഴി	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible] പള്ളിയുടെ തെക്കവശം കിഴക്കേ ഇടവഴി	[illegible]
൩൨	പുതുപ്പള്ളി	പുതുപ്പള്ളി [illegible] ക്ക	കാട്ടാച്ചേരി	[illegible] വടക്ക കിഴക്കേൽ ഇടവഴി	[illegible] [illegible] [illegible] കിഴക്കവശം [illegible] കിടക്കുന്ന തെൻവടൽ വഴിയും	[illegible] [illegible] [illegible] പുളി [illegible] [illegible] കിടക്കുന്ന കിഴക്കേൽവഴി	[illegible] [illegible] വഴി
൩൩	ടി	അഴീക്കൽതുറ	അഴീക്കൽതുറ	അഴീക്കൽ ചന്തയുടെ വടക്കേ അതിരിനു ഉടക്കു കിഴക്കു കിടക്കുന്ന കിഴക്കേൽ തോട്ട	[illegible] നിന്നുള്ള തെൻവടൽ വയൽ	[illegible] ക്ഷേത്രം	[illegible]
൩൪	ടി	ഗോവിന്ദമുട്ടം	ഗോവിന്ദമുട്ടം	കായംകുളം കായൽ	[illegible] വീട്ടിന്റെ കിഴക്കവശംകൂടി വടക്ക വയൽ വരെയുള്ള ഇടവഴി	കണ്ണന്റെ തോട്ടു കടവിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ടു [illegible] വീട്ടിന്റെ വടക്കവശംവരെയുള്ള ഇടവഴി	[illegible]
൩൫	ടി	കൊച്ചുമുറി	കൊച്ചുമുറി	പള്ളിയിൽ പുരയിടവും തോ[illegible] പുരയിടവും	[illegible] നിന്നും കന്നിയിലെ വീട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറുവശത്തുകൂടി [illegible] വരെയുള്ള ഇടവഴി	[illegible] വടക്കവശം [illegible] തോട്ടത്തിന്റെ വടക്കവശംകൂടിയും [illegible] വടക്കവശം കൂടിയും ഉള്ള ഇടവഴി	[illegible]

CUSTOMS NOTIFICATION.

No. S. R. 513.

In supersession of the tariff values fixed by the Import Tariff Notification No. S. R. 825 dated the 25th March 1917, it is hereby notified, under Sections 22 and 23 of the Sea Customs Regulation, V of 1088, and Sections 10 and 11 of the Land Customs Regulation, II of 1091, that the tariff values stated in column 4 of the schedule hereto annexed have been fixed for the articles specified in column 2 thereof.

Huzur Cutcherry, Trivandrum, 23rd February 1918. } M. KRISHNAN NAIR, *Dewan.*

Travancore Import Tariff.

No customs duties will be levied on—

(1) goods imported by land, sea or backwater into Travancore being the produce or manufacture of British India or of the territories of the Cochin State;

(2) goods which are not the produce or manufacture of British India or the territories of the Cochin State which shall have already paid duty in British India or the Cochin State;

(3) Coimbatore or other British Indian produce passing through the Travancore backwaters to British Cochin or to the Cochin State, and the produce of the Cochin State directly proceeding through Travancore to British Cochin or to some other parts of the Cochin State itself. *

Proviso.—The above rules do not apply to tobacco (raw and manufactured), salt, opium and spirits which should pay import duties as under, whether they are imported direct from foreign countries or from or through British India or the Cochin State:—

(*a*) Tobacco as per Nos. 25 to 27 in the 1st column of the Import Tariff.

(*b*) Salt do Nos. 22 & 23 do. do.

(*c*) Opium { can be imported only by Government or its contractor after paying duty to the British Indian Government. † }

(*d*) Spirits as per Nos. 7 to 13 in the 1st column of do.

SCHEDULE.

No.	Names of articles.	Per.	Tariff valuation.	Duty.
	I.—FOOD, DRINK AND TOBACCO.		Rs. As.	
	Fish.			
1	Fish, salted, wet or dry	Indian maund of 82⅔ lbs Avoirdupois weight.	...	Such rate or rates of duty not exceeding twelve annas as the Dewan may, by notification in the *Gazette* from time to time prescribe. (Present rate 7½ as. per maund)
2	Fishmaws, including singally and sozille, and sharkfins ...	...	*ad valorem*	7½ per cent.
3	Fish, excluding salted fish (see No. 1)	...	"	7½ "

* *Vide* Notification No. 265 dated 4th Vycasy 1040/26th May 1865 published at page 125 of the Travancore Government Gazette dated 1st Auny 1040/13th June 1865.

† *Vide* Proclamation dated 30th Karkadagam 1059/13th August 1884 published at page 814 of the Travancore Government Gazette dated 26th August 1884/12th Avany 1060.

No	Names of articles	Per	Tariff valuation	Duty
	I.—FOOD, DRINK AND TOBACCO—*contd.*		Rs. As.	
	FRUITS AND VEGETABLES.			
1	Fruits and vegetables, all sorts, fresh, dried, salted or preserved—			
	Almonds without shell	cwt.	87 0	7½ per cent
	" in the shell	"	14 0	7½ "
	" (kagzai) { Persian	"	80 0	7½ "
	" (kagzai) { European	"	48 0	7½ "
	Cashew or cajoo kernels	"	16 0	7½ "
	Cocoanuts, Straits	thousand	75 0	7½ "
	" other	"	54 0	7½ "
	" kernel (khopra)	cwt.	15 0	7½ "
	Currants	"	30 0	7½ "
	Dates, dry, in bags	"	9 0	7½ "
	" wet, in baskets and bundles	"	6 0	7½ "
	" " in pots, boxes, tins and crates	"	10 0	7½ "
	Figs, Persian, dried	"	22 0	7½ "
	Garlic	"	7 0	7½ "
	Pistachio nuts	"	60 0	7½ "
	Prunes Bussora (alu Bokhara)	...	*ad valorem*	7½ "
	Raisins, black	...	"	7½ "
	" Kishmish, Persian Gulf	...	"	7½ "
	" Muneka	...	"	7½ "
	" other sorts	cwt.	20 0	7½ "
	Walnuts, all descriptions	...	*ad valorem*	7½ "
	All other sorts of fruits and vegetables, fresh, dried, salted or preserved.	...	"	7½ "
	GRAIN, PULSE AND FLOUR.			
5	Grain and pulse, all sorts, including broken grain and pulse but excluding flour (see No. 6).	...	*ad valorem*	2½ per cent
6	Flour	...	"	7½ "
	LIQUORS.*			Rs. A. P.
7	Ale, beer and porter	Imperial gallon or 6 quart bottles	...	0 4 6
8	Cider and other fermented liquors		...	0 4 6
9	Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit—			
	(a) Entered in such a manner as to indicate that the strength is not to be tested ...		...	14 10 0
	(b) If tested	Imperial gallon or 6 quart bottles of the strength of London proof.	...	11 4 0 and the duty to be increased or reduced in proportion as the strength of the spirit exceeds or is less than London proof.
10	Perfumed spirit	Imperial gallon or 6 quart bottles	...	18 12 0
11	Spirit, which has been rendered effectually and permanently unfit for human consumption	...	*ad valorem*	7½ per cent
12	All other sorts of spirit	Imperial gallon or 6 quart bottles of the strength of London proof		11 4 0 and the duty to be increased or reduced in proportion as the strength of the spirit exceeds or is less than London proof
13	Wines—			Rs. A. P.
	Champagne and all other sparkling wines not containing more than 42 per cent of proof spirit		...	4 6 0
	All other sorts of wines not containing more than 42 per cent of proof spirit		...	1 12 0

* (1) European liquors which have paid the foreign import duty in British India are exempted from duty (Vide Notification dated 2nd Andy 1010 published at page 263 of the Travancore Gazette dated 25th Andy 1040 8th August 1865)

(2) Country liquors imported into Travancore from British India ... rkar Cochin are exempted from duty (Vide Notification No 806 dated 31st Karkadagom 1040)

No.	Names of articles	Per	Tariff valuation. Rs.	As.	Duty.
	I—FOOD, DRINK AND TOBACCO—*contd.*				
	LIQUORS—*contd.*				
	Wines—*contd.*				
	Provided that all sparkling and still wines containing more than 42 per cent. of proof spirit shall be liable to duty at the rate applicable to "All other sorts of spirit."				
	PROVISIONS AND OILMAN'S STORES.				
14	Vinegar, in casks	...	*ad valorem*		2½ per cent.
15	Provisions, Oilman's Stores and Groceries, all sorts, excluding vinegar in casks (see No. 14)—				
	Bacon	...	*ad valorem*		7½ „
	Beef and Pork	...	„		7½ „
	Bêche de mer	...	„		7½ „
	Butter	lb.	2	0	7½ „
	Cassava, tapioca or sago	cwt.	14	0	7½ „
	Cheese	...	*ad valorem*		7½ „
	China preserves in syrup	Box of six large or twelve small jars.	7	0	7½ „
	„ „ dry, candied	lb.	0	6	7½ „
	Cocum	cwt.	5	0	7½ „
	Ghi	„	100	0	7½ „
	Margarine	...	*ad valorem*		7½ „
	Vinegar not in casks—				
	Persian	...	„		7½ „
	Indian	...	„		7½ „
	All other sorts of provisions, oilman's stores and groceries.	...	„		7½ „
	SPICES.				
16	Spices, all sorts—				
	Betelnuts, raw, whole, split, or sliced, from Goa ...	cwt.	11	8	7½ „
	„ „ „ „ „ Straits ...	„	10	0	7½ „
	„ boiled ...	„	20	0	7½ „
	„ whole from Ceylon	„	12	6	7½ „
	„ raw, split (sun dried) from Ceylon	„	30	0	7½ „
	„ all other sorts	...	*ad valorem*		7½ „
	Chillies, dry	cwt.	15	0	7½ „
	Cloves	„	15	0	7½ „
	„ exhausted	„	11	0	7½ „
	„ stems and heads	„	6	0	7½ „
	„ in seeds; nailavang	„	13	0	7½ „
	Ginger, dry	„	21	0	7½ „
	Mace	lb.	1	2	7½ „
	Nutmegs	„	0	5	7½ „
	„ in shell	„	0	4	7½ „
	Pepper, black	cwt.	46	0	7½ „
	„ white	„	60	0	7½ „
	All other sorts of spices	...	*ad valorem*		7½ „
	SUGAR.				
17	Confectionery	...	*ad valorem*		7½ „
18	Sugar, all sorts, including Molasses and Saccharine produce of all sorts, but excluding confectionery (see No. 17)—				
	Sugar, crystallised, beet	cwt.	18	8	10 „
	„ „ and soft, refined in China	„	19	8	10 „
	„ „ „ „ from Egypt	„	16	0	10 „
	All other sorts of sugar—				
	Sugar, crystallised, and soft, from Java or Japan, 23 Dutch standard and above	cwt.	17	8	10 „
	Sugar, crystallised, and soft, from Java or Japan, 16 to 22 Dutch standard.	„	15	12	10 „
	Sugar, crystallised, and soft, from Java or Japan, 15 Dutch standard and under	„	13	12	10 „
	Sugar, crystallised, and soft, from Mauritius equal to 16 Dutch standard and over.	„	17	4	10 „
	Molasses from Java	„	2	8	10 „
	„ „ other countries	„	2	8	10 „
	Sugar, all other sorts, including saccharine produce of all kinds.	...	*ad valorem*		10 „
	TEA.				
19	Tea—				
	Tea, black	lb.	0	12	7½ per cent.
	„ green	„	0	11	7½ „

No.	Names of articles	Per	Tariff valuation	Duty
			Rs. As. P.	
	I. FOOD, DRINK AND TOBACCO—contd.			
	OTHER FOOD AND DRINK.			
20	Coffee	cwt.	57 0 0	7½ per cent
21	Hops	...	..	Free
22	Salt—			
	N. B.—Ordinary salt cannot be imported except on account of Government. (a)			
				Rs. As. P.
23	Indeppu	Indian maund of 3200 tolas.	...	1 4 0
24	All other sorts of food and drink not otherwise specified ...	...	ad valorem	7½ per cent.
	1. TOBACCO, RAW AND MANUFACTURED—IMPORTED FROM FOREIGN COUNTRIES BY SEA.			
				Rs. As. P.
25	Tobacco, unmanufactured (b)	lb.	...	1 0 0
26	Cigars and cigarettes	...	ad valorem	50 per cent
				Rs. As. P.
27	All other sorts of tobacco, manufactured	lb.	.	1 8 0
	2. TOBACCO IMPORTED FROM BRITISH INDIA WHETHER BY SEA OR LAND.			
	Snuff.	Bottle of 54 tolas	2 2 0	8 per cent
	English tobacco used for smoking.	lb.	3 8 0	8 ,,
	Cigars	,,	3 8 0	8 ,,
	Goodak	.	0 8 0	8 ,,
	Cigarettes (c)	,,	ad valorem	8 ,,
	Other kinds of manufactured Indian Tobacco (d)	,,	2 0 0	8 ,,
	Unmanufactured, raw and uncured, brought under the bonding system governed by separate rules			
	II.—RAW MATERIALS AND PRODUCE AND ARTICLES MAINLY UNMANUFACTURED.			
	COAL, ETC.			
				Rs. As. P.
28	Coal, coke and patent fuel	ton.	...	0 8 0
	GUMS, RESINS AND LAC.			
29	Gums, resins and lac, all sorts—			
	Copal	...	ad valorem	7½ per cent.
	Cutch and gambier	cwt.	42 0 0	7½ ,,
	Gamboge	lb.	1 12 0	7½ ,,
	Gum Ammoniac	cwt.	25 0 0	7½ ,,
	,, Arabic	,,	23 0 0	7½ ,,
	,, Bdellium	...	ad valorem	7½ ,,
	,, Benjamin, ras	cwt.	42 0 0	7½ ,,
	,, ,, cowrie	,,	80 0 0	7½ ,,
	,, Hysabol (coarse myrrh) ...	,,	35 0 0	7½ ,,
	,, Olibanum or frankincense	,,	12 0 0	7½ ,,
	,, Persian (false)	cwt.	11 0 0	7½ ,,
	Myrrh	,,	10 0 0	7½ ,,
	Resin	,,	20 0 0	7½ ,,
	All other sorts of gums, gum-resins, and articles made of gum or gum resin	...	ad valorem	7½ ,,
	HIDES AND SKINS, RAW.			
30	Hides and skins, raw or salted ...	...	..	Free.

(a) The import of salt by cart-roads from the High Range is permitted through routes where chowkeys have been established on payment of the prescribed duty at such chowkeys.

(b) In the case of Jaffna tobacco (unmanufactured) import duty will be levied at the reduced rate of Rs. 90 per candy under the conditions specified in Notification No. ... S. R. dated 17th October 1910 subject to the modification that any quantity imported through the Alleppey and Quilon ports in excess of the maximum quantity prescribed will be liable to duty at the rate of Re. 1 per pound.

(c) No. F. D. 580 dated 26th June 1918.—It is hereby notified under sanction of His Highness the Maha Raja that a duty of 5 per cent on a tariff valuation of Rs. 3 As. 8 per pound will be levied in future on biedies (allowing one half of the total weight as leaf and one half net).

(d) Vide Notification No. S. R. 155 dated 19th January 1918.

No.	Names of articles.	Per.	Tariff valuation.	Duty.
	II.—RAW MATERIALS AND PRODUCE AND ARTICLES MAINLY UNMANUFACTURED—contd.		Rs. As. P.	
	METALLIC ORES, AND SCRAP IRON OR STEEL FOR RE-MANUFACTURE.			
31	Iron or steel, old	cwt.	3 0 0	2½ per cent.
32	Metallic ores, all sorts	...	ad valorem	7½ „
	OILS.			
33	Petroleum, including also naphtha and the liquids commonly known by the names of rock-oil, Rangoon oil, Burma oil, kerosine, paraffin oil, mineral oil, petroline, gasoline, benzol, benzoline, benzine and any inflammable liquid which is made from petroleum, coal, schist, shale, peat or any other bituminous substance or from any products of petroleum, but excluding the following classes of petroleum.	Imperial gallon.	...	Rs. A. P. 0 1 6
	Petroleum which has its flashing point at or above two hundred degrees of Fahrenheit's thermometer and is proved to the satisfaction of the Customs Officer to be intended for use exclusively for the batching of jute or other fibre, or for lubricating purposes.	...	ad valorem	7½ per cent.
	Petroleum which has its flashing point at or above one hundred and fifty degrees of Fahrenheit's thermometer and is proved to the satisfaction of the Customs Officer to be intended for use exclusively as fuel or for some sanitary or hygienic purpose.	...	ad valorem	7½ „
34	All other sorts of animal, essential, mineral and vegetable non-essential oils—			
	Cocoanut oil	cwt.	26 0 0	7½ „
	All other sorts of oils	...	ad valorem	7½ „
	SEEDS.			
35	Oil-seeds, imported into [illegible] by sea from British India or the territories of any Native Prince or Chief in India.	...	...	Free.
36	Seeds, all sorts, excluding oil seeds specified in No. 35 ...	...	ad valorem	7½ per cent.
	TALLOW, STEARINE AND WAX.			
37	Tallow and stearine, including grease and animal fat, and wax of all sorts not otherwise specified.	...	ad valorem	7½ „
	TEXTILE MATERIALS.			
38	Cotton, raw	...	...	Free.
39	Wool, raw	...	...	Free.
40	Textile Materials, the following:—			
	Silk, waste and raw silk including cocoons—			
	Bokhara	lb.	7 0 0	7½ per cent.
	Floss	...	ad valorem	7½ „
	Raw silk—Yellow Shanghai, including re-reeled ...	lb.	6 0 0	7½ „
	from Indo-China and places in China other than Shanghai, including re-reeled.	„	5 [illegible] 0	7½ „
	Mathow	„	1 0 0	7½ „
	Panjam		2 [illegible] 0	7½ „
	Persian	„	4 8 0	7½ „
	Siam	„	1 0 [illegible]	7½ „
	White Shanghai, Thomtine or Duppion ...	„	4 6 0	7½ „
	„ other kinds including re-reeled.	„	6 8 0	7½ „
	other kinds of China, including re-reeled	„	8 0 0	7½ „
	Waste and Kachra	...	ad valorem	7½ „
	All other sorts, including cocoons	...	„	7½ „
	Raw flax, hemp, jute and all other unmanufactured textile materials not otherwise specified	...	„	7½ „
	WOOD AND TIMBER.			
41	Firewood	...	ad valorem	2½ per cent.
42	Wood and timber, all sorts, not otherwise specified, including all sorts of ornamental wood.	...	„	7½ „
	MISCELLANEOUS.			
43	Canes and rattans	...	ad valorem	7½ per cent.
44	Cowries and shells, including Tortoise-shell and Mother-of-pearl-shells, [illegible]	...	„	7½ „

No.	Names of articles.	Per	Tariff valuation.	Duty.
	II.—RAW MATERIALS AND PRODUCE AND ARTICLES MAINLY UNMANUFACTURED—contd.		Rs. As. P.	
	MISCELLANEOUS—contd.			
	Chanks and shells including Tortoise-shell—contd.			
	Chanks—white live	...	ad valorem	7½ per cent
	„ „ dead	...	„	7½ „
	Cowries	„	„	7½ „
	Cowries, bazar, common	cwt.	4 0 0	7½ „
	„ yellow, superior quality	„	3 0 0	7½ „
	„ Maldive	„	[illegible] 0 0	7½ „
	„ Sankhi	„	110 0 0	7½ „
	Mother-of-pearl, nacre	„	21 0 0	7½ „
	Nakhla	„	145 0 0	7½ „
	Tortoise-shell	lb.	9 0 0	7½ „
	„ nails	„	5 0 0	7½ „
	All other sorts, including articles made of shell, not otherwise described	...	ad valorem	7½ „
45	Ivory, unmanufactured—			
	Elephants' grinders	cwt.	600 0 0	7½ per cent
	„ tusks (other than hollows, centres and points), each exceeding 20 lbs. in weight and hollows, centres and points each weighing 10 lbs. and over	„	850 0 0	7½ „
	Elephants' tusks (other than hollows, centres and points), not less than 10 lbs. and not exceeding 20 lbs. each, and hollows, centres and points each weighing less than 10 lbs.	„	630 0 0	7½ „
	Elephants' tusks, each less than 10 lbs. (other than hollows, centres and points)	„	450 0 0	7½ „
	Sea-cow or morse teeth, each not less than 4 lbs.	„	200 0 0	7½ „
	Sea-cow or morse teeth, each not less than 3 lbs. and under 4 lbs.	„	150 0 0	7½ „
	Sea-cow or morse teeth, each less than 3 lbs. ...	„	120 0 0	7½ „
	All other sorts unmanufactured not otherwise specified ...	...	ad valorem	7½ „
46	Manures, all sorts, including animal bones and the following chemical manures:—Basic slag, nitrate of soda, muriate of potash, sulphate of potash, kainit salts, nitrate of lime, calcium cyanamide and mineral superphosphates*	...	...	Free
47	Precious stones and pearls, unset†	...	ad valorem	7½ per cent.
48	Pulp of wood, rags and other paper-making materials ...	...	„	Free.
49	All other raw materials, and produce and articles mainly unmanufactured, not otherwise specified	...	ad valorem	7½ per cent.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED.			
	APPAREL.			
50	Apparel, including drapery, boots and shoes, and military and other uniforms and accoutrements, but excluding uniforms and accoutrements exempted from duty (No. 51) and gold thread (No. 96)	...	ad valorem	7½ per cent
51	Uniforms and Accoutrements appertaining thereto, imported by a public servant for his personal use	...		Free.
	ARMS, AMMUNITION AND MILITARY STORES.			
	(Including also any articles other than those included in Nos. 52 to 56 of this schedule, which are "Arms" within the meaning of the Travancore Arms Regulation, V of 1084 and any articles which the Dewan may, by Notification in the Gazette, declare to be "Ammunition" or "Military Stores".)			
52	Subject to the exemptions specified in No. 5[illegible] Arms, Ammunition and Military Stores, that is to say,—			Rs. As.
	(1) Firearms other than pistols including gas and air guns and rifles.	Each.	...	65 0
	(2) Barrels for the same, whether single or double ...	„	...	50 0
	(3) Pistols	„	...	15 0
	(4) Barrels for the same, whether single or double ...	„	...	10 0 or 20 per cent ad valorem which ever is higher
	(5) Main springs and magazine springs for firearms, including gas guns and rifles	„		
	(6) Gun stocks and breech blocks	„	...	8 0
	(7) Revolver cylinders, for each cartridge they will carry	„	...	5 0
	(8) Actions (including skeleton and waster), breech bolts and their heads, cocking pieces and locks (for muzzle-loading arms).	„	...	2 8
	(9) Machines for making, loading, or closing cartridges for rifled arms	„	...	1 8
	(10) Machines for capping cartridges for rifled arms ...	„		10 0 2 8

* Sulphate of ammonia and mineral superphosphates have been exempted from payment of duty.

† Pearls unset and unset precious stones have been exempted from payment of duty, vide notifications No. S. F. 11[illegible] dated 2nd June 1916 & No. S. F. [illegible] dated 22nd October 1916.

No.	Name of articles.	Per	Tariff valuation.	Duty.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—contd.			
	ARMS, AMMUNITION AND MILITARY STORES—contd.			
	Proviso 1.—No duty in excess of 20 per cent. *ad valorem* shall be levied upon any of the articles specified in items Nos. 1 to 10 of this entry when they are imported in reasonable quantity, for his own private use, by any person lawfully entitled to possess the same.			
	Proviso 2.—When any articles which have been otherwise imported, and upon which duty has been levied or is leviable under items Nos. 1 to 10, are purchased retail from the importer by a person lawfully entitled as aforesaid, in reasonable quantity for his own private use, the importer may apply to the Dewan for refund or remission (as the case may be) of so much of the duty thereon as is in excess of 20 per cent. *ad valorem*; and if the Dewan is satisfied as to the identity of the articles and that such importer is in other respects entitled to such refund or remission, he shall grant the same accordingly.			
53	Gunpowder for cannons, rifles, guns, pistols and sporting purposes.	...	*ad valorem*	20 per cent.
54	Subject to the exemptions specified in No. 55 all articles, other than those specified in entry No. 52, which are arms or parts of arms within the meaning of the Indian Arms Act (excluding springs used for air guns which are dutiable as hardware, under No. 65), all tools used for cleaning or putting together the same, all machines for making, loading, closing or capping cartridges for arms other than rifled arms and all other sorts of ammunition and military stores, and any articles which the Governor-General in Council may by notification in the *Gazette of India* declare to be "ammunition" or "military stores" for the purposes of this Act.	...	"	20 "
55	The following classes of Arms, Ammunition and Military Stores:— (*a*) Articles falling under the 5th, 6th, 8th, 9th or 10th item of No. 52 when they appertain to a firearm falling under the 1st or 3rd item and are fitted into the same case with such firearm; (*b*) Arms forming part of the regular equipment of an officer entitled to wear diplomatic, military, naval or police uniform; (*c*) A sword, a revolver, or a pair of pistols, when accompanying an officer of His Majesty's regular forces, or a commissioned officer of a volunteer corps, or certified by the commandant of the corps to which such officer belongs, or, in the case of an officer not attached to any corps, by the officer commanding the station or district in which such officer is serving, to be imported by the officer for the purposes of his equipment; (*d*) Swords and revolvers which are certified by an Inspector-General of Police in British India to be part of the ordinary equipment of members of the Police force under his charge; (*e*) Swords forming part of the equipment of Indian commissioned officers of His Majesty's army; (*f*) Swords for presentation as rifle or volunteer prizes; (*g*) Arms, ammunition, and military stores imported with the sanction of the Government of India for the use of any portion of the military forces of a Native State in India which may be maintained and organized for Imperial Service; (*h*) Morris tubes and patent ammunition imported by officers commanding British and Indian regiments or volunteer corps for the instruction of their men.	...	...	Free.
56	Explosives, namely, blasting gunpowder, blasting gelatine, blasting dynamite, blasting roburite, blasting tonite, and all other sorts, including detonators and blasting fuse.	...	*ad valorem*	7½ per cent.
	CARRIAGES AND CARTS.			
57	Carriages and carts including motorcars, motor-cycles, and motor-wagons, bicycles, tricycles, jinrikshas, bath chairs, perambulators, trucks, wheelbarrows and all other sorts of conveyances and component parts thereof.	...	*ad valorem*	7½ per cent.

No.	Names of articles.	Per.	Tariff valuation.	Duty.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—contd.		Rs. A.	
	CHEMICALS, DRUGS AND MEDICINES.			
58	Anti-plague serum			Free.
59	Copperas, green	...	ad valorem	2½ per cent.
60	Opium* and its alkaloids	Seer of 80 tolas.	...	Rs. A. 24 0
61	Quinine and other alkaloids of cinchona	...	...	Free.
62	Chemicals, drugs and medicines, all sorts not otherwise specified—			
	Acid, sulphuric	...	ad valorem	7½ per cent.
	Alkali, Indian (sajji-khar)	cwt.	6 8	7½ "
	Alum	"	15 0	7½ "
	Arsenic (China mansil)	"	22 0	7½ "
	" other sorts	...	ad valorem	7½ "
	Sal ammoniac	...	"	7½ "
	Soda ash	cwt.	6 0	7½ "
	Soda bicarbonate	"	7 8	7½ "
	Sulphate of copper	"	12 0	7½ "
	Sulphur (brimstone), flowers	cwt.	11 0	7½ "
	" " roll	"	11 0	7½ "
	" " rough	...	ad valorem	7½ "
	All other sorts of chemical products and preparations not otherwise specified	...	"	7½ "
	Agar, black	...	"	7½ "
	" Saccus	...	"	7½ "
	Aloe-wood	...	"	7½ "
	Asafoetida (hing)	...		7½ "
	" coarse (hingra)	cwt.	12 0	7½ "
	Atis, Persian	"	37 8	7½ "
	Bansolochan (bamboo camphor)	...	ad valorem	7½ "
	Brimstone (amalsara)	lb.	0 9	7½ "
	Calumba root	...	ad valorem	7½ "
	Camphor, refined, other than powder	cwt.	12 0	7½ "
	Camphor, in powder	lb.	2 0	7½ "
	Cassia lignea	...	ad valorem	7½ "
	China root (chobchini), rough	cwt.	26 0	7½ "
	" " shaped	"	12 0	7½ "
	Cochineal	"	25 0	7½ "
	Cubebs	...	ad valorem	7½ "
	Galangal, China	cwt.	100 0	7½ "
	Pellitory (akalkara)	"	16 0	7½ "
	Peppermint, crystals	...	ad valorem	7½ "
	Saleb	...	"	7½ "
	Senna leaves	cwt.	20 0	7½ "
	Storax, liquid (rose malloes or salaras)	...	ad valorem	7½ "
	All other sorts of drugs, medicines and narcotics ...	cwt.	124 0	7½ "
	...	...	ad valorem	7½ "
	CUTLERY, HARDWARE, IMPLEMENTS AND INSTRUMENTS.			
63	The following Agricultural Implements, when constructed so that they can be worked by manual or animal power, namely, winnowers, threshers, mowing and reaping machines, elevators, seed-crushers, chaff-cutters, root-cutters, horse and bullock gears, ploughs, cultivators, scarifiers, harrows, clod-crushers, seed drills, hay-tedders and rakes.	...	...	Free.
64	Clocks and watches, and parts thereof ...	...	ad valorem	7½ per cent.
65	Cutlery	...	"	7½ "
66	The following dairy appliances, when constructed so that they can be worked by manual or animal power, namely, cream separators, milk sterilizing or pasteurizing plant, milk aerating and cooling apparatus, churns, butter dryers and butter workers.	...	...	Free.
67	Electroplated ware	...	ad valorem	7½ per cent.
68	Hardware, ironmongery and tools, all sorts, not otherwise specified	...	"	7½ "
69	Instruments, apparatus and appliances imported by a passenger as part of his personal baggage and in actual use by him in the exercise of his profession or calling.	...	...	Free.
70	Telegraphic instruments and apparatus, and parts thereof, imported by or under the orders of a railway company.	...	ad valorem	2½ per cent.
71	Water lifts, sugar mills, oil-presses and parts thereof, when constructed so that they can be worked by manual or animal power	...	...	Free.
72	All other sorts of implements, instruments, apparatus and appliances, and parts thereof, not otherwise specified	...	ad valorem	7½ per cent.

* Opium cannot be imported except on account of Government.

No.	Names of articles.	Per.	Tariff valuation.	Duty.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—contd.			
	DYES AND COLOURS		Rs. As.	
73	Dyeing and tanning substances all sorts, and paints and colours and painters' materials, all sorts—			
	Alizarine dye dry, 40 per cent	lb.	26 0	7½ per cent.
	" " " 50 "	"	30 0	7½ "
	" " " 60 "	"	35 0	7½ "
	" " " 70 "	"	39 0	7½ "
	" " " 80 "	"	42 0	7½ "
	" " " 100 "	"	45 0	7½ "
	" " moist 10 "	"	4 0	7½ "
	" " " 16 "	"	8 0	7½ "
	" " " 20 "	"	10 0	7½ "
	Aniline " moist	"	2 8	7½ "
	" " dry	"	5 8	7½ "
	" salts	...	ad valorem	7½ "
	Avaram bark	cwt.	5 0	7½ "
	Buzgund (gulpista)		ad valorem	7½ "
	Cochineal	lb.	1 2	7½ "
	Gallnuts (myrabolams)	...	ad valorem	7½ "
	" Persian	cwt.	100 0	7½ "
	Madder or manjit	...	ad valorem	7½ "
	Orchilla weed	...	"	7½ "
	Sappan wood and root	...	"	7½ "
	Turmeric	...	"	7½ "
	All other sorts of dyeing and tanning materials ...	...	"	7½ "
	Lead, red, dry	cwt.	45 0	7½ "
	" white, dry	"	46 0	7½ "
	Ochre, other than European, all colours	"	1 8	7½ "
	Paints, composition	...	ad valorem	7½ "
	" patent driers	...	"	7½ "
	Turpentine	Imperial gallon.	4 8	7½ "
	Verdigris	...	ad valorem	7½ "
	Vermilion, Canton	Box of 90 bundles.	345 0	7½ "
	Zinc, white, dry	...	ad valorem	7½ "
	All other sorts of paints, colours and painters' materials not otherwise specified, including glue and putty.	...	"	7½ "
	FURNITURE, CABINETWARE AND MANUFACTURES OF WOOD			
74	Furniture, cabinetware, and all manufactures of wood not otherwise specified.	...	ad valorem	7½ "
	GLASSWARE AND EARTHENWARE			
75	Glass and glassware, all sorts, Chinese and Japanese ware lacquered ware, earthenware, China and porcelain.	...	ad valorem	7½ "
	HIDES, SKINS AND LEATHER.			
76	Hides and skins not otherwise specified, leather and leather manufactures all sorts, not otherwise specified.	...	ad valorem	7½ "
	MACHINERY.			
77	Machinery, namely, prime-movers and component parts thereof, including boilers and component parts thereof; also including locomotive and portable engines, steam-rollers, fire-engines, and other machines in which the prime-mover is not separable from the operative parts.	...	ad valorem	2½ "
	Machinery (and component parts thereof) meaning machines or sets of machines to be worked by electric, steam, water, fire or other power not being manual or animal labour, or which, before being brought into use, require to be fixed with reference to other moving parts; and including belting of all materials for driving machinery. Provided that the term does not include tools and implements to be worked by manual or animal labour, and provided also that only such articles shall be admitted as component parts of machinery as are indispensable for the working of the machinery and are, owing to their shape or to other special quality, not adapted for any other purpose.	...	"	2½ "

No.	Names of articles	Per	Tariff valuation	Duty
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY		Rs. As.	
	MANUFACTURED—*contd.*			
	MACHINERY—*contd.*			
	Note—This entry includes machinery and component parts thereof made of substances other than metal, but excludes the articles exempted under Nos. 78, 79 and 80.			
78	Machinery and component parts thereof as defined in No. 77 imported by the owner of a cotton spinning or weaving mill and proved to the satisfaction of the Customs Officer to be intended for use in a cotton spinning or weaving mill.	...	...	Free
79	The following articles used in the manufacture of cotton, namely, bobbins (pumping), healds for looms, healds, heald cords, heald knitting needles, lugs and needles for dobbies, pickers (buffalo and others), picking bands, picking levers, picking sticks (over and under), reed pliers, reeds, shuttles (for power looms), springs for looms, strappings, and weft forks.	...	...	Free
80	Drawing-in frames imported by the owner of a cotton weaving mill and proved to the satisfaction of the Customs Officer to be intended for use in the weaving of cotton	...	...	Free
81	Machinery and component parts thereof meaning machines or parts of machines to be worked by manual or animal labour.	...	*ad valorem*	7½ per cent
	METALS IRON AND STEEL			
82	Iron—			
	Angle—			
	Angle, T, best Yorkshire or Swedish and similar qualities...	ton	800 0	2½ per cent
	„ other than best Yorkshire or Swedish and similar qualities.	„	400 0	2½ „
	„ other than best Yorkshire or Swedish and similar qualities, if galvanized, tinned or lead coated.	...	*ad valorem*	2½ „
	All other sorts	...	„	2½ „
	Bar, Rod and Channel, including Channel for Carriages—			
	Bar, best Yorkshire and similar qualities	ton	800 0	2½ „
	„ Swedish and similar qualities	„	500 0	2½ „
	„ „ „ „ „ nail-rod round rod and square under ½ inch in diameter.	„	500 0	2½ „
	„ Swedish and charcoal, if galvanised tinned, or lead coated	...	*ad valorem*	2½ „
	„ other kinds	ton	400 0	2½ „
	„ „ „ nail rod, round rod and square under ½ inch in diameter	„	450 0	2½ „
	„ „ „ if galvanised tinned, or lead coated ...	...	*ad valorem*	2½ „
	Channel, including channel for carriages	ton	500 0	2½ „
	All other sorts	...	*ad valorem*	2½
	Pig	...	„	2½
	Rice bowls	...	„	2½
83	Iron or Steel—			
	Anchors and Cables	...	*ad valorem*	2½
	Beams, posts, pillars, girders, screw piles, bridge work and other such descriptions of iron or steel imported exclusively for building purposes; including also ridging, guttering and continuous roofing	...	„	2½
	Bolts and nuts, including hook bolts and nuts for roofing.	...	„	2½ „
	Hoops and Strips—			
	Hoops best Yorkshire or Swedish and similar qualities ...	ton	900 0	2½ „
	„ other than best Yorkshire or Swedish if galvanised tinned, or lead coated	...	*ad valorem*	2½ „
	„ other kinds	ton	550 0	2½ „
	Strips, best Yorkshire or Swedish and similar qualities ...	„	900 0	2½ „
	„ if galvanised, tinned, lead coated, aluminium coated, chequered or planished	...	*ad valorem*	2½ „
	„ other kinds	ton	550 0	2½ „
	Nails, rivets and washers all sorts—			
	Iron or steel nails rose, wire and flat-headed	cwt	25 0	2½ „
	„ „ other kinds, including galvanised, tinned or lead coated.	...	*ad valorem*	2½ „
	Rivets and washers iron or steel...	...	„	2½ „
	Pipes and tubes and fittings therefor, such as bends, boots, elbows, tees, sockets, flanges and the like.	...	*ad valorem*	2½ „

No.	Names of articles.	Per.	Tariff valuation.	Duty.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—contd.		Rs. As.	
	METALS, IRON AND STEEL—contd.			
	Iron or Steel—contd.			
	Rails, chairs, sleepers, bearing and fish plates, spikes (commonly known as dog spikes), switches and crossings, other than those described in No. 84, also lever boxes, clips, and tie-bars.	...	ad valorem	2½ per cent.
	Sheets and plates, all sorts excluding discs and circles which are dutiable under No. 85.			
	Sheets and plates, Best Yorkshire and similar qualities	ton	1200 0	2½ "
	" " Swedish and charcoal	"	1000 0	2½ "
	" " Swedish and charcoal, if galvanised, tinned, or lead coated.	...	ad valorem	2½ "
	Plates, other kinds, above ⅛ inch thick	ton	700 0	2½ "
	Sheets, " " up to ⅛ " "	"	700 0	2½ "
	Sheets (other than corrugated), and plates, other kinds, if galvanised, tinned, lead coated, aluminium coated, enamelled or planished	...	ad valorem	2½ "
	Sheets, corrugated, galvanised or black	ton.	550 0	2½ "
	Wire including fencing wire and wire rope, but excluding wire-netting (which is dutiable under No. 85)	...	ad valorem	2½ "
84	Steel—			
	Angle—			
	Angle T ...	ton.	400 0	2½ per cent.
	" " if galvanised, tinned or lead coated ...	...	ad valorem	2½ "
	" " all other sorts ...	...	"	2½ "
	Bar, rod, and channel, including channel for carriages—			
	Bar (other than cast steel)	ton.	400 0	2½ "
	" Swedish and similar qualities ...	"	600 0	2½ "
	" nail rod, round-rod, and square, other than Swedish or similar qualities, under ½ inch in diameter	ton.	450 0	2½ "
	" galvanised, tinned, lead coated, planished or polished.	...	ad valorem	2½ "
	" all other sorts ...	...	"	2½ "
	Channel including channel for carriages ...	ton.	500 0	2½ "
	Cast including spring, blistered and tub steel ...	...	ad valorem	2½ "
	Ingots, blooms, billets and slabs ...	...	"	2½ "
85	All sorts of iron and steel and manufactures thereof, not otherwise specified—			
	Iron or steel cans or drums, when imported containing petroleum, which is separately assessed to duty under No. 33, namely			
	Iron or steel cans, tinned, other than petrol tins of two gallons capacity.	can.	0 5½	7½ per cent.
	Iron or steel cans or drums, not tinned, of two gallons capacity	"	0 2	7½ "
	Iron or steel drums of four gallons capacity—			
	(a) with faucet caps ...	drum.	1 0	7½ "
	(b) ordinary ...	"	0 8	7½ "
	Iron or steel, all other sorts, including discs or circles and wire-netting.	...	ad valorem	7½ "
	METALS, OTHER THAN IRON AND STEEL.			
86	Current silver, nickel, bronze and copper coin of the Government of India		...	Free.
87	Gold Bullion and coin ...	...	...	Free.
88	Lead, sheets, for tea-chests ...	...	ad valorem	2½ per cent.
				Rs. As.
89	Silver, bullion or coin, not otherwise specified* ... (See Nos. 86 and 130)	ounce	...	0 4
90	Silver plate, silver thread and wire and silver manufactures, all sorts	...	ad valorem	10 per cent.
91	All sorts of metals other than iron and steel, and manufactures thereof, not otherwise specified			
	Brass, orsidue and leaves, European ...	...	ad valorem	7½ per cent.
	" " " Chinese ...	...	"	7½ "

* Under notification No. S. R. 1610 dated 9th October 1917 all silver bullion and silver coin in respect of which an order in writing has been made under Section 3 (1) of the Silver (Import) Ordinance 1917 (Ordinance No. IV of 1917), are exempted from the import duty.

No.	Names of articles.	Per.	Tariff valuation.	Duty.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—contd.		Rs. As.	
	METALS, OTHER THAN IRON AND STEEL—contd.			
91	All sorts of metals other than Iron and Steel, and manufactures thereof not otherwise specified—contd.			
	Brass, pattern or yellow metal, sheets and sheathing, weighing 1 lb. or above per square foot, and braziers and plates	cwt.	105 0	7½ per cent.
	„ pattern or yellow metal (old)	„	75 0	7½ „
	„ sheets, foil, or in rolls and sheathing, weighing less than 1 lb. per square foot	...	ad valorem	7½ „
	„ wire	...	„	7½ „
	„ all other sorts	...	„	7½ „
	Copper, bolt and bar, bullion	...	„	7½ „
	„ braziers, sheets, plates and sheathing	cwt.	110 0	7½ „
	„ nails and composition nails	...	ad valorem	7½ „
	„ old	cwt.	65 0	7½ „
	„ pigs, tiles, ingots, cakes, bricks, and slabs ...	„	95 0	7½ „
	„ China white, copperware	lb.	2 4	7½ „
	„ foil or dankpana, white 10 to 11 in. × 4 to 5 in.	hundred leaves	7 0	7½ „
	„ foil or dankpana, coloured, 10 to 11 in. × 4 to 5 in.	„	7 8	7½ „
	„ wire, including phosphor bronze	...	ad valorem	7½ „
	„ all other sorts, unmanufactured and manufactured, except current coin of the Government of India, which is free	...	„	7½ „
	German silver	...	„	7½ „
	Gold leaf	...	„	7½ „
	Lametta	...	„	7½ „
	Lead, all sorts except sheets for tea chests ...	...	„	7½ „
	Quicksilver	lb.	4 6	7½ „
	Shot, ball	cwt.	40 0	7½ „
	Tin, block	„	175 0	7½ „
	Tin foil, and other sorts	...	ad valorem	7½ „
	Zinc or spelter, nails	...	„	7½ „
	„ „ tiles or slabs	cwt.	50 0	7½ „
	„ „ all other sorts including boiler tiles ...	...	ad valorem	7½ „
	All other sorts of metals, and manufactures thereof ...	...	„	7½ „
	PAPER, PASTEBOARD AND STATIONERY.			
92	Trade catalogues and advertising circulars imported by packet, book or parcel post.	...	...	Free
93	Paper and articles made of paper and papier maché, pasteboard, millboard, and cardboard all sorts, and stationery, including ruled or printed forms and account and manuscript books, labels, advertising circulars, sheet or card almanacs and calendars, Christmas, Easter and other cards, including cards in booklet form; including also waste paper and old newspapers for packing, but excluding trade catalogues and advertising circulars imported by packet, book or parcel post	...	ad valorem	7½ per cent.
	RAILWAY PLANT AND ROLLING STOCK.			
94	Railway material for permanent way and rolling stock, namely, cylinders, girders, and other material for bridges, rails, sleepers, bearing and fish plates, fish-bolts, chairs, spikes, crossings, sleeper fastenings, switches, interlocking apparatus, brake gear, couplings and springs, signals, turn-tables, weigh bridges, engines, tenders, carriages, wagons, traversers, trollies, trucks and component parts thereof, also the following articles when imported by or under the orders of a railway company, namely, cranes, water cranes, water tanks, and standards, wire and other materials for fencing. Provided that for the purposes of this entry "railway" means a line of railway subject to the provisions of the Indian Railways Act, 1890, and includes a railway constructed in a Native State under the suzerainty of His Majesty, and also such tramways as the Governor General in Council may, by notification in the Gazette of India, specifically include therein. Provided also that only such articles shall be admitted as component parts of railway material as are indispensable for the working of railways and are, owing to their shape or to other special quality, not adapted for any other purpose.	...	ad valorem	2½ per cent.

No.	Names of articles.	Per	Tariff valuation.	Duty.
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—*contd.*		Rs. As.	
	YARNS AND TEXTILE FABRICS.			
95	Cotton twist and yarn, and cotton sewing or darning thread.	...	...	Free.
96	Cotton piece-goods, thread other than sewing or darning thread and all other manufactured cotton goods not otherwise specified.	...	*ad valorem*	7½ per cent.
97	Second-hand or used gunny bags made of jute. ...	...	—	Free.
98	Yarns and textile fabrics, that is to say:—			
	Flax twist and yarn and manufactures of flax ...	...	*ad valorem*	7½ per cent.
	Haberdashery and millinery	...	„	7½ „
	Hemp manufactures	...	„	7½ „
	Hosiery	...	„	7½ „
	Jute twist and yarn and jute manufactures, excluding second-hand or used gunny bags (see No. 97)	...	„	7½ „
	Silk yarn, noils and warps, silk thread, silk piece-goods and other manufactures of silk.	...	„	7½ „
	Woollen yarn, knitting wool and other manufactures of wool including felt.	...	„	7½ „
	All other sorts of yarns and textile fabrics, not otherwise specified.	...	„	7½ „
	MISCELLANEOUS.			
99	Art, the following works of:—(1) statuary and pictures intended to be put up for the public benefit in a public place and (2) memorials of a public character intended to be put up in a public place, including the materials used, or to be used in their construction, whether worked or not.	...	...	Free.
100	Art, works of, excluding those specified in No. 99 ...	...	*ad valorem*	7½ per cent.
101	Books printed, including covers for printed books, maps, charts and plans, proofs, music and manuscripts.	...	...	Free.
102	Brushes and brooms	...	*ad valorem*	7½ per cent.
103	Building and Engineering materials, including asphalt, bricks, cement, chalk and lime, clay, pipes of earthenware, tiles and all other sorts of building and engineering materials not otherwise specified.	...	„	7½ „
104	Candles	...	„	7½ „
105	Cordage and rope and twine of vegetable fibre	...	„	7½ „
106	Fireworks	...	„	7½ „
107	Furniture, tackle and apparel, not otherwise described, for steam, sailing, rowing and other vessels.	...	„	7½ „
108	Ivory, manufactured	...	„	7½ „
109	Jewellery and jewels, including gold plate and other manufactures of gold, but excluding silver plate and other manufactures of silver (see No. 90).	...	„	7½ „
110	Matches	...	„	7½ „
111	Mats and matting	...	„	7½ „
112	Oilcakes	...	*ad valorem*	7½ „
113	Oilcloth and floor cloth	...	„	7½ „
114	Packing—Engine and Boiler—all sorts, excluding packing forming a component part of any article included in No. 77 and No. 91.	...	„	7½ „
115	Perfumery, excluding perfumed spirits (see No. 10):—			
	[illegible] husked and unhusked	cwt.	150 0	7½ „
	Kapurkachri (zedoary)	„	20 0	7½ „
	Patch leaves (patchouli)	„	25 0	7½ „
	Rose flowers, dried	„	13 0	7½ „
	Rose-water	Imperial gallon.	5 0	7½ „
116	Pitch, tar and dammer	...	*ad valorem*	7½ „
117	Polishes and compositions...	...	„	7½ „
118	Printing and lithographic material, namely, presses, type, ink, brass rules, composing sticks, chases, imposing tables and lithographic stones, stereo-blocks, roller moulds, roller frames and stocks, roller composition, standing screw and hot presses, perforating machines, gold blocking presses, stereotyping apparatus, metal furniture, paper folding machines and paging and numbering machines but excluding paper (see No. 87).	...	„	2½ „
119	Prints, engravings and pictures, including photographs and picture cards.	...	„	7½ „
120	Reeds for the weaving of textiles	...	„	2½ „
121	Rubber tyres for motor cars and motor cycles and rubber tubes for tyres and other manufactures of rubber, not otherwise specified.	...	„	7½ „

No.	Names of articles	Per	Tariff valuation	Duty
	III.—ARTICLES WHOLLY OR MAINLY MANUFACTURED—contd.		Rs. As.	
	MISCELLANEOUS—contd.			
122	Ships and other vessels for inland and harbour navigation, including steamers, launches, boats and barges, imported entire or in sections.	...	ad valorem	2½ per cent
123	Smokers' requisites excluding tobacco (See Nos. 25 to 37) ...	...	"	7½ "
124	Soap	"	"	7½ "
125	Starch and farina	...	"	7½ "
126	Stone and marble, and articles made of stone and marble ...	...	"	7½ "
127	Tea-chests of metal or wood whether imported entire or in sections, provided that the Customs Officer is satisfied that they are imported for the purpose of the packing of tea for transport in bulk.	...	"	2½
128	Toilet requisites not otherwise specified.	...	"	7½
129	Toys, playing cards and requisites for games and sports ...	...	"	7½
130	Umbrellas, including parasols and sunshades, and fittings therefor.	...	"	7½ "
131	The following articles when imported by the owner of a cotton weaving mill and proved to the satisfaction of the Customs Officer to be intended for use in the weaving of cotton or the baling of woven cotton goods:— Aniline blue, Bisulphate of soda, China clay, Chloride of magnesium, Chloride of zinc, Dextrine, Epsom salts, Farina, Formalin, Flannel tapes, Glauber salts, Glutina, Glycerine substitutes, Heald varnish, Hoop iron, Hoop steel, Pickers for looms, Sewing needles, Sizing paste, Sizing wax, Soda ash, Starch, Velvet pulp.	...	...	Free
132	All other articles wholly or mainly manufactured not otherwise specified.	...	ad valorem	7½ per cent
	IV.—MISCELLANEOUS AND UNCLASSIFIED.			
133	Animals living, all sorts	...	...	Free.
134	Coral	...		
135	Fodder, bran and pollards	...	ad valorem	7½ per cent
136	Specimens illustrative of natural science, including also antique coins and medals.	...	...	Free
137	All other articles not otherwise specified, including articles imported by post	...	ad valorem	7½ per cent

NOTICE.

A mango wood boat described as under, which has been ordered by the Parur Sessions Court to be returned to the owner, Ahainedvava Meethen Nina of Auchampunthikal Veedu, Manjalikara, Ayiroor Pakuthi, has not been taken delivery of, as yet, in spite of a notice served on him from the Parur Range.

Notice is hereby given if the owner fails within 30 days from the publication of this notice in the Gazette, to appear and take delivery of the boat, it will be sold in auction and the proceeds credited to Government.

Assistant Excise Commissioner's Office, Alwaye, 9-6-93/22-1-18.

A. HOOGEWERF,
Assistant Excise Commissioner.

No. 7240/1258. **LEAVE OF ABSENCE.**

Mr. S. Arumanayagom, 4th grade Excise Inspector, Quilon Port salt depot, privilege leave for 2 months from 27-9-92.

TRANSFERS.

1. M. R. Ry. B Krishna Pillai B. A., 4th grade Excise Inspector, Karunagapally range, to the Kozhencherry range.

2. M. R. Ry. R Arumukom Pillai B. A., 4th grade Excise Inspector, Kozhancherry range, to the Thiruvalla range.

3. M. R. Ry. V Krishna Pillai, 4th grade Excise Inspector, Thiruvalla range, to the Kayankolam range.

4. M. R. Ry. K Sankunni Menon, 4th grade Excise Inspector, Kayamkolam range, to the Karunagapally range.

Excise Commissioner's Office, Trivandrum, 28th February 1918/17th Kubham 1093.

N. RAMAN PILLAI,
Excise Commissioner.

പരസ്യം.

പറവൂർ മജിസ്ത്രേട്ടുകോർട്ടിൽ ൯൦-ാം ഫയൽ നമ്പർ ൧൯൩-ാം നമ്പർ കേസിൽപെട്ടതും ജീർണ്ണം ഭവിച്ചു പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായ ഒരു പഴയ മാവിൻവള്ളം ഏറെ ദിവസങ്ങളായിട്ടും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഉടമസ്ഥനായ അയിരൂർ പകുതിയിൽ മാഞ്ഞാലികരയിൽ അബൂബക്കർകുഞ്ഞിന്റെ മകൻ അഹമ്മദ് വാപ്പാ മീതിയൻ ഇനിയാവിന്റെ പറവൂർ റേഞ്ചിൽ നിന്നും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കൃത്യമായ മറുപടിയല്ലാതെ ഹാജരായി ടി വള്ളം ഏറ്റുകൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി വള്ളം ഏറ്റുകൊണ്ടു പോകാത്തപക്ഷം ടി വള്ളം ലേലത്തിൽ വിറ്റ് ഈടാകുന്ന പണം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുന്നതിനു ഇടവരുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അസിസ്റ്റന്റ എക്സൈസ് കമ്മീഷണരാഫീസ്,
ആലുവാ, ൯-൬-൯൩.
൨൨-൭ ൭൫.

എ. ഷൂറഫ്,
അസിസ്റ്റന്റ എക്സൈസ്കമ്മീഷണർ

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

PUBLISHED BY AUTHORITY.

Vol. LVI.] [No. 10

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918 / 22nd Kumbham, 1093.

Forest Department.

No. 688/F. & M. R. NOTICE.

Permission is hereby granted to destroy a rogue elephant frequenting the Konnavandhavilam and Naganmalai Estates.

2. A brief description of the animal is given below.

3. Any one killing an elephant not conforming to the description will be prosecuted.

4. Any one killing the elephant is requested to make an immediate report to the Divisional Forest Officer, Quilon Division, who will arrange to take charge of the tusks, teeth &c., of the animal.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

DESCRIPTION OF THE ANIMAL.

1. Full grown tusker in good condition.
2. Tusks are long and thin, about 2½ ft. can be seen.
3. Foot prints are quite 17 inches in diameter.

No. 676/F. & M. R. NOTIFICATION.

Whereas it has been found that fires in the Palode Reserved Forest are becoming more common and that there is reason to believe that such fires are being started by those who reside in the enclosures situated within the Reserve with a view to obtaining good flush of grass, it is hereby notified, for the information of the general public, that the whole of the Palode Reserved Forest is closed to grazing as a punitive measure, for one year from the date of publication of this Notification in the Gazette.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 21st February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

[illegible]

[illegible] F. M. R.

[illegible] :—

[illegible]

[illegible]

[illegible] } [illegible]

[illegible]

[illegible] நோட்டீஸ்.

[illegible]

[illegible] 1093-ம் மாண்டு [illegible] 1093-ம் மாண்டு [illegible] 1918-ம் [illegible] 2 மணிக்கு [illegible]

2. [illegible] 50 [illegible]

3. [illegible] 50 [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

மூங்கில் நிபந்தனைகள்.

(1) விலைக்கு கொடுப்பதாக பிரசித்தப்படுத்தியிருக்கும் கூப்பிலிருந்து மூங்கில்களின் [illegible] பசுமை மூங்கில்களையும் பட்டுப்போன மூங்கில்களையும் வெட்டிக்கொண்டு போகலாம்.

(2) கண்டிராக்டு முடிவுகாலத்தில் அப்புறப்படுத்தாமலிருக்கும் எல்லா மூங்கில்களும் சர்க்காருக்கு [illegible]. கண்டிராக்டருக்கு அதின்பேரில் [illegible] எவ்வித பாத்தியதையும் கிடையாது.

(3) ஒரு வருஷத்திற்கு குறைந்த மூங்கில் கிளைகளை வெட்டக்கூடாது.

(4) பசுமை மூங்கில் வெட்டும்போது ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் சராசரியாக (8) எட்டு மூங்கில் விட்டுத்தான் வெட்டவேண்டியது.

(5) வெட்டுகிற எல்லா மூங்கில்களும் தரையிலிருந்து ஓரடி முதல் இரண்டடிவரை விட்டுத்தான் வெட்டப்படவேண்டியது. நுனிப்பாகம் மாத்திரம் வெட்டி எடுக்கப்படமாட்டாது. மூங்கில்களின் அடிபாகம் வெட்டி நுனிபாகத்தை மூங்கில் கூட்டத்திற்குள் விட்டுவிடவும் கூடாது.

(6) மூங்கில்களை கூப்பின் ஒரு பாகத்தில் ஆரம்பித்து மறுபாகத்திற்கு கிரமமாக வெட்டிக்கொண்டு போகவேண்டியது.

(7) கண்டிராக்டர் மூங்கில்களை அப்புறப்படுத்த ஏற்பட்ட பாதைகளையோ, அல்லது டிவிஷனல் பாரஸ்ட் ஆபிசர் அவர்கள் ஏற்படுத்திய பாதைகளைக்கொண்டோ [illegible] கொடுக்கவேண்டியது. இப்படியில்லாத பாதைகளின் வழியாய் மூங்கில்களை அப்புறப்படுத்தினால், பாரஸ்டு அதிகாரிகள் ஆகியவர்களுக்கு சரக்குகளை பிடிக்க அதிகாரமுண்டு. அப்பொழுது கண்டிராக்டருக்கு [illegible] யாதொரு பாத்தியதையுமில்லை.

(8) குடிகளுக்கு சொந்த உபயோகத்துக்கு வேண்டிய மூங்கில்களை கண்டிராக்டர் குறிக்கப்பட்ட கிரயத்திற்கு மேற்பட்ட விலைக்கு விற்கக்கூடாது.

(9) கண்டிராக்டர் ஒவ்வொரு நாளும், ஏற்படுத்தப்பட்ட பாஸ் கொடுத்த விவரத்திற்கு ஒரு ரெஜிஸ்டரில் பதிந்துகொண்டு வரவேண்டியது. அப்படி பதிந்து வரும் ரெஜிஸ்டரை பாரஸ்டு உத்தியோகஸ்தருக்கு குறையாத எந்த பாரஸ்டு ஆபிசர் பார்க்கவேண்டுமென்றாலும் காண்பிக்கவேண்டும். மேலும் கண்டிராக்டர் பிரதி மாதத்திலும் அந்த மாதம் கொடுக்கப்பட்ட பாஸ்களைக்காட்டும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டு ரேஞ்சாபிசருக்கு அனுப்பவேண்டும்.

(10) டிவிஷனல் பாரஸ்ட் ஆபிசர் அவர்கள் இந்த கூப்பிலிருந்து சர்க்கார் உபயோகத்திற்கு வேண்டிய மூங்கில்களை தன்னுடைய பாஸின் பேரில் சேகரித்துக்கொண்டு போகும் சுதந்திரத்தை வகிக்கிறார். இப்படி அநுசரித்தால் கண்டிராக்டர், அப்புறப்படுத்தின மூங்கில்களுக்கு [illegible] சர்க்காரிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

(11) கூப்பிலிருந்து மூங்கில்களைத்தவிர தடிகளாவது மற்ற எவ்விதமான வனமகசூல்களாவது அப்புறப்படுத்த அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. கூப்பிலோ அடுத்த காடுகளிலோ தீ உண்டாகும் பக்ஷத்தில் கண்டிராக்டரும் அவருடைய ஆட்களும் டிபார்ட்டுமென்றுக்கு, அதை அணைக்கும் விஷயத்தில் வேண்டிய சகாயம் செய்யக்கடமைப்பட்டிருக்கிறார்.

(12) கண்டிராக்டர் வனங்களை சட்டப்படிக்கும் ரூல்ஸ்படிக்கும் டிபார்ட்மென்டு [illegible] படிக்கும் நடந்துகொள்ளவேண்டியது.

(13) இந்த கண்டிராக்டு சம்மந்தமாய் டிவிஷனல் பாரஸ்டு ஆபிசர் அவர்களோ [illegible] அவர்களோ அப்போதைக்கப்போது கொடுக்கும் உத்தரவுகளை அநுசரித்து நடக்கவேண்டியது. தவறினால் ரூபாய் 10 வரை அபராதம் போடப்படும்.

(14) கண்டிராக்டர் தானும் தன்னுடைய ஆட்களும் செய்யும் எல்லா குற்றத்திற்கும் உத்தரவாதியாகிறார்.

(15) கண்டிராக்டராவது அவருடைய வேலைக்காரர்களாவது மேற்சொன்ன நிபந்தனைகளை அநுசரித்து நடக்காவிட்டால் கண்டிராக்டு ரத்துசெய்யவும் கண்டிராக்டர் ஜாமீனாக வைத்திருக்கும் [illegible] சர்க்காருக்கு பறிமுதலாகவும் கூடும்.

(16) [illegible] கண்டிராக்டர் மூங்கில்களை வெட்டவோ கொண்டுபோகவோ கூடாது.

எல்லை விவரம்.

தெற்கு. பாட்டப்பாறை மலையுடைய அதிர்த்திகளுடையதான வசவனம் சேர்ந்த கொட்டை கோட்டை.

கிழக்கு. அதிர்த்தியான கொடிக்கடவு வழியாக சென்றுகொண்டிருக்கும் கோட்டையை நன்றிக்கு ஆகிக்கொண்டிருக்கும் (Water shed) முதல் அதிர்த்திகள் நின்ற கொட்டைகள்.

வடக்கு. அவைகளிலிருந்து தெக்குவடக்காய் விநிந்து கொண்டிருக்கும் திரும்பாத கோட்டைப்படி வனவழியாக செல்லுகின்ற பாறை கொட்டை மேல்வாய்க்கால் கொட்டை மலைகளிலிருந்து இறங்கும் வரை.

மேற்கு. தமிழ்ப்பாறையிலிருந்து அதிர்த்திகளுள்ள வனரேட்டிகோட்டி வரையும் இவைகூட்டுச் சரிப்பு.

[விளம்பரம் 1 தரம் மட்டும்]

எ. இராமன்பிள்ளை
டிவிஷனல் பாரஸ்டாபீசர்.

13-7-93

ஏலவிற்பனை அறிவிக்கை.

செங்கோட்டை க்காடுகளாக புளியறை பகுதி புளிபதைதவாசியின் காவல் செய்யப்படாத காடுகளில் 153·32 ஏக்கர் ஸ்தலத்திலிருந்து மரங்கள் வெட்டி எடுத்துக் கொண்டு போகும் உரிமை, செங்கோட்டை டிவிஷனல் பாரஸ்டாபீசில் வைத்து 1918-ம் வருஷம் மார்ச்சு மாதம் 20-ம் தேதிக்குச் சரியான 1093-ம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் 7-ம் தேதியில் பகல் இரண்டு மணி சமயமாகும் ஏலத்தில் விற்கப்படும். ஸ்தலத்தின் எல்லைகள் மேற்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடைய படம் (பிளான்) பார்த்தும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குறிப்பு—எல்லைகள் தரையில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. கூப்பின் படம் செங்கோட்டை டிவிஷனல் ஆபீஸில் பார்த்துக்கொள்ளலாம். செங்கோட்டை ரேஞ்சாபீஸர் அனுமதியின் பேரில் ஸ்தலத்தைப் பார்வையிட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

2. ஏலம் கேட்க விரும்புகிறவர் முன்பணமாக 50 பிரிட்டிஷ் ரூபாய் ஏலம் தொடங்குமுன் கட்டியிருக்கவேண்டும். ஏலம் கொள்ளாதவர்களுடைய முன்பணம் ஸ்தலத்தில் வைத்தேவுடன் திருப்பிக்கொடுக்கப்படும். ஏலம் கொண்டவருடைய முன்பணம் ஒட்டி இருக்கும் ஏலத்தொகையின் ஒரு பங்கு தொகைக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

3. ஏலத்தில் அதிகத் தொகைக்குக் கேட்பவர்கள் பேரில் கண்சர்வேட்டர் அவர்கள் அனுமதிபெற்று ஏலம் ஸ்திரப்படுத்தப்படும்.

4. ஏலம் கொண்டவர் தான் கேட்ட தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உடனே கட்டுவதோடு பாக்கி முறையில் இரண்டு பங்கும் 1093-மாண்டு சித்திரை மாதம் கடைசியிற்குள் ஒரு தவணையாகவும் 1093-மாண்டு ஆடி மாதம் முடிவுக்குள் ஒரு தவணையாகவும் ஆக இரண்டு தவணைகளாகக் கட்டவேண்டியது. முன் குறித்த முதல் ஒரு பங்குத் தொகையாவது மற்றைய இரண்டு பங்குத் தொகையாவது உரிய காலத்தில் கட்டாத விஷயத்தில் அவ்வளவில் அவர் —ஏலம் கொண்டவர்— செலுத்தியிருக்கும் தொகை முழுதும் சர்க்காருக்கு முதல் சேர்க்கப்படும். அவருடைய பாத்யதை மறு ஏலம் போடவும்படும். மறு ஏலத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டால் அந்த நஷ்டத்தை முன் ஏலம் கொண்டவரை உத்தரவாதியாகக் கொண்டு அவரிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படும். ஆனால் மறு ஏலம் செய்வதில் லாபம் ஏற்பட்டால் அதில் அவர் பாத்யதைப்படமாட்டார்.

5. ஏலம் கொண்டபடி கன்சர்வேட்டர் அவர்கள் ஒப்புக்கொண்ட செய்தி தெரிவிக்கும் தேதிமுதல் கிடைத்து 15 நாளுக்குள், ஒரு உடம்படிக்கை முத்திரைக்காகிதத்தில் ஏலம் கொண்டவர் எழுதிவைக்கவேண்டும். அப்படி உடம்படிக்கை எழுதிவைக்காதவருக்கு பின் செலவுக்காக 200 பிரிட்டிஷ் ரூபாய் கட்டவேண்டியதோடு உடம்படிக்கை எழுதிவைக்க வேண்டியதாக ஏற்படும்.

6. கட்டப்படும் ஏலத்தின் தொகை. வேலைகள் சரியாக நடந்து அனுஷ்டித்து முதல் சேர்க்கப்படாமலிருந்தால் உடம்படிக்கை காலம் கழிந்து ஆறு மாதத்திற்குள் திருப்பிக்கொடுக்கப்படும்.

7. உடம்படிக்கையின் கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க நடக்கத்தவறவோ அவைகளை மீறி நடக்கவோ செய்யும் பக்ஷத்தில் உடம்படிக்கை ரத்து செய்யவும், அது வரையில் கண்டிராக்டர் கட்டியிருக்கும் தொகை ஜாமீன் தொகையுள்பட கவர்ன்மெண்டுக்கு முதல் சேர்க்கவும்படும். அதுவரையிலும் கூப்பில் சேர்த்துவைத்திருப்பதில் எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் பாக்கியிருந்தால் அந்த ஸாமான்களின் பேரில் கண்டிராக்டருக்கு யாதொரு பாத்யதையுமில்லை. கூப்பில் செய்யப்பட்டிருக்கும் அமுமதிகளுக்கு அவரே ஜவாப்தாரியாவார். பாறஸ்டு டிபார்ட்மெண்டுக்கு மாறாக நடந்திருந்த விஷயத்தில் கண்டிராக்டர் கிரிமினல் பிராஸிக்கூஷனுக்குள்ளாகவும்படும்.

8. கண்டிராக்டர் கெவர்ன்மெண்டுக்கு செலுத்தவேண்டும் பாக்கியிருந்தால் அந்தத் தொகையை காக்குடிசிகையாகப்பாவித்து அதற்கு திருவிதாங்கூர் ஸம்ஸ்தானத்தில் ஏற்பட்ட சட்டப்படி வசூல் செய்யப்படும்.

9. மேல் தெரியவேண்டிய சங்கதிகள் செங்கோட்டை றேஞ்சாபீஸரிடத்திலாவது டிவிஷனல் பாறஸ்டாபீசரிடத்திலாவது விசாரித்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள்.

1. 1093-மாண்டு பங்குனி மாதம் 15-ம் தேதி முதல் ஒன்றரை வருடத்துக்கு இந்த உடம்படிக்கை செல்லும்.

2. கூப்பிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போகாது வைத்திருக்கிற யாதொரு சாக்குகளின் பேரிலும் கண்டிராக்டருக்கு உடம்படிக்கை வாய்தா கழிந்த பிற்பாடு ஒருவிதமான பாத்யதையுமில்லை.

3. உடம்படிக்கை எழுதிவைத்து டிவிஷனல் பாறஸ்டாபீஸரிடமிருந்து லைஸென்ஸு பெற்றுக்கொண்டாலல்லாது கண்டிராக்டர் கூப்பில் நுழையலாகாது.

4. கூப்பில் அடையாளப்படுத்தி நிறுத்தியிருக்கிற ஸ்டாண்டார்டுகளை முறித்திடவோ கொம்புகளை வெட்டவோ குறைக்கவோ மற்றேதுவிதமான உபத்திரவமோ கண்டிராக்டர் செய்யலாகாது. கண்டிராக்டர் வெட்டியிடும் மரங்கள் விழுந்துண்டாகும் சேதங்களுக்கு உத்தரவாதி கண்டிராக்டரேயாவார். ஸ்டாண்டார்டு மரங்களின் லிஸ்டு கீழே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஸ்டாண்டார்டுகள் தவிர்த்து பாக்கி எல்லா மரங்களும் முறிக்கப்படலாம். ஆனால் தரையிலிருந்தும் 6 இஞ்சைவிட அதிகம் உயரத்தில் வைத்து முறித்தலகூடாது. முறிக்கப்பட்ட மரங்களின் முரடுகள் எல்லாம் நன்றாக (காப்ஸை) செதுக்கல் செய்திருக்கவேண்டும்.

6. றேஞ்சாபீஸரிடமிருந்து பாஸ்வாங்கி கண்டிராக்டரின் பேரில் தடியாகவோ விறகாகவோ கரியாகவோ எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். ஆனால் கரியாக்குதல் றேஞ்சாபீஸர் சம்மதித்தல் மட்டும் செய்யவேண்டும்.

7. கூப்புக்கு வெளியிலிருந்து மரங்களும் மற்று வனம் விளைவுகளும் முறிக்கவும் எடுத்துக்கொண்டு போகவும் கூடாது.

8. கண்டிராக்டு நடத்துகிற விஷயத்தில் கண்டிராக்டரும் அவருடைய ஏஜண்டுகளும், வேலைக்காரர்களும், றேஞ்சாபீஸர், டிவிஷனல் பாறஸ்டு ஆபீஸர், கன்ஸர்வேற்றர் இவர்களுடைய ஆக்ஞைக்குக்கட்டுப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

9. தானோ, தன் ஏஜண்டுகளோ, அல்லது தன் சில்பந்திகளோ, வேலைக்காரர்களோ கூப்பில் செய்யும் தவறுகளுக்கு கண்டிராக்டரே ஜவாப்தாரியாவார்.

10. பாறஸ்டு டிபார்ட்மெண்டுக்குள் அதையொட்டி ஏற்படப்பட்டுள்ள சட்டங்களுக்கும் இந்த டிபார்ட்மெண்டில் இப்பொழுது நடையிலிருக்கிற எல்லா ஆர்டர்களுக்கும் இணங்க கண்டிராக்டர் நடக்கவேண்டும். கூப்புக்கடுத்த காடுகளில் ஏதேனும் தீ விழும் பக்ஷத்தில் அதை அணைத்தலில் கண்டிராக்டரும் கூப்பில் வேலை செய்யும் அவருடைய வேலையாட்களும் பாறஸ்டு டிபார்ட்மெண்டு உத்தியோகஸ்தர்களை வேண்டியபடி துணை செய்யவேண்டும். பாறஸ்டு சேவைகள் கண்டுபிடிப்பதிலும் அவர்கள் கூடிய வரையில் உதவிபுரியவேண்டும்.

G. ராமன்பிள்ளை,
டிவிஷனல்பாறஸ்டு ஆபீஸர்,
(ஒப்பு).

வடாண்டார்கொனின் லிஸ்டு.

1.	வெண்தேக்கு	221	28.	தேரகம்	4
2.	வர்கலே	148	29.	தான்னி	9
3.	உதி	99	30.	பாதிரி	2
4.	உன்னம்	143	31	பாயாமுரிந்த	1
5.	காஞ்சிரம்	29	32.	ஆலி	2
6.	ஈட்டி	302	33.	வெடுகொா	31
7.	வாகை	251	34.	புன்னை	4
8.	மருதி	361	35.	முள்ளுவேங்கை	16
9.	வேங்கை	51	36.	வேம்பு	6
10.	தேக்கு	7	37.	கடுக்காய	2
11.	செல்ல	4	38.	சீனி	1
12.	புளி	6	39.	குரக்குமஞ்சள்	1
13.	புவண்	34	40.	மலைச்சந்தியன்	1
14	தேத்தான்கொட்டை	7	41.	மஞ்சனுத்தி	4
15.	கடம்பு	47	42	அம்பழம்	5
16.	தவட்டி	1	43.	அறஞ்சிலி	2
17.	ஞாவல்	2	44.	மொட்டால்	2
18.	கும்பிள்	9	45.	மரோட்டி	2
19.	மா	7	46.	ஞாறை	1
20.	வெள்ளிட்டி	10	47.	சூமால	1
21.	கொட்டமுத்து	1	38.	பேரங்கு	1
22.	பெரு	3	49.	அலிவேங	1
23.	அணவெருப்பி	1	50.	காரை	3
24.	வெள்ளப்புளி	1	51.	வெள்ளிலெட்டி	1
25.	மைலா	1	52.	அடமருதி	1
26.	கருவேப்பு	1	52.	தொண்டி	1
27.	கதப்பாலை	9	54.	மோட்டீர்	1

மொத்தம 1851 மரங்கள்.

1093-மாண்டு மூளகரைச்சான்பாறை புளியறை பிளாக்கில்
கண்டிருக்கும் காப்பிலை கூபேயின் எல்லை விவரம்.

வடக்கு. கரையாளன் தோட்ட ஓடையின் இரண்டாவது கைவழி முதல் தாழு றவதியின் வடககுச சரிவையொட்டி அது தட்டப்பாறை தோட்டில் சேரும் வரையில்.

கிழக்கு. தட்டப்பாறைத் தேரி முதல் 41-வது சண்டாக்குற்றி வரையில் 1092-மாண்டு கூப்பின் தெளிக்கப்பட்ட மேறசெல்லே.

தெறகு. பிலர்வு பவுண்டரி வழியாக 41-ஙவது சண்டாக்குறறி முதல் கரையாளன் தோட்டம் ஓடைக்கருகில் நிற்கும 56-ஙவது சண்டாக்குற்றி வரை.

மேற்கு. 56-ஙவது சண்டாக்குற்றி முதல் கரையாளன தோட்டம் ஓடை வழியாக வடக்கதிசத்தியில் செரும் வரையில்.

பி. இராமன்பிள்ளை,
12-7-93. டிவிஷனல் பாறஸ்டாபீஸர்.

NOTICE.

Whereas a sum of S Rs 9-17-4 has been passed by the Account officer, being the arrear pay due to Mr. S. Ramaswami Iyer lately Head clerk in the Kottayam Divisional Forest Office whose whereabouts are not known for Edavom 1088, notice is hereby given to the individual concerned that he may either appear before this office in person or apply to the undersigned giving his address, within 30 days of receipt of this notice in the Government Gazette, when necessary arrangements will be made for the disbursement of the amount.

Northern Divl Forest Office,
Malayattur.

T. S VENUGOPALA IYER.
Divisional Forest Officer,
Northern Division.

NOTICE.

The right of collection and disposal, subject to the chief conditions given below, of the tree-growth except those marked as standards, standing within the boundary shown in the sketch and having an area of 133·32 acres, comprised in the unsurveyed portions of the hills included in the Pulyiah reserve, Pulyiah Pakuthy, Shencotta Taluk (whose boundaries are given below) will be sold in public auction at Shencottah Divisional Forest Office on the 7th Meenam 1093, corresponding to 20th March 1918 the sale commencing at 2 P. M.

N. B. The boundaries of the coupe are demarcated on the ground and a plan of the area may be seen at the Divisional Forest Office, Shencottah. The Coupe itself may be inspected with the permission of the Range Officer, Shencottah.

(2) Persons desirous of bidding in the auction must deposit B. Rs. 50 as earnest money before the auction commences. The deposits of unsuccessful bidders will be returned to them at the spot, while that of the successful bidder will be credited towards the one third amount mentioned *infra*.

(3) The sale will be knocked down to the highest bidder subject to the approval of the Conservator of Forests.

(4) The successful bidder must pay one third of the purchase money at the spot and the balance two-thirds in two instalments the first before the end of Medam 1093 and the second before the end of Karkatagom 1093. If either the one-third amount or the two instalments be not paid in time, the money already paid will be confiscated to Government, the sale cancelled and the right resold at the risk of the original bidder who shall be held responsible for any loss to Government but shall have no claim over the gain if any, resulting from the resale.

(5) The purchaser shall also execute an agreement in stamped paper, depositing a security of Rs. 200 for the due fulfilment of the contract, within 15 days from date of notice intimating approval of sale by the Conservator of Forests.

(6) The security deposit will be refunded within six months after the expiry of the contract, provided it has not been confiscated for any breach of conditions of the contract.

(7) Should the purchaser fail to act up to or violate any of the conditions of the agreement, the contract will be cancelled and all the money paid by the purchaser including the Security deposit shall be confiscated to Government, and he shall have no claim over the produce left unremoved from the coupe and shall also be liable for the damage caused or loss sustained by Government besides subjecting himself to criminal prosecution in the case of violation of the provisions of the Forest Regulation.

(8) All money due to Government by the purchaser will be treated as arrears of land revenue and will be recovered in the manner provided in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

(9) For further particulars, apply to the Range Officer or the Divisional Forest Officer.

CHIEF CONDITIONS.

(1) The contract shall be valid only for one year and a half commencing from 15th Meenam 1093.

(2) The contractor shall have no claim over the produce left unremoved in Coupe after expiry of the contract period.

(3) The purchaser shall not enter upon the Coupe before executing the agreement and obtaining a license therefor from the Divisional Forest Officer.

(4) The contractor shall not fell, lop, mutilate or interfere in any way with the standards marked within the Coupe (a list of which is given below). He shall also be held responsible for damage caused to them by the fall of trees felled by him.

(5) All other trees may be felled, but the felling must be done at not more than 6" above the ground. The stumps of all the felled trees should be well coppiced.

(6) The produce may be removed as timber, firewood or charcoal as the contractor chooses, under cover of passes obtained from the Range Officer. Conversion of charcoal will be allowed only in places approved by the Range Officer.

(7) No trees or other produce shall be felled, collected or removed from outside the coupe.

(8) The contractor, his agents, and workmen are bound to obey the orders of the Range Officer, Divisional Forest Officer, and the Conservator of Forests in the matter of carrying out the contract.

(9) The contractor shall be liable for any irregularity committed within the Coupe by himself, his agents, workmen or employees.

(10) The contractor shall act up to the Forest Regulation and rules framed thereunder and other standing orders of the department. He and his men working in the coupe shall be bound to render assistance to the Forest Department in putting out forest fires, if any happen in the neighbouring Forests and in preventing or detecting Forest offences.

Shencottah,
12-7-'93.

P. RAMAN PILLAI,
Divisional Forest Officer.

LIST OF STANDARDS

1	Venteak	221	28	Therakam	4
2	Vekkali	148	29	Thanni	9
3	Utti	99	30	Pathiri	2
4	Vunam	133	31	Payazantha	1
5	Kunjiron	29	32	Avy	2
6	Blackwood	302	33	Nednnai	31
7	Vahai	251	34	Punna	4
8	Maruthu	361	35	Mulluvengi	16
9	Vengai	51	36	Vembu	6
10	Teak	7	37	Kaduka	2
11	Nelli	4	38	Cheeny	1
12	Tamarind	6	39	Kunangumanjal	1
13	Poovan	34	40	Mala chothian	1
14	Thenkotta	7	41	Manja nalli	4
15	Kadamba	47	42	Ambazam	5
16	Thanatty	1	43	Arangilli	2
17	Ngaval	2	44	Mottal	2
18	Kumbil	9	45	Maruthy	2
19	Mangoe	7	46	Ngara	1
20	Velitty	10	47	Chumal	1
21	Kottamuthu	1	48	Pongu	1
22	Pezhu	3	49	Alisu	1
23	Anavenni	1	50	Kara	3
24	Vellapuli	1	51	Vellilam	1
25	Myla	1	52	Adamaruthi	1
26	Karuveppu	1	53	Thondi	1
27	Denthapala	9	54	Mottoor	1

Total :— 1851 trees.

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE COPPICE COUPE SELECTED IN THE PULIRAH RESERVE AT MOLACARACHAN-PARA FOR 1093.

North. A cleared line from the second branch of Karayalamthottam Oda along the northern slope of Thannaruvatti there meeting the stream called Thattapara Thodu.

East. The cleared western boundary of 1092 Coupe from Thattapara Theri up to Cairn No. 41.

South. Reserve boundary from Cairn No. 41 to Cairn No. 56 near the stream called Karayalamthottam Oda.

West. Karayalam Thotta Oda from Cairn No. 56 to the point where it meets the northern boundary line.

12-7-'93.

P. RAMAN PILLAI,
Divisional Forest Officer.

NOTICE.

A large number of teak saplings of various sizes thinned out from the plantations will be sold in public auction at Aryankavoo on 24-7-93/7-3-18 under the conditions of sale notified by the Conservator of Forests under date 31-10-17.

2. The sale will commence at 10 A. M. precisely.

Punaloor.

M. VELU PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Plantation Division.

പരസ്യം.

തേക്കുതോട്ടത്തിൽ നിന്നു വെട്ടിട്ടുള്ള പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അനേകം തേക്കു കഴികളും തടി വില്പനയെ സംബന്ധിച്ചു കൺസർവേറ്റർ അവർകൾ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന [illegible] ലെ പരസ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചു [illegible] ആര്യങ്കാവിൽ വെച്ചു ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലം കൃത്യം പത്തു മണിക്കു ആരംഭിക്കപ്പെടും.

പുനലൂർ

എം. വേലുപ്പിള്ള,
ഡിവിഷൻ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ, പ്ലാന്റേഷൻ ഡിവിഷൻ.

പരസ്യം.

൧. [illegible] ദിവസം [illegible] ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലം പകൽ ൨ മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു.

൩. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് (൨൫) പതിനഞ്ചു [illegible] വിളിക്കുന്നതിനു [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ [illegible] സ്ഥിരപ്പെട്ടുള്ളവരുടെ [illegible] അവർ [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ [illegible] സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടുന്നതാകുന്നു.

൪. [illegible] വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. [illegible] വിളിക്കുന്ന [illegible] വിലയിൽ നൂറുക്കു എഴുപത്തഞ്ചു [illegible] കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ അനുവാദത്തിന്മേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും.

൫. ലേലക്കാരൻ വിളിക്കുന്ന സംഖ്യ മുഴുവനും ഉടൻ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] ലേലക്കാരൻ [illegible] ലേലം [illegible] ലേലം [illegible] ലേലക്കാരൻ [illegible]

൬. [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടോ [illegible] അറിയാവുന്നതാണ്.

റ്റി. എസ്. വേങ്കടരാമയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

AUCTION SALE OF TIMBERS.

Standing Notice.

Is hereby given for general information that auction sales of timbers, etc., lying at the undernoted depots of the various Forest Divisions of the Department will be conducted on the dates noted against each by the respective Divisional Forest Officers.

2. The auction sale will commence at 1 P. M. precisely.

3. Intending bidders must deposit a sum of B. Rs. (25) twenty five as earnest money or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them, directly the auction is over if no purchase is made or will be deducted from the 1/3 purchase money referred to in para 5 below; but if the purchaser does not pay the 1/3 amount on the spot the earnest money deposited by him will be credited to Government.

4. The sale shall, in each case, be knocked down to the highest bidder subject to the condition that in all cases where the price bid for timber is below 75 per cent of the tariff value and in all cases where the produces have no tariff rates in force it shall be confirmed by the Conservator of Forests or by the Government in accordance with the rules of the department.

5. The purchaser must pay 1/3 of the bid amount on the spot and the balance within 30 days from date of issue of notice of confirmation of the sale and remove the timber within that time. If all the money is not paid within the time specified, the 1/3 amount previously deposited will be credited to Government and the timber re-sold. The defaulting purchaser shall, in such cases of re-sale, be liable to make good to Government the loss and expenses if any, resulting from such re-sale, but shall not be entitled to the advantage or gain if any. If, however, the timber is not re-sold but allowed to be removed by the original purchaser himself, he shall be called on to pay ground rent as laid down in the rules regulating the measurement and storage of timbers in depots published in the Gazette dated 29th Medom 1084 and the subsequent amendments thereon.

6. The species and quantity of timber available for sale each time as well as other particulars can be ascertained from the respective Depot Officers or the Divisional Forest Officers concerned.

N. B.—In the case of sales during the month of Karkadagom the full purchase money must be paid on the spot immediately the auction sale is closed.

1-10-'17.

J. O. SURRAO,
For Conservator of Forests.

Consolidated statement showing the dates of auction sales during the [illegible]

No.	Name of Divisions	Name of Depots	Dates of [illegible]	
			[illegible]	[illegible]
1	Northern Division	Mudikal ...	Nil	7-8-93/16-3-18
		Elanthikara ...	Nil	8-8-93/18-3-18
		Varapuzha ...	Nil.	7-8-93/20-3-18
		Vettikad ...	3-7-93/14-2-18	9-8-93/22-3-18
2	Kottayam Division.	Vettikad ...	6-7-93/16-2-18	10-8-93/27-3-18
		Alleppey ...	7-7-93/18-2-18	12-8-93/2[illegible]-3-18
		Parampuzha ...	9-7-93/20-2-18	14-8-93/27-3-18
3	Central Division	Vazhapuram ...	11 & 12-7-93/ 22 & 23-2-18	16 & 17-8-93/ 29 & 30-3-18
		Tharayamukku ...	Nil	Nil
		Kayenkulam ...	Nil.	Nil
4	Quilon	Quilon Town ...	14-7-93/25-2-18	19-8-93/1-4-18
		Quilon (Cantonment)	15-7-93/26-2-18	20-8-93/2-4-18
		Paralkor ...	16-7-93/27-2-18	21-8-93/3-4-18
		Elamon ...	18-7-93/1-3-18	22-8-93/4-4-18
5	Shencottah	Thenmalai ...	21 & 22-7-93/ 1 & 5-3-18	23 & 24-8-93/ 5 & 6-4-18
		Ariyankavu ...	21-7-93/7-3-18	27-8-93/9-4-18
		Shencottah ...	26-7-93/9-3-18	29-8-93/11-4-18
6	Southern	Town Depot ...	18-7-93/1-3-18	19-8-93/1-4-18
		Nagercoil ...	Nil	22-8-93/1-4-18
		Thuckalai ...	21-7-93/4-3-18	Nil
		Kollencode ...	20-7-93/3-3-18	Nil.

31-10-17.

? quarters of the year 1093 on the various depots of the State.

[illegible] Lists.

Medam	Edavam	Mithunam	Karkadagam
Nil	3-10-93/16-5-18	3-11-93/17-6-18	2-12-93/17-7-18 19-12-93/3-8-18
Nil.	5-10-93/18-5-18	5-11-93/19-6-18	5-12-93/20-7-18 23-12-93/7-8-18
Nil.	7-10-93/20-5-18	7-11-93/21-6-18	8-12-93/23-7-18 27-12-93/9-8-18
3-9-93/15-4-18	9-10-93/22-5-18	10-11-93/24-6-18	11-12-93/26-7-18 28-12-93/12-8-18
5-9-93/17-4-18	10-10-93/23-5-18	12-11-93/26-6-18	2[illegible]-12-93/3-8-18
7-9-93/19-4-18	12-10-93/25-5-18	14-11-93/28-6-18	25-12-93/12-8-18
10-9-93/22-4-18	14-10-93/27-5-18	16-11-93/30-6-18	2-12-93/17-7-18
11 & 12-9-93/ 26 & 27-4-18	16 & 17-10-93/ 29 & 30-5-18	17 & 18-11-93/ 1 & 2-7-18	14-12-93/29-7-18 15-12-93/30-7-18
Nil.	19-10-93/1-6-18	20-11-93/4-7-18	16-12-93/31-7-18
Nil.	21-10-93/3-6-18	21-11-93/5-7-18	17-12-93/1-8-18
17-9-93/29-4-18	22-10-93/4-6-18	22-11-93/6-7-18	25-12-93/11-8-18
19-9-93/1-5-18	23-10-93/5-6-18	24-11-93/8-7-18	29-12-93/13-8-18
21-9-93/3-5-18	24-10-93/6-6-18	25-11-93/9-7-18	4-12-93/19-7-18 24-12-93/8-8-18
22-9-93/4-5-18	25-10-93/7-6-18	26-11-93/10-7-18	3-12-93/18-7-18 23-12-93/7-8-18
24 & 25-9-93/ 6 & 7-5-18	28 & 29-10-93/ 10 & 11-6-18	27 & 28-11-93/ 11 & 12-7-18	2-12-93/17-7-18 23-12-93/7-8-18
27-9-93/9-5-18	30-10-93/12-6-18	29-11-93/13-7-18	3-12-93/18-7-18 24-12-93/8-8-18
29-9-93/11-5-18	31-10-93/13-6-18	30-11-93/15-7-18	4, 5 & 26-12-93/ 19-7-18 & 9 & 10-8-18
18-9-93/30-4-18	18-10-93/31-5-18	18-11-93/2-7-18	15-12-93/30-7-18 30-12-93/14-8-18
Nil.	22-10-93/4-6-18	Nil.	9-12-93/24-7-18 23-12-93/7-8-18
21-9-93/3-5-18	Nil.	20-11-93/4-7-18	26-12-93/9-8-18
16-9-93/28-4-18	Nil.	16-11-93/30-6-18	13-12-93/28-7-18 27-12-93/11-8-18

J. O. SERRAO,
For Conservator of Forests.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന ലൈസൻസുകൾ കോട്ടയം ഡിവിഷനിൽ നിന്നും
൧൦൯൯-ാമാണ്ടേക്കു പുതുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ലൈസൻസ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റു നമ്പരും തീയതിയും	സർട്ടിഫിക്കേറ്റു വാങ്ങിയ ആളിന്റെ പേർ	പണിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം	റിമാർക്സ്
൩/ വൃ. ൯൮-ൽ.	ചേർത്തല നഗരൂർമുഖം കരയിൽ പുന്നപ്പറമ്പിൽ കണ്ടൻ ചെല്ലപ്പൻ.	ചേർത്തല	൧൦൯൯-ാമാണ്ടത്തേക്കു പുതുക്കി
൪/ ൧൦ - ൯൮-ൽ.	കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി കരയിൽ കൊച്ചുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞു മീതിയൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്.	കോട്ടയം	ടി

കോട്ടയം,
൧൧-൭-൯൯.

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ഡിവിഷൻ ഫോറസ്റ്റാഫീസർ, കോട്ടയം ഡിവിഷൻ.

പരസ്യം.

തിരുവിതാംകൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടിൽ ചേർന്ന ഓരോ ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും താഴെ പേരു പറയുന്നതുമായ ഡിപ്പോകളിൽ കിടപ്പുള്ള തടികൾ അതാതിന് എതിരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ അതാതു ഡിവിഷൻ ആഫീസർമാരാൽ ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൧. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതികളിൽ പകൽ ൧൧ മണിക്കു കൃത്യമായി ലേലം ആരംഭിക്കപ്പെടും.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു ഇരുപത്തിയഞ്ചു (൨൫) ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ഒടുക്കാത്തവർ ലേലം വിളിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം ഉറപ്പിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിയുന്ന ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ വിഷയത്തിൽ ൪-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം അവർ ഒടുക്കേണ്ട മുന്നിലൊന്നു സംഖ്യയിൽ വക വയ്ക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. എന്നാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ഉടൻ ലേലം വിളിക്കപ്പെട്ട ലേല സംഖ്യയിൽ മുന്നിലൊന്നു ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾ ഒടുക്കീട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൩. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടും. എന്നാൽ തടികൾക്കു വിളിക്കുന്ന സംഖ്യ അവയുടെ താരിപ്പു വിലയിൽ നൂറിനു എഴുപത്തഞ്ചു വീതമെങ്കിലും കവിയാതിരിക്കുമ്പോഴും വേറിട്ടില്ലാതെയുള്ള വനംവിട്ടവയും വിൽക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടു റൂൾസു അനുസരിച്ചു കൺസർവേറ്ററുടെയോ ഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയോ അനുവാദത്തിന്മേൽ മാത്രമേ സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടുകയുള്ളു.

൪. ലേലക്കാരൻ വിളിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ മുന്നിലൊന്നു ഉടൻ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന വിവരത്തിനു കക്ഷിക്കു കിട്ടുന്ന നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസിനകം ലേല സംഖ്യയിൽ ബാക്കി തുക ഒടുക്കി തടികൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്രകാരം വില മുഴുവൻ ഒടുക്കാതിരിക്കയോ, തടികൾ മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കയോ ചെയ്താൽ നീക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന തടികളെ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആദ്യലേലക്കാരൻ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. ഇല്ല എന്നുവരികിലും തടികൾ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യപ്പെടാതെ ആദ്യ ലേലക്കാരൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഡിപ്പോവുകളിൽ തടി അളക്കുന്നതിന്റേയും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റേയും. കുറിച്ചു ൧൦൮൪ മേടം ൨൯-ാംനു-ലെ ഗവർമ്മെണ്ടു ഗസെററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റൂൾസു അനുസരിച്ചു തറവാടക ഈടാക്കിയതിനുശേഷമേ ലേലക്കാരനു തടികൾ വിട്ടുകൊടുക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൫. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഓരോ ലേലത്തിലും വിൽക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള തടികൾ മുതലായവയുടെ ഇനം മുതലായ വല്ല വിവരങ്ങളും അറിയണമെന്നിരുന്നാൽ അതാതു ഡിപ്പോ ആഫീസർമാരോടൊ, ഡിവിഷനാഫീസുകളിലോ അപേക്ഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

(എൻ. ബി.) കൊടക മാസത്തിലുള്ള ലേലങ്ങളിൽ വിളിക്കുന്നവർ ലേലത്തുക മുഴുവൻ ഉടൻ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൧-൧൦-൯൯.

ജെ. ഒ. സ്മൈത്ത്,
കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്സ്.

൧൦൯൩-മാണ്ടു മകരം, കുംഭം ഈ മാസങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂർഫാറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറു വക വില്പന ഡിപ്പോവുകളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തടി ലേലങ്ങളുടെ വകയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റുമെൻറ്.

നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഡിപ്പോ	കുംഭമാസത്തിൽ വില്പനയ്ക്കുള്ള തീയതികൾ
൧	വടക്കൻ	മൂടിക്കൽ	...
		ഏലന്തിക്കര	...
		വരാപ്പുഴ	...
		വെട്ടിക്കാട്ട	[illegible]
൨	കോട്ടയം	വെട്ടിക്കാട്ട	[illegible]
		ആലപ്പുഴ	[illegible]
		പാറപ്പുഴ	[illegible]
൩	റാന്നി	ചീയപ്പുറം	[illegible]
		തിരുമുക്ക	...
		കായംകുളം	...
൪	കൊല്ലം	തൃയം	[illegible]
		കൊല്ലം (കണ്ടെമൺമെൻറു)	[illegible]
		പുനലൂർ	[illegible]
		ഇടമൺ	[illegible]
൫	ചെങ്കോട്ട	തെന്മല	[illegible]
		ആര്യങ്കാവു	[illegible]
		ചെങ്കോട്ട	[illegible]
൬	തെക്കൻ ഡിവിഷൻ	ടൌൺ ഡിപ്പോ	[illegible]
		നാഗർകോവിൽ	...
		തക്കല	[illegible]
		കൊല്ലങ്കോട്ട	[illegible]

[illegible] മാസങ്ങളിൽ [illegible] ഫോറസ്റ്റ് [illegible] വക

വില്പന ഡിപ്പോവുകളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തടി മുതലായ

വസ്തുക്കളുടെ [illegible]

നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഡിപ്പോ	[illegible]ത്തിൽ വില്പനയുടെ [illegible]	[illegible]ത്തിൽ വില്പനയുടെ [illegible]
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
		[illegible]	[illegible]	...
		[illegible]	[illegible]	...
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	കോട്ടയം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	...	...
		[illegible]	...	...
൪	കൊല്ലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		കൊല്ലം(കന്റോൺമെന്റ)	[illegible]	[illegible]
		പുനലൂർ	[illegible]	[illegible]
		ഇടമൺ	[illegible]	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ചെങ്കോട്ട	[illegible]	[illegible]
൬	തെക്കൻ ഡിവിഷൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		നാഗർകോവിൽ	[illegible]	...
		തക്കല	...	[illegible]
		കൊല്ലങ്കോട്	...	[illegible]

൧൦൯൩-ാമാണ്ട ഇടവമാസം മുതൽ കർക്കടകമാസംവരെ തിരുവിതാംകൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റവക വില്പന ഡിപ്പോവുകളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തടി ലേലങ്ങളുടെവകയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റുമെന്റ

നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഡിപ്പോ	ഇടവമാസത്തിൽ വില്പനയ്ക്കുള്ള തീയതികൾ	മിഥുനമാസത്തിൽ വില്പനയ്ക്കുള്ള തീയതികൾ	കർക്കടകമാസത്തിൽ വില്പനയ്ക്കുള്ള തീയതികൾ
൧	വടക്കൻ	മുടിക്കൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		എലന്തിക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		വരാപ്പുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		വെട്ടിക്കാട്ട്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	കോട്ടയം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ആലപ്പുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩	കോന്നി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		കായംകുളം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪	കൊല്ലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		കൊല്ലം (കന്റോൺമെന്റ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		പുനലൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ഇടമൺ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	ചെങ്കോട്ട	തെന്മല	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ആര്യങ്കാവു	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ചെങ്കോട്ട	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	തെക്കൻ ഡിവിഷൻ	[illegible] ഡിപ്പോ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		നാഗർകോവിൽ	[illegible]	...	[illegible]
		തക്കല	...	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]

[illegible]

കൺസർവേറ്റർ [illegible]

വനംവക ചട്ടം ൧൭-ം ൧൮-ം വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം

നമ്പർ	ചരക്കിന്റെ പേരും എണ്ണവും	അളവു	മുഴുവൻ അളവു	പഴക്കം	ആരാൽ എവിടെ എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നു	എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു	ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുക്കൽ അവകാശം ബോധിപ്പിക്കണം	റിമാർക്ക
൧	ഈറക്കെട്ടു ഞാറും ഒന്നിൽ എണ്ണം ൫൦൦ ഇതുവക കെട്ടു ൧	...	...	...	മൂവാററുപുഴ കാവൽസ്ഥലത്തിനു മുൻവശം കാളിയാറിൽ ആററിൽ വെച്ചു മൂവാററുപുഴ കാവൽപിള്ളയാൽ ൧൦-൯-൯൩-ൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു	മൂവാററുപുഴ കാവൽസ്ഥലത്തു	തൊടുപുഴ റെയിഞ്ചാപ്പീസരുടെ അടുക്കൽ	അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവധി കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കു തടികൾ മുതലായതു സർക്കാരിൽ ചേർക്കുന്നതും അവധിക്കിടയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന അവകാശങ്ങളെ പററി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.
൨	തേക്കുതടി ൨	൨൨'×൩൩" ൨൨'×൩൪"	...	രണ്ടു കൊല്ലം	കൂത്താട്ടുകുളം കോഴിപ്പിള്ളി കരയിൽ വലിയാത്തു പുരയിടത്തിൽ വെച്ചു ചെപ്പുഴ ബീററ ഗാർഡുകളാൽ ൧൦൯൩-൨-൩-ൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു	സ്ഥലത്തു ബീററ ഗാർഡുകളുടെ സൂക്ഷത്തിൽ	ടി	
൩	തേക്കുതടി ൧	൧൦'×൩൨"	...	മൂന്നു കൊല്ലം	മൂവാററുപുഴ വെള്ളൂർക്കുന്നത്തു അമ്പലത്തിനു താഴെ ആററിൽവെച്ചു ൧൦൯൩-൨-൩-ൽ മൂവാററുപുഴ കാവൽപിള്ളയാൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു	മൂവാററുപുഴ കാവൽസ്ഥലത്തു	ടി	

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

THE UNDERNOTED INDIVIDUALS HAVE RENEWED THEIR PROPERTY MARKS IN THE KOTTAYAM DIVISION FOR 1093 M. E.

No. & date of registration certificate	Name of holder.	Name of place where the sale is carried on.	Remarks.
6/93 dated 8-5-'93	Kandan Kochayappan, Punnakkattu Chira, Thanneermukkom.	Thanneermukkom, Shurthalu.	Renewed for 1093.
7/93 dated 17-6-'93.	Kunju Mytheen, Kunju Mahamad of Koyppam, Kummanom Kara, Kumarakom, Kottayam.	Kottayam.	Renewed for 1093

Kottayam, 11-7-93.

R. SWAMINATHAN,
Divisional Forest Officer,
Kottayam Division.

NOTICE.

Whereas kudivila on Royalties removed and disposed of from the Survey Nos. mentioned hereunder is found due to the persons noted against each Survey No., notice is hereby given that persons who may have any valid objection to the disbursement of the amount to the individuals mentioned should apply to the undersigned within a month from the date of publication of the notice in the Government Gazette. No notice will be taken of any claims preferred afterwards.

Kottayam,
9-7-93.

R. SWAMINATHAN,
Divisional Forest Officer,
Kottayam Division.

Serial No.	Survey No.	Pakuthy, Kara &c	Name of the individual to whom kudivila is due.
1	228/4, 228/5 & 228/6	Kanjirapalli Proverthy, Vallavoor Pakuthy, Vadakara Muri	Govindan Govindan, Othara Veedu, Manimala Muri, Manimala Pakuthy.
2	285/1, 289/7	Nizhoor Kara, Kadathuruthy Pakuthy	Uthuppu Elayachi, Allappatiu, Kadathuruthy Pakuthy, Ettumanur Taluk.
3	902/2	Kanakali Pakuthy, Ettumanoor Taluk	Mathan Vakki, Randupilakal, Kanakali Pakuthy, Ettumanoor.
4	368/4A.	Arakuzhi Pakuthy, Muvattupuzha Taluk	Kela Kochi Koran, Puthanpurakal, Arakuzha Pakuthy, Muvattupuzha.
5	464/1A. B & 464/2A. B.	Manathur Kara, Thirumaradi Pakuthy	Mani Pothan, Avalothu Puthanpura, Manathu kara, Thirumaradi.
6	463/3A. B.	Do.	Varki Mani, Puthanparayil, Manathur Kara, Thirumaradi.

NOTICE

UNDER SECTIONS 17 AND 18 OF THE FOREST RULES.

No and date	Number and description of article	Measurement.	Marks and stamps.	Age.	Where, when and by whom found or seized	Where secured.	Officer before whom claim is to be made.	Remarks.
1	One raft of reeds (500 in number) and one iron knife.	..	...	..	Found out by the Muvattupuzha watcher ... Pillai on 20-4-93 at the Kaliyol ... before the watch station.	At the Muvattupuzha watch station.	Before the Range Officer, Thodupuzha.	Claims, if any, should be preferred within 30 days from date of publication of this notice in the Government Gazette failing which the articles will be ... to Government. No notice will be taken of the claims preferred after the expiry of the period.
2	Teak log 2	22'×56" 22'×51"	Nil.	3 years.	Found out by Puruppuzha ... Guards on 16-2-92 at Valiyazhu puzhyidom, Kadapakk Kara, Kuthattukulam	At site under the custody of the Forest Guards.	Do.	
3	Teak log 1.	10'×23"	...	2 years.	Found out by the Muvattupuzha watcher ... Pillai on 19-3-93 in the river below Velur Kunnath ... Muvattupuzha.	At the Muvattupuzha watch station.	Do.	

8-7-93.

R. SWAMINATHAN,
Divisional Forest Officer.

NOTICE

Is hereby given for general information that the teak timbers about (60) sixty candies collected and stacked near the Muvattupuzha Bridge site will be sold in auction at the site by the Divisional Forest Officer, Northern Division on 13th Meenam 1093/26th March 1918.

2. The auction will commence at 2 P. M.

3. Intending bidders must deposit a sum of B Rs. 15 (fifteen) as earnest money or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them directly the auction is over if no purchase is made or will be deducted from the one-third money referred to in para 5 below: but if the purchaser does not pay the one third amount on the spot the earnest money deposited by him will be credited to Government.

4. The sale shall in each case be knocked down to the highest bidder subject to the condition that in all cases where the price bid for the timber is below 75 per cent of the tariff value it shall be confirmed by the Conservator of Forests.

5. The purchaser must pay one-third of the bid amount on the spot and the balance within 30 days and remove the timber within that time. If all the money is not paid within the time specified the one-third amount previously deposited will be credited to Government and the timber resold. The defaulting purchaser shall in each case of resale be liable to make good to Government the loss and expenses if any, resulting from such resale, but shall not be entitled to the advantage or gain if any. It however the timber is not resold but allowed to be removed by the original purchaser himself he shall be called on to pay ground rent as laid down in the rules regulating the measurement and storage of timber in depots published in the Gazette dated 28th Makaram 1084 and the subsequent amendments thereon.

6. For further particulars apply to the office of the undersigned or the Range officer, Manjapra.

Malayattur, 9-7-'93.

T. S. VENUGOPALA IYER,
Divisional Forest officer,
Northern Division, Malayattur.

നോട്ടീസ്സ്

താഴെ പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പർ പുരയിടങ്ങളിൽനിന്നും സർക്കാരിന്റെ ഉപയോഗത്തിനു മുറിപ്പിച്ചു മാററി വിൽക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശേഷിച്ച വൃക്ഷങ്ങളിന്മേലുള്ള കുടിവിലയവകാശം [illegible] നമ്പരിന്റെ എതിരെ പേർ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് [illegible] കാണുന്നതിനാൽ ആവക പണം ആ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. [illegible] ഉള്ളപക്ഷം ഈ നോട്ടീസ് ഗസെററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു ഒരു മാസത്തിനകം [illegible] പേർ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. മേൽ പറയപ്പെട്ട അവധികഴിഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പററി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാ.

ഓഫീസ് —
[illegible]

ആർ. സ്വാമിനാഥയ്യർ,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ,
കോട്ടയം ഡിവിഷൻ.

ലക്കം നമ്പർ	സർവ്വെ നമ്പർ	പകുതി, കര, മുതലായവ	കുടിവില ചോദിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേര മുതലായവ
൧	[illegible]	കുഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രവൃത്തിയിൽ, [illegible] പകുതി വടകര മുറി	[illegible]
൨	[illegible]	[illegible] പകുതി	[illegible] താലൂക്ക
൩	[illegible]	[illegible] പകുതി [illegible] താലൂക്ക	[illegible] പകുതി, [illegible] താലൂക്ക
൪	[illegible]	[illegible] പകുതി, മൂവാററുപുഴ [illegible]	[illegible] പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, [illegible] പകുതി, മൂവാററുപുഴ
൫	[illegible]	മണ്ണത്തൂർകര [illegible] പകുതി	[illegible] പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, മണ്ണത്തൂർകര, തിരുമാറാടി
൬	[illegible]	മണ്ണത്തൂർകര [illegible]	[illegible] പുത്തൻപുരയിൽ മണ്ണത്തൂർകര, തിരുമാറാടി

AUCTION SALE NOTICE.

Lease of the bamboo coupe at Ariankavu in the Shencottah Division.

It is hereby notified that subject to the following conditions the right to collect and dispose of bamboos from the Government forests of the Ariankavu Reserve falling within the boundaries given below for one year from Medom 1093 will be sold in public auction in the Divisional Forest Office, Shencottah, on the 1st Meenam 1093 corresponding to 14th March 1918 at 2 P. M. by the undersigned.

(2) Intending bidders should deposit B. Rs. 50 as earnest money or they will not be allowed to bid. The earnest money of the unsuccessful bidders will be refunded at the spot.

(3) The sale will ordinarily be knocked down to the highest bidder who shall have to pay one-third of the purchase money including the earnest money already paid at the spot and the balance two-third within three months from date of agreement which should be executed within seven days from date of intimation of the approval of the sale by the Conservator of Forests. He shall also have to deposit a security of Rs. 50 (Fifty) in the local Sircar Treasury for the due fulfilment of the contract and produce Savings Bank Pass Book before signing the agreement. This amount will be returned to him within six months after the expiry of the contract provided the same has not been confiscated to Government for infringement of any of the conditions of the contract.

(4) The Divisional Forest Officer reserves to himself the right to reject any or all bids without assigning any reason. The accepted bid is subject to the approval and sanction of the Conservator of Forests.

(5) Should the successful bidder fail to pay up the one-third money at the close of the sale or the balance two-third within the time prescribed or fails to execute the agreement in time, earnest money or one-third money already paid as the case may be, will be forfeited to Government and the sale will be cancelled, the right being resold at the risk of the original bidder who will be held responsible for any loss resulting from such resale but shall have no claim over the gain if any. Any money due to Government on account of this contract, if not paid within the due time after obtaining Chellan from the Range Officer concerned, shall be treated as arrears of land revenue and recovered in the manner provided for in the Revenue Recovery Regulation in force in Travancore.

(6) The contract shall not be transferred or sublet without the previous sanction and approval of the Conservator of Forests.

(7) Further information can be had from the undersigned.

Chief Conditions.

(1) Dead and green bamboos alone may be cut and removed from the Coupe advertised for sale.

(2) All the bamboos remaining unremoved at the expiry of the contract period shall unreservedly be the property of Government and the contractor shall have no claim on them or on their seigniorage either.

(3) No culms of less than one year old shall be cut.

(4) In cutting green bamboos not less than 8 culms should be left uncut evenly distributed through out the clump.

(5) All clumps felled must be cut at a height of between one and two feet from the ground. Cutting off top portion alone will not be permitted nor can permission be granted for extraction of basal portions of culms leaving their top portions in the clumps.

(6) The fellings must commence from one or two sides of the coupe and should be proceeded with regularly and in a systematic manner to the other end.

(7) The contractor may issue his own passes stamped by his registered property mark in the form prescribed or the form previously approved of by the Divisional Forest Officer for the removal of bamboos. Any bamboos removed without such passes shall be seized by any Forest or Police Officer and the contractor shall have no claim for compensation therefor.

(8) The contractor is bound to issue passes to ryots at not more than seigniorage rates for bamboos required for bonafide domestic use.

(9) The contractor should maintain a Register showing the daily issue of passes and it shall be open for examination by any Forest Officer not below the rank of a Forester. He shall also submit to the Range Officer at the end of each month a statement of passes issued by him during the month.

(10) The Divisional Forest Officer reserves to himself the right to issue passes or permits for removal of bamboos from within the Coupe when required for Government purposes and the contractor shall have no claim for compensation therefor beyond the seigniorage value.

(11) No timber or other Forest produce shall be removed from the coupe. Should any fire occur in the Coupe or the adjoining Forest the contractor, his coolies, agents, etc., are bound to help the Department in extinguishing the fire.

(12) The contractor shall act in conformity with the Forest Regulations and Rules and the standing orders of the Department.

(13) The contractor shall also obey and carry out all orders issued from time to time by the Conservator or the Divisional Forest Officer, in the matter of carrying out this contract on the pain of being fined to the extent of Rs. 10.

(14) The contractor is responsible for all actions of himself, his agents, and his workmen.

(15) If the contractor or his workmen fail to act up to any of the conditions mentioned above, the contract shall be liable to be cancelled, the security deposit confiscated and the culprit proceeded against under the law.

(16) The contractor shall not cut or collect any bamboos before executing the agreement and obtaining a license therefor.

BOUNDARY DESCRIPTION.

South. Quilon-Shencottah road from Kottavasal to Ariankavu.

East. The watershed from Ariankavu Kottavasal to Pillayarkoil Motta to Alasankottutheri Motta.

North. From Alasankottutheri Motta due west through the ridges of Cheria pandian para Motta and Peria pandian para Motta to Elavumandu whence the Thalapara road branches.

West. Kuliratti road from Elavumandu the junction of the Thalapara up to Ariankavu. (Area about 4 square miles.)

13-7-'93.

P. RAMAN PILLAY,
Divisional Forest Officer.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918. / 22nd Kumbham, 1093.

Judicial Department.

Registration Department.

LEAVE OF ABSENCE.

13. Mr. K. George B. A., Sub Registrar, Meenachil, is granted 15 days' privilege leave from 15-7-93.

14. M. R. Ry. R. C. Sekhara Pillai, Sub-Registrar, Kazhakuttom, is granted a further extension of 15 days' privilege leave.

15. M. R. Ry. E. Bhagavatheeswara Aiyar, Sub-Registrar, Vilavancode, is granted 18 days' privilege leave from 23-7-93.

RESUMPTION OF CHARGE.

4. M. R. Ry. S. Samarapungava Aiyar Sub-Registrar, Kundara, returned from leave and resumed charge of his duties on the forenoon of 1-7-'93.

Office of the Director of Registration,
Trivandrum, 1st March 1918.

P. KURUVILA VARKI,
Director of Registration.

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡിപ്പാൎട്ടുമെന്റു,
അവധികൊടുത്ത വിവരം

൧൩. മീനച്ചിൽ സബ് രജിസ്ത്രാർ കെ. ജോൎജ് ബി. എ.ക്കു ൯൩-ാമാണ്ടു കൎക്കടകം ൧൫-നു മുതൽ ൧൫ ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

൧൪. കഴക്കൂട്ടം സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. ആർ. സി. ശേഖരപിള്ളക്കു മുൻ അവധിയെത്തുടൎന്നു ൧൫ ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധികൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

൧൫. വിളവങ്കോട്ടു സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. ഇ. ഭഗവതീശ്വരയ്യൎക്കു ൯൩-ാമാണ്ടു കൎക്കടകം ൨൩-നു മുതൽ ൧൮ ദിവസത്തെ പ്രിവിലേജ് അവധി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

അവധികഴിഞ്ഞു തിരികെ ചാൎജ് ഏറ്റ വിവരം.

൪. കുണ്ടറ സബ് രജിസ്ത്രാർ മ. രാ. രാ. എസ്. സമരപുംഗവയ്യർ അവധികഴിഞ്ഞു ഹാജരായി ൯൩- ഉച്ചക്കുമുമ്പു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

രജിസ്ത്രേഷൻ ഡയറക്ടരാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൩ കുംഭം ൧൭-നു.

ഡയറക്ടർ,
പി. കുരുവിള വൎക്കി.

NOTICE.

His Highness the Maha Raja has been pleased to sanction the closing of the several grades of courts as follows for the usual midsummer vacation for the current year 1093:—

The High Court and the District and Sessions Courts for two months from Wednesday the 3rd April 1918/21st Meenom 1093 to Sunday the 2nd June 1918/20th Edavom 1093, both days inclusive; and

The District Munsiffs' Courts and the Village Panchayat Courts for six weeks from Wednesday the 3rd April 1918/21st Meenom 1093 to Tuesday the 14th May 1918/1st Edavom 1093, both days inclusive.

His Highness has also been pleased to sanction the following arrangements for vacation and inspection duty during the recess:—

The Chief Justice from Wednesday the 3rd April 1918/21st Meenom 1093 to Thursday the 2nd May 1918/20th Medom 1093, both days inclusive,

Mr. Justice Raman Tampi from Friday the 3rd May 1918/21st Medom 1093 to Friday the 17th May 1918/4th Edavom 1093, both days inclusive; and

Mr. Justice Cheriyan from Saturday the 18th May 1918/5th Edavom 1093 to Sunday the 2nd June 1918/20th Edavom 1093, both days inclusive.

By order,
P. C. NARAYANA MENON,
Registrar.

High Court,
Trivandrum, 27th February 1918/16th Kumbhom 1093

നോട്ടീസ്

ആണ്ടുതോറുമുള്ള മദ്ധ്യവേനൽ ഒഴിവു പ്രമാണിച്ചു ഈ കൊല്ലം (൧൦൯൩) താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കോടതികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനു കല്പിച്ചനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൦൯൩-ാമാണ്ടു മീനമാസം ൨൧-ാം൹ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഇടവം ൨൦-ാം൹ ഞായറാഴ്ചവരെ (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ) രണ്ടുമാസത്തേക്ക ഹൈക്കോടതിയും ഡിസ്ട്രിക്ട് സെഷ്യൻ കോടതികളും; ൧൦൯൩-ാമാണ്ടു മീനമാസം ൨൧-ാം൹ ബുധനാഴ്ച മുതൽ ഇടവം ൧-ാം൹ ചൊവ്വാഴ്ചവരെ (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ) ആറു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോടതികളും വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തു കോടതികളും അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ഹൈക്കോടതി അടച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തു

൧൦൯൩-ാമാണ്ടു മീനമാസം ൨൧-ാം൹ ബുധനാഴ്ച മുതൽ മേടം ൨൦-ാം൹ വ്യാഴാഴ്ചവരെ ചീഫ് ജസ്റ്റീസും,

മേടം ൨൧-ാം൹ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഇടവം ൪-ാം൹ വെള്ളിയാഴ്ചവരെ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് രാമൻ തമ്പിയും,

ഇടവം ൫-ാം൹ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഇടവം ൨൦-ാം൹ ഞായറാഴ്ചവരെ മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റീസ് ചെറിയാനും, വെക്കേഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷനും ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു കല്പിച്ചനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
രജിസ്ട്രാർ, പി. സി. നാരായണമേനോൻ.

ഹൈക്കോടതി, തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൩ കുംഭം ൧൬-൹

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ടുകോർട്ടിൽ നിന്നു.

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ഈ കോർട്ടിൽ ൧൦൯൦ ... [illegible]

ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ടാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം,
൧൦൯൩ കുംഭം ൧൪-൹

ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട്,
[illegible]

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH 1918. 22ND KUMBHAM, 1093.

Land Revenue Department.

ആലങ്ങാട താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു

ഈ താലൂക്ക സബ്ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പെൻഷ്യൻപറ്റി വന്നിരുന്ന [illegible] നമ്പർ പെൻഷ്യൻ ആധാർകാരനായ ആലങ്ങാട്ടു പ്രവൃത്തിയിൽ കോട്ടപ്പുറംകരയിൽ കളപ്പുരയിൽ ഇരിക്കും പത്തൻവീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള [illegible] മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പെൻഷ്യൻ [illegible]യിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള പണം അവകാശിയും അനന്തരവനുമായ [illegible] കണക്ക [illegible] കൊടുക്കണമെന്നു [illegible] ബോധിപ്പിച്ച ഹർജിക്ക പകുതിയിലും താലൂക്കിലും വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ഹർജിക്കാരൻ കണക്ക [illegible] അവകാശിയാണെന്നും അപേക്ഷപ്രകാരം പണം കൊടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്നും കാണുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി ആക്ഷേപം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ഈ പരസ്യത്തിലെ അവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അപേക്ഷക്കാരന പണം കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു എന്നു,

[illegible]

തഹശീൽദാർ,
കെ. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള.

വിളവംകോട്ട താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

[illegible] മരിച്ചുപോയ [illegible] വള്ളിക്ക [illegible] മുതൽ ഇടവം [illegible] വരെ [illegible] ശമ്പളം [illegible] കിട്ടേണ്ടതാണെന്നും [illegible] ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചു വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ഹർജിക്കാരി അവകാശിയാണെന്നു വിചാരണയാൽ വെളിവായിരിക്കുന്നു. [illegible] അവകാശപ്പെട്ടവർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽ [illegible] ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞും [illegible] ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു എന്നു,

[illegible]

[illegible]
തഹശീൽദാർ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ദേവസ്വം വക [illegible] ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന മീനമാസം ൧൦൮൪-ാമാണ്ടു കൊടിമരം ഉത്സവം നടക്കുന്നതിലേക്കു പടിവുള്ള കറി [illegible] സാമാനങ്ങൾ ഏല്പിക്കുന്നതിനു കരാറു ഏറ്റെടുപ്പാൻ കുംഭമാസം [illegible] തീയതി പകൽ [illegible] മണിക്കു [illegible] കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ [illegible] രൂപാ വീതം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ചു ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടതാകുന്നു. നിരതദ്രവ്യം വയ്ക്കാത്തവരെ ലേലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതല്ല. കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കു ഏല്പാൻ [illegible] മേൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ [illegible] ഒരു ജാമ്യവും സ്വന്ത ചിലവിന്മേൽ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഉടമ്പടിയും വച്ചു കരാറു നടത്തേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ ഒഴികെ ശേഷം ആളുകളുടെ തുക ലേലം അവസാനിക്കുന്ന ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ലേലക്കാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം ജാമ്യത്തിൽ വകവയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശേഷം ജാമ്യവും ഉടമ്പടിയും വയ്ക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു കരാറു ശരിയായി നടത്താതെയോ ഇരുന്നാൽ ജാമ്യം പ്രായശ്ചിത്തമായി [illegible] അവസരിച്ചു ലേലത്തിൽ [illegible] നടത്തിക്കുന്നതിനു [illegible] സർക്കാരിലേക്കു നഷ്ടം [illegible] ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതാണ്. [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആയിരിക്കും. എന്നു,

൧൦൮൪-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ൫-ാംനു.

ദിവാൻപേഷ്കാർ,
എൻ. രാജാരാമരായർ,
പകരം അസിസ്റ്റന്റ്, പി ആറുമുഖംപിള്ള

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

ആലങ്ങാട്ടു താലൂക്കിൽ തിരുവാലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു ൧൦൮൪-ാമാണ്ടു മീനമാസം [illegible] -നു മുതൽ [illegible] ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവം അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കരാറായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു മീനമാസം [illegible] -നു ആലങ്ങാട്ടു താലൂക്കിലും [illegible] -നു ഈ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. [illegible] രൂപാ വീതം ജാമ്യം വെക്കാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കുറഞ്ഞ തുകക്കു ഏൽക്കുന്നവരുടെമേൽ സർക്കാരിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗവർമെണ്ടു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പത്തുദിവസത്തിനകം ജാമ്യവും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും എഴുതിച്ചു കരാറു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ജാമ്യം വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ആളുടെ അവർ കരാറുകളുടെ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ജാമ്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ജാമ്യം ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിനുശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെശേഷം അതിലെ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ജാമ്യം വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടിക്കുന്നതുകൂടാതെ വേറെ വിധം ഏല്പിച്ചു നടത്തിക്കുന്നതിൽവച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.

൧൦൮൪-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം [illegible] -നു,

ദിവാൻപേഷ്കാർ,
നാരായണൻ രാമൻ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

മാവേലിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന മീനമാസം ൧൦൮൪-ാമാണ്ടു കൊടിയേറി നടക്കേണ്ട ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു പടിവുള്ള കറി വെറ്റില മുതലായ സാമാനങ്ങൾ കരാറായി ഏല്പിക്കുന്നതിനു ഏറ്റെടുപ്പാൻ ഈ [illegible] -നു പകൽ [illegible] മണിക്കു മാവേലിക്കര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിനു ഏല്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ [illegible] രൂപാ വീതം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ചു ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം വയ്ക്കാത്തവരെ ചേർക്കുന്നതല്ല. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവരിൽ കുറഞ്ഞ തുകക്കു വിളിച്ചേല്ക്കുന്ന ആളിന്മേൽ ഗവർമെണ്ടനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ആ ആൾ നിരതദ്രവ്യത്തിനു ഉൾപ്പെടെ ലേലത്തുകയുടെ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം ജാമ്യവും സ്വന്തചിലവിന്മേൽ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടിയും വച്ചു കരാറു നടത്തേണ്ടതും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു കണക്കുതീർത്തു പണം വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. ലേലം ഉറയ്ക്കുന്ന ആളിന്റെ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യസംഖ്യ ലേലം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുന്ന ഉടൻ മേൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം ലേലക്കാരൻ ജാമ്യവും ഉടമ്പടിയും വയ്ക്കുന്നതിനോ വച്ചതിന്റെശേഷം കരാറു നടത്തുന്നതിലോ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം [illegible] അനുസരിച്ചു ലേലത്തിലോ വേറെപ്രകാരത്തിലോ അടിയന്തിരം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു നഷ്ടം നേരിടുന്നതായാൽ ആ നഷ്ടം ആ ലേലക്കാരനോടു കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ഈടാക്കുന്നതും [illegible] അവകാശപ്പെടാത്തതുമാണ്. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആയിരിക്കും എന്നു,

൧൦൮൪-ാമാണ്ടു കുംഭം ൧൧-നു,

ദിവാൻപേഷ്കാർ,
പകരം അസിസ്റ്റന്റ്, പി ആറുമുഖം പിള്ള.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽചേർന്ന എഴുതി തീരുവയുള്ള ചെഴുങ്ങാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മേൽശാന്തിയുടെ കാലാവധി ൧൦൯൩ മിഥുനം ൩൰ യോടുകൂടി തീരുന്നതിനാൽ അതു മുതൽ മൂന്നുവർഷം കാലസംഖ്യയ്ക്കു ആളേർപ്പെടുത്തുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശാന്തിയ്ക്കുള്ള ശമ്പളം, അനുഭവം, ഡേമണി മുതലായതിന്റെ വിവരം താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശാന്തിയ്ക്കു അപേക്ഷയുള്ളവർ ഇതോടുചേർത്തിരിക്കുന്ന എ. ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷയോടു അപേക്ഷകന്മാരുടെ യോഗ്യതകളേയും നടത്തയേയുംപററി ൧൦൮൯-ം വർഷം തുലാം മാസം ൩൰ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവർമ്മെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ൯൫൬-ം വകുപ്പിലെ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കെററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

അപേക്ഷ ഫാറം ഒന്നും രണ്ടും കാളങ്ങളിൽ ഇല്ലപ്പേരും തിരുവിതാംകൂറിലെ സ്വദേശി അല്ലാത്തപക്ഷം ജനിച്ച ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ പേരും ഗ്രാമവും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ ൧൦൯൩ മീനം ൩൰-ാംനു-കകം ഇവിടെ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം രജിസ്റ്റർചെയ്തു അഞ്ചൽ മാർഗ്ഗം അയക്കയോ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിക്കയൊ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

അവധികഴിഞ്ഞും ഫാറപ്രകാരമല്ലാതെയും സർട്ടിഫിക്കററുകൾ ചേർക്കാതെയും വരുന്ന അപേക്ഷകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല, എന്നു.

൧൦൯൩ മാണ്ടു കുംഭമാസം ൧൯൰.

എൻ. കൃഷ്ണയ്യർ,
ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്, ഇൻചാർജ്.

ശമ്പളം മുതലായതിന്റെ വിവരം.

ദേവസ്വത്തിന്റെ പേരു	ശാന്തിയുടെ വിവരം	മാസം ഒന്നുക്കു ശമ്പളം: രൂ.	ച.	കാ.	ആണ്ടൊന്നുക്കു അനുഭവം	ഉറപ്പു ചെയ്യേണ്ട ഡേമണി സംഖ്യ: രൂ.	ച.	കാ.	റിമാർക്ക്.
ചെഴുങ്ങാനൂർ	കാരാണ്മയില്ലാത്ത	൩	൧൯	൯	൨ പാത്തരെ മൂത്താം കാണിപ്പണം	൩൦	...	...	മേൽ ശമ്പളത്തിനും കീഴ് ശാന്തിക്കു കൂടിയുള്ള ശമ്പളമാകുന്നു.

എ ഫാറം.

ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കുള്ള അപേക്ഷ.

അപേക്ഷക്കാരന്റെ പേരു	സ്വദേശം	ഇപ്പോഴത്തെ വാസസ്ഥലം	ജാതി	ജനിച്ച ഡിസ്ട്രിക്ട്	വയസ്സ്	ഹർജിക്കാരൻ മുമ്പു ശാന്തിനടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ: ആ ദേവസ്വത്തിന്റെ പേരു	മേൽശാന്തിയോ കീഴ്ശാന്തിയോ എന്നു	ശാന്തി നടത്തിയ കാലത്തിന്റെ വിവരം	ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കെററു കൊടുത്ത ആളുകളുടെ പേരു: സർട്ടിഫിക്കേററു കൊടുത്ത ആളിന്റെ പേരു	ഉദ്യോഗം	ഡേമണി ജാമ്യമോ	റിമാർക്ക്

മാണ്ടു }
മാസം ൹ }

ശാന്തി കാലത്തേയ്ക്കും ശരിയായ ഡേമണി ഉറപ്പു ചെയ്യുന്നു.

അപേക്ഷകന്റെ (ഒപ്പു).

വിളവങ്കോട്ടു താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

സർക്കാർ ഡിപ്പോ വാച്ചർ ആയിരുന്ന ൯൮ ഇടവമാസത്തിൽ മരിച്ചുപോയ എം. നാരായണപിള്ളയുടെ ചെലവിനായി വാങ്ങിക്കുന്നതിലേക്ക അപേക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിട്ടണമെന്ന ടി യാന്റെ ഭാര്യ ... കാവൽ ... വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപിള്ള നീലമ്മപ്പിള്ള ഹാജി ബോധിപ്പിച്ചു പാർവ്വതി ... നടത്തിയതിൽ, അവകാശി ... ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള നീലമ്മപ്പിള്ള എന്ന ... റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ആക്ഷേപങ്ങളോ വിരോധമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങിനെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുറപ്പടി ... ചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

൧൦൯൯-ാമാണ്ടു ... ൨൨-നു } എം. കൃഷ്ണ വിലായുധപ്പിള്ള,
വിളവങ്കോട്ടു, } തഹശീൽദാർ,

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽ ... ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു മീനമാസം ൨൦-നു ഒരു ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവ അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കരാറായി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു മീനമാസം ... കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിലും ... കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലക്കാരെ ... രൂപാ വീതം ഡിപ്പോസിറ്റ് കെട്ടാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ... ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ... സംബന്ധിച്ച ... അനുസരിച്ചും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഡിപ്പോസിറ്റും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കരാർ കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡിപ്പോസിറ്റ് വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കരാർ ... ഉടമ്പടിക്കു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉടൻ തിരിയെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടുചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.

൧൦൯൯-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ...-നു ദിവാൻപേഷ്കാർ,
നാരായണൻ രാമൻ

കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കോട്ടയം താലൂക്കിൽ തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചു ൧൦൯൯-ാമാണ്ടു മീനമാസം ...-നുമുതൽ ൧൦ ദിവസത്തേക്കു നടത്തിപ്പാനുള്ള ഉത്സവ അടിയന്തിരത്തിനു വേണ്ട കോപ്പുകൾ കരാറായി ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു കുംഭമാസം ...-നു താലൂക്കിലും ...-നു ഈ കച്ചേരിയിലും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലക്കാരെ പത്തു രൂപാ വീതം ഡിപ്പോസിറ്റ് കെട്ടാതെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കരാർ ഏൽക്കുന്നവരുടെമേൽ സർക്കാരിലെ ... ഗവർമെന്റു അനുവാദപ്രകാരം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഡിപ്പോസിറ്റും ലേലക്കാരന്റെ ചിലവിന്മേൽ ഉടമ്പടിയും വെപ്പിച്ചു കരാർ കൊടുത്തു നടത്തിക്കുന്നതും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞു കണക്കു തീർപ്പിച്ചു പണം കൊടുപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഡിപ്പോസിറ്റ് വച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ തുക അവർ കരാർ ഉറപ്പിനു വെക്കേണ്ട ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പേരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉടൻ തിരിയെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെശേഷം ഉടമ്പടി മുതലായതു വെക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്റെശേഷം അതിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് വച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽ കൂട്ടുന്നതു കൂടാതെ വേറെ വിധം ഏർപ്പാടുചെയ്തു നടത്തിക്കുന്നതിൽ വച്ചു ഉണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും കരക്കുടിശ്ശികപോലെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.

൧൦൯൯-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം ...-നു. നാരായണൻ രാമൻ,
ദിവാൻപേഷ്കാർ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ

കണ്ണമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാന്തിയ്ക്കു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോററിയെ ആക്കിയിട്ടുള്ള കാലാവധി തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതിനാൽ ഗവർമെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ശാന്തിയ്ക്കു മൂന്നു വർഷത്തെ കാലാവധിക്കു ആളാക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

ഇതിലേക്ക അപേക്ഷയുള്ളവർ ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നും [illegible] പ്രൊസീഡിംഗ്സിൻ [illegible] [illegible] സർട്ടിഫിക്കറ്റ [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കി ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഈ ജോലിക്ക [illegible] എന്ന,

[illegible]

കൊല്ലം ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ,

എൻ. [illegible],

[illegible],

പി. ആറുമുഖംപിള്ള.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the Public that cholera has broken out in the Kappiara and Mekode pakuthies, Kalkulam Taluk, and that two cases ended in death.

Tahsildar,
Kalkulam.

കൽക്കുളം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും

പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

കപ്പിയറ പകുതിയിൽ ചേർന്ന കപ്പിയറയിലും മേക്കോട പകുതിയിൽ ചേർന്ന ചെമ്മങ്കോടിയിലും ഓരോ ആൾക്ക കോളറാ ദീനമുണ്ടായി മരിച്ചുപോയപ്രകാരം പകുതിയിൽനിന്നും വന്ന കണക്കുകളാൽ കാണുന്നതിനാൽ വിവരം എല്ലാജനങ്ങളും അറിവാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സി. കെ. കൃഷ്ണപിള്ള,

തഹശീൽദാർ.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH, 1918. / 22ND KUMBHAM, 1093.

Medical and Sanitary Departments.

TRANSFER.

Sub Assistant Surgeon K. T. Thomas from the District Hospital, Alwaye, to the District Hospital, Kanjirapally, as a temporary measure.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Sub Assistant Surgeon K. T. Thomas assumed temporary charge of his duties in the District Hospital, Kanjirapally, on the forenoon of 9-7-1093/20-2-1918.

Durbar Physician's Office, }
Trivandrum, 23rd February 1918 }

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

TRANSFER.

Apothecary A. Aiyemperumal Pillai from the District Dispensary, Colachel, to the District Dispensary, Kulasekharam.

Sub-Assistant Surgeon C. Kesava Pillai from the District Hospital, Parassala, to Mandakad in the Eraniel Taluk for festival duty.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Apothecary A. Aiyemperumal Pillai assumed charge of the District Dispensary, Kulasekharam, on the afternoon of 12-7-'93/23-2-'18.

Sub-Assistant Surgeon C. Kesava Pillai assumed charge of the Mandakad festival duty on the forenoon of 13-7-'93/24-2-'18.

RESUMPTION OF CHARGE.

Sub Assistant Surgeon M. I. Palpu resumed charge of his duties in the District Hospital, Shertallay, on the afternoon of 11-7-'93/22-2-'18.

Durbar Physician's Office, }
Trivandrum, 25th February 1918. }

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

Sub Assistant Surgeon M. V. Doraiswamy resumed charge of his duties in the District Hospital, Padmanabhapuram, on the forenoon of 14-7-'93/25-2-'18.

Durbar Physician's Office, }
Trivandrum, 26-2-1918 }

H. CAMPBELL PERKINS,
Ag. Durbar Physician.

LEAVE OF ABSENCE.

Assistant Surgeon L. A. Ravi Varma has been granted 3 months' privilege leave with effect from the forenoon of 16-7-93/27-2-18.

TRANSFER.

Assistant Surgeon A. Nallaperumal Pillai to the District Hospital, Neyyattinkara, on the cessation of his Camp duty.

ASSUMPTION OF CHARGE.

Assistant Surgeon A. Nallaperumal Pillai assumed charge of the District Hospital, Neyyattinkara, on the afternoon of 15-7-93/26-2-18.

Durbar Physician's Office,
Trivandrum, 27-2-1918.

H. CAMPBELL PERKINS
Ag. Durbar Physician.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH, 1918. / 22ND KUMBHAM, 1093.

Observatory Department.

		h.	m.	s.	
Trivandrum Observatory Long.	... ...	5	7	59.	
	=	76°	59′	45″	East.
Lat.	... ... =	8°	30′	35″	North
Deviation of the Compass	... ... =	0°	42′	19″	East.
Dip "	... ... =	2°	30′		South.
Height above the Sea level	... ... =	197 feet.			

Trivandrum Mean Time is 5 h. 7 m. 59 s. in advance of G. M. T.,
or 22 m. 1 s. behind the Standard Time
or 13 m. 1 s. behind the Madras Time.

The Distance of Moon Mesha—Sampathan from the First Point of Aries (5th—12th March 1918.)
= 22° 12′ 17″.

OBSERVATORY TIME NOTICE.

Reports of Gun fire from 23rd February to 1st March 1918, were noted as below:—

1918	Morning Gun.			Noon Gun			Evening Gun.			Remarks.
February	h.	m.	s.	h.	m.	s.	h.	m.	s.	
" 23rd Saturday ...	6	0	0	12	0	0	8	0	0	
" 24th Sunday ...	5	0	[illegible]	12	0	0	8	0	0	
" 25th Monday ...	[illegible]	0	0	12	0	0	8	0	0	
" 26th Tuesday ...	[illegible]	0	[illegible]	12	0	0	8	0	0	
" 27th Wednesday ...	[illegible]	0	0	12	0	0	8	0	0	
" 28th Thursday	6	0	0	12	0	[illegible]	8	0	0	
March 1st Friday ...	[illegible]	0	[illegible]	12	0	0	8	0	0	

H. H. The Maha Rajah's Observatory, }
Trivandrum, 2nd March 1918. }

J. STEPHENSON
Honorary Director.

ASTRONOMICAL NOTES—

Day of the Week	Day of the Month.	Malabar Date	Nakshatras	Sun. Rising	Sun. Meridian passage	Sun. Setting	Equation of Time to be added to	Sidereal Time	Corresponding sign of the Zodiac passing the meridian	Transit of the First point of Aries.
					h. 12			h. 22		h. 1
	March.	Kum.		h. m	m. s	h m	m. s.	m. s	Sign ° ′ ″	m. s. P. M.
Thur.	7	24	Moolam.	6—13	11—21	6—10	11—21	56—14 h. 23	Pisces 14-11- 0	3— 6 h. 0
Fri.	8	25	Pooradam.	6—12	11— 7	6—10	11— 7	0—40	,, 15-10- 0	59—10
Sat.	9	26	Uttradam.	6—12	10—52	6—10	10—52	4—37	,, 16- 9-15	55—14
Sun.	10	27	Tiruvonam.	6—11	10—37	6—10	10—37	8—34	,, 17- 8-30	51—18
Mon.	11	28	Avittam.	6—11	10—21	6—10	10—21	12—30	,, 18- 7-30	47—22
Tues.	12	29	Purattathi.	6—10	10— 6	6—10	10— 6	16—27	,, 19- 6-45	43—26
Wed.	13	30	Uttrattathi.	6—10	9—50	6—10	9—50	20—23	20- 5-4	39—30

Day of the Week	Day of the Month.	Malabar Date	Nakshatras	Jupiter. Rising	Jupiter. Meridian passage	Jupiter. Setting.	Saturn. Rising.	Saturn. Meridian passage	Saturn. Setting.
				h. m. A. M.	h m P. M	h. m P. M	h. m. P. M	h m P. M	h m. A. M.
	March.	Kumbham.							
Thursday ...	7	24	Moolam	10—58	5—11	11—24	3—35	9—47	4— 3
Friday ...	8	25	Pooradam	10—55	5— 8	11—21	3—31	9—43	3—59
Saturday ...	9	26	Uttradam	10—51	5— 4	11—17	3—26	9—38	3—55
Sunday ...	10	27	Tiruvonam.	10—48	5— 1	11—14	3—22	9—34	3—50
Monday ...	11	28	Avittam	10—45	4—58	11—11	3—18	9—30	3—46
Tuesday ...	12	29	Purattathi	10—41	4—54	11— 7	3—14	9—26	3—43
Wednesday	13	30	Uttrattathi	10—38	4—51	11— 4	3—10	9—22	3—38

N. B.—All computations are made to the Mean Noon of Trivandrum—

H. H. The Maha Rajah's Observatory, }
Trivandrum, 2nd March 1918. }

7th—13th March 1918.

Moon				Mercury.			Venus			Mars.		
Age	Rising	Meridian passage.	Setting.	Rising.	Meridian passage	Setting.	Rising.	Meridian passage	Setting.	Rising.	Meridian passage.	Setting.
days	h. m. A. M.	h. m. A. M.	h. m. P. M.	h. m. A. M.	h. m. A. M.	h. m. P. M.	h. m. A. M.	h. m. A. M.	h. m. P. M.	h. m. P. M.	h. m. A. M.	h. m. A. M.
23 87	0—59	6—56	0—51	6— 1	11—55	5—49	4— 5	9—59	2—53	6—52	1— 0	7— 3
24 87	1 51	7—52	1—51	6— 3	11—57	5—51	4— 2	9—51	3—57	6—47	0—55	6—58
25 87	2 48	8—48	2—50	6— 6	P. M. 0— 1	5—56	3—59	9—53	3—17	6—42	0—50	6—53
26 81	3—41	9—41	3—45	6— 7	0— 3	5—59	3—56	9—50	3—44	6—36	0—45	6—48
27 87	4—35	10—39	4—46	6—10	0— 6	6— 2	3—54	9—47	3—40	6—31	0—39	6—42
28 87	5—23	11—33	5—41	6—12	0— 9	6— 6	3—52	9—45	3—38	6—25	0—34	6—37
0 46	6—14	P. M. 0—27	6—45	6—16	0—13	6—10	3—49	9—42	3—35	6—20	0—29	6—32

Uranus.			Neptune.		
Rising.	Meridian passage	Setting.	Rising.	Meridian passage	Setting.
h. m. A. M.	h. m. A. M.	h. m. P. M.	h. m. P. M.	h. m. P. M.	h. m. A. M.
5— 1	10—53	4—45	3—18	9—30	3—46
4—58	10—50	4—42	3—14	9—26	3—42
4—54	10 46	4—38	3—10	9—22	3—38
4—50	10—42	4—34	3— 6	9—18	3—34
4—46	10—38	4—30	3— 2	9—10	3—30
4—43	10—35	4—27	2—58	9— 6	3—26
4—39	10—31	4—23	2—54	9— 2	3—22

Phases of the Moon, Phenomena and other important matters

March 10th at 0 h. 13 m. P. M. Venus in conjunction with Moon. Venus 2° 28[1] N.
,, 11th at 10 h. 31 m. A. M. Uranus in conjunction with Moon. Uranus 5° 43[1] S.
,, 13th at 1 h. 0 m. A. M. New Moon.
,, 13th at 3 h. 56 m. A. M. Moon's Perigee.
,, 13th at 5 h. 35 m. A. M. Mercury in conjunction with Moon. Mercury 7° 5' S.
,, 13th at 7 h. 5 m. A. M. Mercury Sup. conjunction with Sun.

for the Civil day—from midnight to midnight—and Trivandrum Mean Time.

M. RAMA VARMA RAJA,
Assistant Director.

ASTRONOMICAL NOTES—

Day of the week.	Day of the month	Sun.				Moon.			
		Right Ascension.	Declination.	Longitude	Latitude	Right Ascension	Declination	Longitude	Latitude
	March.	h. m.	° ′	° ′	″	h. m.	° ′	° ′	° ′
Thursday ...	7	23— 5	S 5—51	345—54	N 0·01	15— 1	S 23—11	270—50	N 0—16
Friday ...	8	23—12	5—11	346—54	0·16	16—2	21—1[illegible]	284—30	1—28
Saturday ...	9	23—16	4—47	347—54	0·27	20— 0	17—58	298—5[illegible]	2—33
Sunday ...	10	23—19	4—24	348—54	0·37	20—5[illegible]	13—50	313—33	3—13
Monday ...	11	23—23	4—0	349—54	0·41	21—[illegible]	8— 7	327—51	4—21
Tuesday ...	12	23—27	3—37	350—54	0·48	22—3[illegible]	S 2— 4	[illegible]— 7	[illegible]
Wednesday ...	13	23—30	3—13	351—53	0·43	23—1[illegible]	N 3—59	358—25	5— 0

Day of the week.	Day of the month	Jupiter.				Saturn.			
		Right Ascension.	Declination	Longitude.	Latitude.	Right Ascension.	Declination	Longitude.	Latitude
	March.	h. m	° ′	°	° ′	h. m	° ′	° ′	° ′
Thursday ...	7	4— 8	N 20—26	64— 0	S 0—32	8—17	N 19— 1	128—35	N 0—54
Friday ...	8	4— 9	20—28	64— 5	0—32	8—17	19— 1	128—31	0—54
Saturday ...	9	4— 9	20—30	64—15	0—31	8—15	19— 2	128—28	0—54
Sunday ...	10	4—10	20—31	64—24	0—31	8—14	19— 3	128—25	0—54
Monday ...	11	4—11	20—32	64—31	0—31	8—14	19— 4	128—22	0—54
Tuesday ...	12	4—11	20—34	64—40	0—31	8—14	19— 4	128—19	0—54
Wednesday ...	13	4—12	20—36	64—47	0—31	8—14	19— 5	128—16	0—54

N. B.—All computations are made

H. H. The Maha Rajah's Observatory, Trivandrum, 2nd March 1918.

—continued.

Mercury.				Venus				Mars.			
Right Ascension.	Declination.	Longitude.	Latitude	Right Ascension.	Declination.	Longitude.	Latitude	Right Ascension.	Declination.	Longitude.	Latitude
h. m.	° ′	° ′	° ′	h. m.	° ′	° ′	° ′	h. m.	° ′	° ′	° ′
22—52	S 9—25	340—41	S 1—59	20—55	S10—31	313—10	N 6—31	11—55	N 4—47	176—56	N 3—53
22—59	8—39	342—37	1—56	20—56	10—40	313—22	6—24	11—54	4—55	176—34	3—53
23—5	7—52	344—25	1—52	20—57	10—45	313—36	6—15	11—52	5—4	176—12	3—52
23—12	7—4	346—19	1—48	20—58	10—50	313—52	6—5	11—51	5—12	175—49	3—52
23—19	6—14	348—13	1—43	21—0	10—54	314—10	5—56	11—49	5—21	175—26	3—51
23—26	5—25	350—8	1—37	21—1	10—58	314—30	5—46	11—48	5—29	175—3	3—50
23—33	4—33	352—5	1—32	21—3	11—1	314—51	5—36	11—46	5—38	174—40	3—49

Uranus.				Neptune.			
Right Ascension.	Declination.	Longitude.	Latitude.	Right Ascension.	Declination.	Longitude.	Latitude.
h. m	° ′	° ′	° ′	h. m	° ′	° ′	° ′
21—50	S 13—52	324—58	S. 0—42	8—28	N 18—57	124—43	S 0—9
21—50	13—51	325—1	0—42	8—28	18—57	124—41	0—9
21—50	13—49	325—4	0—42	8—28	18—58	124—40	0—9
21—50	13—48	325—8	0—42	8—28	18—58	124—39	0—9
21—50	13—47	325—11	0—42	8—28	18—58	124—38	0—9
21—50	13—46	325—14	0—42	8—28	18—58	124—37	0—9
21—51	13—45	325—17	0—42	8—28	18—59	124—36	0—9

to the Mean Noon of Trivandrum.

M. RAMA VARMA RAJA,
Assistant Director.

METEOROLOGICAL RESULTS FROM 23RD FEBRUARY—1ST MARCH 1918.

1918	Atmospheric Pressure (Readings corrected for temperature to 32° F.) Maximum	Minimum	Mean	Temperature. Means. Dry Bulb.	Wet Bulb.	Extremes. Maximum in sun	Maximum in shade.	Minimum in shade.	Minimum on grass.	Daily range in shade.	Mean Temperature of the Dew point.	Mean Vapour Pressure in inches of Mercury	Humidity (Saturation=100.)	Wind. Mean Direction	Average Velocity in miles per day.	Amount of Evaporation of Sea-water in shade per day.	Amount of Cloud. (Overcast =100.)	Bright sunshine.	Rainfall. As measured at 8 A. M. succeeding morning previous day	Total since 1st January 1918.	(1838—1916) Average from 1st January up to date.	General character of weather.
	Inches	Inches	Inches	° F	° F	° F	° F	° F	° F.	° F.	° F					Inches		Hrs.	Inches	Inches	Inches	
February. 23rd Sat.	29·833	29·716	29·784	79·6	71·2	151·8	84·4	72·0	69·1	12·4	70·5	·772	92	W S W	127·6	·070	35	11·0	0·07	6·45	1·08	Passing clouds
24th Sun	·851	·745	·798	79·1	72·7	152·3	85·0	72·1	65·0	12·6	67·7	·708	88	W	111·1	·095	[illegible]	11·0	—	6·45	1·09	Clear
25th Mon	·863	·749	·799	75·9	72·8	148·6	85·0	70·8	69·5	14·2	65·6	·726	90	S E b S	117·9	·123	5	11·2	—	6·45	1·10	Do.
26th Tues	·817	·682	·747	79·0	73·7	155·4	84·4	70·5	67·0	13·9	70·0	·761	92	E S E ½ E	126·[illegible]	·091	—	11·1	—	6·45	1·10	Do.
27th Wed.	·805	·679	·746	80·2	73·7	149·4	85·0	72·0	70·0	13·0	69·3	·742	90	S S E ½ E	128·4	·057	15	10·8	—	6·45	1·11	Do.
28th Thur	·849	·722	·790	79·6	72·9	141·0	85·4	72·1	68·0	15·0	68·2	·712	89	N N W	120·1	·056	—	11·2	—	6·45	1·16	Distant lightning.
March 1st Fri	·837	·721	·77[illegible]	79·2	73·7	145·6	85·8	71·[illegible]	67·0	14·3	68·3	·718	89	S E b E	134·1	·051	37	10·6	—	6·45	1·19	Passing clouds.

The height of the Barometer is 197 feet above mean sea-level.
Most of the Meteorological Elements are observed six times a day at 6 A. M., 8 A. M., 10 A. M., 2 P. M., 4 P. M. and 8 P. M.
The Maximum and Minimum Barometer readings are the highest and lowest readings of the six taken.
The Maximum and Minimum thermometers in the shade are read and set at 8 A. M. The Maximum temperature is placed to the previous day and the minimum to the day of reading.
The Maximum (in sun) thermometer is read and set at 6 P. M., the grass Minimum is set at 6 P. M. and read at 8 A. M. and both sets of readings are entered to the day of reading.
The average velocity of Wind refers to the whole 24 hours up to 8 A. M. next morning.
The evaporation of water given refers to the 24 hours from 6 P. M. of the previous day.
All the other means are the means of the six daily readings corrected when necessary.

H. H. The Maha Raja's Observatory,
Trivandrum, 2nd March 1918.

COMPARATIVE STATEMENT OF RAINFALL.

Station	Total fall from 1st Chingom up to 18th Kumbham 1092.	1093.	Annual Average. (1041—1091.)	Total Rainfall 1091.	1092
Trivandrum	Inches 31·29	Inches. 28·26	Inches 65·01	Inches 70·46	Inches 58·83

J. STEPHENSON,
Honorary Director.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No 10

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918. / 22nd Kumbham, 1093.

Police Department.

Corrigendum to the Motor Bus Timings, dated the 4th March 1915.

Trivandrum to Nagercoil and back.

	Departure.	
Trivandrum	5 A. M.	The Travancore Comfort Motor Co.
Do	1. P. M.	The Srivilasam Motor Service.
Nagercoil	7 A. M.	The Travancore Comfort Motor Co.
Do	6. 15. A. M.	The Srivilasam Motor Service.

Office of the Commissioner of Police, Trivandrum, 23rd February 1918.

C. B. CUNNINGHAM.
Commissioner of Police.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH MARCH, 1918. / 22ND KUMBHAM, 1093.

Public Works Department.

NOTIFICATION.

It is hereby notified for the information of the public that the 1st mile 8th furlong of Karamanai Thiruvallem Road is closed for traffic for 6 weeks in connection with the reconstruction of the sluice near the Panivagai brick fields at Edagramom.

Executive Engineer's Office, Southern Division, 17-2-18.

J. KURIYAN,
Executive Engineer,
Southern Division.

പരസ്യം.

കരമന തിരുവല്ലം റോഡിൽ ഒന്നാം നാഴിക എട്ടാം ഫർലാംഗിൽ ഇടഗ്രാമം പനിവിള ചെങ്കൽ ചൂള ക്കു സമീപമുള്ള [illegible] പണിചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ആറു ആഴ്ചവട്ടം ടി റോഡിൽ ഗതാഗതം [illegible] ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആഫീസ്, തെക്കൻ ഡിവിഷൻ, [illegible]

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
ജെ. കുരിയൻ,
തെക്കൻ ഡിവിഷൻ.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LVI.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 10.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th March, 1918. / 22nd Kumbham, 1093.

Town Improvement Committees.

NOTICE.

Whereas the Government of His Highness the Maha Rajah are satisfied that there is danger of an outbreak of plague at Alwaye in the Kottayam Division, if persons from the Districts of Coimbatore and Madura and other places where the disease is prevalent are permitted to visit Alwaye on the occasion of the ensuing Sivarathri Festival which falls on the 28th Kumbhom 1093/11th March 1918. The Government of His Highness the Maha Rajah under the Epidemic Diseases Regulation, II of 1073, hereby prohibit the attendance at the said Festival from the 24th Kumbhom 1093/7th March 1918 to 3rd Meenam 1093/16th March 1918, of persons from the infected places.

2. All persons proceeding to the said Festval in contravention of this notification will be turned back.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 22nd February 1918.

M. KRISHNAN NAIR,
Dewan.

No. G. 1032. NOTIFICATION.

Under Clause 2, Section 7 of the Town Conservancy and Improvement Regulation, III of 1076, as amended by Regulations V of 1082 and II of 1088, it is hereby notified, under sanction of His Highness the Maha Rajah that the election of M. R. Ry. A. Krishna Aiyar Avergal, District Court Vakil, is approved and that he is appointed as a non-official member of the Town Improvement Committee, Parur, *vice* M. R. Ry. T. K. Achutha Pisharodi Avl., resigned.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 19th February 1918.

By order,
R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

No. G. 1079. NOTIFICATION.

Under Clause 2, Section 7 of the Towns Conservancy and Improvement Regulation, III of 1073, as amended by Regulations V of 1085 and II of 1088, it is hereby notified, under sanction of His Highness the Maha Raja that the elections of M. R. Ry. N. Krishna Pillai Avergal, Thacheril Veedu, M. R. Ry. K. Narayana Pillai Avl., Sankaravelil Veedu, and Messrs. K. M. Mammen Mappilay, Munsiff's Court Vakil, and K. M. Abraham B. A., B. L., Kanjera Imnoottil Veedu, are approved of and that they are appointed as non official members of the Town Improvement Committee, Tiruvalla, for a term of three years.

By order,

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 20th February 1918.

R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

നമ്പർ ജി. [illegible]

പരസ്യം

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

നമ്പർ ജി. [illegible]

പരസ്യം.

[illegible]

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഹജൂർക്കച്ചേരി, തിരുവനന്തപുരം,
[illegible]

ആർ. മഹാദേവയ്യർ,
ആക്ടിംഗ് ഗവർമ്മെണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി.

No. G. 1091

REVISED RULES REGARDING THE INTRODUCTION OF LICENSE FEES IN THE TOWN OF VAIKOM UNDER SECTIONS 33, 40, 53 AND 55 OF REGULATION III OF 1073, AS AMENDED BY REGULATIONS V OF 1085 AND II OF 1088, PASSED BY HIS HIGHNESS THE MAHA RAJA UNDER DATE 10TH FEBRUARY 1918.

General Rules.

1. Application for license shall be made in writing to the President of the Town Improvement Committee and the same shall be made in the prescribed printed A form which can be had at the Committee's office on payment of a fee of one chuckram each.

2. The application shall be accompanied by the fee prescribed for license under these rules.

3. The application will be disposed of by the Committee and in emergent cases by the President.

4. Licenses will be granted in the manner and subject to the conditions hereinafter laid down.

5. The license holder shall obey the orders of the President with regard to the arrangements to be made and the precautions to be taken in connection with the purpose for which the license is granted.

6. A license shall hold good until the end of the official year for which it is granted, unless it is cancelled by the Committee for sufficient reasons or unless it is otherwise provided for in the license.

7. If an application for license be not granted, the fee paid along with the application shall be refunded to the applicant.

8. The licensee shall hold himself responsible for any act of omission or commission in violation of the conditions of the license on the part of his agents or servants.

9. A register of licenses granted shall be kept in the Committee's office and a duplicate thereof shall be kept with the Sanitary Overseer or any other officer appointed for the purpose.

10. The license-holder shall produce the license when called for by any member or officer appointed for the purpose.

11. Every license holder shall put up his license, or a board in which the license number, the name of licensee and the purport for which the license is granted are written in a conspicuous part of the place in respect of which the license is given.

12. A list of licenses granted by the President shall be placed for approval at the next meeting of the Committee.

Section 38 and 40.

Temporary Occupation of Streets.

(The license form B. ....as appended).

Conditions.

The fees for the licenses under these Sections are as follow :—

1. For the temporary occupation of any street for the purpose of depositing building materials or for making any erection thereon (2) two chuckrams for every 50 sq. ft. or fraction thereof for each day of occupation.

2. For erection of pandals etc. for festivals in public streets (1) one chuckram for every 10 square feet or fraction thereof for the first seven days and (2) two chuckrams for every day when the period exceeds seven days. The licenses thus granted shall not exceed a period of fourteen consecutive days.

3. The licensee shall enclose the part occupied and shall, during nights, put up warning lights at the site.

4. The licensee shall restore the portion occupied to the original state on the expiry of the period for which the license is granted.

Exemption. No fee shall be levied for erection of pandals, etc., in public streets on occasions of religious festivals. But the portion occupied shall be restored to the original state immediately after the expiry of the period of use.

5. For putting up verandahs, balconies, fixtures of all sorts and the like in front of shops, houses &c., when touching the ground (1) one chuckram per square foot per six months or fraction thereof.

6. The following ground rent also shall be charged for the occupation of Sirkar open grounds in the Town.

(a) For sheds and premises for dramatic and other purposes:—

(1) two chuckrams for every 100 square feet or fraction thereof for the first fifteen days and (2) one chuckram when the period exceeds fifteen days for every day of occupation.

(b) For occupation of any space of poramboke land at the disposal of the Committee for putting up pandals, sheds, tents and enclosures for dramatic performances, circuses and

other exhibitions which charge fee for admission an additional fee at (1) half a rupee to Rs. (3) three per day as may be fixed by the President in each case shall be levied for the days such exhibition take place irrespective of fees charged under other clauses.

(c) (2) two chuckrams on each log of timber kept for sale or other purposes on Sircar open grounds for seven days or fraction thereof, and (3) three chuckrams for every day when the period exceeds seven days.

(d) For every boat (Vallum) newly built or repaired (2) two chuckrams for every such boat (Vallum) per seven days or fraction thereof and (3) three chuckrams for every day when the period exceeds seven days.

(e) The articles for sale and other purposes (2) two cash for every hand load (4) four cash for every head load and (7) seven chuckrams for every cart load.

(f) For keeping cattle &c., (1) one chuckram for every animal per day or fraction thereof.

Section 52.

Offensive and dangerous trades.

(License form C. ....as appended).

I. License shall be taken for places used for any of the following namely :—

1. Melting tallow.
2. Boiling bones, offal and blood.
3. (a) Soap house.
   (b) House for boiling fish oil.
   (c) Dyeing house.
   (d) Tannery.
   (e) Pit for soaking husks.
4. Brick-kiln, tile-kiln, lime kiln and potter's kiln.
5. (a) Store house for fish, prawns, fish oil, hides and bones.
   (b) Pit for salting fish.
6. Yard or depot for trade in.
   (a) Bamboos and arecanut trees.
   (b) Cadjans.
   (c) Charcoal.
   (d) Straw.
   (e) Dried husks.
   (f) Bamboo-thorns.
   (g) Cocoanut shells.
   (h) Firewood.
   (i) Timber.
   (j) Coal.
   (k) Flax or hemp.
   (l) Fibre.
   (m) Articles made of fibre, flax or hemp.
   (n) Cotton.
   (o) Copra.
   (p) Stills.
7. Store house for explosives such as.
   (a) Gun powder and blasting powder.
   (b) (1) Crackers (Chinese).
       (2) Other kinds of crackers, muthappu &c.
   (c) Dynamite and other kindred explosives.
   (d) Petroleum.
   (e) Methylated spirit.

II. The roof of any building used for the storage or preparation of articles which the Committee may consider to be dangerous or explosive shall be made of non-inflammable materials.

III. The licensee shall make sufficient provision for protecting combustible articles from taking fire.

Conditions

I. The following license fees shall be charged :—

1.		Melting tallow.	
		No license fee shall be charged up to five or any quantity below five lbs.	
		Between 5 and 100 lbs. ...	Re. 1 per annum.
		Any quantity over 100 lbs. ...	Rs. 2 "
2.		Boiling bones, offal and blood ...	Rs. 6 per annum.
3.	(a)	Soap house ...	Re. 1 per annum.
	(b)	House for boiling fish oil ...	Re. 1 per annum.
	(c)	Dyeing house ...	Re. 1 per annum.
	(d)	Tannery ...	Rs. 6 per annum.
	(e)	Pit for soaking husks—the area of which is 100 square feet or less Chs. 4 per annum, and the same increasing rates of charge for proportionate areas.	
4.		Brick-kiln, tile-kiln, lime-kiln and potter's kiln ...	Rs. 6 per annum.
5.	(a)	Storing fish, prawns, fish oil and hides up to 25 lbs. (avoir) and multiples of 25 up to 300 lbs. will bear proportionate rates	Re. 1 per annum.
		Above 300 lbs. ...	Rs. 15 per annum.
	(b)	Pit for salting fish ...	Chs. 4 per annum.
6.		Yard or depot for trade in	
	(a)	Bamboos and arecanut trees	
		up to 25 no license fee shall be charged	
		From 25 to 100 ...	Rs. 2 per annum.
		Above 100 ...	Rs. 6 per annum.
	(b)	Cadjans ...	Rs. 6 per annum.
	(c)	Charcoal ...	Rs. 6 per annum.
	(d)	Straw ...	Rs. 3 per annum.
	(e)	Dried husks ...	Rs. 2 per annum.
	(f)	Bamboo thorns ...	Re. 1 per annum.
	(g)	Coconut shells —	
		up to 10,000 ...	Rs. 3 per annum.
		Above 10,000 ...	Rs. 6 per annum.
	(h)	Firewood	
		up to 10,000 ([illegible]) ...	Rs. 3 per annum.
		From 10,000 to 25,000 ...	Rs. 6 per annum.
		From 25,000 to 50,000 ...	Rs. 9 per annum.
		Above 50,000 ...	Rs. 15 per annum.
	(i)	Timber	
		up to 20 candies ...	Rs. 3 per annum.
		From 20 to 50 candies ...	Rs. 6 per annum.
		From 50 to 100 candies ...	Rs. 12 per annum.
		Above 100 candies ...	Rs. 20 per annum.
	(j)	Coal ...	Re. 1 per annum.
	(k)	Flax or hemp ...	
		up to 20 lbs.	7 Chs. per annum.
		Above 20 lbs. ...	Re. 1 per annum.
	(l)	Fibre—no license fee charged up to half a candy	
		From ½ a candy to 5 candies ...	Rs. 2 per annum.
		From 5 to 15 candies ...	Rs. 5 per annum.
		Above 15 candies ...	Rs. 8 per annum.
	(m)	Articles made of flax or hemp or fibre ([illegible])	
		up to 60 lbs. no license fee shall be charged	
		From 60 lbs. up to 1 candy ...	Re. 1 per annum.
		From 1 candy to 5 candies ...	Rs. 2 per annum.
		From 5 to 10 candies ...	Rs. 4 per annum.
		From 10 to 20 candies ...	Rs. 8 per annum.
		Above 20 candies ...	Rs. 12 per annum.
	(n)	Cotton	
		up to 5 Thulams ...	Chs. 7 per annum.
		From 5 to 15 Thulams ...	Chs. 14 per annum.
		Above 15 Thulams ...	Re. 1 per annum.

(e) Copra		
up to 5 candies	...	Rs. 3 per annum.
From 5 to 10 candies	...	Rs. 5 per annum.
From 10 to 20 candies	...	Rs. 8 per annum.
Above 20 candies	...	Rs. 12 per annum.
(f) Stills	...	Rs. 25 each per annum.
7. Store house for explosives such as		
(a) Gunpowder and blasting powder		
up to 25 lbs.	...	Rs. 6 per annum.
Above 25 lbs.	...	Rs. 12 per annum.
(b) (1) Crackers (Chinese crackers)	...	Re. 1 per annum.
(2) Other kinds of crackers, mathappu (മത്താപ്പ്) &c.	...	Re. 1 per annum.
(c) Dynamite and other kindred explosives	...	Rs. 24 per annum.
(d) Petroleum		
up to 1 kerosine tin	...	Chs. 7 per annum.
From 1 to 6 tins	...	Re. 1 per annum.
and for every additional 6 or fraction thereof up to 120 tins	...	Re. 1 per annum.
Above 120 tins	...	Rs. 25 per annum.
(e) Methylated spirit up to 2 Gallons	...	Chs. 14 per annum.
Above 2 gallons	...	Rs. 2 per annum.

Section [illegible]

SLAUGHTER HOUSE.

(License Form D........................ as appended).

A person who has obtained license for slaughtering animals shall obey the following rules.

1. The slaughter house shall be located in a place specially designed by the Committee and it shall be enclosed and shut out from public view.

2. The slaughter house shall always be kept clean. The floor of the slaughter house shall be made impervious to water, blood &c., by using cement or in any other way.

3. As soon as the slaughtering is over all the refuse matter shall be removed by the licensee to the places set apart for the purpose and in the manner prescribed by the Committee.

4. The license and the slaughter house shall be open to inspection by the President or any member of the Committee or Conservancy Overseer or other officer appointed for the purpose.

5. No person suffering from any contagious or infectious diseases shall be allowed to enter the slaughter house or to slaughter animals.

6. The licensee shall obey all the orders of the Committee as per the Regulation.

7. If any rule mentioned above is violated by the licensee he shall be liable to the punishments prescribed in the Regulation.

8. No animal the meat of which is intended to be sold, shall be slaughtered unless it has been examined by the Medical officer or other qualified officer appointed by the Committee for the purpose and unless the fit condition of the animal has been approved by such officer.

Butcher's Shop.

(License Form D........................ as appended)

1. All butcher's shops shall, unless specially exempted by the Committee be within a licensed market.

2. The meat offered for sale shall be in good condition.

3. There shall be a separate license for each place of storing and selling meat.

4. The meat offered for sale shall be that of animals slaughtered in a public or licensed slaughter house.

5. The license holder shall abide by the decision of the President or subject to his approval, that of the Sanitary Overseer or other officer appointed for the purpose with respect to the good condition of any meat offered for sale and shall destroy any meat condemned by such officer.

6. No person suffering from any contagious or infectious disease shall be allowed to sell or store meat or to enter the butcher's shop.

7. The license and the butcher's shop shall be open to inspection by the President, Conservancy Overseer or members of the Committee.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 16th February 1918.

By order,
R. MAHADEVA IYER,
Ag. Chief Secretary to Government.

FORM A.

The Form of application for license under Sections 33, 40, 53 and 55 of Regulation III of 1076 as amended by Regulations V of 1085 and II of 1088.

1	2	3	4	5	6	7	8
Applicant's name.	Residence of the applicant.	Purpose for which the license is applied for.	The name and situation of the place intended to be occupied by the applicant	The largest quantity of article intended for trade by the applicant as per Section 53.	The period for which the license is applied for.	The signature of the applicant.	Remarks.

FORM B.

The Form of license granted under Sections 33 and 40 of Regulation III of 1076 as amended by Regulations V of 1085 and II of 1088.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
Number.	Date of license.	Name of applicant.	Name and situation of the place intended to be occupied	Length.	Breadth.	Period for which the license is granted.	Signature of the license holder.	Signature of the President.	Remarks.

FORM C.

The Form of license granted under Section 53 of Regulation III of 1076 as amended by Regulations V of 1085 and II of 1088.

1	2	3	4	5	6	7	8
Number.	Date of license.	Name of applicant.	Name and situation of the place of business.	Period for which the license is granted.	Signature of the license holder.	Signature of the President.	Remarks.

FORM D.

THE FORM OF LICENSE GRANTED UNDER SECTION 15 OF REGULATION III OF 1076 AS AMENDED BY REGULATIONS V OF 1085 AND II OF 1088.

1	2	3	4	5	6	7	8
Number.	Date of license.	Name of applicant.	Name and situation of the place of business.	Purpose for which the license is granted.	Signature of the license-holder.	Signature of the President.	Remarks.

பட்டண பரிஷ்கரண கமிட்டி, செங்கோட்டை.

கமிட்டி ஆபீஸில் வைத்து 1917-ம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம்
15-ம் தேதிக்குச் சரியான 1093-மாண்டு தனு
மாசம் 1-ம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு
கூடின ஓர் சாதாரண மீட்டிங்கின்
நடபடிக்கைகள்.

ஆஜர்.

ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ ஆர். கோவிந்தப்புதுவாள் அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்., பிரசிடெண்டு,
,, ஜி. பத்மநாபய்யா அவர்கள்.
,, எஸ். நாராயணய்யர் அவர்கள், பி. ஏ., எல். எம். எஸ்.
,, என். காசிஅய்யர் அவர்கள்.
,, பி. ஆண்டாபிள்ளை அவர்கள்.
,, எம். பி. குத்தாலலிங்கம் பிள்ளை அவர்கள்.
சாகிப் பகதூர். எஸ். முகய்யதீன்பிச்சை ராவுத்தர்.
ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ ஆர். கிருஷ்ணசுவாமி அய்யர் அவர்கள்.

I. கவர்ன்மெண்டிலிருந்து வந்த கீழே சொல்லப்பட்ட லெட்டர்கள் வாசிக்கப்பட்டது.

(1) பட்டண பரிஷ்கரண கமிட்டி சம்பந்தமான நியூசென்ஸ் கேசுகளில் ஆரம்பிக்க செய்யப்பட்ட ஆஜுகளை போலீசுக்கு அனுப்புவது விஷயமாய் திருவிதாங்கூர் போலீஸ் சூப்ரெண்டுக்கு அனுப்பின 1917-ம் வருஷம் நவம்பர் மாசம் 30-ம் தேதி எழுதிய ஜெ. 4807/8 ஆம் 1917-ம் நம்பர் லெட்டருக்குப் பகர்ப்பு அனுப்பியிருப்பதாய் 1917-ம் வருஷம் நவம்பர் மாசம் 30-ம் தேதி எழுதிய ஜெ. 9819/8 ஆம் 1917-ம் நம்பர் லெட்டர்.

லெட்டரை ரிகார்டு செய்யவேண்டுமென்றும் அதன் பகர்ப்பு ஒன்று சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டருக்கு அனுப்பவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

(2) 1092-மாண்டுக்குள்ள இக்கமிட்டியின் பணப்பிரயோகப் பட்டியை அனுமதித்து அனுமதித்திருப்பதாய் 1917-ம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 13-ம் தேதி எழுதிய ஜி. 8816-ம் நம்பர் லெட்டர்.

லெட்டரை ரிகார்டு செய்யவேண்டுமென்றும் இதிலிருந்து இதில் சொல்லியிருக்கப்பட்ட விவரங்களை கவர்ன்மெண்டுக்குத் தெரிவிக்கும்படி பிரசிடெண்டை வேண்டிக்கொள்ளவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

II. வருகிற ஸ்ரீமூலம் பாபுலர் அசெம்பிளிக்கு மெம்பர் பி. செல்லஸ்வாமிபிள்ளையை சபாண்டியனை ஒரு மெம்பராய்த் தெரிந்தெடுத்ததை கெவர்ன்மெண்டுக்கு அறிவிக்கத்தக்கதாயும் 1093-மாண்டு தனுமாசம் 5-க்குள் அவர்களின் விஷயங்களை அனுப்பும்படி மெம்பரை தெரிவிக்கவேண்டுமென்று ஸ்ரீ சர்வாதிகாரி கொல்லம் திவான்பேஷ்கார் அவர்களிடமிருந்து 8-12-1917 ல் 2292-வது நம்பராய் எழுதிவந்த லெட்டர் வாசிக்கப்பட்டது.

அதை மெம்பர் பி. செல்லஸ்வாமிபிள்ளையைத் தெரியப்படுத்த வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

III. கமிட்டியில் கீழே சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ஆலோசிக்கவேண்டுமென்று மிஸ்டர் பி. ஆண்டாபிள்ளை இடமிருந்து 11-4-1093 ல் எழுதிவந்த லெட்டர் வாசிக்கப்பட்டது.

(1) பேனாய்களை நசிப்பித்தல்.

(2) வருகிற வேனல்காலத்துக்கு ஜலசௌகரியம் செய்தல்.

(3) டௌனை ரீசர்வே செய்வதற்குள்ள ஆவசியத்தைப்பற்றி கெவர்ன்மெண்டுக்கு தெரிவித்தல்.

ஒன்றாவது நம்பர் விஷயம் சம்பந்தித்து டௌனுக்குள் காணப்பட்ட பேனாய்களையும் பேனாய்களாய் சம்சயிக்கப்பட்ட நாய்களையும் நசிப்பிக்கப்படுமென்று தண்டோரு மூலம் [illegible] ரெகுலேஷன் 66-வது வகுப்பின்படி பிரகாரம் ஒரு நோட்டீஸ் பரசியம் செய்யவேண்டுமென்றும் ஆவசியமுள்ள செலவை இந்த வருஷத்து பட்ஜெற்றுத் தொகையிலிருந்து செலவுசெய்ய வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

ரெண்டாம் நம்பர் விஷயம் சம்பந்தித்து டௌண்பண்டு மிச்சத்திலிருந்து பப்ளிக்கு கிணறுகளை ரிப்பேர் முதலானது பார்த்துக்கொடுப்பதற்காக தேவையாக இருநூறு ரூபாய் அனுமதிக்கும்படி கெவர்ன்மெண்டுக்கு எழுதி அனுப்பவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

மூன்றாம் நம்பர் விஷயம் சம்பந்தித்து ஸ்ரீமூலம் பாபுலர் அசெம்பிளி 12-வது யோகத்தில் நானாஞ்சில் மெம்பர் மிஸ்டர் ஆண்டாபிள்ளையால் தெரிவித்ததற்கு அவர்களை மறுபடியும் கெவர்ன்மெண்டை ஞாபகப்படுத்தவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

IV. தங்களுடைய வீட்டிலுள்ள சிரப்பந்தமான ஒழிமாற்றுகிற நடபடி விஷயமாய் குலசேகரம்பிள்ளை முதல்பேர் போதிப்பித்த அர்ஜியின்மேல் சப்கமிட்டியாரிடமிருந்து 12-12-17 ல் எழுதிவந்த ரிப்போர்ட்டும் 1093-மாண்டு விருச்சிகமாசம் 26-வ தேதியுள்ள திருவிதாங்கூர் கெவர்ன்மெண்டு கெசற்றில் 1308-வது பக்கத்தில் பிரசித்தம்செய்திருக்கப்பட்ட பட்டண பரிஷ்காரண கமிட்டி அதிருத்திக்குவைரூபி தொத்துவியாதி பரிபாலனத்திற்காகவுள்ள ரூள்சும் வாசிக்கப்பட்டது. இந்த இரண்டு விஷயத்தைப்பற்றியும் ஆலோசிப்பதற்காக அடுத்த மீட்டிங்குக்கு மாத்திவைக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

V. ஈ. வெங்கடாசலையாயருக்கு பாத்தியப்பட்ட ஒரு முருங்கைமரம் மரம்பவும் அபாயஸ்திதியிலிருக்கிறதென்று சானிடேஷன் மெம்பர் மிஸ்டர் என். காசிஅய்யரால் கமிட்டியின் அறிவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது.

டி. ஐ. சி ரெகுலேஷன் 17-வது வகுப்பின் பிரகாரம் விருக்ஷத்தை மாற்றுவதற்கு ஈ. வெங்கடாசலையாயருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

VI. குலசேகர நாதஸ்வாமி கோவிலுக்கு சமீபமாயுள்ள குளத்திலிருந்து ஜனங்களும் [illegible] கள் [illegible] ருப்பதாக [illegible] இடமிருந்து 24-4-1093 ல் எழுதிய 211-வது நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கப்பட்டது.

[illegible] உடையவும் [illegible] உடையவும் அனுமதி [illegible] டன்றாவதென்றும் [illegible] விலை அவர்களிடத்திலிருந்து [illegible] வேண்டுமென்று [illegible] அபிப்பிராயப்பட்டார்கள். [illegible] இன் [illegible] பிரகாரம் இரண்டு வாரத்திற்கு [illegible] வும் [illegible] போடவேண்டுமென்று மிஸ்டர் எஸ். பி. [illegible] பிள்ளையால் அபிப்பிராயப்பட்டது.

இந்த அபிப்பிராயங்கள் எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

சபை மாலை 7 மணிக்குப் பிரிந்தது.

ஆர். கோவிந்தப்பிள்ளை,

பிரஸிடெண்ட்.

പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററി, ആലപ്പുഴ.

[illegible] സ്ഥലം സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ ആഫീസിൽ വച്ചു കൂടിയ കമ്മിററിയുടെ ഒരു സാധാരണ യോഗത്തിന്റെ നടപടികൾ

ഹാജർ

൧. രാ. രാ. എ. അരുണാചലംപിള്ള അവർകൾ, പ്രസിഡണ്ട്.
൨. " [illegible] അരുണാചലംപിള്ള അവർകൾ,
൩. " എ. [illegible]പിള്ള അവർകൾ.
൪. " വി. കൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ.
൫. " എൻ. കണ്ണൻപിള്ള അവർകൾ,
റവറണ്ട ഫാദർ ഫർണാൻറസ്.

I. താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഗവർന്മെണ്ട് പേപ്പറുകൾ വായിച്ചു.

൧. ആലപ്പുഴയിൽ വിഷൂചികാദീനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ[illegible] ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളെപ്പററി ഒരു റിപ്പോർട്ട് അയയ്ക്കണമെന്ന [illegible] നമ്പരായി എഴുതിവന്ന ലെറ്റർ.

ടി സംഗതിയെപ്പററി പ്രസിഡണ്ട് അയച്ച മറുപടിയും വായിച്ചു.

നടപടി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു

൨. [illegible] കണക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചു [illegible] നമ്പരായി വന്ന ലെറ്റർ.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൩. മിസ്റ്റർ ഇ. [illegible], ഈ കമ്മിട്ടിയിലെ സാമാജികസ്ഥാനത്തെ രാജിവച്ചതിനെ സ്വീകരിച്ചു [illegible] നമ്പരായി വന്ന ലെറ്റർ.

റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൪. പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ഡിപ്പാർട്ടുമെണ്ടുകാരെക്കൊണ്ട് [illegible] ചെയ്യുന്നതിന വേണ്ട ഉത്തരവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി [illegible] നമ്പർ ലെറ്റർ

റിക്കാർഡുചെയ്തു

(൫) [illegible] ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ചു [illegible] നമ്പരായി എഴുതിവന്ന ലെറ്റർ.

സാനിട്ടറി കമ്മീഷണർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം [illegible] ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു ഗവർന്മെണ്ടിനെ അറിയിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു

II പ്രസിഡണ്ടിന്റെയും സാമാജികന്മാരുടെയും നിശ്ചയങ്ങളും മററും

(൧) തെരുവുവിളക്കുകൾ [illegible] സംഗതിയെപ്പററിയുള്ള പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നോട്ട വായിച്ചു.

വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന പ്രസിഡണ്ടിനോട ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന തീരുമാനിച്ചു

(൨) പ്രസിഡണ്ടിനാൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ലൈസൻസുകളുടെ ലിസ്റ്റ വായിച്ചു.

അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. (അനുബന്ധം എ.)

(൩) ചവറുവണ്ടി നന്നാക്കേണ്ട സംഗതിയെപ്പററി [illegible] നമ്പരായി വന്ന സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ റിപ്പോർട്ട വായിച്ചു.

ചക്രങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിന ൧൦ രൂപ [illegible] മററുള്ള അററകുററം തീർക്കുന്നതിന [illegible] രൂപയും അനുവദിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൪) [illegible] തേക്കുകൾ മുറിച്ചുമാറേറണ്ട സംഗതിയെപ്പററി [illegible] നമ്പരായി അയച്ച റിപ്പോർട്ട വായിച്ചു.

[illegible] വകുപ്പു അനുസരിച്ചു വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന പ്രസിഡണ്ടിനോട അപേക്ഷിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു

(൫) സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ദീർഘമായതും വിശ്വാസയോഗ്യമായതുമുള്ള സർവീസിനെ [illegible] ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള [illegible] വേലകൾക്കുമായി ഇൻസ്പെക്ടർക്ക ശമ്പളത്തിന്റെ കൂടെ മാസം ഒന്നുക്ക ൫ രൂപ കൂട്ടിയോ അല്ലാത്തപക്ഷം [illegible] രൂപാ വീതം വാഹനപ്പടിയോ അനുവദിക്കുന്നതിന ഗവർന്മെണ്ടിനോടു ആവശ്യപ്പെടണമെന്നു റവറണ്ട ഫാദർ ഫർണാൻറസ് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും മിസ്റ്റർ കണ്ണൻപിള്ള അതിനെ പിൻതാങ്ങുകയും ആയതു ഐകകണ്ഠ്യേന പാസാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു

III [illegible] സംബന്ധിച്ചു കളത്തൂരാൻ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ ബോധിപ്പിച്ച ഹരജി വായിച്ചു

ഹരജിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഉടമ്പടിയെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പോഴപ്പോൾ ഉള്ള വിധം അനുസരിച്ചു ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ വാങ്ങിച്ചു [illegible] ന്നതിന പ്രസിഡണ്ടിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം വൈകുന്നേരം ൬ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

എ. അരുണാചലംപിള്ള,
പ്രസിഡണ്ട്.

അനുബന്ധം—ഏ.

നമ്പർ	ലൈസൻസ് നമ്പർ	പേര്	സെക്ഷൻ	സംഗതി
൧	൮൩	എം. മഹമ്മദു പീരിൻപിള്ള	൫ ന.	കടകഴിയിൽ മത്സ്യം ഉപ്പിലിടുന്നതിനു
൨	൮൪	എം. സെയ്തുമഹമ്മദു	൫ ന	ടി
൩	൮൫	ആദം മഹമ്മദു ഹസൻ	൫ ന	ചകിരി കെട്ടു കയറു ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൪	൮൬	എ. മഹമ്മദു അബ്ദുൽകാദർ	൫ ന.	മത്സ്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൫	൮൭	ജെ. ഫ്രാൻസിസ് ഗോമസ്	൫ ന	തടി ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൬	൮൮	ടി	൫ ന.	മുള ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൭	൮൯	മീരാൻപിള്ള സെയ്തുമഹമ്മദു	൫ ന.	മത്സ്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൮	൯൦	എസ്. നാഗൂർ മീരാൻപിള്ള	൫ ന.	ടി
൯	൯൧	മമ്മൂഞ്ഞ് മെയ്തീൻ	൫ ന	ചകിരി കെട്ടു കയറു ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൦	൯൨	കെ. സെയ്തുമഹമ്മദുപിള്ള	൫ ന	മത്സ്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൧	൯൩	അഹമ്മതുപിള്ള [illegible]കണ്ണ്	൫ ന.	ടി
൧൨	൯൪	പി. അണ്ണാവുപെരുമാൾപിള്ള	൫ ന	പലക ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൩	൯൫	കെ. വേലുക്ക[illegible]പ്പിള്ള	൫ ന	കട്ടമരം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൪	൯൬	കെ. മൈതീൻകണ്ണ്	൫ ന.	കടകഴിയിൽ മത്സ്യം ഉപ്പിലിടുന്നതിനു
൧൫	൯൭	എൻ. മാടൻപിള്ള	൫ ന	തെങ്ങുംതടി മുതലായതു ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൬	൯൮	എം. മഹമ്മദു അബ്ദുൽകാദർ	൫ ന	മത്സ്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൭	൯൯	എസ്. കുട്ടിനാടാൻ	൫ ന.	തൊണ്ടു ഉറക്കിടുന്നതിനു
൧൮	൧൦൦	രാവുത്തർപിള്ള കാദർ അടിമ	൫ ന.	കട്ടമരം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൧൯	൧൦൧	ടി	൫ ന.	ടി
൨൦	൧൦൨	പണ്ടാരൻ ഇശക്കിമാടൻ	൫ ന	തൊണ്ടു ഉറക്കിടുന്നതിനു
൨൧	൧൦൩	സുബ്രഹ്മണ്യൻ കുട്ടിനാടാൻ	൫ ന.	ചകിരി കെട്ടു കയറു ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൨൨	൧൦൪	എസ്. ജ്ഞാനപ്രകാശം	൫ ല	ഒരു പശുവിനെ കശാപ്പുചെയ്യുന്നതിനു
൨൩	൧൦൫	ബാവശിയെന്നു വിളിച്ചു വരുന്ന ശേഖു ഇസ്ലാക്കി	൫ ഥ	ഒരു പോത്തു കശാപ്പുചെയ്യുന്നതിനു
൨൪	൧൦൬	ഏ. കൃഷ്ണൻ	൫ ല	ഒരു ആടു കശാപ്പു ചെയ്യുന്നതിനു
൨൫	൧൦൭	ഗ്രൂസ മിക്കേൽ	൫ ന.	കട്ടമരം ശേഖരിക്കുന്നതിനു
൨൬	൧൦൮	അന്തോണി കിഴക്കതിയാൻ	൫ ന.	ടി

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, ALLEPPEY.

Proceedings of an ordinary meeting held in the Committee's Office on Wednesday the 2nd Kumbhom 1093/13th February 1918.

Present.

M. R. Ry. K. A. Krishna Aiyangar Avl., B. A. & B. L., *President.*
" N. Thiruvambalam Pillai Avl., Sub-Division Officer,
" M. K. Ananthasiva Aiyer Avl.
Mr. N. T. Issac
M. R. Ry. Wallabhadas Jadonji Avl.
" K. Nagendra Prabhu Avl.
Mr. C. J. Varghese, B. A. & B. L.
M. R. Ry. M. I. Chathukutty Avl.

The meeting began at 6 P. M.

I. The President brought to the notice of the Committee the death of Mr. L. A. Subramania Aiyer Vice-President on 29-6-93.

Resolved that the Committee records its appreciation of the good work done by Mr. Subramania Aiyer as member and Vice-President, its sense of loss in his premature death and its respectful sympathy with the members of the bereaved family.

Resolved further that the President be authorised to communicate the above resolution to the relatives of the deceased.

II. Read and recorded the following letters from Government:—

1. No. G. 506 dated 28-4-18, approving of the appointment of an additional Vaccinator temporarily.

2. Docket No. G. 564 dated 29-4-18, forwarding copy of letter No. G. 544 of the same date regarding the despatch of Vital Statistics Returns to the Sanitary Commissioner.

III. Read letters Nos. 3192 and 4511 dated 10-6-93 and 22-6-93 from the Tahsildar, Shertallay, regarding the registry of 479¼ square links of Purambokc land from Road Puramboke Survey No. 234/1 of Aryad South Pakuthy.

Read also President's letter No. 131 dated 9-2-18 to the Shertallay Tahsildar recommending registry of the land in the name of the applicant.

Resolved that the reply be approved.

IV. (a) The following items of expenditure be sanctioned.

Nature of items.	Amount. Rs.	Chs.	C.
1. Removing and fixing 79 concrete lamp posts.	183	27	4
2. Subscription paid for one year for "Local Self Government Gazette" magazine	10	5	0
3. Printing charges for Bill forms &c.	24	5	5

(b) The following estimates for certain works be sanctioned.

Nature of Estimates	Amount sanctioned Rs.	Chs.	C.
1. Digging a tank for the use of the Zillah Court Latrine.	19	22	8
2. Repairing the pucca masonry latrine west of the Quilon Road.	110	19	0
3. Whitewashing Satram buildings.	30	8	4
4. 9 teak wood boxes for the pucca masonry latrine.	24	21	0

V. Read President's letter No. 431 dated 6-2-18 to Messrs. Darragh Smail & Co., regarding the desirability of protecting their coolies from small pox by getting them vaccinated and their reply thereto dated 8-2-18.

Recorded.

VI. Read statement of small pox epidemic in the town from 8-4-93 on which the first case of small-pox was reported to the end of Makarom 1093.

No. of attacks.	No. recovered.	No. of deaths.	No. pending at the end of Makarom.
86	43	17	26

Recorded.

VII. The prosecution of the following persons was sanctioned by the Committee for the reasons noted against their names.

Names of persons.	Section under which the prosecution was sanctioned.	Nature of violation of section.
1. Kunjukochunju Kochukassim	33	For occupation of Sircar ground without license by keeping a thatty in front of his shop.
2. Madhavan Pillay Chellappa Pillay	34 A.	For having constructed a building without permission.
3. Kochadima Mammachennju	53	For storage of and trade in kerosine oil without license.
4. M. Joseph	53	For burning a lime-kiln without license.

VIII. Read applications from the following persons for compromise of offences under the T. C. & L. Regulation and confirmed order passed by the President thereon.

	Names of persons.	Section under which the offence comes.	Order of the President. Compounded on acceptance of a compensation fee of Rs.	Chs.	C.
1	Simon Francis	33	1	0	0
2	Do	33	1	0	0
3	P. A. Arunachalam Pillay	53	0	11	0
4	N. Keshava Pillay.	115	0	4	0
5	Adima Vavachunju	33	0	7	0
6	Kurien Kurien	53	1	0	0
7	V. Thiruvizhaperumal Pillay	33	0	7	0
			0	7	0

IX. Read and confirmed licenses granted by the President under section 53 during 1093 to the following persons.—

License No.	*Name of licensee.*	*Nature of trade.*	*Quantity of goods if any allowed to be stored.*
281	Augstin Gunsalviz	Fish	Not exceeding 10 candies
282	Nirayathu Chandy Kora	Copra	Wholesale
283	Ommer Abdurman	Do.	Not exceeding 50 candies.
284	Krishnan Veloo	Kerosine oil	Do. 12 tins at a time.
285	Sheik Mideen Sulaiman	Hides	Not exceeding 10 candies.
286	Abdurman Illias	Copra	Wholesale.
287	V. Narayana Kammathi	Kerosine oil	Not exceeding 12 tins at a time.
288	Mideencunju Ameed	Do.	Not exceeding 12 tins at a time.
289	Thoma Ouseph	Copra	Not exceeding 200 candies.
290	Manuel Gunsalviz	Furniture	Retail.
291	N. Govinda Pye	Kerosine oil	Not exceeding 12 tins at a time.
292	Gopala Pye Renga Pye	Do.	Wholesale.
293	Abdurasic Illias	Copra.	Not exceeding 50 candies.
294	Ahamed Abdulkadir	Kerosine oil	Not exceeding 12 tins at a time.
295	Bappu [illegible]unju	Coir	Not exceeding 25 candies.
296	Jacob Simon	Furniture	Retail.
297	Mideencunju Ameed	Kerosine oil	Not exceeding 12 tins at a time.
298	N. Ramakrishna Pillay	Furniture	Retail.
299	Makidoo Abdulkadir	Kerosine oil	Not exceeding 12 tins at a time.
300	H. B. H. Ibram Rowther	Copra	Wholesale.

The meeting broke up at 7-30 P. M.

K. A. KRISHNA AIYENGAR,
President.

പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മറ്റി, എറണാകുളം.

[illegible] കൂടിയ കമ്മറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ നടപടികൾ.

ഹാജർ

മിസ്റ്റർ	പി. തമ്പൻ, ബി. എ., പ്രസിഡണ്ട്.
,,	കെ. ജെ. അലക്സാണ്ടർ, ബി. എ.
,,	എ. എം. [illegible], ബി. എ., എം. ബി. സി. എം.
[illegible]	പി. [illegible]പിള്ള അവർകൾ.
,,	കെ. പി. [illegible] അവർകൾ.
,,	പി. [illegible] അവർകൾ.
,,	എം. [illegible] അവർകൾ.
,,	വി. വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ അവർകൾ.
മിസ്റ്റർ	എൻ. ജെ. വർഗ്ഗീസ്.
,,	[illegible]
[illegible]	എ. ജെ. [illegible]

ക. ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പേപ്പറുകൾ:—

(ക) സ്ഥിരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ആ സ്ഥാനത്തു [illegible] വിട്ടുതൽ ചെയ്യുന്ന [illegible] ത്തിൽ പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആഫീസ്ചാൎജ് അപ്രകാരം സ്ഥാനത്തു നിയമിക്കപ്പെട്ട ആളിന് [illegible] ഉള്ള ഗവൎമ്മെണ്ട് [illegible] പകൎപ്പ് [illegible] ഡിസംബർ [illegible] നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു

(ഖ) ഈ കമ്മറ്റിയിലെ [illegible] ഗവൎമ്മെണ്ട് [illegible] ഉത്തരവിന്റെ പകൎപ്പ് [illegible] ഡിസംബർ [illegible] നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

തീൎച്ച

(ക) [illegible] പ്രസിഡണ്ടിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(ഖ) [illegible] മിസ്റ്റർ പി. [illegible]പിള്ള [illegible] മിസ്റ്റർ എം. [illegible] [illegible].

(൩) കമ്മിററി അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്രകാരം [illegible] പത്തു (൧൦) വിളക്കുകൾ കൂടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനു, ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ബഡ്ജററിൽ വിളക്കുകൾക്കുള്ള ഇനത്തിലേക്ക് ഇരുനൂറു രൂപാ കൂടി (൨൦൦) കൂടുതലായി ഗവർമെണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതായി ൧൧൦൫ ധനുവരി ൧൦-നു-ലെ ജി. ൧൨൭-ാം നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

നിശ്ചയിച്ചു.

(൪) ൧൧൦൫ മിഥുനം ൧ മുതൽ ഒരു സംവത്സരത്തേക്ക് പബ്ലിക്ക് ലവ്യാചാരമിലെ വാടക പ്രതിമാസം ൧൦ രൂപാ (ഉറുപ്പിക) വീതം കൊടുക്കുന്നതിനു ഗവർമെണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി ൧൧൦൫ ധനുവരി ൧൦-നു-ലെ ജി. ൧൨൯-ാം നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

നിശ്ചയിച്ചു.

(൫) ടി. പി. സി. റെഗുലേഷനിൽ കാണുന്ന [illegible] സംഘവും സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടറും [illegible] ഹെഡ്സർക്കാർവക്കീലിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ [illegible] ഗവർമെണ്ട് ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പു [illegible] ൧൧൦൫ ധനുവരി ൧൦-നു-ലെ [illegible] നമ്പർ പേപ്പർ വായിച്ചു.

നിശ്ചയിച്ചു.

൨. പ്രസിഡന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ആലോചനകളും.

(൧) പട്ടണപരിഷ്കരണ കമ്മിററിയുടെ അടുത്തു കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ ആലോചനയ്ക്കായി ഏതുക്കേ വിഷയങ്ങളെപ്പററി അറിയിക്കണമെന്നുള്ള തിരുവിതാംകൂർ മുൻസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. ന്റെ ൧൧൦൫ വൃശ്ചികം ൨൭-നു-ലെ ലട്ടറിനെ വീണ്ടും വായിച്ചു.

ഈ സംഗതിയെപ്പററി ഉടനടി നിശ്ചയം ചെയ്യുന്നതു ആവശ്യമില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൨) കമ്മിററിയിൽ ഒരു ശിപായിയെക്കൂടി നിയമിക്കണമെന്നു ൧൧൦൫ ധനു ൨൩-നു-യിൽ ൪൭-ാം നമ്പരായി സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ വായിച്ചു.

കമ്മിററിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ധനസ്ഥിതിയെ കൊണ്ടു കൂടുതൽ ശിപായിയുടെ നിയമനം ഇപ്പോൾ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൩) എ. വാഡിലെ [illegible] നമ്പർ കടയിൽ പി. സി. മത്തായി ഉദ്ദേശം അഞ്ചു മാസമായി (൫) കൊപ്രാപൊടി ശേഖരിക്കുന്നുവെന്ന സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൧൦൫ വൃശ്ചികം ൨൬-നു-ലെ [illegible]-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടും ഈ വിഷയത്തെപ്പററി ആലപ്പുഴ ടി. ഐ. സി. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ൧൧൦൫ ഡിസംബർ ൧൧-നു-ലെ ലട്ടറും വായിച്ചു.

നോട്ടീസുകിട്ടി [illegible] ദിവസത്തിനകം ബസാറിൽ കൊപ്രാപൊടി ശേഖരിക്കുന്നതു നിറുത്തൽ ചെയ്യണമെന്നു ടി. ഐ. സി. റെഗുലേഷൻ ൪൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു പി. സി. മത്തായിയെ നോട്ടീസുമൂലം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൪) പതിനഞ്ചു രൂപാ (൧൫) വിലയ്ക്കു ഒരു പൌണ്ടു പൊട്ടാസ്സിയം പെർമാംഗനേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ വില കൊടുക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കണമെന്നും, കൂടാതെ രണ്ടു (൨) പൌണ്ടുകൂടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൧൦൫ മകരം ൧-നു-ലെ [illegible]-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

തീർച്ച:—പതിനഞ്ചു രൂപാ (൧൫) വിലയ്ക്കു വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൌണ്ടിന്റെ വില കൊടുക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു. കൂടുതൽ രണ്ടു (൨) പൌണ്ടിനെപ്പററിയുള്ളതു പിന്നീടു ആലോചിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൫) അല്ലംപെരുമാൾ [illegible] ആശാരി പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ചു പാർക്കുന്നതായ കെട്ടിടത്തിനു കരം നിശ്ചയിക്കണമെന്നുള്ള സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൧൦൫ മകരം ൪-നു-ലെ ൻ൦ [illegible]-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു.

മിസ്റ്റർ തോമസ്സ് തോമസ്സ് ഈ കെട്ടിടത്തിനു കരം നിശ്ചയിച്ചു വിവരം അടുത്ത യോഗത്തിനകം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൬) റോഡു വിളക്കുകൾക്കു മണിക്കൂറൊന്നിനു അര (½) ഔൺസ്സു എണ്ണവീതം കൊടുത്തുവരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഏർപ്പാടിനെ ഭേദപ്പെടുത്തി അര (½) ഔൺസ്സു എണ്ണക്കൂടെ കൂടുതലായി ആവശ്യമെന്നു കാണിക്കും സഹിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൧൦൫ വൃശ്ചികം ൭-നു-ലെ ൭൪-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടിനെ വീണ്ടും വായിച്ചു.

മണിക്കൂറൊന്നിനു മുക്കാൽ (¾) ഔൺസ്സു എണ്ണവീതം ഓരോ വിളക്കിനും അനുവദിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

൩. മെമ്പർമാരുടെ ആലോചനകൾ —

(൧) കടയ്ക്കലും സമീപം അസിസ്റ്റണ്ടു സാനിട്ടറി ആഫീസ്സർ നടത്തിവരുന്നതായ കമ്മിററി വാക്സിനേറ്ററുടെ വേലപരിശോധനയെ, കമ്മിററി സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള മിസ്റ്റർ വി. വെങ്കിട്ടരാമയ്യരുടെ ൧൧൦൫ ജനുവരി ൧൫-നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എഴുതിഅയച്ചിട്ടുള്ളതായ ലട്ടറിനെ വായിച്ചു.

ഇതു ഗവർമെണ്ടു അനുവാദത്തിനായി എഴുതി അയക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൪) വരവു ചിലവു കണക്കുകൾ —

൧൧൦൫ വൃശ്ചികമാസത്തിലെ വരവു ചിലവു കണക്കുകൾ വായിച്ചു.

പാസ്സാക്കി.

൪. നോട്ടീസുകളും ചോദ്യങ്ങളും മറുപടികളും —

ഏ നോട്ടീസുകൾ — ഇല്ലാ

ബി. ലൈസൻസുകൾ:—

നമ്പർ	പേരു	വകുപ്പു	തീർപ്പു
൧.	എ. പക്കീർപിള്ള	൩൩	അനുവദിച്ചു.
൨.	ഏത്താംപിള്ള മറിയം	ടി	ടി
൩.	ശീ വറുഗീസു ഇരുപ്പുകുട്ടി	ടി	ടി
൪.	കെ. എം. അടിമ	ടി	ടി
൫.	നാഗശേണായി കൃഷ്ണശേണായി	൬൩	ടി
൬.	ടി	ടി	ടി
൭.	അനന്ത ഷിനാൻജി	ടി	ടി
൮.	ടി	ടി	ടി
൯.	ഇട്ടിച്ചെറിയാ ശീവറുഗീസു	ടി	ടി
൧൦	ടി	ടി	ടി
൧൧	അപ്പെന അസീസ്സ് അബ്ദുൽകാദർ	ടി	ടി
൧൨.	ടി	ടി	ടി
൧൩	ഗോവിന്ദൻ നാരായണൻ	൩൫	ടി
൧൪,	വല്ലേവളത്തു അയ്യപ്പൻ ചെട്ടിയാർ	൫൩	ടി
൧൫,	അബ്ദുൽകാദർ ഇസ്മാൻ മീരാ രാവുത്തർ	൫൩	ടി
൧൬.	ടി	ടി	ടി
൧൭,	അസ്സനാരുകുഞ്ഞു അരിയാരുകുഞ്ഞു	ടി	ടി
൧൮.	യോഹന്നാൻ ശീവറുഗീസു	ടി	ടി
൧൯	കുമാരൻ കൊച്ചുപിള്ള	ടി	ടി
൨൦.	വി. വി. നാരായണയ്യൻ	൩൪ ഏ.	ടി

(സി) ഹർജി തീർപ്പുകൾ —

നമ്പർ	പേരു	സെക്ഷൻ	ചുരുക്കം	തീർപ്പു
൧.	അയ്യപ്പൻശങ്കു	൩൩.	ഒരു പുറമ്പോക്ക സ്ഥലത്തു ഒരു ഷെഡ്ഡു കെട്ടുന്നതിനു അനുവദിക്കണമെന്നു	തള്ളി
൨.	ശങ്കരൻകൊച്ചുകുഞ്ഞു ചാന്നാർ	൪൩ ൧൫ ബി ഹൌസ്സ് ടാക്സ് റൂൾസ്	ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയായ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആൾ താമസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ഈ ആണ്ടേക്കു കരം കുറവുചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നു	ഹർജി താമസ്സിപ്പിച്ചു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ തള്ളിയിരിക്കുന്നു.
൩.	ചക്കുവള്ളിയൻ രാമവള്ളിയൻ	൩൩	൧൦൮൯-ാമാണ്ടു മുതൽ അയാൾ കച്ചവടം നിറുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നതുപോലെ തട്ടിക്കിഴിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നു	സമയാനന്തരം ഹർജി കൊടുത്തതിനാൽ അയാളെ പ്രോസിക്യൂട്ടു ചെയ്യപ്പെടണം.
൪.	കൃഷ്ണൻപെരുമാറിയും മറ്റുമുള്ളവരും	൭൧	ഒരു പുറമ്പോക്ക സ്ഥലത്തുള്ള കുളത്തിന്റെ ശുചീകരണമില്ലായ്മ വെപ്പാറ	ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് വയ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു.
൫.	ശീവറുഗീസു അച്ചാമ്മ	൫൦	ലൈസൻസു കൂടാതെ ചിരട്ട ശേഖരിക്കുന്നു എന്നു	പ്രോസിക്യൂട്ടു ചെയ്വാൻ തീരുമാനിച്ചു.
൬	ഗോവിന്ദൻ നാരായണൻ	൨൦. ൧	അയാളുടെ പേരിലുള്ള കേസ്സു പിൻവലിക്കുന്നതിനു	പ്രസിഡന്റു നിശ്ചയിച്ചപോലെ പരിഹാരപ്പിഴയായി ഏഴു (൭) ചക്രം തന്നു എഴുതിവാങ്ങി ആക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

സമയക്കുറവുകൊണ്ടു ശേഷിച്ചവയെ ആലോചിപ്പാനായി യോഗം ൧൦൯൩ കുംഭം ൨൫-ംക്കു മാറ്റിവച്ചു

പി. ശങ്കുൻ,
പ്രസിഡന്റു,

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, NEYYATTINKARA.

Proceedings of an ordinary meeting held on Saturday the 20th Makaram 1093/2nd February 1918

Present

M. R. Ry. N. Achuthan Pillai Avergal, B. A., *President.*
" L. A. Ravi Varma Thampuran Avergal, M. B. & C. M.
" S. Ramasubba Iyer Avergal.
" N. C. Kesava Pillai Avergal.
" Achuthan Vydhian Avergal.
Mr. X. G. Lopez.
Sahib Bahadur Alikanoo Pillai.

The meeting commenced at 1 30 P. M.

I. 1. Read G. O. No. 289 dated 18-1-18, *re* the house tax proposed to be revised.

Resolved that a reply be sent when the work of revision is taken up.

2. Read G. O. No. 9270, dated 23-12 17 *re* the necessity for the introduction of house scavenging in the town.

Resolved that a Sub-Committee composed of Messrs. V K. Govinda Pillai, Alikanoo Pillai and K. Kumara Pillai be appointed to enquire into and report upon the necessity or otherwise of the introduction of the same.

3. Again read the above Government order *re* the explanations of the President for not securing, during 1092, the minimum No. of Vaccination cases prescribed by Government.

Resolved that the Vaccinator be asked to explain why the minimum prescribed was not worked up.

II. Read the following :—

(*a*) Report No. 14 dated 15-5-93 from the Sanitary Inspector requesting that he should be provided with a new badge showing his present designation

Resolved that the matter shall lie over till funds become available.

(*b*) Report No. 15 dated 15-5-93 from the Sanitary Inspector bringing to the notice of the committee that Viravan kutty and Sivathanoo are trading without licenses, in 6 tins of kerosine oil and fire wood respectively.

Resolved that notices be issued to the persons concerned to show cause why they should not be prosecuted.

(*c*) Report No. 16 dated 26-5-93 from the Sanitary Inspector bringing to the notice of the committee the fact that a tree standing in one of the Kandukrishi puravidams is in a dangerous condition.

Resolved that the Kandukrishi Department be addressed on the subject.

(*d*) Report No 17 dated from the Sanitary Inspector *re* the necessity for the publication of a notification prohibiting the sale of articles in certain places in the town.

Resolved that a notice be published in the Government Gazette and in the town by beat of tom tom.

(*e*) Report No. 18 dated 9-6-93 from the Sanitary Inspector *re* the insanitary condition of the plot of ground referred to in the petition of Madhavan Pillai.

Resolved that a notice be issued to the owner to enclose the compound and keep the same in a sanitary condition.

(*f*) Mahasar prepared by the Sanitary Inspector *re* the unauthorised opening of a pottery kiln by one Parameswaran Narayanan of T. I. C. 117 Cutcherry ward.

Resolved that a notice be issued to the person concerned to show cause why he should not be prosecuted.

III. Issued the following notices :—

No	*Name.*	*Purport.*	*Section violated.*	*Resolution.*
1	Vyakulam Meral	Birth information defaulter	111	Prosecution sanctioned.
2	Nagammeeram Pillai	Do	111	Compounded on payment of 4 chs.
3	Mustappa Pillai	Do	Do.	Do.
4	Nagu nmectan Pillai Mahammad kanon	Do	Do	Do
5	Esack Appavoo	Do.	Do.	He should appear before the next meeting.
6	Nannan	Death information defaulter	112	Prosecution sanctioned.
7	Parameswaran Pillai	Do.	Do	Compounded on payment of 4 chs.

Dispersed at 5-45 P. M.

N. ACHUTHEN PILLAI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, SHENCOTTAH.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M.
on Thursday the 20th Dhanoo 1093/3rd January 1918.
at the Committee's Office.

Present.

M. R. Ry. R. Govinda Puduval Avergal, B. A. & B. L., *President.*
" S. Kasy Iyer, Avergal.
" N. Subbiya Thevar Avergal.
" B. Annda Pillai Avergal.
" S. P. Kuttalalingam Pillai Avergal.
" S. Vinathalia Karayalar Avergal.

I. Read the following letters from Government.

(1) Letter No. G. 9108 dated 21st December 1917 requesting to forward a statement of the obligatory examinations relating to the T. I. C.

Resolved that the President be requested to furnish the information required.

(2) Letter No. G. 9117 dated 21st December 1917 forwarding copy of circular No. G 9110 dated 21st December 1917 re the handing over charge of the President's duties when he is going on leave.

Noted.

II. Read again report dated 12-12-17 from the Sub Committee on the petition of Kulasekaram Pillai and others re the compulsory scavenging in their houses.

Resolved that this subject be adjourned to a fuller meeting.

III. Read again rules for the management of small pox epidemics in areas under Town Improvement Committees published on page 1271 of the Travancore Government Gazette dated 11th Dhanu 1093.

Resolved that rules would be framed for this Committee also when required.

IV. Read the following reports from the Sanitary Inspector.

(1) Report No 182 dated 20-4-1093 requesting sanction to include doors No. 216 and 219 of Ward No. 1 in the Scavenging Registers.

Sanctioned.

(2) Report No. 209 dated 24-4-93 submitting a plan and estimate for the construction of a public latrine in the old Saivapurai site.

The estimate is too high and the site selected is not approved by the Medical Officer. A fresh estimate will be prepared and another site selected.

(3) Report No 210 dated 24-4-93 submitting the voters' list duly revised.

Approved.

(4) Reports Nos. 212, 214, 215 dated 25-4-93, 27-4-93 and 28-4-93 respectively requesting to bring certain houses under assessment.

Resolved that the members of the respective wards be requested to inspect the houses and favour the Committee with their opinion.

(5) Report No. 216 dated 28-4-1093 submitting an estimate for a sum of rupees twenty one, chuckrams ten and cash eight to repair the rubbish carts and also to purchase mammotties.

Sanctioned.

(6) Report No. 236 dated 5-5-1093 requesting sanction to include door No. 271 of Ward No. 1 in the Scavenging Registers and also to collect the fees due from Dhanu 1093.

Sanctioned.

(7) Report No. 237 dated 17-5-1093 stating that peon Ramaswamy Naidu and a scavenger on Rs. 8 and 7 respectively are posted for special duty in connection with cholera as per President's personal instructions.

Approved.

V. Read agreement executed by N. Thiraviam Pillai re the construction of a flight of steps, etc.

Resolved that the agreement be approved and sanction accorded.

VI. (1) Read notice issued to one Pitchappan Chetti asking him to appear before the Committee to tender his explanation for not taking license for an unsupported treaty.

As he was absent resolved that a fresh notice be issued to him.

(2) Read notice issued to one Sinia Pillai asking him to appear before the Committee to tender his explanation for a death default and also the disobedience of the Committee's order.

As he has not appeared even after personal service of notice resolved that he be prosecuted.

VII. Read the statements of defaulters under Section 115 and also heard their explanations.

No.	Name.	Kind of default.	Resolution.
1	Kumulingam Chetty.	Death default.	Resolved that the offence be compounded on payment of four chuckrams.
2	Thirumalayandy.	Do.	Do.
3	Swamy Iyer.	Do.	Resolved that the offence be compounded on payment of seven chuckrams.
4	Muthara Thavan.	Do.	Do
5	Pitchan Panditham.	Do.	As he was absent resolved that a fresh notice be issued to him.
6	Karuppaya Pillai	Do.	Resolved that the offence be compounded on payment of seven chuckrams.
7	Chinnathambu Pillai.	Do.	As he is only ten years old resolved that he be excused.

VIII. Issue of licenses.

(1) Under section 34A.

No.	Name.	Purport.	Sub-Committee's report.	Resolution
1	Parasurama Iyer.	To put up a building.	Permission may be granted.	Granted.

(2) Under Section 33, 53 & 55.

No.	Name.	Purport.	Sanitary Inspector's report.	Resolution
1	Nainar Chettiar	For a thatty.	Permission may be granted	Granted.
2	S. Subramonia Iyer	Do	Do.	Do
3	G. Sankaranarayana Iyer	Do.	Do.	Do
4	Esakimuthu Pandaram	Do	Do	Do.
5	Muthuvannal	Do.	Do.	Do.
6	R Kuttalam Iyer	Do	Do	Do
7	Thekshinamurthy Iyer	Do.	Do	Do
8	Subbaya Thalavan	Do.	Do	Do.
9	Savariperumal Pillai	Do.	Do	Do
10	Paramasivam Thevar	Do	Do	Do.
11	Do.	Do	Do	Do
12	Bapu Row	Do.	Do	Do
13	K. Ananthanarayana Iyer	Do.	Do	Do.
14	Ramakrishna Iyer	Do.	Do.	Do
15	Subramonia Iyer	Do.	Do.	Do
16	Muhayyathumpitchu Annavi	To trade in kerosine oil	Do	Do.
17	Do.	To trade in coir	Do	Do
18	Shaik Abdulkadar Sahib	For meat shop	Do	Do

IX. Disposal of petitions

No	Name.	Purport.	Resolution
1	Madasamy Mouppan	Requesting permission to put up an unsupported thatty	Resolved that permission be granted.
2	Mathunnadan Karayalon	Do	Resolved that this petition be forwarded to the Sanitary Inspector for report
3	Regupathy Iyer	Re. the removal of his tamarind tree	Resolved that two months time be granted
4	Palvannu Mouppan	Re the removal of a tamarind tree belonging to one Palani-kumara Mouppan.	Resolved that a Sub-Committee consisting of Messrs. S. P. Kuttalalingam Pillai and E. Amuda Pillai be requested to inspect the tree and favour the Committee with their opinion
5	R. Venkitachalam Iyer and others	Requesting cancellation of rule requiring license to trade in gingelly seeds	Resolved that their prayer cannot be granted.
6	Sankaranarayana Iyer	Re the levying license fees to trade in Jaggery	Resolved that the petition be rejected

The meeting dispersed at 4-30 P. M.

E. GOVINDA PUDUVAL,
President

പട്ടണപരിഷ്കരണകമ്മിററി, കായംകുളം

൧൦൯൩ ഡിസംബർ ൧൬-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു കൂടിയ കമ്മിട്ടിയുടെ സാധാരണയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ നടപടികൾ

ഹാജർ.

മിസ്റ്റർ	ഇ. വി. ഏബ്രഹാം, ബി. ഏ., ബി. എൽ.,	പ്രസിഡെണ്ടു.
,,	കെ. യു. അലക്സാണ്ടർ, ബി. ഏ.	
മ. രാ. രാ.	കെ. ജി. മാധവൻ അവർകൾ	
,,	എസ്. ചിദംബരഅയ്യർ അവർകൾ	
മിസ്റ്റർ	തോമസ്സ് തോമസ്സ്	
മ. രാ. രാ.	എം. അനന്തശേഷയ്യർ അവർകൾ	
മിസ്റ്റർ	എൻ. ജെ. വറുഗീസ്സ്	

പ്രസിഡെണ്ട തല്ക്കാലം ഹാജരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മിസ്റ്റർ കെ. യു. അലക്സാണ്ടറെ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

൧. ഗവർമ്മെണ്ടു ലറരുകൾ.

(എ) സ്ഥലത്തെ പബ്ലിക്ക മത്സ്യ ചന്തയിൽ മത്സ്യ വില്പനയേയും ചന്ത സംബന്ധിച്ചും പററിയുള്ള റൂൾസുകളെ കമ്മിററിയാൽ ഭേദപ്പെടുത്തി ശിപാർശ ചെയ്തിരുന്നതിനെ അനുവദിച്ചുവന്ന ൧൦൯൩ നൊവേമ്പർ ൩൧-ലെ ജി. ൩൨൭൫-ാം നമ്പർ ലട്ടർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(ബി) കമ്മിററിക്ക വരവുള്ള ൧൦൯൨-ലേയും, ൧൦൯൩-ലേയും, വിട്ടുകരത്തിലും ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ്സു പടിയിലുമുള്ള രൂപാ ൧൨൮-൧൪ൻ ൫-൧൧ കണക്കിൽ നിന്ന കാറവു ചെയ്യണമെന്ന കമ്മിററിയാൽ ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായ ൧൦൯൩ നവംബർ ൧൯-ലെ ജി. ൩൨൨൫-ാം നമ്പർ ലട്ടർ വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൨. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ആലോചനകളും റിപ്പോർട്ടുകളും

(എ) മെസേഴ്സ് ഒജ ഏ. ടർണർ സി. ഐ. ഇ. എം. ഡി. സി. പി. എച്ചും ബി. കെ. ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് എം. ബി., സി. പി. എച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായ ൧൮ ബ്രി രൂപ വിലയുള്ള സാനിറ്റേഷൻ ഇൻ ഇൻഡ്യ എന്നുള്ള പുസ്തകം കമ്മററിയിലേക്ക ആവശ്യമാണെന്നുള്ള പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നോട്ട വായിച്ചു.

തീച്ചു.

അതു വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു

(ബി) ഗവർമ്മെന്റു വാക്സിൻ ഡിപ്പോവിൽ നിന്ന ശേഖരിച്ച തരണമായ വാക്സിയിൻ ലിംഫിന്റെ വിലയായി ൧൦ രൂപ കൂടി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നോട്ട വായിച്ചു.

തീച്ചു.

വിളക്കുകൾക്കുള്ള ഇനത്തിൽ നിന്നും, സാംക്രമികരോഗ നിവാരണമെന്നുള്ള ഇനത്തിലേക്ക ൧൦ രൂപ പകരമായി വന്നതിനെ വിചാരപ്പെടുത്തി.

(സി) മസൂരിദീനമെന്നു സംശയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട രോഗിയെ ഉടനടി മാവേലിക്കര ആശുപത്രിയിലേക്ക മാറ്റിയതിനു ൨ ൧൨/ രൂപ ചിലവു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സാനിറററി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൦൯൩ ധനു ൨൪-ലെ ൩൧൭-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ട വായിച്ചു.

തീച്ചു.

ടി ചിലവിനെ അനുവദിച്ചു.

(ഡി) [illegible] ഇടങ്ങളെ ശുചീകരിക്കുന്നതിനും, മററി ചെയ്യിക്കുന്നതിനു ഒരു [illegible] കൂടി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള സാനിററി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൦൯൩ [illegible] ൩൧൦-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടിനെ വായിച്ചു.

[illegible] ആവശ്യമില്ലെന്നു തീച്ചപ്പെടുത്തി.

(ഇ) [illegible] ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ [illegible] ൧ രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള സാനിററി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ ൧൦൯൩ ധനു ൨൪-ലെ ൩൧൮-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ട വായിച്ചു

അനുവദിച്ചു.

ഈ [illegible] മിസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം [illegible] ചെയറിൽ [illegible] അദ്ധ്യക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

(എഫ്) [illegible] (൨൦) വിളക്കുകൾ [illegible] വാങ്ങണമെന്നു സാനിററി ഇൻസ്പെക്ടർ [illegible] [illegible] ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ വായിച്ചു.

തീച്ചു.—

(എ) [illegible] (൧൦) വിളക്കുകൾ [illegible] വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

(ബി) [illegible] (൨൦) [illegible] [illegible]

ഈ [illegible] [illegible] [illegible] പ്രസിഡണ്ട [illegible]

([illegible]) [illegible] ശേഖരപ്പുരത്തി, [illegible] [illegible] എല്ലാ അംഗീകരിക്ക [illegible] [illegible] വായിച്ചു.

വിധി

[illegible] അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

([illegible]) [illegible] നോട്ടീസ് [illegible] [illegible] ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്ക എഴുതി [illegible] തീർമാനിച്ചു.

൨. [illegible] അഭിപ്രായങ്ങൾ: ഇല്ല

൩. വരവുചിലവു കണക്കുകൾ.

[illegible] വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ വായിച്ചു.

പാസ്സാക്കി.

൪. നോട്ടീസുകളും ലൈസൻസുകളും [illegible].

(എ) നോട്ടീസുകൾ:— ഇല്ല.

(ബി) ലൈസൻസുകൾ

നമ്പർ.	പേര്	[illegible]	വിധി
(൧)	[illegible] [illegible]	[illegible]	അനുവദിച്ചു
(൨)	[illegible] നോട്ട	ടി	ടി
(൩)	ടി	ടി	ടി
(൪)	[illegible] മാത്തു	[illegible]	ടി
(൫)	വി. ശ്രീനിവാസയ്യ	ടി	ടി
(൬)	ടി	ടി	ടി
(൭)	[illegible] [illegible]	[illegible] എ.	ടി
(൮)	ടി	[illegible]	ടി
(൯)	[illegible] ചെറിയാൻ	ടി	ടി
(൧൦)	[illegible] ഉമ്മമെൻ	ടി	ടി
(൧൧)	[illegible] കോശി	ടി	ടി
(൧൨)	[illegible]	[illegible] എ	ടി
(൧൩)	എം. [illegible]	ടി	ടി
(൧൪)	[illegible] വർഗീസ്	[illegible]	ടി
(൧൫)	[illegible] വർഗീസ്	[illegible]	ടി
(൧൬)	ചാക്കോ [illegible]	ടി	ടി
(൧൭)	യോഹന്നാൻ ഇസ്മായിൻ	ടി	കമ്മിററിയുടെ അടുത്ത യോഗത്തിനകമായി സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന [illegible] അലക്സാണ്ടർ, എസ് ചിദംബരയ്യർ, എൻ. [illegible] വർഗീസ്, ഇവരെ ഒരു സബ് കമ്മിററിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

൫. [illegible]:—

നമ്പർ.	പേര്	[illegible]	വിധി.
(൧)	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible] (൭) [illegible] വസ്തിച്ചു [illegible] പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നടപടി [illegible] അംഗീകരിച്ചു
(൨)	[illegible]	[illegible] ഉണ്ടായി [illegible]	[illegible] (൩) [illegible] വസ്തിച്ചു [illegible] പ്രസിഡണ്ടിന്റെ നടപടി [illegible] അംഗീകരിച്ചു

൭. പ്രാസിക്യൂഷൻ —

നമ്പർ.	പേര്.	നിഷേധിച്ച വകുപ്പ്.	നിഷേധന സ്വഭാവം.	ശിക്ഷ
(൧)	കൊച്ചാച്ചി	൩൯ എ.	അനുവാദംകൂടാതെ കെട്ടിടം പണികഴിപ്പിച്ചതിന്.	പിഴചെയ്തു.
(൨)	സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാധവൻ	ടി	ടി	ടി
(൩)	ഫിലിപ്പോസ് വർഗീസ്	ടി	ടി	ടി
(൪)	വാസുദേവ അയ്യപ്പൻ ചെട്ടിയാർ	ടി	ടി	പ്രാസിക്യൂഷൻ തള്ളിച്ചു.
(൫)	എൻ. വി ഡിസൂസാ	ടി	ടി	മാപ്പുചെയ്തു.
(൬)	ടി	൮൩	ലൈസൻസുകൂടാതെ സ്ഥലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിന്.	ടി
(൭)	കരുവിള കോശി	ടി	ടി	ടി
(൮)	ദേവസ്വംപറമ്പിൽ കേശവൻ	൩൯ എ	അനുവാദം കൂടാതെ കെട്ടിടം പണികഴിപ്പിച്ചതിന്.	ടി

യോഗം വൈകിട്ട ൫ മണിക്ക പിരിഞ്ഞു.

ഈ. വി. എബ്രഹാം,
പ്രസിഡൻറ.

(ശരിപകർപ്പ്)

പ്രസിഡൻറ (ഒപ്പ്)

ടൗൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ കമ്മിററി, ആലപ്പുഴ.

൧൦൯൩ാമാണ്ട കുംഭമാസം [illegible] നു കൂടിയ [illegible] ടൗൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ കമ്മിററി ആഫീസിൽവെച്ചു കൂടിയ സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടികൾ —

ഹാജർ

മ. രാ. രാ. കെ. ഏ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ അവർകൾ, ബി. എ. ബി. എൽ., പ്രസിഡണ്ട്,

„ എസ്. [illegible] പിള്ള അവർകൾ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആഫീസർ.

„ എം. കെ. [illegible] അവർകൾ.

മിസ്റ്റർ എൻ. ടി. [illegible]

മ. രാ. രാ. [illegible] അവർകൾ,

„ കെ. [illegible] അവർകൾ

മിസ്റ്റർ സി. ജെ. വറുഗീസ് ബി. എ., ബി. എൽ.

മ. രാ. രാ. എം. ഐ. ചാത്തുക്കുട്ടി അവർകൾ

യോഗം വൈകുന്നേരം ൩ മണിക്ക ആരംഭിച്ചു

I. [illegible] പ്രസിഡണ്ട് മിസ്റ്റർ എ. എ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ [illegible] പ്രസിഡണ്ട് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചു.

മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, [illegible] പ്രസിഡണ്ട്, എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] [illegible]

[illegible]

II. [illegible]

(൧) [illegible]

(൨) [illegible]

III. [illegible] സർവ്വ [illegible] നമ്പർ പാറമ്പോക്ക സ്ഥലത്തു നിന്നും [illegible] സ്വ[illegible] ലൈസൻസ് സ്ഥലം പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി [illegible] തഹസിൽദാർമാരുടെ പക്കൽ നിന്നും വന്ന [illegible] നമ്പരും [illegible] നമ്പരും എഴുത്തുകൾ വായിച്ചു.

[illegible] അപേക്ഷക്കാരനു പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ലെന്നു കാണിച്ചു [illegible] തഹസിൽദാർ പ്രസിഡണ്ടു അയച്ച [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible] നമ്പർ എഴുത്തു വായിച്ചു.

പ്രസിഡണ്ടു അയച്ച എഴുത്ത് അംഗീകരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

IV. (എ) താഴെ പറയുന്ന ചിലവുകൾ അനുവദിച്ചു.

ചിലവു ഇനത്തെന്നു.	ഉറു.	ച	കാ.
(൧) [illegible] കോൺക്രീട്ടു തൂണുകൾ ചുമപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(൨) ലോക്കൽ ഫണ്ട് [illegible] ഗുമസ്തൻ എന്ന മാസികയ്ക്കു ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വരി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(൩) ബിൽ ഫാറം മുതലായ ഫാറങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ച വകയ്ക്കു	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(ബി) താഴെ പറയുന്ന അടങ്കലുകൾ വായിച്ചു അനുവദിച്ചു.

അടങ്കലുകൾ ഇനവകയ്ക്കു	അനുവദിച്ച തുക ഉറു.	ച.	കാ.
(൧) [illegible] പെട്ടസ് [illegible] ഒരു കുളം വെട്ടിയതിനു	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(൨) കൊല്ലം റോഡിനു പടിഞ്ഞാറുവശം ഉള്ള കക്കൂസ് അറ്റകുറ്റം പോക്കിയതിനു	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(൩) [illegible] വെള്ളയടിച്ചതിനു	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(൪) കച്ചേരിയിലെ ഉപയോഗത്തിനു ഒൻപതു പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനു	[illegible]	[illegible]	[illegible]

V. [illegible] കമ്പനിയിലുള്ള [illegible] അച്ചുകുത്തി വസൂരിക്കെതിരെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രസിഡണ്ടു [illegible] അയച്ച [illegible] ഫെബ്രുവരി [illegible] നമ്പർ എഴുത്തു വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

VI. മഴണിൽ മുഖ്യം വസൂരി രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമായ [illegible] മുതൽ [illegible] അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വസൂരി രോഗികളുടെ വകയ്ക്കു തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെണ്ടു വായിച്ചു.

വസൂരി രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം	കുളിച്ചവരുടെ എണ്ണം	മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം	[illegible] അവസാനത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

VII. താഴെ പറയുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ പേരിനു എതിരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ പ്രാസിക്യൂട്ടു ചെയ്യണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

ആളുകളുടെ പേരുകൾ	പ്രാസിക്യൂഷൻ എഴുതിയ വകുപ്പും പ്രകാരം അനുവദിച്ച എന്നു	കാരണം എന്തെന്നു
(൧) [illegible] കൊച്ചുകാസിം	[illegible]	[illegible] ലൈസൻസു കൂടാതെ സർക്കാർ സ്ഥലത്തു [illegible] വെച്ചു ഉപയോഗിച്ചതിനു
(൨) മാധവൻപിള്ള വേലുപ്പിള്ള	[illegible] A	[illegible] ഒരു [illegible] പണിയിച്ചതിനു
(൩) [illegible] കുഞ്ഞു	[illegible]	ലൈസൻസു കൂടാതെ [illegible] വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനു
(൪) എം. [illegible]	[illegible]	ലൈസൻസു കൂടാതെ ഒരു [illegible] വെച്ചു [illegible]

VIII. [illegible] കൊല്ലം [illegible] പ്രകാരം [illegible] പറയുന്ന [illegible] അപേക്ഷകളിന്മേൽ പ്രസിഡണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളെ [illegible] വായിച്ചു

	ആളുകളുടെ പേരുകൾ	കുറ്റം ഏതു വകുപ്പു പ്രകാരമെന്നു	പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഉത്തരവു താഴെ പറയുന്ന തുക പിഴ വാങ്ങി കുറ്റം രാജിയാക്കണമെന്നു രൂ.	ച.	കാ.
൧	സൈമൺ ഫ്രാൻസിസ്	൩൩	[illegible]	"	"
൨	ടി	൩൩	[illegible]	"	"
൩	പി. എ. അരുണാചലംപിള്ള	൫൩	"	൧൪	"
൪	എൻ. കേശവപിള്ള	൧൧൬	"	൪	"
൫	അടിമവാവാ കണ്ണു	൩൩	"	[illegible]	"
൬	കണ്ണൻ കണ്ണൻ	൫൩	[illegible]	"	"
൭	എൻ. നീലവാഴിപെരുമാൾപിള്ള	൩൩.	"	൪	"

IX. താഴെ പറയുന്ന ആളുകൾക്കു ൧൦൯൩-ാമാണ്ടത്തേക്കു പ്രസിഡണ്ട് അനുവദിച്ചതായ ലൈസൻസുകൾ വായിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

ലൈസൻസു നമ്പർ	ലൈസൻസുകാരന്റെ പേര്.	കച്ചവടം ഇന്ന തെന്നു.	ലൈസൻസ് ഫീസായി കെട്ടിയിട്ടുള്ള തുക ഇത്രയെന്നു.
[illegible]	അഗസ്റ്റിൻ ഗോൺസാൽവിസ്	[illegible]	൧ ൪ കണ്ടിയിൽ കവിയാതെ
[illegible]	തിരയത്തു ചാണ്ടി കോര	കൊപ്രാ	[illegible]
[illegible]	ഉമ്മർ അബ്ദുറഹിമാൻ	ടി	൫ ൨ കണ്ടി
[illegible]	പ്പുന്നൻ വേലു	മണ്ണെണ്ണ	൧൨ ത്തരം
[illegible]	ഷേയിക്ക്മൈതീൻ സുലൈമാൻ	ഉപ്പ്	൧ ൦ കണ്ടി
[illegible]	അബ്ദുറഹിമാൻ ഇലിയാസ്	കൊപ്രാ	[illegible]
[illegible]	വി. നാരായണകമ്മത്തി	മണ്ണെണ്ണ	[illegible]
[illegible]	മീരാൻകണ്ണു അലിമ്	ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊപ്രാ	൧ ൦ ൦ കണ്ടിയിൽ കവിയാതെ
[illegible]	മാനുവൽ ഗോൺസാൽവിസ്	[illegible]	ചില്ലറ
[illegible]	എൻ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	മണ്ണെണ്ണ	൧൧ ത്തരം
[illegible]	ഗോപാലകൃഷ്ണ രങ്കപ്പൈ	ടി	[illegible]
[illegible]	അബ്ദുസലാം ഇലിയാസ്	കൊപ്രാ	൫ ൧ കണ്ടി
[illegible]	അഹമ്മദ് അബ്ദുൽകാദർ	മണ്ണെണ്ണ	[illegible]
[illegible]	ബാപ്പു അലിയാർകണ്ണു	[illegible]	൨ ൪ കണ്ടി
[illegible]	ജാക്കബ് സൈമൺ	മരപ്പണി	ചില്ലറ
[illegible]	മീരാൻകണ്ണു [illegible]	മണ്ണെണ്ണ	[illegible]
[illegible]	എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള	മരപ്പണി	ചില്ലറ
[illegible]	[illegible] അബ്ദുൽകാദർ	മണ്ണെണ്ണ	[illegible]
൩൦൦	[illegible]	കൊപ്രാ	[illegible]

യോഗം രാത്രി ൭ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

[illegible]
പ്രസിഡണ്ട്.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, COLACHEL.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held in the local Sub Registrar's Office on 19-6-93/1-2-1918 at 4-30 P. M.

Present.

M. R. Ry. A. Arunachalam Pillai Avergal. *President.*
" I. Arunachalam Pillay Avergal.
" A. Ayyaperumal Pillai Avergal.
" P. Krishna Pillai Avergal.
" N. Kunjen Pillai Avergal.

Rev. Father Fernandez.

I. Read the following letters from Government.

(1) No. C. [illegible] dated 23-1-18 calling for a report on the prevalence of cholera at Colachel Town. Read also the reply submitted by the President.

Reply approved of.

(2) No. G. 505 dated 29-1-18 *re* the submission of vital statistics returns.

Recorded.

(3) No. G. 570 dated 24-1-18 accepting the resignation tendered by Mr. E. J. Smith of his membership on the Committee.

Recorded.

(4) No. G. 637 dated 31-1-18 informing that orders have been issued to refund the sum of chs. (14) fourteen by P. W. D.

Recorded.

(5) No. G. 630 dated 31-1-18 *re* the revision of the boundary.

Resolved to inform the Government that no revision of the boundary is required, as suggested by the Sanitary Commissioner.

II. Reports etc., from the President and members.

(1) Read President's note *re* the repairs to the street lamps.

Resolved to request the President to do the needful.

(2) Read the list of licenses granted by the President.
Approved (*vide* appendix A).

(3) Read report No. 125 dated 4-6-93 from the Sanitary Inspector *re* the repairs to the rubbish carts.

Resolved to sanction a sum of Rs. (10-5-0) ten and chs. five only for the repairs to the Pattaks and an additional sum of Rs. (5) three for the other repairs.

(4) Read report No. 137 dated 18-6-93 *re* the removal of two cocoanut trees at Pandakasalapuram.

Resolved to request the President to do the needful under Section 47.

(5) Proposed by Rev. Fr. Fernandez, seconded by Mr. Kunjen Pillai and carried unanimously that, in view of the long and faithful service of the Sanitary Inspector and also of the heavy and responsible works turned out by him, Government be requested to sanction his pay being increased by Rs. (5) five per mensem or a conveyance allowance of Rs. 7½ per mensem being given to him.

III. Read petition from Kulathooran Sivasubrahmaniam *re* the supply of kerosine oil.

Resolved to cancel the agreement, under the circumstances stated in the petition and authorise the President to purchase the required oil at the market rate.

The meeting broke up at 6 P. M.

A. ARUNACHALAM PILLAI
President

APPENDIX, (A.)

Serial No.	*License fee.*	*Name.*	*Section.*	*Purport.*
1	83	M. Mahamad Meetheen Pillai	53	Salting fish in a trench.
2	84	M. Sayed Mahamad	Do	Do.
3	85	Adam Mahamadasan	Do	Storing 36 bundles of coir.
4	86	A. Mahamad Abdulkatheer	Do	Storing fish
5	87	Y. Gnanapiakasam	Do.	Storing timber.
6	88	Do	Do.	Do bamboos
7	89	Meeran Pillai Sayed Mahamad	Do	Do. fish.
8	90	S. Navam Meeran Pillai	Do	Do
9	91	Meyyal Meyyal	Do	Do. 36 bundles of coir
10	92	K. Sayed Mahamad Pillai	Do	Do. fish
11	93	Ahamad Pillai Noohoem	Do.	Do
12	94	P. Arunachapuram al Pillai	Do.	Do. Chinese crackers.
13	95	K. Mahamad usakmuel Pillai	Do	Do Catamarans.
14	96	K. Mytheenean	Do	Salting fish in a trench
15	97	N. Madan Pillai	Do	Storing one tin of kerosine oil.
16	98	M. Mahamad Abdulkathir	Do	Do. fish.
17	99	S. Kattumadan	Do.	Seasoning cocoanut husks.
18	100	Rawther Pillai Kadhusathmay	Do	Storing catamarans
19	101	Do	Do.	Do
20	102	Pandaran Sethumadan	Do.	Seasoning cocoanut husks.
21	103	Subrahmanian Kuttesadan	53	Storing 90 bundles of coir.
22	104	S. Gnanapiakasam	55	Slaughtering a cow.
23	105	Sesu Pathala *alias* Thevasi	Do	Do bull
24	106	A. Krishnan	Do.	Do goats
25	107	Sansey Michel	53	Storing catamaran.
26	108	Anthoni Kitheruvan	Do.	Do Do

பட்டணபரிஷ்கரண கம்மிட்டி, நாகர்கோவில்.

கழுவர்திட்டை பங்களாவில் 1093-மாண்டு மகரமாசம் 27-உக்குச
சரியான 1918-ம் வருஷம் பிப்ருவரி மாசம் 9-உ
சனிக்கிழமை பகல் 5 மணிக்கு கூடின
ஒரு சாதாரண கம்மிட்டியின்
நடபடிகள்.

ஹாஜர்.

ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ.	கெ. அனந்தநாராயணய்யர் அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்., பிரசிடென்டு.
மிஸ்டர்.	பால் டானியேல், எம். ஏ., எல். டி., வைஸ் பிரசிடென்று
,,	ஜான் குரியன் பி. ஏ., பி. எஸ். ஸி., பி. எம். ஏ.,
,,	டி. வி. ஜோசப்
ம. ரா. ரா. ஸ்ரீ.	ஆர். ஹரிஹர அய்யர் அவர்கள்.
,,	ஆர். சந்திரபானுலால் அவர்கள்.
,,	ஏ. நாயனார் அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்.
,,	பி. சிவசங்கரபிள்ளை அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்.

I. மெம்பர்களான பி. சிவசங்கரபிள்ளை, பி. ஏ., பி. எல்-யும் ஏ. நாயனார், பி. ஏ., பி. எல்-யும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டதை ஸ்வீகரித்தும், மூன்று வருஷகாலத்திற்கு இந்த கம்மிட்டியில் உத்தியோகஸ்தரல்லாத மெம்பர்களாக நியமித்தும், 1918-ம் வருஷம் பிப்ருவரி மாசம் 1-உ எழுதிய ஜி. 677-ம் நம்பர் ஹஜூர் எழுத்து வாசிக்கலாயிற்று.

ரிகார்டு செய்யப்பட்டது.

II. ஒரு இரும்பு பணப்பெட்டி விலைக்குவாங்கவேண்டியதைப்பற்றி 22-1-1918-ல் எழுதிய ஜி. 380-ம் நம்பர் ஹஜூர் எழுத்து வாசிக்கலாயிற்று.

குறித்த நவம்பர் மாசம் 22-உ எழுதிய Fl. 3084/2308-ம் நம்பர் எழுத்தில் விவரித்திருக்கிறபடி பாதி விலையைப் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு இரும்பு பணப்பெட்டியை கம்மிட்டிக்குத்தர கவர்ன்மென்டை கேட்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

III. கம்மிட்டிக்கு ஆவசியமுள்ள மண்ணெண்ணெயைப்பற்றி சப்ளைசெய்ய ஸ்டாண்டார்டு ஆயில் கம்பெனியிலிருந்து 21-1-18-ல் எழுதிய 2-ம் நம்பர் எழுத்து வாசிக்கலாயிற்று.

1094-மாண்டிற்கு (1918-ம் வருஷம் ஆகஸ்டு மாசம் 17-உ முதல் 1919-ம் வருஷம் ஆகஸ்டு மாசம் 16-உ வரை) ஆவசியமுள்ள எண்ணெயின் அளவைப்பற்றியுள்ள விபரங்கள் கம்பெனியார் கேட்டிருக்கிற பிரகாரம் கொடுக்கவேண்டுமென்றும் விலைவிபரமும் கம்பெனியாரை கேட்கவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

IV. [illegible] மாஜிஸ்திரேட்டு கோர்ட்டு பக்கலில் 1092-ம் மாண்டு 221-ம் நம்பர் கேஸிலுள்ள செலவைப்பற்றி சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் 29-5-93-ல் எழுதிய 695-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கலாயிற்று.

இந்த செலவு உள்ளபடி உண்டாயிருக்கிறதாக காண்கிறபடியால் ஒருவிசேஷ [illegible]யாக ரூபாய் பன்னிரண்டு சக்கரம் இருபத்திரண்டும் கொடுக்கப்படவேண்டுமென்றும் கவர்ன்மென்டின் அனுவாதம் வருத்தப்பட வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

மாஜிஸ்திரேட்டின் முன்பு பட்டணபரிஷ்கரண கம்மிட்டியால் பிராஸிக்யூட்டு செய்யப்பட்ட கேசுகளில் அடிக்கடி தவணைமாற்றிவைப்பதினால் வாரத்தில் குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒருநாளில் பட்டண பரிஷ்கரண கம்மிட்டி கேசுகளைவைக்க ஏற்பாடுசெய்யவும் ஆவசியமுள்ளபொழுது மாத்திரம் தவணைமாற்றிவைக்கப் பார்க்கவும் டிஸ்திரிக்டு மாஜிஸ்திரேட்டை கேட்கவேண்டுமென்றுங்கூட தீர்மானிக்கலாயிற்று.

V. சந்தையில்லாத தினங்களில் சந்தைக்குள் சாமான்களை சேகரிக்கிறதைப்பற்றி சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் 18-6-93-ல் எழுதிய 808-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கலாயிற்று.

தீனவை விற்கும் விஷயம் சந்தைக்குத்தகைக்காரனின் விஷயமென்றும் சந்தை காலங்களில் சந்தைக்குள் வைக்கிறதோ அல்லது வெருவாய் [illegible] சாமானங்களோ சேகரிப்பித்த ஆவசியக்கப்படமாட்டாதென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

VI. ஒரு சேறுவண்டி விலைக்கு வாங்கவேண்டியதைப்பற்றி சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் 21-6-1095-ல் எழுதிய 833-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கலாயிற்று.

சேறு வழைடி அவசரமில்லையென்றால் ஆறுதல் சேறு கொண்டுபோக ஆவசியமுள்ள பொழுது கட்டளைகள் பெறவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

VII. கோட்டாற்றில் வெள்ளமடைப் பிரசையால் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஆக்கிரமத்தைப்பற்றி சானிடேரி இன்ஸ்பெக்டர் 11-6-1093-ல் எழுதிய 766-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கலாயிற்று.

ஆக்கிரமத்தை மாற்ற 40-வது வகுப்பின் பிரகாரம் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்படவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

VIII. டௌணில் பரிஷ்காரணத்தைப்பற்றி வைஸ்பிரசிடெண்டின் சிபாரிசைகள் வாசிக்கலாயின.

இரண்டு மாசத்திற்குள் இந்த விஷயத்தைப்பற்றி ஆலோசித்து கம்மிட்டிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டு தர (1) சிபாரிசை செய்தவரும் (2) மிஸ்டர் குரியனும் (3) மிஸ்டர் வேசகரப்பிள்ளையும் (4) மிஸ்டர் ஹரிஹரய்யரும் அடங்கின ஒரு சப்கம்மிட்டி நியமிக்கப்படவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

IX. லைசென்சுகள் கொடுப்பது.

நம்பர்.	அபேக்ஷைக்காரரின் பெயர்.	செக்ஷன்.	கம்மிட்டியின் தீர்மானம்.
1	எஸ். பழனிவேலு பிள்ளை	34 ஏ.	அனுவதிக்கப்பட்டது.
2	பி. சுப்பிரமணிய முதலியார்.	ஷை	ஷை
3	எஸ். இளையபெருமாள் நாடான்	ஷை	ஷை
4	எம். சிதம்பர குமாரு மூப்பனார்	ஷை	ஷை
5	ஸாமியேல் ராபேல	ஷை	ஷை
6	ஏ. சுப்பய்யன்	ஷை	ஷை
7	பி. தாணுமாலயப்பெருமாள் பிள்ளை	ஷை	ஷை
8	எஸ். ஆறுமுகப்பெருமாள்	ஷை	ஷை
9	பி. ஏ. கனகசபாபதி	40	ஸ்தலத்தை பார்வையிட்டு ரிப்போர்ட்டு செய்ய மிஸ்டர் குரியனும் மிஸ்டர் நாயனாரும் அடங்கின ஒரு சப்கம்மிட்டி நியமிக்கப்படவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

X. அர்ஜிகளின் தீர்மானம்.

நம்பர்.	அர்ஜிக்காரரின் பெயர்.	சுருக்கம்.	கம்மிட்டியின் தீர்மானம்.
1	ஆர். தாணுமாலயப்பெருமாள் பிள்ளையும், மற்றவரும்	கோட்டாற்றில் ஒரு வள்ள பிரைவேட்டு மச்சச் சந்தைக்கு லைசென்ஸ் கொடுக்க அபேக்ஷை	கழிந்த தீர்மானமாய்விட்ட தியதியின் பின்பு மூன்று மாசம் கழியாததால் கம்மிட்டி இதைப்பற்றி திரும்பவும் ஆலோசிக்கமுடியாது.
2	தோமஸ் தோணி தோம்மாசியும் மற்றவர்களும்	உடுத்திரா கருப்பட மபோக்கை பகுதி இப்போதிருக்கப்பட்ட ஸ்தலத்தை விட்டு மாற்ற ஏற்படுத்த ஷை	ஷை
3	ஏ. செவப்பெருமாளும் மற்றவரும்	விட்டுவரியும் சுக்கவுசைதம் பண்ணும் பீசும் கொடுப்பதிலிருந்து ஒழிக்க அபேக்ஷை	அர்ஜிகளில் சொல்லியிருக்கிற சங்கதிகளை விசாரித்து ரிப்போர்ட்டுசெய்ய மேலேயுள்ள குரியனும், சிவசங்கர பிள்ளையும், நாயனாரும், ஹரிஹரய்யரும் அடங்கின ஒரு சப்கம்மிட்டி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நம்பர்	ஊராஜிக்காரரின் பெயர்.	சுருக்கம்.	கம்மிட்டியின் தீர்மானம்.
4	கெ. அருணாசலம்	உப்பு மச்சம் முதலானது சேகரித்து வைக்க அவருடைய வண்டிப்பேட்டைக்கு லைசென்ஸ் தர அபேக்ஷை	லைசென்ஸ் கொடுக்க இடையில்லை.
5	தொம்மவயித்தியன் சவரிமுத்து	உப்பு மச்சம் சேகரித்து வைக்க பள்ளிக்கு மச்சச்சந்தையில் ஒரு பண்டகசாலை கட்டவோ அல்லது அடுத்தாப்பிலிருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்தலத்திற்கு லைசென்ஸ் கொடுக்கவோ அபேக்ஷை	இந்த வகைக்கு சர்க்கார் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. ஆனால் ஊராஜிக்காரன் ஒரு தகுதியான கைவசம் காட்டிச் சொன்னால் இந்த விஷயம் ஆலோசிக்கப்படும்.
5.	செகடியான அந்தோனி	ஷை	ஷை

XI. சிலவு இனங்கள்

1. வெண்ணடியில் சில ரிப்பயர் முதலானவை செய்யவேண்டியதைப்பற்றி பொண்டு சீப்பா 8-6-1093 ல் எழுதிய 16-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கலாயிற்று.

ரூபாய் 32-14-3 க்குள்ள அடங்கல் அனுமதிக்கப்படவேண்டுமென்றும் ..லாக இப்போதிருக்கும் பலகை கதவிற்கு பதிலாக ஒரு அளிக்கதவு மாற்றப்படவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கலாயிற்று.

2. கனகமூலம் சந்தையின் மேற்கும் தெற்கும் பார்வையுள்ள கடைகளுக்கு முன்பு தட்டிகள் இடவேண்டியதைப்பற்றி சானிட்டெரி இன்ஸ்பெக்டர் 6-6-1093 ல் எழுதிய 744-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு வாசிக்கலாயிற்று.

இப்போதைக்கு இந்த விஷயம் நிறுத்திவைக்கப்படவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

XII. பிராஸிக்யூஷன்கள்.

நம்பர்	தவறினவரின் பெயர்	தவறின செக்ஷன்.	குற்றவிபரம்.	கம்மிட்டியின் தீர்மானம்.
1	நர்கலிங்கக்கோன்	75	அருவருக்கத்தக்க பொருள்களால் ஜலத்தை மலினப்படுத்தல்	இப்போதைக்கு இவரை எச்சரிக்கை செய்யவேண்டியது.
2	சுடலைமாடன் நாருயணன்	ஷை	ஷை	ஷை
3	என். ஆறுமுகப்பெருமாள்	53	லைசென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சோல்பதன் முஞ்சாலையை நடத்திருப்பதிற்கு	ஆவரை பிராஸிக்யூட் செய்ய வேண்டும்.

கூட்டம் மாலை 7-30 மணிக்கு முடிவுபெற்றது.

கெ. அனந்தராமய்யர்,
பிரஸிடென்டு.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, CHANGANACHERRY.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held on Monday the 2nd Dhanu 1093.

Present.

M. R. Ry. N. Lakshmana Ayer Avergal, M. B. & C. M. *President.*
Mr. C. J. Kuruvilla B. A.
M. R. Ry. K. Sivarama Pillai Avergal.
Rev. Fr. Thomas M. Maniyil
Mr. V. Chacko Ouseph.
Sahib Bahadur M. A. Navroz Kani Ravuther.

1 Letters from Government :—
(1) No. J. 3821/8 of 17 dated 30-11-17 forwarding copy of L. No. J. 3807/8 of 17

addressed to the Commissioner of Police, re persons arrested by the T. I. C. Subordinates in nuisance cases.

Noted. Resolved that copies of the letter be translated and forwarded for the information and guidance of the subordinates of the Committee who have the power of arresting persons who commit nuisance.

(2) No. G. 5613 dated 26-11-'17, forwarding circular No. G. 5455, requiring a list of Ezhavas and Mahomedans employees under the Committee.

Recorded.

(3) No. E. 4059 dated 26-11-'17, forwarding copy of order No. E. 3953 dated 23-11-'17, re the starting of a University for the State.

Recorded.

At this stage Mr. V. Chacko Ouseph joined the meeting.

II. Letters from other Departments.

(1) No. 2007 dated 3-5-'93 from the local Tahsildar, requiring the opinion of the committee in the matter of removal of a portion of the T. I. C. building to be utilised for extension of the camp-shed building.

Resolved that the Tahsildar be informed that the committee have no objection in having the portion under reference dismantled and taken, provided the eastern most room in the northern corner of the building now occupied by the Excise people is handed over to the committee.

III. Reports from the Sanitary Inspector :—

(1) No. 207 dated 25-4-'93, forwarding a statement, showing the nature of Sanitary arrangements made in connection with the festival of Perunnail Temple and Pazayil Church.

Resolved that sanction accorded by President for expenditure be approved.

(2) No. 203 dated 24-4-'93, re the petition of Varia Veetil N. Sankara Panikar to remit the tax on his building.

Resolved that the petitioner be informed that the tax on his house cannot be remitted as it is evident to the Committee that the house under reference is occupied.

(3) No. 157 dated 10-4-'93, stating that a chimney was broken by the lamp-lighter Vareeth Devasia.

Resolved that the order of the Acting President to realise the price from the lamp-lighter be approved.

(4) No. 136 dated 15-4-'93, stating that one Puthuparambil Kasim Mytheen Kunju has begun house construction before getting permission from the Committee. Read also notice issued to the party and his explanation thereon.

Resolved that Kasim Mytheen Kunju be informed that on payment of a compounding fee of B. Re. 1 (one) within seven days of the receipt of notice to this effect, further proceedings will not be adopted against him.

(5) No. 175 dated 2-4-'93, stating that Mallichiparambil Mathai Joseph has begun house construction before getting permission from the Committee. Read also notice issued to the party and his explanation thereon.

Resolved that Mathai Joseph be informed that on payment of a compounding fee of B. Re. 1 (one) within seven days of the receipt of a notice to this effect, further proceedings will not be adopted against him.

(6) No. 190 dated 12-4-'93, stating that Chettakattu Varghese Thoma trades in kerosine oil without license. Read also notice issued to the party and his explanation thereon.

Resolved that on payment of a compounding fee of B. Re. ½ (half) in addition to a License fee of B. Re. 1 (one) within seven days of receipt of a notice to this effect, further proceedings will not be adopted against him.

IV. Report dated 25-?-'93, from Public Market Aminadar A. Narayana Pillai stating that Varghese Devasia who is a lamp-lighter of T. I. C. took one bandy load of planks into the market without paying the fees. Read also explanation of Varghese Devasia the lamp-lighter.

Resolved that he be fined 7 (seven) chs. for the offence.

V. Report No. 4 dated 7-4-'93 from B. and D. Registrar, stating that the Thekeyilathu Veetil Velayudhan Sankaran has failed to intimate a death in time. Read also notice issued to the party and his explanation thereon.

Resolved that on payment of a composition fee of chs. 4 (four) within 7 days of the receipt of a notice to this effect, further proceedings will not be adopted against him.

VI. Read petition from Puthenparambil Devasia Kuriakose re the removal of a privy in question.

Resolved that a Sub-committee of Messrs. V. Chacko Ouseph, C. J. Kuruvilla and Rev. Fr. Thomas M. Murical be requested to inspect the site and report.

VII. Read classified abstract of receipts and expenditure for the month of Thulam 1093.

Resolved that the abstract be approved.

VIII. Read Bill from P. G. Gabriel, Timber merchant for Rs. 53, annas 14, the price of 12 lamp posts.

Resolved that the bill be passed and the payment done by the President be approved.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

N. LAKSHMANA AIYER,
President.

பட்டண பரிஷ்கரண கம்மிற்றி, செங்கோட்டை.

கம்மிட்டி ஆபீஸில் வைத்து 1918-ம் வருஷம் ஜனுவரி மாசம் 3-ம் தேதிக்குச் சரியான 1093-ம் மாண்டு தனு மாசம் 20-ம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலை 4 மணிக்குக் கூடின ஓர் சாதாரண மீட்டிங்கின் நடபடிகளைகள்.

ஆஜர்.

மகா. ராச. ராச. ஸ்ரீ. ஆர். கோவிந்தப் புதுவாள் அவர்கள், பி. ஏ., பி. எல்., பிரஸிடென்று.

,, எஸ். காசி அய்யர் அவர்கள்.
,, என். சுப்பையாத்தேவர் அவர்கள்.
,, பி. ஆண்டா பிள்ளை அவர்கள்.
,, எம். பி. குத்தாலலிங்கம்பிள்ளை அவர்கள்.
,, எஸ். வீரபத்திர ஆசாரியர் அவர்கள்.

I. கெவர்ன்மென்றிலிருந்து வந்த கீழ்சொல்லப்பட்ட லெட்டர்கள் வாசிக்கப்பட்டது.

1. டி. டு. லி. க்கு சம்பந்தப்பட்ட அபீளிக்கேட்டரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மென்று அனுப்பவேண்டுமென்று 1917-ம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 21-ம் தேதி எழுதிய டி. 9108-ம் நம்பர் லெட்டர்.

ஆவசியப்பட்ட விவரங்களைக்கொடுக்கும்படி பிரஸிடென்றை வேண்டிக்கொள்ளவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

2. பிரஸிடென்று அவதியில் போகும்பொழுது பிரஸிடென்று ஜோலியைக் கொடுக்கும் விஷயமாய் 1917-ம் வருஷம் டிசம்பர்மாசம் 21-ம் தேதி எழுதிய டி. 9110-ம் நம்பர் சாக்ஷியுநக்குப் பகர்ப்பு அனுப்பியிருப்பதாய் 1917-ம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 21-ம் தேதி எழுதிய டி. 9117-ம் நம்பர் லெட்டர்.

கோட்டு பைசலாயிற்று.

II. தங்களுடைய வீட்டிலுள்ள அசுத்தமான மலமாற்றுகிற டபடி விஷயமாய குலசேகரம்பிள்ளை முதல்பேர் போதிப்பித்த அர்ஜியின்மேல் சப் கமிட்டியாரிடமிருந்து 12-12-17-ல் எழுதிவந்த ரிப்போர்ட்டை திரும்பவும் வாசிக்கப்பட்டது.

இந்த விஷயத்தை ஓர் ஆருபோகத்திற்கு மாற்றிவைக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

III. 1093-மாண்டு தனுமாசம் 11-ம் தேதியிலுள்ள திருவிதாங்கூர் கெவர்ன்மென்டு கெசற்று 1271-ம் நம்பர் பக்கத்தில் பிரசித்தப் செய்திருக்கப்பட்ட பட்டண பரிஷ்கரண கம்மிட்டி அதிகாரத்திற்குள் உண்டாகிற வகுரி தொழில் விபாதி பரிபாலனத்திற்குள்ள ரூல்ஸை திரும்பவும் வாசிக்கப்பட்டது.

அவசியப்படுகிற சமயம் இந்தக் கம்மிட்டிக்கும் ரூல்ஸை தயாரிக்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

IV. சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டரிடமிருந்து வந்த கீழ் சொல்லப்பட்ட ரிப்போர்ட்டுகள் வாசிக்கப்பட்டது.

1. விசாவன்சிங்கு ரெஜிஸ்தர்களின் மூன்றாவது வார்டு 216-ம் 219-ம் நம்பர்கள் வீடுகளைச் சேர்க்குறிதற்கு அனுமதி கிடைக்கவேண்டுமென்று 20-4-1093-ல் எழுதிய 182-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு.

அனுமதிக்கலாயிற்று.

2. பழய சைவப்புரை ஸ்தலத்தில் ரூ கக்கூஸ் கெட்டுவதற்காக ஜோரும் எஸ்டிமேற்றும் அனுப்பியிருப்பதாய 24-4-93-ல் எழுதிய 203-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு.

எஸ்டிமேற்று செய்யவும் எடுகலாயும் திரிந்தெடுத்த ஸ்தலம் மெடிக்கல் ஆபீஸர் அங்கீகரித்த ஸ்தலமாயிருக்கிறது. புதிதான எஸ்டிமேற்று தயார்செய்ய வேண்டுமென்றும் வேறொரு ஸ்தலம் நிச்சயிக்க வேண்டுமெனலாயிற்று.

3. கோட்டர்களின் விஸ்தாரம் பற்றிக்கொண்டு அனுப்பியிருப்பதாய் 24-4-93-ல் எழுதிவந்த 210-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு.

அங்கீகரிக்கலாயிற்று.

4. நிலவைக்கள் விஸ்தீரிகளை உபயோகிக்கவேண்டுமென்று 25-4-93, 27-4-93, 28-4-93 இந்த தியதிகளிலெழுதிய 212, 214, 215-ம் நம்பர்கள் ரிப்போர்ட்டுகள்.

அந்தந்த வார்டுகளையும் பர்களை வீடுகளைப்பார்த்து அபிப்பிராயம் கொடுக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ளவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

5. குப்பை வண்டிகளிலுள்ள ரிப்பயர் செய்வதற்கும் மண்வெட்டிகள் வாங்குகிறதற்கும் மற்றுமாய இருபத்தொன்று சக்கரம் பணத்திற்கு அடங்கிய ஒரு எஸ்டிமேற்று அனுப்பியிருப்பதாய் 28-4-1093-ல் எழுதிய 216-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு.

அனுமதிக்கலாயிற்று.

6. ஸ்கானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் வசிக்கிற 271-ம நம்பர் வீட்டை ரிப்பயர் செய்கிறதற்கும் 1093-மாண்டு தனுமாசம் முதல் சருக்கரை அநுசரித்து வாடகை கொடுக்கிறதற்கும் அனுவாதம் கிடைக்கவேண்டுமென்று 5-5-1093-ல் எழுதிய 236 ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு.

அனுமதிக்கலாயிற்று.

7. பரவ்டெனு கொல்ச் சொன்ன பிரகாரம் காளை சம்பந்தித்துள்ள ஸ்பெஷல் ஜோலிக்காக எட்டு ரூபாய் சம்பளத்தில் முமசுவாமி நாயுடுவையும் எழு ரூபாய் சம்பளத்தில் ஒரு வாசவன்சரையும் ஆக்கியிருக்கிறதென்று 17-5-93 ல் எழுதிய 237-ம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு.

அனுமதிக்கலாயிற்று.

V. ஒரு படி முதலான உகெடுடும் விரோபமாய் என். திரவியம்பிள்ளை எழுதவைத்த உடம்படி வாசிக்கப்பட்டது.

உடம்படியை சரிகரித்து அனுவாதம் கொடுக்கவேண்டுமென்று நிர்மாணிக்கலாயிற்று.

VI. (1) பூம்பிலத் தொடர்மல் ஒரு தட்டு போட்டதற்கு அனுவாதம் வாங்காதததற்காக சமாதானம் சொல்லவேண்டியதற்கு கமிட்டி மும்பாகெ ஆஜராக வேண்டுமென்று பிச்சைபன் செட்டியாருக்கு அனுப்பின நோட்டீஸ் வாசிக்கப்பட்டது.

ஆஜரில்லாததினால் புதிதான வேறொரு நோட்டீஸ் கொடுக்கவேண்டுமென்று நிர்மாணிக்கலாயிற்று.

(2) மாணை குற்பத்திற்காகவும் கம்பெட்டி உத்திரவை லங்கித்ததற்காகவும் சமாதானம் சொல்லவேண்டியதற்காக கமிட்டி மும்பாகெ ஆஜராக வேண்டுமென்று சிவியார் பிள்ளைக்கு அனுப்பின நோட்டீஸ் வாசிக்கப்பட்டது.

நோட்டீஸைப்பற்றி ஆஜராகாமலிருந்ததற்காக பிராஸிக்யூஷன் செய்யவேண்டுமென்று நிர்மாணிக்கலாயிற்று.

VII. 115-வது வகுப்பின்பிரகாரமுள்ள குற்றவாளிகளின் ஸ்டேட்டுமென்றுகள் வாசித்து அவர்களுடைய சமாதானங்கள் கேட்கப்பட்டது.

நம்பர்.	பெயர்.	குற்றம் இன்னதென்று.	தீர்மானம்.
1	முமலிங்கம் செட்டி	மரணகுற்றம்	நாலு சக்கரம் கொடுத்தின மேல் குற்றத்தை முஜிப்படுத்தவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
2	திருமலையாண்டி	ஷை	ஷை
3	சுவாமி அய்யர்	ஷை	ஏழு சக்கரம் கொடுத்ததின் மேல் குற்றத்தை முஜிப்படுத்த வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
4	முத்தயயாதேவன்	ஷை	ஷை
5	பிச்சன் பண்டிதன்	ஷை	ஆஜரில்லாததினால் புதிதான வேறொரு நோட்டீஸ் கொடுக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
6	கருப்பய்யாபிள்ளை	ஷை	ஏழு சக்கரம் கொடுத்ததின் மேல் குற்றத்தை முஜிப்படுத்த வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று
8	சின்னத்தம்பியாபிள்ளை	ஷை	மன்னிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

VIII. லைசென்ஸுகளை கொடுத்தல்.

(1) 34. ஆ. வகுப்பின்பிரகாரம்.

நம்பர்.	பெயர்.	விஷயம்.	சம்பந்தப்பட்டவர் ரிப்போர்ட்டு.	தீர்மானம்.
1	பரசுராமய்யர்	ஒரு செட்டுபுரை கெட்டுவதற்கு	அனுவாதம் கொடுக்கலாமென்று	அனுவதிக்கலாயிற்று.

(2) 33-ம், 53-ம், 55-ம் வகுப்புகளின் பிரகாரம்.

நம்பர்.	பெயர்.	விஷயம்.	சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டருடைய ரிப்போர்ட்.	தீர்மானம்.
1	நயினார்செட்டியார்	ஒரு தட்டிக்கு	அனுமதிக்கலாமென்று	அனுமதிக்கலாயிற்று.
2	எஸ். சுப்பிரமணிய அய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
3	ஜி. சங்கர நாராயணய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
4	இசக்கிமுத்துப்பண்டாரம்	ஷை	ஷை	ஷை
5	பூதத்தம்மாள்	ஷை	ஷை	ஷை
6	ஆர். முத்தாலமய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
7	தெக்ஷிணாமூர்த்தி அய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
8	சுப்பய்யாத்தேவர்	ஷை	ஷை	ஷை
9	சவரிப் பெருமாள் பிள்ளை	ஷை	ஷை	ஷை
10	பரமசிவனுத்தேவர்	ஷை	ஷை	ஷை
11	ஷை	ஷை	ஷை	ஷை
12	இப்புரூவு	ஷை	ஷை	ஷை
13	கெ. அனந்தநாராயணய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
14	ராமகிருஷ்ணய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
15	சுப்பிரமணியய்யர்	ஷை	ஷை	ஷை
16	முகம்மதின் பாச்ச அணாவி	மண்ணெண்ணெய்க்கச் சவடம் செய்கிறதற்கு	ஷை	ஷை
17	ஷை	கொரசக் கச்சவடம் செய்கிறதற்கு	ஷை	ஷை
18	ஷேக்கு அப்தல காதர் சாகிப்	இறச்சிக் கச்சவடம் செய்கிறதற்கு	ஷை	ஷை

IX. அர்ஜிகளைத் தீர்மானம் செய்தல்.

நம்பர்.	பெயர்.	விஷயம்.	தீர்மானம்.
1	மாடசுவாமிமூப்பன்	பூமியில் தொடாமல் ஒரு தட்டி போடுவதற்கு அனுமதம் கிடைக்கவேண்டுமென்று	அனுமதம் கொடுக்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
2	முத்துமாடன் காரியாளன்	ஷை	இந்த அர்ஜியை சானிட்டேரி இன்ஸ்பெக்டருடைய ரிப்போர்ட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
3	ரெகுபதி அய்யர்	ஒரு புளியமரத்தை மாற்றுதல் விஷயமாய்	இரண்டுமரத்தை அவதி கொடுக்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
4	பாலவன்னா ஆப்பன்	புறம்போக்கு பூமியில் [illegible] ஒரு புளி [illegible] அகற்றுதல் விஷயமாய்	[illegible] எஸ். பி. முத்தையா [illegible] பிள்ளை ஆர். [illegible] இவர்கள் சேர்ந்த ஒரு சப்கமிட்டியை [illegible] பார்த்து அபிப்பிராயம் கொடுக்கும்படி வேண்டிக்கொள்ள வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

நம்பர்.	பெயர்.	விஷயம்.	தீர்மானம்
5	ஆர். வெங்கிடாசலய்யர் முதலியார்	என்னுடைய கட்டடம் செய்திருக்கிற குளக் கரையை இல்லாமலாக்கவேண்டுமென்று	அவர்களுடைய அபேக்ஷைப் பிரகாரம் அனுமதிக்க இடமில்லையென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.
6	சங்கரநாராயண அய்யர்	கருப்புகட்டிக் கடை ... விஷயமாய்	இந்த அர்ஜியைத் தள்ளவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கலாயிற்று.

சபை மணி 6-30 க்குப் பிரியப்பட்டது.

ஆர். கோவிந்தப் புதுவாள்,
பிரசிடெண்டு.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, QUILON.

Proceedings of a special meeting of the Committee held on Tuesday the 11th December 1917/26th Vrichigom 1093.

Present.

M. R. Ry. R. Mahadeva Aiyer Avergal, B. A., (*President*).
" K. Raman Tampi Avergal, B. A., M. D. &c.
" C. Raman Tampi Avergal, B. A., B. L.
" C. Sankara Menon Avergal, B. A., B. L.
" N. Kumaren Avergal, B. A., B. L.
Mr. C. R. Arasaratnam Pillai.

Sahib Bahadur C. Mahamedkunju.

The business of the meeting commenced at 7 A. M.

I. Read docket from Government No. 8760 dated 6-12-17 forwarding a set of rules for the management of small-pox epidemic.

Read also the notification drafted by the President.

Resolved that the notification as drafted be approved and published immediately in the town by beat of drum and also in the Gazette.

Resolved further that Mr. C. Sankara Menon be requested to suggest such amendment in the rules passed by Government as may be necessary for efficient working.

II. In order to scrutinise the work of the Sanitary Inspector and the Medical Officer under the Committee in regard to inspection and verification of small-pox cases, resolved that members be requested to personally supervise the working of the special arrangements now resolved upon, in the several blocks as specified below:—

Block No. I.	Dr. K. Raman Tampi.
II & III.	Mr. C. Mahamedkunju.
IV.	Mr. P. J. John.
V.	Messers. S. Venkitakrishna Iyer and C. Raman Tampi.
VI.	Mr. C. Sankara Menon.
VII.	Messrs. C. R. Arasaratnam Pillai and N. Kumaren.

Intimation of small-pox attacks and deaths will be given to the Members from the Committee Office.

III. Resolved that a special disinfecting staff consisting of 2 peons on Rs. 7 each and four thottis on Rs. 8 each be entertained at once to carry out the arrangements efficiently.

IV. Resolved that the Sanitary Commissioner be requested to depute two vaccinators for work in this town as per sanction in G. O. No. G 5459 dated 27-11-17 for a period of two months.

The meeting dispersed at 11 A. M.

R. MAHADEVA AIYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KAYANKULAM.

Proceedings of the ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M. on Saturday the 5th Makarom 1093/19th January 1918.

Present.

Mr. P. Tharyan B. A., *President.*
" K. U. Alexander B. A.
" A. M. Mathew B. A., M. R. C. M.
M. R. Ry., P. Madhavan Pillai Avergal.
" K. G. Madhavan Avergal
" P. Rama Pye Avergal.
" M. Ananda Senai Avergal.
" V. Venkitarama Iyer Avergal.
Mr. N. J. Varughese.
" Thomas Thomas.
Rev Father A. J. Michael.

I. *Letters from Government:—*

(1) Read No. G. 9118 dated 24-12-'17 forwarding copy of Government circular that when the permanent incumbent is relieved by a substitute, the charge of the President's Office should be handed over to such substitute.

Recorded.

(2) Read No. G. 9283 dated 28-12-'17 forwarding copy of Government order on the administration report of this T. I. C. for the year 1092.

Resolution;

(i) The President be authorised to report on the points upon which the Government have called for explanation.

(ii) As regards the introduction of house-scavenging in the town, it was proposed by Mr. P. Madhaven Pillai and seconded by Mr. M. Anada Senai that the time is not yet come to introduce the system. The proposition was carried unanimously.

(3) Read No. G. 125 dated 10-1-'18 informing that Government sanction an additional allotment of Rs. 200 under "Street lighting" in the current year's budget of the committee for purchasing ten (10) more lamps for the Town as proposed by the committee.

Recorded.

(4) Read No. G 127 dated 10-1-'18 informing that Government sanction the expenditure at the rate of Rs. 20 per mensem for one year from 28-11-'92 for the payment of the rent for the public Fish Market site

Recorded.

(5) Read No J. 245/10 of '16, dated 10-1-'18 forwarding copy of Government order approving the views of the Head Sircar Vakil that the Sanitary Inspectors under the T. I. Cs. are not competent to search for or to take into custody any articles which form the subject matter of any offence under the T. I. C. Regulation

Recorded.

II. *Proposals and Reports by the President.*

(1) Read again the letter dated 17-4-'93 from Mr. G. Parameswaran Pillai B. A. & B. L., Secretary to the Travancore Municipal Conference, *in re* subjects to be taken up for consideration at the meeting of the next conference

Resolved that the matter may lie over for the present.

(2) Read the Sanitary Inspector's report No. 47 dated 18-2-'93 that one more peon may be appointed for the committee.

Resolved that the state of funds at the disposal of the committee does not allow at present the appointment of an additional peon.

(3) Read the Sanitary Inspector's report No. 80 dated 15-4-'92 that one P. C. Mathai is storing nearly 5 maunds of Prawns' skin in shop No. 338 (A. Ward) and also read letter No. 268 dated 10-12-17 from the President, T. I. C., Alleppey, on the subject.

Resolved that a notice be issued to P. C. Mathai under section 54 of the T. I. C. Regulation to discontinue within three days of the receipt of the notice the storing of prawn's skin in any part of the bazaar.

(4) Read the Sanitary Inspector's report No. 83 dated 1-6-'93 stating that he purchased one lb. of Pot. Permanganate at a cost of Br. Rs. 12½ (Twelve and a half) and requesting sanction for the expenditure and permission to purchase two lbs. more.

Resolution;

The purchase of the one pound priced Rs 12½ (Twelve and a half) is sanctioned. The purchase of two more pounds of Pot. Permanganate may be considered later on.

(5) Read the Sanitary Inspector's report No. 90 dated 1-6-'93 that a building newly constructed and occupied by one Aiyampernmal Arjunan Asari may be assessed.

Resolved that Mr. Thomas Thomas be requested to assess the building and to report on the matter before the next meeting.

(6) Read again the Sanitary Inspector's report No. 78 dated 7-4-'93 that the present system of issuing ½ oz. of oil for a lamp to burn for one hour is not enough and ¼ oz. of oil more is necessary for the purpose and submitting a schedule accordingly.

Resolved that each lamp be allowed three-fourth of an ounce (¾) of oil per hour.

III. *Proposition by Members:—*

(1) Read the proposition dated 13-1-'18 from Mr. V. Venkitarama Iyer that the vaccination work at the Vaccination under the committee may be entrusted to the Sanitary Inspector under the committee, which is now being done by the Assistant Sanitary Officer, Kayamkulam Circle.

Resolved that the Government be addressed to sanction the same.

IV. *Statement of receipts and Expenditure.*

Read the classified abstract of receipts and expenditure for the month of Vrichigam 1093.

Passed.

V. *Issue of notices and Licenses:—*

(a) *Notices.* Nil.

(b) *Licenses.*

No.	*Name.*	*Section.*	*Resolution.*
1	A. Pakkir Pillai	33	Granted.
2	Eddam Pillai Maria	Do	Do.
3	Gee Varughese Itteppunkutty	Do	Do
4	K. M. Adima	Do.	Do
5	Naga Sesai Krishna Sanai	53	Do
6	Do.	Do.	Do
7	Assanikajee Naajee	Do	Do.
8	Do	Do.	Do
9	Itticharia Gee Varughese	Do.	Do.
10	Do.	Do.	Do.
11	Abdul Azis Abdul Kadir	Do	Do
12	Do.	Do.	Do.
13	Govindan Narayanan	33	Do
14	Vasu Muthu Ayyappan Chettiyar	53	Do
15	Abdulkadir Isman Meera Ravoothir	Do.	Do
16	Do.	Do.	Do
17	Assaram Kunju Aliyar Kunju	Do.	Do.
18	Yohannan Gee Varughese	Do	Do
19	Kumaren Cochu Pillai	Do.	Do.
20	P. V. Narayana Iyer	34 a	Do.

VI. *Disposals of Petitions.*

No.	*Name.*	*Section.*	*Purport.*	*Resolution.*
1	Aiyappan Sanku	33	Praying permission to put up a barber shed on a certain puramboke land.	Rejected.
2	Sankaran Cochukunju Channar	86-13 (b) House tax rules	Praying for the cancelment of taxes for the buildings mentioned therein for the current year as it is unoccupied	Rejected as the application was not made in time
3	Ranga Valyan Rama Valyan	33	Stating that he is not liable for the that-ty referred to therein as he has discontinued the trade from 17-2-93	The explanation is not satisfactory. He should be prosecuted.
4	Krishnan Kesavan Potty and others	11	Re insanitary condition of a public tank in a poramboke land.	Resolved that a notice board be put up.
5	Gee Varughese Achamma	53	Storing of cocoanut shells without licence.	Resolved that she be prosecuted.
6	Govindan Narayanan	120	Praying for a compromise of the case against him.	Resolved that the case be compromised provided he pays a composition fee of seven chs. (7) as fixed by the President.

For want of time the consideration of further papers was postponed to 12-6-'18.

P. THARYAN,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, CHANGANACHERRY

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held on Monday the 8th Makaram 1093

Present.

M. R. Ry. N. Lakshmana Iyer Avergal, M. B. & C. M. *President.*
" K. Sivarama Pillay Avergal,
Rev. Fr. Thomas M. Mundel and
Sahib Bahadur M. A. Navoorkani Ravuthan.

I. Letters from Government —

(1) No. J. 243/10 of 16, dated 10-1-17 forwarding copy of L. No. J. 339/39 of 16, dated 10-1-17 addressed to the President, T. I. C., Haripad re prosecution cases under Regulation III of 1076.

Noted and Recorded.

(2) No. P. W. 214/1237 of 13, dated 11-1-18, requiring to know whether the committee is willing to take up the maintenance of the village roads in the Town.

Resolved that Government be informed that the Committee have not ample funds, at present, to maintain all the village roads in the Town and that the Committee will take up these village roads, if funds be provided by Government for the first ten years.

II. Letters from other Departments:

(1) Statement of fines from the local 2nd class Magistrate Court for the month of Dhanu 1093.

Recorded.

III. Reports from the Sanitary Inspector :—

(1) No. 226 dated 25-5-'93, requesting sanction for the expenditure of Rs. 2-10-0, the price of 20 baskets.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

(2) No. 237 dated 26-5-93, re the building No. 1310, belonging to Kuruvilla Alleson.

Resolved that a Sub-Committee of Messrs. Navoor Kani Rowther and V. Chacko Joseph be requested to inspect and assess the house.

(3) No. 240 dated 29-5-'93, stating that the southern wall of the upstair building of Viswam Iyer Krishna Iyer, in the market is cracked and requesting to take action in the matter.

Resolved that the Sub-Committee above formed be requested to inspect and report if the crack in the wall is dangerous and requires immediate attention.

(4) No. 248 dated 2-6-'93 forwarding statement of lighting for the month of Dhanu 1093.

Recorded.

(5) No. 249 dated 2-6-'93, forwarding prosecution slips in cases Nos. 1 & 5 on the file of the local 2nd class Magistrate Court.

Recorded.

(6) No. 250 dated 3-6-'93, requesting sanction for the expenditure of Chs. 18, the price of funnel &c.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

IV. Read report from the Fish market Aminadar, requesting to take action against one Eappen Devasia for taking one load of fish into the market without paying the fees. Read also notice issued to him and his explanation thereon.

Resolved that on payment of a composition fee of Chs. four further proceedings be stopped.

V. Read petitions from the following persons:—

(1) Petition from Kuttu Amma Kalliani Amma, requesting to be excused for beginning construction before getting permission.

Resolved that the party be informed that on payment of a compounding fee of Ch. Rupee ½ (Half) further proceedings will be stopped.

(2) Petition from V. G. Parameswaran Pillay and K. Narayana Pillay, Secretaries, Y. M. H. A., Changanacherry, requesting permission for using the ground in front of the T. I. C. office as a play ground for Badminton. Read also Report from the Sanitary Inspector regarding the same.

Resolved that the Tahsildar be requested to inform the Committee, if there is any objection in giving the site under reference to the applicants for use as play ground in case a bond is taken from them, to the effect that they will evacuate the place whenever required by the Committee or Taluq authorities.

(3) Petition from Nedumparambil Varkkey Sebastian requesting permission to conduct dramatic performances on 3 days on 8-6-'93 and 10-6-'93.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

(4) Petition from Dewasia Mathu, Church warden, requesting permission to erect a pandal near Kurisupalli in connection with the festival in the Church.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

(5) Letter from K. Govinda Pillay, Vakil, who conducted case No. 19 on the file of the local 2nd class Magistrate Court for payment.

Resolved that a sum of Rs. 15 (fifteen) be paid.

VI. Read license applications from the following persons and resolved that licenses granted by the President be approved.

No.	Name	Section.	Purport
1	Varghese Thoma	33	To trade in Kerosine oil.
2	M. Rayen Patter	Do.	Do.
3	Varghese Yohanan	Do	Do
4	Mathoo Mathoo	Do.	Do
5	Kuriakose Thomas	Do.	Do.
6	Dewasia Ouseph	Do	Do.

VII. Read applications from the following persons for House building and resolved that permission given by the President be approved.

(1) K. P. Kesava Pillay
(2) Kasim Mytheen Kunju
(3) Mathoo Thresia
(4) Mathai Joseph
(5) Cherian Varghese
(6) K. Krishna Varier

VIII. Read Bill No. 58 dated 3-6-'93, from the Manager, K. B. Press, Changanacherry, for Br. Rupees 47 (forty seven) the charge of printing, numbering and binding tickets for the use of the Committee.

Resolved that the bill be passed and the payment made by the President be approved.

IX. Proposed by Rev. Fr. Thomas M. Murical that the D. P. W. Authorities be moved to have the Kurisupalli canal cleaned of moss. Seconded by Mr. Sivarama Pillai and supported by Mr. Navoorkani Ravuther. It was resolved that the Sub Division Officer, Alleppey, be requested to instruct his subordinates to have the moss removed at an early date.

The meeting dispersed at 5-30 P. M.

N. LAKSHMANA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, CHANGANACHERRY.

Proceedings of a special meeting of the Committee held at 5 P. M. on Monday the 15th Makaram 1093.

Present.

M. R. Ry.	N. Lakshmana Iyer Avergal, M. B. & C. M.,	*President*
Mr.	C. J. Kuruvilla, B. A.	
M. R. Ry.	K. Sivarama Pillai Avergal.	
„	A. Madhavan Pillai Avergal.	
Rev. Fr.	Thomas M. Murical.	
Mr.	V. Chacko Ouseph.	
Sahib Bahadur	M. A. Navoor Kani Ravuther.	

I. Read notification published, inviting tenders for the right of collection of the local Public Market dues for 6 months from 1st Kumbhom 1093.

Resolved (after opening tenders) that the tender offered by Pambeniathu Chanda Pillai Thoma be accepted namely at the rate of B. Rs. 220 (Two Hundred and twenty) per mensem for the 2nd half of the year 1093. Resolved that a security of B. Rs. 100 (One Hundred) be received from him for the right of collection and the President be requested to get the necessary agreements executed within five days as per notification.

II. Proposed by Mr. K. Sivarama Pillai that in connection with His Highness's coming tour to Peermade *via* this place, decorations be done from Lapslam Bridge to Kannanparom Bridge.

The proposal was seconded by Rev. Fr. Thomas M. Murical and supported by all the members that decorations be done and in connection with the same it was resolved that a Sub-Committee of Messers K. Sivarama Pillay, Rev. Fr. Thomas M. Murical, C. J. Kuruvilla and Navoor Kani Ravuther with the assistance of the Sanitary Inspector be requested to prepare a scheme showing the necessary cost &c.

The meeting dispersed at 6 P. M.

N. LAKSHMANA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, CHANGANACHERRY.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held on Monday the 24th Dhanu 1093.

Present.

M. R. Ry.	N. Lakshmana Iyer Avergal, M. B. C. M.	*President.*
Mr.	C. J. Kunnvilla B. A.	
M. R. Ry.	K. Sivarama Pillai Avergal	
"	A. Madhavan Pillai Avergal.	
Sahib Bahadur	M. A. Navoorkam Ravuthar.	

Special Subjects.

(1) The collection of dues from the local Public Market and Fish Market for the 2nd half of 1093.

Resolved that tenders be invited for the right of collecting the Public Market dues for the 2nd half of the year 1093. The tenders to be in sealed covers and on conditions prescribed by President.

Resolved that the present arrangement for collecting the Fish Market dues be continued but the services of one of the Peons be dispensed with.

(2) The passing of the house-building bye-laws prepared by the Sub-committee.

Resolved that the draft bye-laws be approved and the Government be requested to accord sanction for the same.

(3) Read again L. dated 7-4-'93 from the Secretary to the T. I. C. conference at Trivandrum regarding suggestions for subjects to be taken up at the ensuing conference.

Resolved that the Secretary be informed that the member for the S. M. P. Assembly from this Committee has been requested to attend the conference and suggest the subjects to be discussed at the conference.

II. Letters from Government :—

(1) No. G. 8860 dated 19-12-17, forwarding copy of proceedings of Government on the Administration report of the Committee for the year 1092.

Resolved that the President be requested to furnish necessary informations called for by the Government.

(2) No. G. 9111 dated 21-12-'17 forwarding copy of Circular No. G. 9110 dated 21-12-'17 *re* handing over charge of the current duties of the President's office when he proceeds on short leave.

Recorded.

(3) No. G. 9098 dated 21-12-'17 forwarding copy of L. No. A. 706 4-5-'17 *re* obligatory departmental examinations.

Recorded.

(4) No. G. 9221 dated 23-12-'17 forwarding sanctioned proposition statement *re* the temporary staff appointed in connection with the local Public Market.

Recorded.

III. Letters from other Departments —

(1) Statement of fines from the 2nd Class Magistrate Court for the month of Vrischikam 1093.

Recorded.

IV. Reports from the Sanitary Inspector :—

(1) No. 216 dated 7-5-'93 forwarding prosecution slip in *re* the case No. 19 of 1093 on the file of the local 2nd Class Magistrate Court.

Recorded. The Sanitary Inspector be directed to report after two months if the construction has been removed in obedience to the Magistrate's order.

(2) No. 215 dated 6-5-'93, stating that Meerasa Pakerthan Rawther (license holder for mutton shop) violated some of the license rules of the Committee. Read also notice issued to him by the President.

Heard the party in person. Resolved that on payment of a compounding fee of Rupees 2 (two) within seven days of the receipt of notice, further proceedings against him be stopped.

(3) No. 234 dated 24-5-'93, requesting sanction for the expenditure of Re. 1 (one) for the newly purchased 4 tin oil cans.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

(4) No. 234 dated 24-5-'93, requesting sanction for the expenditure of chs. 20 (twenty) for fencing the northern entrance of the Fish Market.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

V. Read petitions from the following persons:—

(1) Petition from K. P. Kesava Pillai requesting to be excused for constructing a building before getting permission.

Resolved that on payment of a compounding fee of Rs. 7 (seven) within seven days of the receipt of notice, further proceedings against him be stopped.

(2) Petition from Cherian Cherian Varghese requesting to withdraw the prosecution case against him for not intimating a birth in time.

Resolved that on payment of a compounding fee of B. Rs. 3 (three) before the day fixed for trial, the case against him be withdrawn.

(3) Petition from Pollakel Devasia Ouseph, requesting to withdraw the prosecution case against him for destroying Committee's notice.

Resolved that on payment of a compounding fee of B. Rs. 3 (three) before the day fixed for trial, the case against him be withdrawn.

(4) Petition from Nedrikalapparambil Anthoni Varkkey and 6 others (License holders for hides in the Town) re the licenses given to them for storing hides till the end of Makaram 1093.

Resolved that their petition cannot be considered as they have been given due notice for removing their present sites away from the congested parts of the town.

(5) Petition from Kavalamparambu parambil Ouseph Mathai requesting to extend the period of his license for storing hides.

Resolved that his petition cannot be considered as he has been given due notice for removing the present site away from the congested parts of the town.

VI. Read license applications from the following persons and resolved that licenses granted by the President be approved.

No.	Name.	Section.	Purport.
1	Cherian Mathai	33	For temporary occupation.
2	Narayana Menon	53	To trade in copra
3	Thoma Skaria	53	Do
4	Chacko Kochandy	33	For temporary occupation.
5	Bava Kannu	33	Do
6	Vasudeva Pillai	33	Do
7	Ouseph Chacko	33	Do
8	Devasia Thoma	37	For a lime kiln.
9	Mathai Philipose	53	To trade in copra
10	Do.	53	To trade in kerosine oil
11	Thoma Skaria	53	Do
12	Anthoni Varkkey	53	To trade in hides
13	Thoma Uthaman	53	To trade in fish oil.
14	R. Ayyappan Pillai	53	To trade in kerosine oil
15	K. Govinda Nair	53	Do
16	Sayedmahamathu Pillai Appu	55	For slaughtering cattle and selling meat.
17	Cherian Varghese	53	To trade in kerosine oil.

VII. Read house building applications from the following persons.

(1) Ouseph Chandu Pillai
(2) Varkey Devasia
(3) G. Govinda Pillai
(4) Parvathi Narayani Amma
(5) Govindan Krishnan
(6) Kunju Mytheen Pillai
(7) Narayanan Asari
(8) Devasia Ouseph.
(9) M. Rayan Patter.
(10) Adima Mahamathali.

Resolved that the sanction given by the President be approved.

VIII. Read notices issued to the following persons:—

(1) Krishnan Govindan to pay a license fee of Rs. 6 (six) and a compounding fee of chs 4 (four) for keeping a lime-kiln in the town without license.

Resolved that a fresh notice be issued on the same conditions.

(2) Kasim Mytheen Kunju to pay a compounding fee of B. Rs. 1 (one) for constructing a building before getting permission.

Resolved that a fresh notice be issued on the same conditions.

(3) Thachenkeril Thomi Chandy to enclose the compound in front of the Town Hall.

Resolved that the Sanitary Inspector be directed to report if the notice has been complied with.

IX. Read classified abstract of receipts and expenditure for the month of Vrischikom 1094.

Resolved that the same be approved.

The meeting dispersed at 6 P. M.

N. LAKSHMANA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KAYAMKULAM.

Proceedings of the ordinary meeting of the Committee held at 4 P. M. on Saturday the 1st Dhanu 1093/the 15th December 1917.

Present.

Mr.	E. V. Abraham, B. A. & B. L.,	*President.*
,,	K. U. Alexander, B. A.	
M. R. Ry.	P. Madhavan Pillai Avergal.	
,,	S. Chidambara Iyer Avergal.	
Mr.	Thomas Thomas.	
Rev. Father	A. J. Michael	
Sahib Bahadur	N. Sidilick Sait.	
Mr.	N. J. Varughese.	
M. R. Ry.	M. Ananda Senai Avergal	and
,,	V. Venkata Rama Iyer Avergal.	

I. *Letters from Government* :—

(1) Read No. 4054 dated the 26th November 1917, forwarding copy of Government Proceedings re the appointment of a Committee to conduct the necessary enquiries for establishing a University in the State for the expansion and improvement of collegiate education.

Recorded.

(2) Read No. 9817/S of 17 dated the 30th November 1917 that the Police should promptly take charge of persons arrested and taken to them by the T. I. C. subordinates.

Recorded.

II. *Proposals and reports by the President* :—

(1) Read letter dated 17-4-'93 from Mr. G. Parameswaran Pillai, B. A. & B. L., Secretary to Travancore Municipal Conference, that the 2nd Session of the Conference of the T. I. C's is proposed to be held during the Popular Assembly week in Kumbhom and requesting to intimate to him the suggestions of the members of this T. I. C. regarding the subjects for consideration at the meeting of the Conference and to send representatives from this T. I. C. to attend the Conference.

Resolution : (i) Messrs S. Chidambara Iyer and P. Rama Pye shall represent the Committee at the Conference.

(ii) As regards the suggestions, the matter is postponed for consideration to the next meeting of the Committee.

(2) Informed the Committee that a sum of Rupee one (1) was spent for removing a dead body from the town to the burial ground.

Sanctioned the amount expended.

(3) Informed the Committee that the following persons, in obedience to the notices served upon them have applied for licenses for putting up thatties in front of the shops noted below.

No.	*Name.*	*T. I. C. No. of shop.*
1	T. M. Abdulkadir	A 231.
2	Cherian	A 232.
3	K. M. Athma	A 405 & 405.
4	M. Rama Prabhu	A 274 & 275.
5	A. Pakkir Pillai	A 230.
6	Haji Issa Haji Sitay Mohamed Sait	A 299.
7	Philipose Cheryan	A 400.
8	Philipose Gee Varughese	A 403.
9	Gee Varughese	A 398.
10	R. Sama Pye	A 574.
11	Vava Mohamed Kunju	A 508.
12	Malukku Mohamed Vava	A 409.
13	Benza Valam Krishna Patter	A 329 & 330.
14	Adum Assanum Kunju	A 250.
15	Gee Varughese Iruppully	A 243.
16	Maria	A 242.
17	Gee Varughese Gee Varughese	A 239.
18	Cheriyan of Thazail	A 241.
19	M. Narayanan Chettyar	A 587.

Resolution: No further action is necessary.

III. *Proposition by Members* : Nil.

IV. A. *Statement of Receipts and Expenditure* Nil.

V. *Issue of notices and licenses* :

A. *Notices* :—

No.	*Name.*	*Section.*	*Resolution.*
1	B. Vnun Khalam	53	Further notice be issued.
2	Abdul Kadir	53	Do.

B. Licenses.—

No.	Name.	Section.	Resolution.
1	Yohannan Iskul	33	The report of the select Committee appointed as per resolution No. V B (17) dated 16-4-93 is approved and the license sanctioned.
2	Naga Senai Krishna Senai	53	Sanctioned.
3	Jakkab Hussan Sait	33	Do.
4	Philipose Gee Varughese	Do.	Do.
5	Mani Cochachy	34 A	Do.
6	A. Lekshmanan Assary	Do.	Do.
7	M. Narayanan Chettyar	33	Do.
8	Haji Issa Haji Salay Muhamed Sait	Do.	Do.
9	T. M. Abdul Kadir	Do.	Do.
10	Yohannan Charian	Do.	Do.
11	Ranga Valian Krishna Valian	Do.	Do.
12	Rama Chandra Pyc Srinivasa Pyc	Do.	Do.
13	Adima Ahmed Kunju	Do.	Do.
14	Gee Varughese Charian	Do.	Do.
15	Mahukku Mohamed Vava	Do.	Do.
16	Lebba Vava Mohamed Kunju	Do.	Do.
17	Muthya Prabhu Rama Prabhu	Do.	Do.
18	Gee Varughese Gee Varughese	Do.	Do.
19	Velayudhan Narayanan	53	Do.

VI. Disposal of Petitions :

No.	Name.	Section.	Purport.	Resolution.
1	Itichara Gee Varughese	120	Praying for compromise of the prosecution sanctioned against him.	Approved the President's action in having compounded the case on receipt of a composition fee of chs. seven (7) in addition to the usual license fee.
2	Kurian Kosi and Gee Varughese Kosi	47	Re the removal of a tamarind tree.	No further action is necessary as the tree has already been removed.
3	Kadir Kunju Mohamed Kunju	53	Storing and selling copra, cocoanut shells and nux-vomica without license.	The President is authorised to dispose of the petition.
4	Kumara Pillai Krishna Pillai	33	Put up a thatty without license.	Do.
5	Cochu Korah Samuel	53	Storing & selling cocoanut shells without license.	Do.
6	Gee Varughese Thomas for Aalya	Do.	Do.	Do.
7	Yohannan Thoma for Achy	Do.	Do.	Do.
8	Mathai Anna	Do.	Do.	Do.

VII. Prosecutions :

No.	Name.	Section violated.	Nature of violation.	Resolution.
1	Anna Maria	33	Putting up a thatty without license.	Prosecution sanctioned.
2	Govindan Narayanan	Do.	Do.	Do.
3	Meera Mohamed Kunju	Do.	Do.	Do.
4	Ananthayer Nanjer	53	Storing and selling nux vomica without license.	Do.
5	Issmail Meera Rowther	Do.	Do.	Do.
6	Muthya Prabhu Rama Prabhu	Do.	Do.	Do.
7	Mohamed Kunju	115	Failure to give information re Vital statistics.	Do.

The meeting dispersed at 6 P. M.

(Sd). E. V. ABRAHAM,
President.

(True copy)

P. THARYAN,
President.

പട്ടണ പരിഷ്കരണ കമ്മിററി, കോട്ടയം.

൧൯൧൭ ഡിസംബർ ൧൫-ാംനു ൧൦൯൩ ധനു ൧-ാംനു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു

കൂടിയ കമ്മിററിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ നടപടികൾ.

ഹാജർ.

മിസ്റ്റർ	ഇ. വി. എല്ലിസ്, ബി. എ., സി. എ.,	പ്രസിഡണ്ട്.
,,	കെ. ജെ. അലക്സാണ്ടർ ബി. എ.	
മ. രാ. രാ.	പി. മാധവൻപിള്ള അവർകൾ.	
,,	എസ്. ചിദംബരഅയ്യർ അവർകൾ.	
മിസ്റ്റർ	തോമസ് തോമസ്.	
റെവറണ്ട് ഫാദർ	എ. ജെ. [illegible].	
സാഹിബ് ബഹദൂർ	എൻ. സിദ്ദിക്ക് സേട്ട്.	
മിസ്റ്റർ	എൻ. ജെ. വർഗ്ഗീസ്.	
മ. രാ. രാ.	എം. അനന്തനാരായണയ്യർ അവർകൾ.	
,,	വി. വെങ്കിട്ടരാമഅയ്യർ അവർകൾ.	

൧. ഗവർമ്മെണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ:—

(൧) സംസ്ഥാനത്തു [illegible] വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കു [illegible] ആയി ഒരു സർവ്വകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കു ആവശ്യമുള്ള [illegible] ഒരു കമ്മിററിയെ നിയമിക്കണമെന്നുള്ള ഗവർമ്മെണ്ടു പ്രൊസീഡിംഗ്സിന്റെ പകർപ്പു അയച്ചിട്ടുള്ളതായ ൧൯൧൭ നവംബർ [illegible] ൪൦൪൪-ാം നമ്പർ കത്തു വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(൨) ടി. ഐ. സി. [illegible] അവസ്ഥ [illegible] കമ്മിററിക്കാർ ഉടനെ [illegible] ൧൯൧൭ നവംബർ ൨൦-ാംനു [illegible] നമ്പർ കത്തു വായിച്ചു.

റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൨. പ്രസിഡണ്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളും ആലോചനകളും:—

(൧) ടി. ഐ. സി. [illegible] യോഗം [illegible] ശ്രീമൂലം [illegible] ഈ കമ്മിററി മെമ്പറന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ [illegible] ആ യോഗത്തിൽ [illegible] ഈ കമ്മിററിയിൽ നിന്നു പ്രതിനിധികളെ അയക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള [illegible] സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ജി. പരമേശ്വരൻപിള്ള ബി. എ., ബി. എൽ. [illegible] കത്തു വായിച്ചു.

തീർപ്പ്:—

(൧) [illegible] എസ്. ചിദംബരഅയ്യർ, പി. [illegible] ആ യോഗത്തിൽ ഈ കമ്മിററിയിലെ പ്രതിനിധികളായി ഇരിക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

(൨) [illegible] അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പററിയുള്ള [illegible] കമ്മിററിയുടെ അടുത്ത യോഗത്തിൽ ആലോചനയ്ക്കായി [illegible].

(൩) [illegible] (൧) ചിലവു [illegible] കമ്മിററിയെ അറിയിച്ചു.

ചിലവുകളെപ്പററി [illegible] അനുവദിച്ചു.

(൪) [illegible] താഴെ [illegible] അനുവദിച്ചു.

നമ്പർ	പേർ	[illegible] ടി. ഐ. സി. [illegible]
(൧)	[illegible]	എ. [illegible]
(൨)	[illegible]	എ. [illegible]
(൩)	[illegible]	എ. [illegible]
(൪)	[illegible]	എ. [illegible]
(൫)	[illegible]	എ. [illegible]
(൬)	[illegible]	എ. [illegible]
(൭)	[illegible]	എ. [illegible]
(൮)	[illegible]	എ. [illegible]
(൯)	[illegible]	എ. [illegible]
(൧൦)	[illegible]	എ. [illegible]
(൧൧)	[illegible]	എ. [illegible]
(൧൨)	[illegible]	എ. [illegible]
(൧൩)	[illegible]	എ. [illegible]
(൧൪)	[illegible]	എ. [illegible]

നമ്പർ	പേര്	ചലാൻ, ടി, ഐ, സി. നമ്പർ.
(൧൬)	ജീവറഗീസ്സ് ഔസേപ്പ്	എ. ൨൪൩
(൧൭)	മറിയം	എ. ൨൪൨
(൧൮)	ജീവറഗീസ്സ് ജീവറഗീസ്സ്	എ. ൨൩൯
(൧൯)	തറയിൽ ചെറിയാൻ	എ. ൨൪൧
(൨൦)	എം. നാരായണൻ ചെട്ടിയാർ	എ. ൨൯൭

തീർച്ച: യാതൊരു നടപടി ആവശ്യമില്ല.

൩. മേലധികാരികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ:— ഇല്ല.

൪. വരവു വിലയു ഉത്തരവുകൾ:— ഇല്ല.

൫. നോട്ടീസ്സുകളും ലൈസൻസുകളും കൊടുക്കൽ:—

എ. നോട്ടീസ്സുകൾ:—

നമ്പർ	പേര്	വകുപ്പ്	തീർച്ച
(൧)	ബി. വേലായുധൻ	൩൩	വീണ്ടും നോട്ടീസ്സയക്കേണ്ട
(൨)	അബ്ദുൽഖാദർ	൬൩	ടി

ബി. ലൈസൻസുകൾ

നമ്പർ	പേര്	വകുപ്പ്	തീർച്ച
(൧)	യോഹന്നാൻ സ്കറിയ	൬൩	൧൦൯൯-ലെ ൪൫-ാം നമ്പർ തീർപ്പുപ്രകാരമുള്ള തിരുത്തപ്പെട്ട കമ്മീഷന്റെ നിശ്ചയത്തിനനുസരിച്ചു ലൈസൻസ്സനുവദിക്കപ്പെട്ടു.
(൨)	നാഗേന്ദ്രനായി കൃഷ്ണശേണായി	൩൮	അനുവദിച്ചു.
(൩)	മുഹമ്മദ്ഹസ്സൻസേട്ടു	൬൩	ടി
(൪)	ചിറിയപ്പുള്ള ജീവറഗീസ്സു	ടി	ടി
(൫)	മറിയം ചെറിച്ചേച്ചി	൬൪ എ	അനുവദിച്ചു
(൬)	എ. ലക്ഷ്മണൻ ആശാരി	ടി	ടി
(൭)	എം. നാരായണൻ ചെട്ടിയാർ	൬൬	ടി
(൮)	ഹാജി ഇസ്സാ ഹാജി സാലേമഹമ്മദ്സേട്ടു	ടി	ടി
(൯)	പി. എം. അബ്ദുൽഖാദർ	ടി	ടി
(൧൦)	യോഹന്നാൻ ചെറിയാൻ	ടി	ടി
(൧൧)	കേശവപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള	ടി	ടി
(൧൨)	ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പ്	ടി	ടി
(൧൩)	തടിയിൽ അഹമ്മദുകുഞ്ഞു	ടി	ടി
(൧൪)	ജീവറഗീസ് ചെറിയാൻ	ടി	ടി
(൧൫)	മലുക്ക മുഹമ്മദ് ബാവ	ടി	ടി
(൧൬)	വല്യവാവ മഹമ്മദ്കുഞ്ഞു	ടി	ടി
(൧൭)	മർത്തുപ്പിള്ള രാമപ്പിള്ള	ടി	ടി
(൧൮)	ജീവറഗീസ്സ് ജീവറഗീസ്സ്	ടി	ടി
(൧൯)	വേലായുധൻ നാരായണൻ	൬൩	ടി

൬. ഹർജി തീർപ്പുകൾ.

നമ്പർ	പേര്	വകുപ്പ്	ചുരുക്കം	തീർച്ച
(൧)	ഇടിക്കുറിയ ജീവറഗീസ്	൧൨൦	അയാളുടെ പേരിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായ പ്രാസിക്യൂഷൻ രാജിയായി തീർന്നോ	ക്രമത്തിനുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസിനു പുറമെ ഏഴു (൭) ചക്രം പരിഹാരപ്പിഴയായി വസൂലാക്കി കേസ് രാജിയായി തീർത്തിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടിയെ അംഗീകരിച്ചു.
(൨)	കണ്ടൻകര പരിയം ജീവറഗീസ് കൊച്ചിയും	൪൧	ഒരു പുളി വൃക്ഷം മുറിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു.	വൃക്ഷം മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ യാതൊരു നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്നു.

നമ്പർ	പേര്	വകുപ്പ്	കുറ്റം	തീർച്ച
(൩)	കാദർ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു	൫൩	ലൈസൻസ് കൂടാതെ കത്തിരത്തിൻകായ, ചിരട്ട, കൊപ്രാ, ഇവകൾ ശേഖരിച്ചു വില്ക്കുന്നു	ഈ കേസ് തീർച്ചചെയ്യുന്നതിനു പ്രസിഡണ്ടിനെ അധികാരപ്പെടുത്തി.
(൪)	കുമാരപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള	൩൩	ലൈസൻസു കൂടാതെ തട്ടി വച്ചിരുന്നു	ടി
(൫)	കൊച്ചുകോരള ശങ്കരൻ	൫൩	ലൈസൻസു കൂടാതെ ചിരട്ട ശേഖരിച്ചു വില്ക്കുന്നവൻ.	ടി
(൬)	പുളിമൂട്ടുവേലി ഫ്രാൻസീസ് തോമസ്	ടി	ടി	ടി
(൭)	ആച്ചിക്കവേലി മോഹനൻ ...	ടി	ടി	ടി
(൮)	ഞൊറായി അന്ന	ടി	ടി	ടി

൨. പ്രാസിക്യൂഷൻസ്.—

നമ്പർ	പേര്	നിഷേധന വകുപ്പ്	നിഷേധന സ്വഭാവം	തീർച്ച
(൧)	അന്ന മറിയം	൩൩	ലൈസൻസ് കൂടാതെ തട്ടി വച്ചിരുന്നു	പ്രാസിക്യൂഷൻ അരെ വലിച്ചു.
(൨)	ഗോവിന്ദൻ നാരായണൻ	ടി	ടി	ടി
(൩)	കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്കുഞ്ഞു.	ടി	ടി	ടി
(൪)	അന്നത്ത ജിനാൻജി	൫൩.	ലൈസൻസ് കൂടാതെ കത്തിരത്തിൻകായ ശേഖരിച്ചു വില്ക്കുന്നവൻ	ടി
(൫)	ഇസ്മാൻ മീരാവുത്തർ	ടി	ടി	ടി
(൬)	ശങ്കുപ്പിള്ള രാമപ്പിള്ള	ടി	ടി	ടി
(൭)	മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു.	൪൭൫	ദാനമരണം സംബന്ധിച്ച അറിവു കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതിനു	ടി

യോഗം വൈകീട്ടു ൬ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

ഇ. ഡി. എബ്രഹാം, (ഒപ്പ്)
പ്രസിഡണ്ട്.

(ശരിപകർപ്പ്.)

പി. ... ,
പ്രസിഡണ്ട്.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, KOTTAYAM.

Proceedings of the ordinary meeting of the Committee held at 4-30 P. M. on Wednesday 17-6-1093/30-1-1918.

Present.

M. R. Ry. K. Ramaswami Iyer Avergal, B. A. & B. L., *Vice-President.*
Mr. M. M. Varghese.
" C. I. Chandy.
" A. K. Varki.
" K. T. Cherian.
" K. M. Mathulla Mappila.
Sahib Bahadur K. Kunjutharuvai.

I. Read letter No. L 242/10 of '16 dated 10-1-'18 from the Chief Secretary to Government forwarding copy of Head Sirkar Vakil's letter stating that under the existing law no subordinate of a T. I. C. is competent to search for or take into custody articles which form the subject matter of an offence under the Towns Conservancy and Improvement Regulation.

Recorded.

II. Read letter No. 1767 dated 16-1-18 from the Sanitary Commissioner regarding the request of the Committee for the services of a temporary vaccinator.

Resolved that the Sanitary Commissioner be addressed to lend the services of a female vaccinator and to appoint a male vaccinator temporarily on Rs. 12 (twelve) per mensem.

III. Read letter No. 3143 dated 7-6-'93 from the Tahsildar, Kottayam forwarding a sketch of the Poramboke near the Savakkotta (ശവക്കോട്ട).

Resolved that the place be utilised as a night-soil depot.

IV. Sanitary Inspector's reports.

1. No. 254 dated 4-6-'93 forwarding a sketch and an estimate amounting to Rs. 65 (sixty-five) for the construction of a small-pox shed.

Resolved that the Municipal Overseer be requested to check the completion bill and report.

2. No. 258 dated 6-6-'93 requesting for sanction of Rs. two (2) spent by him for removing a small-pox patient to the shed.

Sanctioned.

3. No. 237 dated 26-5-'93 regarding the theft of some chimneys from street-lamps.

Resolved to purchase chimneys.

4. No. 232 dated 24-5-'93 for sanction to lease out the produce of two jack trees.

Resolved to auction the same at the next meeting.

5. No. 263 dated 13-6-'93 forwarding the report of the Sub Committee auctioning sites for shops in Nagampadam and Thirunakkara sand banks for Rs. 3-14-0.

Recorded.

V. The right of collecting fees from the General Market was sold in auction to the highest bidder A. V. Jacob for Br. Rs. 845 (eight hundred and forty five).

VI. Petitions.

	Name.	Purpose.	Resolution.
1	Kadutha Korumpan	Praying for sanction to thatch a house with cadjans	Sanctioned as it is an isolated one.
2	Olahannan Mani	Reduction of tax on house No. 116	Rejected.
3	Kurien Kurien	Praying that the prosecution pending against him be compounded	Compounded on receipt of annas two.
4	S. Kesavan Nampuri	Praying to compound a charge against him under Section 115	Do.

VII. Licenses.

	Name.	Section.	Resolution.
1	Varki Kuppen	34 A	To be forwarded to the Sanitary Inspector to inspect the site again and report how far the privy is from the road and the well.
2	G. Chacko	55	Sanctioned as recommended by the member.

VIII. Sanctioned the Bill for Rs. 32-10-9 being the price of kerosine oil supplied by Messrs. K. Itty Abraham & Co.

IX. Prosecutions.

	Name.	Section violated and nature of violation.	Resolution.
1	Chenny Aiyappen	Section 41. Blocking up a road poramboke	Resolved to forward the report to the Taluk Surveyor to ascertain whether the place blocked up is poramboke.
2	Mathen Kashi	Occupation of Sirkar land without license Section 33	Sanctioned prosecution.
3	Kunhikunjen Mudalian	Section 114. Failure to report a case of death	Compounded on receipt of annas two.

The meeting dispersed at 6-15 P. M.

K. RAMASWAMI IYER,
Vice-President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, TIRUVALLA

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 5 P. M. on Thursday the 18th Makaram 1093.

Present.

M. R. Ry. P. Krishna Pillai Avergal, B. A., *President.*
Mr. George Stephanos B. A., M. B. C. M.
M. R. Ry. G. Krishna Pillai Avergal, B. A.
" K. Govinda Pillai Avergal.

I. Read the following Government letters :—

(1) No. J. 7493 dated 5th September 1917 stating that the complaints put in by the T. I. C. subordinates are not chargeable with court fees.

Recorded.

(2) No. G. 6581 dated 15th September 1917 *re* election of non-official members for the Committee

Recorded as the election is over and the fact reported.

(3) No. G. 7509 dated 29th October 1917 forwarding extract on the Vaccination work for the fourth quarter of 1092 for remarks.

Resolved to call for the explanation of the Overseer.

(4) Memo No. G. 8269 dated 20th November 1917 directing the Deputy Tahsildar to look after the T. I. C. work also while he is in charge of the Revenue work.

Recorded.

(5) No. E. 4055 dated 26th November 1917 forwarding Government Proceedings *re* the question of a University in the State.

Recorded

(6) No. J. 9807 dated 30th November 1917 stating that the Police should take charge of all persons arrested by the T. I. C. subordinates.

Recorded.

(7) No. Fl. 3206 dated 6th December 1917 stating that the papers *re* the inspection of the Accounts of the Committee for 1091 may be recorded.

Recorded.

(8) Circular No. 9110 dated 21st November 1917 stating that substitutes appointed in place of Presidents going on leave are to be Presidents.

Recorded.

(9) No. G. 9097 dated 21st December 1917 requesting the President to furnish a list of Obligatory Departmental Examinations for which Travelling Allowance have to be paid.

Recorded as the reply has been sent.

(10) No. 9273 dated 23rd September 1917 forwarding the Annual report for 1092.

Recorded

(11) No. J. 240 dated 10th January 1918 stating that the T. I. C. subordinates are not empowered to seize articles of any kind.

Recorded.

(12) No. G. 557 dated 29th January 1918 stating that a consolidated return of Vital Statistics should be sent for each quarter instead of monthly.

Recorded.

II. Read the following reports from the Overseer.

(1) No. 16 dated 10-3-93 forwarding explanation for the low rate of Vaccination for the third quarter of 1092.

Recorded.

(2) No. 31 dated 17-6-93 stating that one Aiyappan Chennan builds a house without sanction.

Resolved that a notice be issued to show cause why he should not be prosecuted.

III. Prosecutions.

	Name.	*Section violated.*	*Nature of violation.*	*Resolution.*
1	Thoma Mathai	53	For not taking license for curing	The President's order confirmed realising a composition fee of 7 chs. from Nos. 1, 3 & 4 & 4 chs from No. 2.
2	Uthupan Uthupan	33	Occupation of Sircar ground without license	
3	Thomi Chacko	33	For using thatti without license	
4	Madhavan Kesavan	31 A	For erecting a house without sanction	Prosecution sanctioned.
5	Keeveettil Mathen	53	For selling kerosine without sanction	
6	Thoma.	53	For selling cocoanut shells without license	
7	Govinda Pillai	33	Using thatti without license	
8	Unni Raman	53	For using a lime-kiln without a license	
9	Varki Kochitti	53	Do.	

IV. Petitions.

	Name of Petitioner.	*Purport.*	*Resolution.*
1	Velukutti Asari	To erect a house	Sanction may be accorded to erect buildings in Patta lands. No sanction can be given to erect any building in market places or puramboke lands.
2	Padmanabhan Aiyappen	Do.	
3	B. Janaki Pillai	Do.	
4	Yohanan Mathai	Do.	
5	Venkitakrishna Iyer	Do.	
6	Varki Varki	Do.	
7	Rama Varma Thampan	Do.	
8	Kurian Varghese	Do.	
9	Padmanabhan Asari	Do.	
10	Govinda Bhaktan	Do.	
11	G. Narayana Pillai	Do.	
12	Madhavan Kesavan	Do.	
13	Kesavan Narayanan	Do.	
14	A. Janardana Bhaktan	Do.	
15	Aiyappen Aiyappen	Do.	
16	Parameswaran Kochukunju	Do.	
17	Kochitti Kurian	Do.	
18	Kochu Narayanan	Do.	
19	Eapen Varki	Do.	
20	K. M. Maman Mapilay	To make an extension to M. G. M. School	
21	A. Janardana Bhaktan	Stating that the tax imposed on house No. 720 is too high	Resolved that no action can be taken now.
22	K. J. Jacob and others.	Requesting sanction to play batminton on the Sircar land	Sanction may be given provided that there is no likelyhood of a breach of peace.
23	Mathulla Mamen	Complaining against the procedure adopted in the election of this P. T. C	As the election is over no action is necessary.
24	Vadakel Govinda Pillai	For removing a tree that stands in a dangerous position	Resolved to issue notice to the owner.
25	Geevarghese Korathu	For erecting a wall in front of his house in the market premises	No sanction can be given as the land is under P. W. D.
26	Poulose Varghese	Stating that he has no trade in coir this year	Resolved that the Overseer should be asked to report.
27	Geevarghese Eapen	Stating that he has no timber trade this year	Do.

V. Confirmed the following licenses issued by the President.

	Name of applicant.	Section.	Purpose of trade.
1	Varki Korathu	53	Trade in kerosine oil.
2	Parameswaran Govindan Nair	53	Do
3	Mathula Geevarghese	53	Do.
4	Eapen Eapen	53	Do.
5	Varki Geevarghese	53	Do in cocoanut shells.
6	Thoma Chacko	33	Using chatti.
7	Ootna Mathew	33	Do.
8	Thoma Mathu	53	Trade in copra.
9	K. V. Eapen	60	Holding cattle market.
10	Varki Cherian	53	Trade in kerosine oil.
11	Punnose Varghese	53	Do.
12	Raman Sankaran	33	Using a chatti.

The meeting broke up at 6 P. M.

P. KRISHNA PILLAI,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, NAGERCOIL.

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 5 P. M. on Saturday the 27th Makaram 1093/9th February 1918 at the Kozhuvanthittai Bungalow.

Present.

M. R. Ry. K. Ananthanarayana Iyer Avergal, B. A. & B. L., *President.*
Mr. Paul Daniel, M. A. & L. T., *Vice-President.*
" John Kuriyan, B. A., B. C. E., B. M. E.
" D. C. Joseph.
M. R. Ry R. Harihara Iyer Avergal.
" R. Chandrabhanu Lala Avergal.
" A. Nayanar Avergal, B. A. & B. L.
" P. Sivasankara Pillay Avergal, B. A. & B. L.

I. Read Huzur letter No. G. 677 dated 1-2-1918, approving of the election of Messrs. P. Sivasankara Pillay, B. A. & B. L., and A. Nayanar B. A. & B. L., and sanctioning their appointment as non official members of the Committee for a term of three years.

Recorded.

II. Read Huzur letter No. G. 380 dated 22-1-1918, *in re* purchase of an iron safe.

Resolved that Government be requested to give to the Committee an iron safe accepting half the price mentioned in their letter No. Fl. 3084/2308 dated the 22nd November last.

III. Read letter No. 2 dated 21-1-1918 from the Standard Oil Company, of New York *in re* requirements of Kerosine oil for the Committee.

Resolved that details as required by the firm for 1094 (17th August 1918 to 16th August 1919) be given regarding the quantity of oil and the firm be asked to quote prices.

IV. Read Sanitary Inspector's report No. 695 dated 29-5-'93 *in re* charges in case No. 221 of 1092 on the file of the local Magistrate.

Resolved that as the charges appear to have been incurred *bona fide*, the amount, *viz.*, Rupees twelve and chuckrams twenty four be paid as a special case and Government sanction solicited.

Resolved further that in view of frequent adjournments of cases prosecuted by the Town Improvement Committee before the Magistrate, the District Magistrate be requested to arrange for Town Improvement Committee cases being posted on any particular day in a week and to see that adjournments be made only when absolutely necessary.

V. Read Sanitary Inspector's report No. 809 dated 18-6-'93 *in re* storing of commodities in the market on non-market days.

Resolved that the levying of toll is a matter for the market contractor and that no storage of straw or other inflammable material be permitted within the market premises at night.

VI. Read Sanitary Inspector's report No. 833 dated 21-6-'93 *in re* purchase of a silt cart.

Resolved that no silt cart is necessary, but whenever required, night soil carts may be used for the purpose of carrying silt.

VII. Read Sanitary Inspector's report No. 768 dated 11-6-'93 in re an encroachment by Vellamadam Pitchai of Kottar.

Resolved that notice be given under Section 10, to remove the encroachment.

VIII. Read the Vice-President's recommendations for the improvement of the town.

Resolved that a Sub-Committee consisting of (1) the mover, (2) Mr. Kuriyan, (3) Mr. Sivasankara Pillay and (4) Mr. Harihara Iyer be appointed to consider the matter and favour the Committee with a report in two months.

IX. Issue of licenses.

No.	Name of Applicant.	Section.	Resolution of the Committee.
1	S. Pushnivelan Pillay	31 A	Granted.
2	P. Subramonia Mudaliar	Do	Do
3	S. Elayaperumal Nadan	Do.	Do
4	M. Chidambarakrishnan Muppanar	Do.	Do.
5	Pailo Raphael	Do	Do
6	A. Subbayan	Do.	Do
7	P. Thanoomalayaperumal Pillay	Do	Do
8	S. Arumughaperumal	Do	Do
9	P. A. Kanakasabhapathy	40	Resolved that a Sub Committee consisting of Messrs. Kuriyan and Nayanar be appointed to inspect the place and report

X. Disposal of petitions.

No.	Name of petitioner.	Purport.	Resolution of the Committee
1	R. Thanumalayaperumal Pillay & others	Pray for issuing a license to the Kottar private fish market.	Three months not having elapsed since the date of the last resolution, the Committee cannot reconsider the same.
2	Thanuvanthony Thomas and others	Do after extending the present site by registering the adjacent puramboke.	Do
3	A. Kesaraperumal & others	Pray for exempting them from payment of house tax and scavenging fees.	A Sub Committee consisting of Messrs Kuriyan, Sivasankara Pillai Nayanar and Harihara Iyer be appointed to enquire into the allegations in the petition and report
4	K. Arunachalam	Prays for licensing his bandy pettah for storing salted fish &c.	The license cannot be granted.
5	Thomma Vythian Savarimuthu	Prays for either building a store house in the public fish market or to license any adjacent place for storing salted fish &c.	The market cannot be allowed for the purpose but that if the petitioner names a suitable place, the matter may be considered.
6	Sesudian Antony	Do.	Do.

XI. Items of expenditure.

1. Read Pound Keeper's report No 16 dated 8-6-1093 *in re* certain repairs &c., to the pound.

Resolved that the estimate for Rs. 32-11-3 be sanctioned in addition a barred door be substituted for the existing plank door.

2. Read Sanitary Inspector's report No 744 dated 6-6-1093 *in re* putting up thatties in front of the stalls in the Kanakamulam Market, facing westwards and southwards.

Resolved that the matter may lie over for the present.

XII. Prosecutions.

No.	Name of defaulter.	Section violated.	Nature of violation.	Resolution of the Committee
1	Nagalinga Kone	75	Fouling of water by offensive trades.	He be warned for the present.
2	Sudalaimuthu Narayanan	Do.	Do	Do
3	S. Arumughaperumal	53	Keeping a tannery without a license	He be prosecuted.

The meeting dispersed at 7-30 P. M.

K. ANANTHANARAYANA IYER,
President.

No. 6. 1250. NOTICE.

It is notified for the information of the Public that Small-pox is likely to spread in the Town of Changanachery.

T. I. C. Office, Changanacherry, 7-7-93.

N. LAKSHMANA IYER,
President.

TOWN IMPROVEMENT COMMITTEE, SHENCOTTAH

Proceedings of an ordinary meeting of the Committee held at 1 P. M. on Saturday the 1st Dhanu 1093/15th December 1918, at the Committee's Office.

Present.

M. R. Ry. R. Govinda Poduval Avergal B. A. & B. L., *President.*
" G. Padmanabha Iyer Avergal.
" H. Narayana Iyer Avergal B. A., L. M. & S.
" S. Kasi Iyer Avergal.
" B. Aunda Pillai Avergal.
" S. P. Kuthalalingam Pillai Avergal.
Sahib Bahadur S, Mohaideenpitchai Rowther.
M. R. Ry. R. Krishnaswamy Iyer Avergal.

I. Read the following letters from Government.

(1) Letter No. J. 9819/8 of 17 dated 30th November 1917 forwarding copy of letter No. J. 9807/8 of 1917 dated 30th November 1917 addressed to the Commissioner of Police, Travancore regarding the handing over of persons arrested in nuisance cases to the Police by the Town Improvement Committee subordinates.

Resolved that the letter be noted and a copy of the same forwarded to the Sanitary Inspector for information.

(2) Letter No. G. 8816 dated 13th December 1917 reviewing Administration Report of this Committee for the year 1092.

Resolved that the letter be noted and the President be requested to furnish Government with the information called for in the review.

II. Read letter No. 2292/L. R dated 8-12-1917 from the Dewan Peishkar, Quilon informing that Government have approved of the election of Mr. P. Chellaswamy Chinnananja Pandian as a member for the ensuing Session of the Sree Mulam Popular Assembly and requesting to intimate the member to send up his memoranda of subjects before the 5th Dhanoo 1093.

Resolved that Mr. P. Chellaswamy Chinnananja Pandian be informed of it.

III. Read letter dated 11-4-1093 from Mr. B. Aunda Pillai suggesting the consideration of the following subjects by the Committee.

(1) The destruction of stray dogs.

(2) The adequate water supply during the ensuing summer season.

(3) The representation to Government about the necessity for the resurvey of the town.

As regards subject No. (1) it was resolved that a notice be published under section 66 of the T. I. C. Regulation by beat of tom tom, that all dogs either suffering or suspected to be suffering from rabies found within the town would be destroyed. The necessary expenditure to be met from the current year's Budget sanction.

As regards subject No. (2) it was resolved that Government be addressed to sanction an additional sum of rupees two hundred for maintenance of public wells, roads etc., from the balance of town fund.

As regards subject No. (3) it was resolved that Government might be reminded of their reply to the representation made by non-official member Mr. B. Aunda Pillai in the 12th Session of the Sree Mulam Popular Assembly.

IV. Read report dated 12-12-17 from the Sub-Committee on the petition of Kulasekaram Pillai and others *re* the enforcement of private scavenging in their house and read also the rules for the management of small pox epidemics in areas under Town Improvement Committees published on page 1308 of the Travancore Government Gazette dated 26th Vrischikam 1093.

Resolved that these two subjects be postponed to the next meeting for consideration.

V. The non-official member Mr. S. Kasy Iyer brought to the notice of the Committee that a murungai tree belonging to E. Venkitachalam Iyer is in a dangerous condition.

Resolved that a notice be issued to E. Venkitachalam Iyer to remove the tree as per section 17 of the T. I. C. Regulation.

VI. Read report No. 211 dated 24-4-1093 from the Sanitary Inspector stating that a lantern with chimney has been stolen away from the lantern located near the Kulasekaranathaswami Coil.

The Assistant Engineer proposed that the theft may probably be due to the neglect of the lamp-lighter and peon and that the cost of the stolen articles should be recovered from them. Proposed by Mr. S. P. Kuthalalingam Pillai that as suggested by the Sanitary Inspector provisions may be made to keep the lamps burning throughout the whole night experimentally for a fortnight.

The proposals were accepted unanimously.

The meeting dispersed at 7 P. M.

R. GOVINDA PODUVAL,
President.

TRIVANDRUM: PRINTED & PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS, 1918